


Civil Engineering and Development Department

**EP-451/2013 Trunk Road T2
Updated Baseline Environmental
Monitoring Report**

October 2020

(Version 1.2)

Approved By 
(Environmental Team Leader:
Mr. KS Lee)

REMARKS:

The information supplied and contained within this report is, to the best of our knowledge, correct at the time of printing.

CINOTECH accepts no responsibility for changes made to this report by third parties

CINOTECH CONSULTANTS LTD

Room 1710, Technology Park,

18 On Lai Street,

Shatin, NT, Hong Kong

Tel: (852) 2151 2083 Fax: (852) 3107 1388

Email: info@cinotech.com.hk

Ref.: CEDKTD2EM00_0_0115L.20

29 October 2020

Hyder-Meinhardt Joint Venture
17/F, Two Harbour Square
180 Wai Yip Street, Kwun Tong
Kowloon, Hong Kong

By Post and E-mail

Attention: Mr. Edwin Ching

Dear Mr. Ching,

**Re: Agreement No. EDO 01/2019
Independent Environmental Checker for
Contract No. ED/2018/04 – Trunk Road T2 and Infrastructure Works for
Developments at the Former South Apron**

Updated Baseline Monitoring Report (Version 1.2)

Reference is made to the Environmental Team's submission of the captioned Updated Baseline Monitoring Report dated October 2020 received by e-mail on 29 October 2020.

Please be informed that we have no adverse comments on the captioned report. We hereby verify the captioned submission according to Condition 3.3 of EP-451/2013.

Thank you for your attention. Please do not hesitate to contact the undersigned should you have any queries.

Yours sincerely,

For and on behalf of

Ramboll Hong Kong Limited



Manson Yeung

Independent Environmental Checker

c.c.	CEDD	Attn.: Mr. Tommy Wong	Fax: 2739 0076
	BTP	Attn.: Mr. Ivan Chau	Fax: 2293 7499
	Cinotech	Attn.: Mr. KS Lee	Fax: 3107 1388

TABLE OF CONTENTS

	Page
EXECUTIVE SUMMARY	1
Air Quality.....	1
Noise.....	1
1 INTRODUCTION	3
Background.....	3
Purpose of the Report	4
Structure of the Baseline Monitoring Report	5
2 AIR QUALITY	6
Monitoring Requirement	6
Monitoring Locations	6
Monitoring Equipment	6
Monitoring Parameters and Frequency.....	7
Results and Observations	9
Observations	11
Action and Limit Levels	11
3 NOISE.....	13
Monitoring Requirements.....	13
Monitoring Locations	13
Monitoring Equipment	13
Monitoring Parameters, Frequency and Duration	13
Monitoring Methodology and QA/QC Procedure	14
Results and Observations	15
Results	15
Action and Limit Levels	17
4 REVISIONS FOR INCLUSION IN THE EM&A MANUAL	19
5 CONCLUSIONS.....	20

LIST OF FIGURES

Figure 1	Site Layout Plan
Figure 2	Location of Air Quality and Noise Monitoring Stations

LIST OF TABLES

Table I	Baseline Air Quality Monitoring Period
Table II	Baseline Noise Monitoring Period
Table 2.1	Air Quality Monitoring Locations
Table 2.2	Air Quality Monitoring Equipment
Table 2.3	Frequency and Parameters of Air Quality Monitoring
Table 2.4	Summary of the Representative of the Baseline Air Quality Monitoring Results
Table 2.5	Baseline Air Quality Monitoring Period
Table 2.6	Summary of Baseline 1-hour TSP Monitoring Results
Table 2.7	Summary of Baseline 24-hour TSP Monitoring Results
Table 2.8	Influencing Factors at Air Quality Monitoring Stations
Table 2.9	Action and Limit Levels for Air Quality (TSP)
Table 2.10	Action and Limit Levels for 1-hour TSP
Table 2.11	Action and Limit Levels for 24-hour TSP
Table 3.1	Noise Monitoring Stations
Table 3.2	Noise Monitoring Equipment
Table 3.3	Frequency and Parameters of Noise Monitoring
Table 3.4	Type of Measurement
Table 3.5	Summary of the Representative of the Baseline Noise Monitoring Results
Table 3.6	Baseline Noise Monitoring Period
Table 3.7	Summary of Daytime Noise Monitoring Results in Kai Tak (on All Days)
Table 3.8	Summary of Daytime Noise Monitoring Results (Normal Weekdays)
Table 3.9	Summary of Evening-Time & Daytime (Holidays) Noise Monitoring Results
Table 3.10	Summary of Night-Time Noise Monitoring Results
Table 3.11	Influencing Factors at Noise Monitoring Stations
Table 3.12	Action Limit Levels for Noise during Construction Period

LIST OF APPENDICES

Appendix A1	Calibration Certificate for Air Quality Monitoring Equipment
Appendix A2	1-hour TSP Baseline Monitoring Results
Appendix A3	Graphical Presentation of Baseline 1-hour TSP Levels
Appendix A4	24-hour TSP Baseline Monitoring Results
Appendix A5	Graphical Presentation of Baseline 24-hour TSP Levels
Appendix B1	Copies of Calibration Certificates for Noise Monitoring Equipment
Appendix B2	Day-time 07:00-19:00hrs Baseline Noise Monitoring Data
Appendix B3	Evening-time 19:00-23:00hrs and Holidays 07:00-19:00hrs Baseline Noise Monitoring Data
Appendix B4	Night-time 23:00-07:00hrs of the next day Baseline Noise Monitoring Data
Appendix B5	Graphical Presentation of Baseline Noise Levels
Appendix C	Weather Conditions and Wind Data during Baseline Monitoring Period
Appendix D	Baseline Environmental Monitoring Schedule

EXECUTIVE SUMMARY

1. This is the Updated Baseline Monitoring Report prepared by Cinotech Consultants Ltd. for the Trunk Road T2 project. This report presents the findings of the previous submitted Baseline Monitoring Report on February 2016 for the baseline environmental monitoring works conducted at three monitoring locations, KTD1a, KTD2a and KER1a, in Kai Tak; and the latest air quality and noise baseline monitoring works conducted at two monitoring locations, CKL1 and CKL2, in Cha Kwo Ling. The baseline environmental monitoring works were performed between 20th January 2016 and 6th February 2016 for monitoring works in Kai Tak by the Environmental Team of Contract No. KL/2014/03, and between 10th March 2020 and 23rd March 2020 for monitoring works in Cha Kwo Ling by the Environmental Team of Contract No. ED/2018/04.

Air Quality

2. The baseline air quality monitoring period for the parameters of 1-hour and 24-hour Total Suspended Particulates (TSP) conducted at KTD1a, KTD2a, KER1a, CKL1 and CKL2 as presented in **Table I**.

Table I Baseline Air Quality Monitoring Period

Designated Monitoring Station	Parameters	Baseline Monitoring Period
KTD1a - Centre of Excellence in Paediatrics (Children's Hospital)	1-hour TSP, 24-hour TSP	20/1/2016 – 3/2/2016
KTD2a - G/IC Zone next to Kwun Tong Bypass (Future Hospital at Site 3C1)		
KER1a - Site Boundary at Cheung Yip Street		
CKL1 - Flat 121 Cha Kwo Ling Village		10/3/2020 – 23/3/2020
CKL2 - Flat 103 Cha Kwo Ling Village		

3. During the monitoring, no major dust generating activities were undertaken in the vicinity of the monitoring stations for the monitoring works in Cha Kwo Ling. Data collected was reviewed and analyzed to determine the Action and Limit Levels for air quality during impact monitoring throughout the construction of the Project. Details of the methodology, locations and results are presented in the report.

Noise

4. The baseline noise monitoring works for parameters of construction noise was conducted at the designated Noise Monitoring Stations as presented in **Table II**.

Table II Baseline Noise Monitoring Period

Designated Monitoring Station	Baseline Monitoring Period
KTD1a - Centre of Excellence in Paediatrics (Children's Hospital)	21/1/2016 – 6/2/2016
KTD2a - G/IC Zone next to Kwun Tong Bypass (Future Hospital at Site 3C1)	
KER1a - Site Boundary at Cheung Yip Street	
CKL1 - Flat 121 Cha Kwo Ling Village	10/3/2020 – 23/3/2020
CKL2 - Flat 103 Cha Kwo Ling Village	

5. Noise levels at the designated monitoring stations were measured continuously for 24 hours for a period of 14 consecutive days. Monitoring data collected was reviewed and analyzed. Details of the locations and results are presented in this report. The baseline noise monitoring data was processed according to the following periods:
- Daytime: 0700-1900 hrs on normal weekdays
 - Evening-time: 1900-2300 hrs
 - Holiday-time: 0700-1900 hrs on holidays
 - Night-time: 2300-0700 hrs of next day

1 INTRODUCTION

Background

- 1.1 In 2009, Civil Engineering and Development Department (CEDD) commissioned a Kai Tak Development (KTD) – Trunk Road T2 and Infrastructure at South Apron. The assignment covers the provision of the Trunk Road T2 and its connections with the Central Kowloon Route (CKR) at the north apron area and the Tseung Kwan O – Lam Tin Tunnel (TKOLTT) to the south in the Cha Kwo Ling area.
- 1.2 The Trunk Road T2 project (hereinafter called “the Project”) is one of the designated projects under Schedule 2 of the EIAO proposed in the KTD. CEDD submitted the Project Profile (No. PP-379/2009) on 24 March 2009 for application for an EIA study brief for the Project under the EIAO. Accordingly, an EIA Study Brief (ESB-203/2009) for the Project was issued on 30 April 2009. The Environmental Impact Assessment (EIA) Report for the project was approved under the Environmental Impact Assessment Ordinance (EIAO) in September 2013. The corresponding Environmental Permit (EP) was issued in September 2013 (EP no.: EP-451/2013).
- 1.3 The scope of the Project comprises:
- a dual two-lane trunk road of approximately 3.0km long with about 2.7km of the trunk road in form of tunnel
 - ventilation buildings, installation works at the administration building and a traffic control and surveillance system; and
 - associated civil, electrical, mechanical, landscaping, environmental protection and mitigation works.

Contracts involved in the project

- 1.4 The Contract No. KL/ 2014/03 - Kai Tak Development - Stage 3 Infrastructure Works for Development at the Southern Part of the Former Runway (“T2 Advance Works”), is the works package to construct an approximately 420m long supporting underground structure (SUS) underneath Shing Cheong Road and Cheung Yip Street. The EM&A programme under this Contract is governed by three EPs (EP-337/2009, EP-339/2009/A and EP-451/2013) and two EM&A Manuals (AEIAR-130/2009 and AEIAR-174/2013). The detail of works to be executed under this Contract and corresponding EPs can be found in the previous submitted baseline monitoring report in February 2016.
- 1.5 The Contract No. ED/2018/04 is the main contract of the Project (“T2 Main Works”). This Contract was commenced after the T2 Advance Works. The EM&A programme under this Contract is governed by the two EPs (EP-451/2013 and EP-458/2013/C) and two EM&A Manuals (AEIAR-174/2013 and AEIAR-173/2013). The work areas of the T2 Main Works are shown in **Figure 1** and the works to be executed under this Contract and EP-451/2013 are summarized as follows:

Environmental Permit	Works Description
----------------------	-------------------

EP-451/2013 – Trunk Road T2	<u>Trunk Road T2</u> <ul style="list-style-type: none"> • Construction of highway and sub-sea tunnel connecting between Central Kowloon Route and Cha Kwo Ling Tunnel • Western & Eastern Ventilation Building
-----------------------------	--

Monitoring Works in Kai Tak under EP-451/2013

- 1.6 Under the contract of T2 Advance Works, the baseline monitoring works in Kai Tak under the EM&A Manual (AEIAR-174/2013) were conducted by the Environmental Team (ET) for the Contract No. KL/2014/03 at the approved relocated monitoring locations (EPD reference: EP2/K19/A/21 pt.5), namely KTD1a, KTD2a & KER1a. The monitoring locations KTD 2a and KER 1a were later relocated to new locations, i.e. KTD 2b and KER 1b (EPD reference: () EP2/K19/A/21 pt.6 & pt.5) respectively, during the impact monitoring period. The data obtained from the baseline monitoring works completed in February 2016 by the ET of Contract No. KL/2014/03 would be adopted in the Baseline Monitoring Report for T2 Main Works.

Monitoring Works in Cha Kwo Ling under EP-451/2013

- 1.7 The environmental impact of the remaining works in Cha Kwo Ling, under EP-451/2013, shall be monitored at the two proposed stations, namely CKL1, CKL2, in accordance to the EM&A Manual (AEIAR-174/2013). The baseline and impact monitoring for the two proposed stations shall be conducted by the ET of T2 Main Works.
- 1.8 Cinotech Consultants Ltd. was designated as the Environmental Team (ET) to undertake the EM&A works in Cha Kwo Ling for the Project.

Purpose of the Report

- 1.9 The purpose of this “Updated Baseline Environmental Monitoring Report” (the “Report”) is to set out baseline levels for the air quality and noise in Cha Kwo Ling in accordance with the EM&A Manual (AEIAR-174/2013) of the Project. These baseline levels will be used as the basis for the impact and compliance monitoring during the construction period of the Project. This report mainly presents the monitoring locations, equipment, period, methodology, results and observations during the baseline period for monitoring works in Cha Kwo Ling and the monitoring results adopted from the baseline monitoring in Kai Tak.
- 1.10 Other relevant details for monitoring works in Kai Tak can be found in the previous submitted Baseline Monitoring Report.

Structure of the Baseline Monitoring Report

1.11 The structure of the Report is as follows:

- Section 1: Introduction, purpose, background and the structure of the report.
- Section 2: Air Quality, which describes the baseline air quality monitoring.
- Section 3: Noise, which describes the baseline noise monitoring.
- Section 4: Conclusions

2 AIR QUALITY

Monitoring Requirement

- 2.1 The air quality monitoring methodology is stipulated in Section 2 of the EM&A Manual (AEIAR-174/2013). In accordance with the EM&A Manual, baseline air quality monitoring (1-hour TSP and 24-hour average Total Suspended Particulate (TSP) levels) was carried out at five designated monitoring locations for at least 14 consecutive days prior to the commissioning of the construction works to obtain daily 24-hour TSP samples. 1-hour sampling was also done at least 3 times per day while highest dust impact was expected.

Monitoring Locations

- 2.2 Baseline air quality monitoring was conducted at the five monitoring stations, as shown in **Figure 2**. **Table 2.1** describes the locations of the air quality monitoring stations.

Table 2.1 Air Quality Monitoring Locations

Monitoring Stations	Location
KTD1a	Centre of Excellence in Paediatrics (Children's Hospital)
KTD2a	G/IC Zone next to Kwun Tong Bypass (Future Hospital at Site 3C1)
KER1a	Site Boundary at Cheung Yip Street
CKL1	Flat 121 Cha Kwo Ling Village
CKL2	Flat 103 Cha Kwo Ling Village

Monitoring Equipment

- 2.3 High Volume Samplers (HVS) in compliance with the specification stipulated in the EM&A Manual, section 2.2.1, were used to carry out 24-hour TSP monitoring. Direct reading dust meter were also used to measure 1-hour average TSP levels. The 1-hour sampling was determined by HVS to check the validity and accuracy of the results measured by direct reading method.
- 2.4 Wind data monitoring equipment was set at rooftop (about 41/F) of Yau Lai Estate Bik Lai House, Lam Tin for logging wind speed and wind direction such that the wind sensors were clear of obstructions or turbulence caused by building. The wind data monitoring equipment was re-calibrated at least once every six months and the wind directions were divided into 16 sectors of 22.5 degrees each. Wind data is attached in **Appendix C**. The meteorological data available from the nearest weather stations in Kai Tak and Cha Kwo Ling shall be adopted during impact air quality monitoring at the stations in Kai Tak and Cha Kwo Ling respectively.
- 2.5 **Table 2.2** summarizes the equipment to be used in the baseline air quality monitoring for monitoring works in Cha Kwo Ling. Copies of calibration certificates are attached in **Appendix A1**.

Table 2.2 Air Quality Monitoring Equipment

Equipment	Model and Make	Quantity
1-hour TSP Dust Meter	Sibata Model No.: LD-5R	2
HVS Sampler	TISCH Model: TE-5170	2
Calibrator	TISCH Model: TE-5025A	1
Wind Anemometer	Davis Weather Monitor II 7440	1

Monitoring Parameters and Frequency

2.6 **Table 2.3** summarizes the monitoring parameters, monitoring period and frequencies of baseline air quality monitoring.

Table 2.3 Frequency and Parameters of Air Quality Monitoring

Monitoring Stations	Parameter	Period	Frequency
KTD1a, KTD2a, KER1a, CKL1 & CKL2	1-hour TSP	0700 – 1900	3 times/day for consecutive 14 days
KTD1a, KTD2a, KER1a, CKL1 & CKL2	24-hour TSP	24 hours	daily for consecutive 14 days

1-hour TSP Monitoring***Measuring Procedures***

2.7 The measuring procedures of the 1-hour dust meter are in accordance with the Manufacturer's Instruction Manual as follows:

(Sibata Model No.: LD-5R)

- The 1-hour dust meter is placed at least 1.3 meters above ground.
- Set POWER to "ON" and make sure that the battery level was not flash or in low level.
- Allow the instrument to stand for about 3 minutes and then the cap of the air sampling inlet has been released.
- Push the knob at MEASURE position.
- Set time/mode setting to [BG] by pushing the time setting switch. Then, start the background measurement by pushing the start/stop switch once. It will take 6 sec. to complete the background measurement.
- Push the time setting switch to change the time setting display to [MANUAL] at the bottom left of the liquid crystal display. Finally, push the start/stop switch to stop the measuring after 1 hour sampling.
- Information such as sampling date, time, count value and site condition were recorded during the monitoring period.

Maintenance/Calibration

2.8 The following maintenance/calibration is required for the 1-hour dust meter:

- Check and calibrate the meter by HVS to check the validity and accuracy of the results measured by direct reading method at 2-month intervals throughout all stages of the air quality monitoring.

24-hour TSP MonitoringInstrumentation

2.9 High volume samplers (HVS) (TISCH Model: TE-5170) complete with appropriate sampling inlets was employed for 24-hour TSP monitoring. The sampler was composed of a motor, a filter holder, a flow controller and a sampling inlet and its performance specification complied with that required by USEPA Standard Title 40, Code of Federation Regulations Chapter 1 (Part 50).

2.10 The positioning of the HVS samplers are as follows:

- A horizontal platform with appropriate support to secure the samplers against gusty wind shall be provided;
- No two samplers shall be placed less than 2 meter apart;
- The distance between the sampler and an obstacle, such as buildings, must be at least twice the height that the obstacle protrudes above the sampler;
- A minimum of 2 metres of separation from walls, parapets and penthouses is required for rooftop samplers;
- A minimum of 2 metres of separation from any supporting structure, measured horizontally is required;
- No furnace or incinerator flue is nearby;
- Airflow around the sampler is unrestricted;
- The sampler is more than 20 metres from the dripline;
- Any wire fence and gate, to protect the sampler, shall not cause any obstruction during monitoring;
- Permission must be obtained to set up the samplers and to obtain access to the monitoring stations; and
- A secured supply of electricity is needed to operate the samplers.

Operating/analytical procedures for the operation of HVS

2.11 Operating/analytical procedures for the air quality monitoring are highlighted as follows:

- Prior to the commencement of the dust sampling, the flow rate of the high volume sampler was properly set (between 1.1 m³/min. and 1.4 m³/min.) in accordance with the manufacturer's instruction to within the range recommended in USEPA Standard Title 40, CFR Part 50.
- For TSP sampling, fiberglass filters with a collection efficiency of > 99% for particles of 0.3µm diameter were used.
- The power supply was checked to ensure the sampler worked properly. On sampling, the sampler was operated for 5 minutes to establish thermal equilibrium before placing any filter media at the designated air monitoring station.

- The filter holding frame was then removed by loosening the four nuts and a weighted and conditioned filter was carefully centered with the stamped number upwards, on a supporting screen.
- The filter was aligned on the screen so that the gasket formed an airtight seal on the outer edges of the filter. Then the filter holding frame was tightened to the filter holder with swing bolts. The applied pressure should be sufficient to avoid air leakage at the edges.
- The shelter lid was closed and secured with the aluminum strip.
- The timer was then programmed. Information was recorded on the record sheet, which included the starting time, the weather condition and the filter number (the initial weight of the filter paper can be found out by using the filter number).
- After sampling, the filter was removed and sent to the HOKLAS laboratory (Wellab Ltd.) for weighing. The elapsed time was also recorded.
- Before weighing, all filters were equilibrated in a conditioning environment for 24 hours. The conditioning environment temperature should be between 25°C and 30°C and not vary by more than $\pm 3^\circ\text{C}$; the relative humidity (RH) should be $< 50\%$ and not vary by more than $\pm 5\%$. A convenient working RH is 40%.

Maintenance/Calibration

2.12 The following maintenance/calibration is required for the HVS:

- The high volume motors and their accessories were properly maintained. Appropriate maintenance such as routine motor brushes replacement and electrical wiring checking were made to ensure that the equipment and necessary power supply are in good working condition.
- High volume samplers were calibrated at bi-monthly intervals using TE-5025A Calibration Kit throughout all stages of the air quality monitoring.

Results and Observations

Results

2.13 Although the current monitoring locations are different from the location of baseline monitoring works performed in year 2016, the results obtained in year 2016 are still representative at the latest alternative monitoring stations. The justification is summarized in **Table 2.4** below.

Table 2.4 Justification for Adopting Baseline Air Quality Monitoring Result (2016) at the Alternative Monitoring Locations

Baseline Monitoring Stations & Location	Alternative Monitoring Station & Location	Reasons
KTD1a – Centre of Excellence in Paediatrics (Children’s Hospital)	N/A	N/A
KTD2a – G/IC Zone next to Kwun Tong Bypass (Future Hospital at Site 3C1)	KTD2c – G/IC Zone next to Kwun Tong Bypass (Next to the Kowloon Bay Sewage Interception Station)	1. As several construction sites in the vicinity of the stations are in operation, the baseline monitoring works would be interfered by the works from the other sites and hence the results would not be representative of the background air quality. 2. The distance between baseline monitoring location and alternative monitoring location are close enough.
KER1a – Site Boundary at Cheung Yip Street	KER1b – Site Boundary at Cheung Yip Street	

Note:

N/A- No relocation for the monitoring station was conducted.

- 2.14 Baseline air quality monitoring was conducted at five monitoring stations as shown below. The monitoring schedule was shown in the **Table 2.5** below and the detailed monitoring schedule for monitoring works in Cha Kwo Ling is shown in **Appendix D**.

Table 2.5 Baseline Air Quality Monitoring Period

Monitoring Stations	Location	Baseline Monitoring Period
KTD1a	Centre of Excellence in Paediatrics (Children’s Hospital)	20/1/2016 – 3/2/2016
KTD2a	G/IC Zone next to Kwun Tong Bypass (Future Hospital at Site 3C1)	
KER1a	Site Boundary at Cheung Yip Street	
CKL1	Flat 121 Cha Kwo Ling Village	10/3/2020 – 23/3/2020
CKL2	Flat 103 Cha Kwo Ling Village	

- 2.15 The monitoring data are summarized in **Tables 2.6** and **2.7**. The monitoring data and graphical presentations of 1-hour and 24-hour TSP for monitoring works in Cha Kwo Ling can be referred to **Appendix A2 to A5**.

Table 2.6 Summary of Baseline 1-hour TSP Monitoring Results

Monitoring Station	Average TSP Concentration, $\mu\text{g}/\text{m}^3$ (Range)
KTD1a - Centre of Excellence in Paediatrics (Children’s Hospital)	54 (20 – 307)
KTD2a - G/IC Zone next to Kwun Tong Bypass (Future Hospital at Site 3C1)	44 (7 – 127)
KER1a - Site Boundary at Cheung Yip Street	69 (15 – 413)

Monitoring Station	Average TSP Concentration, $\mu\text{g}/\text{m}^3$ (Range)
CKL1 - Flat 121 Cha Kwo Ling Village	112.1 (14.7 – 363.0)
CKL2 - Flat 103 Cha Kwo Ling Village	118.3 (23.1 – 300.0)

Table 2.7 Summary of Baseline 24-hour TSP Monitoring Results

Monitoring Station	Average TSP Concentration, $\mu\text{g}/\text{m}^3$ (Range)
KTD1a - Centre of Excellence in Paediatrics (Children's Hospital)	73 (12 – 184)
KTD2a - G/IC Zone next to Kwun Tong Bypass (Future Hospital at Site 3C1)	42 (17 – 75)
KER1a - Site Boundary at Cheung Yip Street	65 (17 – 129)
CKL1 - Flat 121 Cha Kwo Ling Village	93.1 (28.1 – 159.9)
CKL2 - Flat 103 Cha Kwo Ling Village	82.2 (50.7 – 135.5)

Observations

- 2.16 The weather was generally fine and cloudy during the baseline monitoring period for monitoring works in Cha Kwo Ling. Detailed weather conditions during the baseline monitoring period are shown in **Appendix C**.
- 2.17 During the baseline air quality monitoring period for monitoring works in Cha Kwo Ling, the influencing factors which may affect the results are summarized in **Table 2.8**.

Table 2.8 Influencing Factors at Air Quality Monitoring Stations

Monitoring Station	Influencing Factors
CKL1 - Flat 121 Cha Kwo Ling Village	Road Dust
CKL2 - Flat 103 Cha Kwo Ling Village	Road Dust

Action and Limit Levels

- 2.18 The baseline monitoring results form the basis for determining the air quality criteria for the impact monitoring. The ET shall compare the impact monitoring results with air quality criteria set up for 1-hour and 24-hour TSP. **Table 2.9** shows the air quality criteria, namely Action and Limit levels to be used.

Table 2.9 Action and Limit Levels for Air Quality (TSP)

Parameter	Action Level (1)	Limit Level
TSP (1 hour average)	BL \leq 384 $\mu\text{g m}^{-3}$, AL = (BL * 1.3 + LL)/2 BL > 384 $\mu\text{g m}^{-3}$, AL = LL	500 $\mu\text{g m}^{-3}$
TSP (24 hour average)	BL \leq 200 $\mu\text{g m}^{-3}$, AL = (BL * 1.3 + LL)/2 BL > 200 $\mu\text{g m}^{-3}$, AL = LL	260 $\mu\text{g m}^{-3}$

Note: (1) BL = Baseline level, AL = Action level, LL = Limit level.

2.19 Following the above guidelines, the Action and Limit Levels for air quality impact monitoring have been set, as presented in **Tables 2.10** and **2.11**.

Table 2.10 Action and Limit Levels for 1-hour TSP

Location	Action Level, $\mu\text{g/m}^3$	Limit Level, $\mu\text{g/m}^3$
KTD1a	285	500
KTD2a	279	
KER1a	295	
CKL1	323	
CKL2	327	

Table 2.11 Action and Limit Levels for 24-hour TSP

Location	Action Level, $\mu\text{g/m}^3$	Limit Level, $\mu\text{g/m}^3$
KTD1a	177	260
KTD2a	157	
KER1a	172	
CKL1	191	
CKL2	183	

3 NOISE

Monitoring Requirements

- 3.1 The baseline monitoring was carried out daily in all of the identified monitoring stations for at least 2 weeks prior to the commissioning of the construction works. A-weighted equivalent continuous sound pressure level (L_{eq} , L_{10} , L_{90}) was carried out for at least 14 days for the time period of 30 minutes between 0700 and 1900 hours on normal weekdays, and 5 minutes between 1900 to 0700 hours on all days as well as 0700 and 2300 hours on holidays including Sundays.

Monitoring Locations

- 3.2 The location of the monitoring station is tabulated in **Table 3.1** and illustrated in **Figure 2**.

Table 3.1 Noise Monitoring Stations

Monitoring Stations	Location
KTD1a	Centre of Excellence in Paediatrics (Children's Hospital)
KTD2a	G/IC Zone next to Kwun Tong Bypass (Future Hospital at Site 3C1)
KER1a	Site Boundary at Cheung Yip Street
CKL1	Flat 121 Cha Kwo Ling Village
CKL2	Flat 103 Cha Kwo Ling Village

Monitoring Equipment

- 3.3 Integrating Sound Level Meter was used for baseline noise monitoring. The meters were Type 1 sound level meter capable of giving a continuous readout of the noise level readings including equivalent continuous sound pressure level (L_{eq}) and percentile sound pressure level (L_x) that also complied with International Electrotechnical Commission Publications 651:1979 (Type 1) and 804:1985 (Type 1) specifications. **Table 3.2** summarizes the noise monitoring equipment being used for monitoring works in Cha Kwo Ling. Copies of calibration certificates are attached in **Appendix B1**.

Table 3.2 Noise Monitoring Equipment

Equipment	Model and Make	Quantity
Integrating Sound Level Meter	SVAN 957	2
Calibrator	ST-120	1

Monitoring Parameters, Frequency and Duration

- 3.4 $Leq(30min)$ is used as the monitoring parameter for the time period between 0700-1900 hours on any day not being a general holiday (including Sunday) and $Leq(5min)$ is used as the monitoring parameter for the time period between 0700-1900 on general holidays (including Sundays) and 1900-0700 hours for all days. Supplementary information for data auditing, statistical results such as L_{10} and L_{90} were also obtained for reference. Data obtained from the baseline noise monitoring was processed and presented according to the Daytime: 0700-1900; Evening time: 1900-2300 and 0700-2300 on general holiday (including Sundays); and Night time: 2300-0700.
- 3.5 The frequency and parameters of noise measurement are presented in **Table 3.3**.

Table 3.3 Frequency and Parameters of Noise Monitoring

Monitoring Stations	Time Period	Duration	Frequency	Parameter
KTD1a, KTD2a, KER1a	Daytime (0700-1900 hrs)	30 minutes (Daytime)	14 Consecutive days	L _{eq} L ₁₀ L ₉₀
CKL1, CKL2	Daytime (0700-1900 hrs)	30 minutes (Daytime)	14 Consecutive days	L _{eq} L ₁₀ L ₉₀
	Evening time (1900-2300 hrs)	5 minutes (Evening and Night time, daytime and evening time on holidays including Sundays)		
	Night time (2300-0700 hrs)			
	Daytime and evening time on general holiday (including Sundays) (0700-2300 hrs)			

Monitoring Methodology and QA/QC Procedure

3.6 **Table 3.4** summarizes the types of measurement undertaken in the monitoring stations.

Table 3.4 Type of Measurement

Monitoring Stations	Measurement
KTD1a	Façade Measurement
KTD2a	Free Field Measurement
KER1a	Free Field Measurement
CKL1	Free Field Measurement
CKL2	Free Field Measurement

3.7 The air temperature, precipitation and the relative humidity data for monitoring works in Cha Kwo Ling was obtained from Hong Kong Observatory and presented in **Appendix C**.

3.8 The monitoring procedures are as follows:

- The monitoring station was normally be at a point 1m from the exterior of the sensitive receivers building façade and be at a position 1.2m above the ground.
- For free field measurement, the meter was positioned away from any nearby reflective surfaces. All records for free field noise levels were adjusted with a correction of +3 dB(A).
- The battery condition was checked to ensure the correct functioning of the meter.
- Parameters such as frequency weighting, the time weighting and the measurement time were set as follows:
 - Frequency weighting: A
 - Time weighting: Fast
 - Time measurement: 30 minutes (0700-1900 on any day not being a general holiday or Sunday) or 5 minutes (0700-1900 on general holidays or Sunday, and 1900-0700 on all days)

- Prior to and after each noise measurement, the meter was calibrated using a Calibrator for 94.0 dB at 1000 Hz. If the difference in the calibration level before and after measurement was more than 1.0 dB, the measurement would be considered invalid and repeat of noise measurement would be required after re-calibration or repair of the equipment.
- The wind speed was frequently checked with the portable wind meter.
- At the end of the monitoring period, the L_{eq} , L_{90} and L_{10} were recorded. In addition, site conditions and noise sources were recorded on a standard record sheet. Noise monitoring would be cancelled in the presence of fog, rain, and wind with a steady speed exceeding 5 m/s, or wind with gusts exceeding 10 m/s. Supplementary monitoring would be provided to ensure sufficient data would be obtained.

Maintenance and Calibration

- 3.9 The microphone head of the sound level meter and calibrator were cleaned with a soft cloth at quarterly intervals.
- 3.10 The sound level meter and calibrator were checked and calibrated at yearly intervals.
- 3.11 Immediately prior to and following each noise measurement the accuracy of the sound level meter was checked using an acoustic calibrator generating a known sound pressure level at a known frequency. Measurements were accepted as valid only if the calibration levels from before and after the noise measurement agree to within 1.0 dB.

Results and Observations

Results

- 3.12 Although the current monitoring locations are different from the location of baseline monitoring works performed in year 2016, the results obtained in year 2016 are still representative at the latest alternative monitoring stations. The justification is summarized in **Table 3.5** below.

Table 3.5 Justification for Adopting Baseline Noise Monitoring Results (2016) at the Alternative Monitoring Locations

Baseline Monitoring Stations & Location	Alternative Monitoring Station & Location	Reasons
KTD1a – Centre of Excellence in Paediatrics (Children’s Hospital)	N/A	N/A
KTD2a – G/IC Zone next to Kwun Tong Bypass (Future Hospital at Site 3C1)	KTD2c – G/IC Zone next to Kwun Tong Bypass (Next to the Kowloon Bay Sewage Interception Station)	1. As several construction sites in the vicinity of the stations are in operation, the baseline monitoring works would be interfered by the works from the other sites and hence the results would not be representative of the background noise level. 2. The distance between baseline monitoring location and alternative monitoring location are close enough.
KER1a – Site Boundary at Cheung Yip Street	KER1b – Site Boundary at Cheung Yip Street	

Note:

Baseline Monitoring Stations & Location	Alternative Monitoring Station & Location	Reasons
---	---	---------

N/A- No relocation for the monitoring station was conducted.

- 3.13 The baseline noise monitoring was conducted between 21st January 2016 and 6th February 2016 for monitoring works in Kai Tak and 10th March 2020 and 23rd March 2020 for monitoring works in Cha Kwo Ling as shown in **Table 3.6**. The monitoring schedule for monitoring works in Cha Kwo Ling is presented in **Appendix D**.

Table 3.6 Baseline Noise Monitoring Period

Monitoring Stations	Location	Baseline Monitoring Period
KTD1a	Centre of Excellence in Paediatrics (Children's Hospital)	21/1/2016 – 6/2/2016
KTD2a	G/IC Zone next to Kwun Tong Bypass (Future Hospital at Site 3C1)	
KER1a	Site Boundary at Cheung Yip Street	
CKL1	Flat 121 Cha Kwo Ling Village	10/3/2020 – 23/3/2020
CKL2	Flat 103 Cha Kwo Ling Village	

- 3.14 The baseline noise monitoring results for monitoring works in Kai Tak is summarized in **Table 3.7**. The baseline noise monitoring results for monitoring works in Cha Kwo Ling are summarized in **Table 3.8 to 3.10**. All baseline noise monitoring results for monitoring works in Cha Kwo Ling are given in **Appendices B2 to B4**. Graphical presentations of the data for monitoring works in Cha Kwo Ling are provided in **Appendix B5**.

Table 3.7 Summary of Daytime Noise Monitoring Results in Kai Tak (on All Days)

Daytime 0700-1900 hrs on all days	Range of Noise Level, dB(A)								
	L _{eq} (30 min)			L ₁₀ (30 min)			L ₉₀ (30 min)		
	Mean	Max	Min	Mean	Max	Min	Mean	Max	Min
KTD1a	78	92	53	80	93	54	75	91	49
KTD2a	64	75	53	65	74	54	62	68	51
KER1a	65	79	51	68	85	50	57	64	45

Table 3.8 Summary of Daytime Noise Monitoring Results (Normal Weekdays)

Daytime 0700-1900 hrs on normal weekdays	Range of Noise Level, dB(A)								
	L _{eq} (30 min)			L ₁₀ (30 min)			L ₉₀ (30 min)		
	Mean	Max	Min	Mean	Max	Min	Mean	Max	Min
CKL1	72.4	78.1	67.2	75.0	78.5	70.6	67.3	72.1	56.7
CKL2	71.4	77.5	66.4	74.7	80.5	69.7	63.8	72.7	55.2

Table 3.9 Summary of Evening-Time & Daytime (Holidays) Noise Monitoring Results

Evening time on all days (1900-2300 hrs) and Holidays (including Sundays) during the daytime and evening (0700- 2300 hrs)	Range of Noise Level, dB(A)								
	L _{eq} (5 min)			L ₁₀ (5 min)			L ₉₀ (5 min)		
	Mean	Max	Min	Mean	Max	Min	Mean	Max	Min
CKL1	68.7	76.7	60.3	70.4	78.8	62.9	65.9	71.1	51.4
CKL2	65.3	72.8	58.2	68.7	77.0	61.5	57.6	65.7	48.7

Table 3.10 Summary of Night-Time Noise Monitoring Results

Night-time: 2300-0700 hrs of next days	Range of Noise Level, dB(A)								
	L _{eq} (5 min)			L ₁₀ (5 min)			L ₉₀ (5 min)		
	Mean	Max	Min	Mean	Max	Min	Mean	Max	Min
CKL1	67.7	74.1	53.6	68.8	76.6	55.1	65.8	73.0	49.2
CKL2	63.6	72.9	52.3	66.1	74.8	51.3	58.6	67.3	44.6

Observations

- 3.15 The weather was generally fine and cloudy during the baseline monitoring periods for monitoring works in Cha Kwo Ling. Weather conditions recorded during the baseline monitoring period for monitoring works in Cha Kwo Ling are shown in **Appendix C**.
- 3.16 During the baseline noise monitoring period for monitoring works in Cha Kwo Ling, the influencing factors which may affect the results are summarized in **Table 3.11**:

Table 3.11 Influencing Factors at Noise Monitoring Stations

Monitoring Station	Influencing Factors
CKL1	Traffic Noise
CKL2	Traffic Noise

Action and Limit Levels

- 3.17 The Action and Limit Levels was established in accordance with the Specification requirements. The baseline noise level shall be referenced during the compliance check in the impact noise monitoring period. **Table 3.12** presents the Action and Limit Levels for construction noise.

Table 3.12 Action Limit Levels for Noise during Construction Period

Time Period	Action Level	Limit Level
0700-1900 hrs on normal weekdays	When one documented complaint is received	75 dB(A) ⁽¹⁾

Notes:

(1) If works are to be carried out during restricted hours, the conditions stipulated in the Construction Noise Permit (CNP) issued by the Noise Control Authority have to be followed.


4 REVISIONS FOR INCLUSION IN THE EM&A MANUAL

- 4.1 The baseline environmental monitoring was conducted according to the EM&A Manual (AEIAR-174/2013) for air quality and noise. The monitoring methodology and parameters monitored are all in line with the EM&A Manual (AEIAR-174/2013).





5 CONCLUSIONS

- 5.1 The baseline environmental monitoring in Kai Tak was conducted by the ET of Contract No. KL/2014/03 for air quality (Stations KTD1a, KTD2a and KER1a) and noise (Stations KTD1a, KTD2a and KER1a) between 20th January 2016 and 6th February 2016.
- 5.2 The baseline environmental monitoring in Cha Kwo Ling was conducted for air quality (Stations CKL1 and CKL2) and noise (Stations CKL1 and CKL2) between 10th March 2020 and 23rd March 2020.
- 5.3 Since no observable pollution source was observed at the monitoring stations during the monitoring period, the baseline monitoring results are considered representative of the ambient environment.

FIGURES




LEGEND

-  Works Area under Trunk Road T2
-  Works Area under Cha Kwo Ling Tunnel
-  Western Ventilation Building
-  Eastern Ventilation Building


Trunk Road T2
Site Layout Plan

SCALE	1:10000@A3	DATE	July 20
CHECK	KC	DRAWN	TL
JOB No.	MA20003	FIGURE No.	Fig 1
		REV	-




Trunk Road T2
Monitoring Station of the Project

SCALE	1:10000@A3	DATE	Oct 20
CHECK	KC	DRAWN	TL
JOB No.	MA20003	FIGURE No.	Fig 2
		REV	-



SCALE	1:4000@A3	DATE	Oct 20
CHECK	KC	DRAWN	TL
JOB No.	MA20003	FIGURE No.	Fig 2a
		REV	-



SCALE	1:4000@A3	DATE	Oct 20
CHECK	KC	DRAWN	TL
JOB No.	MA20003	FIGURE No.	Fig 2b
		REV	-

**APPENDIX A1
CALIBRATION CERTIFICATE FOR AIR
QUALITY MONITORING EQUIPMENT**

Certificate of Calibration

It is certified that the item under calibration has been calibrated by corresponding calibrated High Volume Sampler


Description: Digital Dust Indicator Date of Calibration 6-Feb-20
 Manufacturer: Sibata Scientific Technology LTD. Validity of Calibration Record 6-Apr-20
 Model No.: LD-5R
 Serial No.: 8Y2374
 Equipment No.: SA-01-04 Sensitivity 0.001 mg/m3
 High Volume Sampler No.: A-01-03 Before Sensitivity Adjustment 652
 Tisch Calibration Orifice No.: 3607 After Sensitivity Adjustment 652


Calibration of 1 hr TSP		
Calibration Point	Laser Dust Monitor	HVS
	Mass Concentration ($\mu\text{g}/\text{m}^3$) X-axis	Mass concentration ($\mu\text{g}/\text{m}^3$) Y-axis
1	54.0	112.5
2	51.0	108.0
3	46.0	102.5
Average	50.3	107.7
By Linear Regression of Y on X Slope , mw = <u>1.2347</u> Intercept, bw = <u>45.5204</u> Correlation coefficient* = <u>0.9963</u>		
Set Correlation Factor		
Particulate Concentration by High Volume Sampler ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	107.7	
Particulate Concentration by Dust Meter ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	50.3	
Measuring time, (min)	60.0	
Set Correlation Factor , SCF		
SCF = [K=High Volume Sampler / Dust Meter, ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)]	<u>2.1</u>	

In-house method in according to the instruction manual:

The Dust Monitor was compared with a calibrated High Volume Sampler and The result was used to generate the Correlation Factor (CF) between the Dust Monitor and High Volume Sampler.

Those filter papers are weighted by HOKLAS laboratory (Wellab Litimed)

Calibrated by: 
 Wong Shing Kwai

Approved by: 
 Henry Leung

Certificate of Calibration

It is certified that the item under calibration has been calibrated by corresponding calibrated High Volume Sampler


Description: Digital Dust Indicator Date of Calibration 6-Feb-20
 Manufacturer: Sibata Scientific Technology LTD. Validity of Calibration Record 6-Apr-20
 Model No.: LD-5R
 Serial No.: 972779
 Equipment No.: SA-01-08 Sensitivity 0.001 mg/m3
 High Volume Sampler No.: A-01-01A Before Sensitivity Adjustment 744 CPM
 Tisch Calibration Orifice No.: 3607 After Sensitivity Adjustment 744 CPM


Calibration of 1 hr TSP		
Calibration Point	Laser Dust Monitor	HVS
	Mass Concentration ($\mu\text{g}/\text{m}^3$) X-axis	Mass concentration ($\mu\text{g}/\text{m}^3$) Y-axis
1	52.0	112.5
2	36.0	108.0
3	19.0	102.5
Average	35.7	107.7
By Linear Regression of Y on X Slope , mw = <u>0.3032</u> Intercept, bw = <u>96.8510</u> Correlation coefficient* = <u>0.9992</u>		
Set Correlation Factor		
Particulate Concentration by High Volume Sampler ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	107.7	
Particulate Concentration by Dust Meter ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	35.7	
Measureing time, (min)	60.0	
Set Correlation Factor , SCF		
SCF = [K=High Volume Sampler / Dust Meter, ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)]	<u>3.0</u>	

In-house method in according to the instruction manual:

The Dust Monitor was compared with a calibrated High Volume Sampler and The result was used to generate the Correlation Factor (CF) between the Dust Monitor and High Volume Sampler.

Those filter papers are weighted by HOKLAS laboratory (Wellab Litimed)

Calibrated by: 
 Wong Shing Kwai

Approved by: 
 Henry Leung

High-Volume TSP Sampler

5-POINT CALIBRATION DATA SHEET



File No. MA20003/18/0001

Project No. CKL 1 - Flat 121 Cha Kwo Ling Village
 Date: 9-Mar-20 Next Due Date: 9-May-20 Operator: SK
 Equipment No.: A-01-18 Model No.: TE 5170 Serial No. 0723

Ambient Condition			
Temperature, Ta (K)	<u>295.9</u>	Pressure, Pa (mmHg)	<u>755.4</u>

Orifice Transfer Standard Information					
Serial No.	<u>3746</u>	Slope, mc	<u>0.0592</u>	Intercept, bc	<u>-0.0274</u>
Last Calibration Date:	<u>17-Jan-20</u>	$mc \times Qstd + bc = [\Delta H \times (Pa/760) \times (298/Ta)]^{1/2}$ $Qstd = \{[\Delta H \times (Pa/760) \times (298/Ta)]^{1/2} - bc\} / mc$			
Next Calibration Date:	<u>17-Jan-21</u>				

Calibration of TSP Sampler					
Calibration Point	Orifice			HVS	
	ΔH (orifice), in. of water	$[\Delta H \times (Pa/760) \times (298/Ta)]^{1/2}$	Qstd (CFM) X - axis	ΔW (HVS), in. of water	$[\Delta W \times (Pa/760) \times (298/Ta)]^{1/2}$ Y-axis
1	<u>13.0</u>	3.61	61.40	<u>8.9</u>	2.98
2	<u>9.5</u>	3.08	52.55	<u>5.9</u>	2.43
3	<u>7.2</u>	2.68	45.81	<u>4.9</u>	2.21
4	<u>4.7</u>	2.17	37.10	<u>3.2</u>	1.79
5	<u>3.1</u>	1.76	30.22	<u>2.0</u>	1.41

By Linear Regression of Y on X

Slope, mw = 0.0487 Intercept, bw = -0.0443
 Correlation coefficient* = 0.9964

*If Correlation Coefficient < 0.990, check and recalibrate.

Set Point Calculation

From the TSP Field Calibration Curve, take Qstd = 43 CFM

From the Regression Equation, the "Y" value according to

$$mw \times Qstd + bw = [\Delta W \times (Pa/760) \times (298/Ta)]^{1/2}$$

Therefore, Set Point; W = $(mw \times Qstd + bw)^2 \times (760 / Pa) \times (Ta / 298) =$ 4.20

Remarks: _____

Conducted by: SK Wong Signature: Date: 9 March 2020
 Checked by: Henry Leung Signature: Date: 9 March 2020

High-Volume TSP Sampler

5-POINT CALIBRATION DATA SHEET



File No. MA20003/55/0001

Project No. CKL 2 - Flat 103 Cha Kwo Ling Village
 Date: 9-Mar-20 Next Due Date: 9-May-20 Operator: SK
 Equipment No.: A-01-55 Model No.: TE 5170 Serial No. 1956

Ambient Condition			
Temperature, Ta (K)	<u>295.9</u>	Pressure, Pa (mmHg)	<u>755.4</u>

Orifice Transfer Standard Information					
Serial No.	<u>3746</u>	Slope, mc	<u>0.0592</u>	Intercept, bc	<u>-0.0274</u>
Last Calibration Date:	<u>17-Jan-20</u>	$mc \times Qstd + bc = [\Delta H \times (Pa/760) \times (298/Ta)]^{1/2}$ $Qstd = \{[\Delta H \times (Pa/760) \times (298/Ta)]^{1/2} - bc\} / mc$			
Next Calibration Date:	<u>17-Jan-21</u>				

Calibration of TSP Sampler					
Calibration Point	Orifice			HVS	
	ΔH (orifice), in. of water	$[\Delta H \times (Pa/760) \times (298/Ta)]^{1/2}$	Qstd (CFM) X - axis	ΔW (HVS), in. of water	$[\Delta W \times (Pa/760) \times (298/Ta)]^{1/2}$ Y-axis
1	<u>12.9</u>	3.59	61.16	<u>8.9</u>	2.98
2	<u>10.0</u>	3.16	53.91	<u>7.4</u>	2.72
3	<u>7.3</u>	2.70	46.13	<u>6.3</u>	2.51
4	<u>4.4</u>	2.10	35.91	<u>4.9</u>	2.21
5	<u>2.6</u>	1.61	27.71	<u>3.8</u>	1.95

By Linear Regression of Y on X

Slope, mw = 0.0303 Intercept, bw = 1.1142
 Correlation coefficient* = 0.9991

*If Correlation Coefficient < 0.990, check and recalibrate.

Set Point Calculation

From the TSP Field Calibration Curve, take Qstd = 43 CFM

From the Regression Equation, the "Y" value according to

$$mw \times Qstd + bw = [\Delta W \times (Pa/760) \times (298/Ta)]^{1/2}$$

Therefore, Set Point; W = $(mw \times Qstd + bw)^2 \times (760 / Pa) \times (Ta / 298) =$ 5.84

Remarks: _____

Conducted by: SK Wong Signature: [Signature] Date: 9 March 2020
 Checked by: Henry Leung Signature: [Signature] Date: 9 March 2020



Certificate of Calibration

Calibration Certification Information			
Cal. Date: January 17, 2020	Rootsmeter S/N: 438320	Ta: 295	°K
Operator: Jim Tisch		Pa: 744.2	mm Hg
Calibration Model #: TE-5025A	Calibrator S/N: 3746		

Run	Vol. Init (m3)	Vol. Final (m3)	ΔVol. (m3)	ΔTime (min)	ΔP (mm Hg)	ΔH (in H2O)
1	1	2	1	1.4340	3.2	2.00
2	3	4	1	1.0180	6.4	4.00
3	5	6	1	0.9080	7.9	5.00
4	7	8	1	0.8700	8.7	5.50
5	9	10	1	0.7150	12.6	8.00

Data Tabulation					
Vstd (m3)	Qstd (x-axis)	$\sqrt{\Delta H \left(\frac{Pa}{Pstd} \right) \left(\frac{Tstd}{Ta} \right)}$ (y-axis)	Va	Qa (x-axis)	$\sqrt{\Delta H \left(\frac{Ta}{Pa} \right)}$ (y-axis)
0.9849	0.6868	1.4066	0.9957	0.6944	0.8904
0.9807	0.9633	1.9892	0.9914	0.9739	1.2592
0.9787	1.0779	2.2240	0.9894	1.0896	1.4078
0.9776	1.1237	2.3325	0.9883	1.1360	1.4765
0.9724	1.3601	2.8131	0.9831	1.3749	1.7808
QSTD	m=	2.09221	QA	m=	1.31010
	b=	-0.02779		b=	-0.01759
	r=	0.99994		r=	0.99994

Calculations	
Vstd= $\Delta Vol((Pa-\Delta P)/Pstd)(Tstd/Ta)$	Va= $\Delta Vol((Pa-\Delta P)/Pa)$
Qstd= $Vstd/\Delta Time$	Qa= $Va/\Delta Time$
For subsequent flow rate calculations:	
Qstd= $1/m \left(\left(\sqrt{\Delta H \left(\frac{Pa}{Pstd} \right) \left(\frac{Tstd}{Ta} \right)} \right) - b \right)$	Qa= $1/m \left(\left(\sqrt{\Delta H \left(\frac{Ta}{Pa} \right)} \right) - b \right)$

Standard Conditions	
Tstd:	298.15 °K
Pstd:	760 mm Hg
Key	
ΔH: calibrator manometer reading (in H2O)	
ΔP: rootsmeter manometer reading (mm Hg)	
Ta: actual absolute temperature (°K)	
Pa: actual barometric pressure (mm Hg)	
b: intercept	
m: slope	

RECALIBRATION
US EPA recommends annual recalibration per 1998 40 Code of Federal Regulations Part 50 to 51, Appendix B to Part 50, Reference Method for the Determination of Suspended Particulate Matter in the Atmosphere, 9.2.17, page 30

Certificate of Calibration - Wind Monitoring Station

Description: Yau Lai Estate, Bik Lai House
 Manufacturer: Davis Instruments
 Model No.: Davis7440
 Serial No.: MC01010A44
 Equipment No.: SA-03-04
 Date of Calibration: 21-Feb-2020
 Next Due Date: 21-Aug-2020

1. Performance check of Wind Speed


Wind Speed, m/s		Difference D (m/s)
Wind Speed Reading (V1)	Anemometer Value (V1)	$D = V1 - V2$
0.0	0.0	0.0
1.2	1.3	-0.1
2.0	2.1	-0.1
3.0	3.2	-0.2

2. Performance check of Wind Direction


Wind Direction (°)		Difference D (°)
Wind Direction Reading (V1)	Marine Compass Value (V1)	$D = W1 - W2$
0	0	0.0
90	90	0.0
180	180	0.0
270	270	0.0

Test Specification:

1. Performance Wind Speed Test - The wind meter was on-site calibrated against the anemometer
2. Performance Wind Direction Test - The wind meter was on-site calibrated against the marine compass at four direction

Calibrated by: 

 Wong Shing Kwai

Approved by: 

 Henry Leung

**APPENDIX A2
1-HOUR TSP BASELINE MONITORING
RESULTS**

Appendix A2 - 1-hour TSP Monitoring Results



Location CKL1 - Flat 121 Cha Kwo Ling Village			
Date	Time	Weather	Particulate Concentration ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)
10-Mar-20	9:00	Fine	21.0
10-Mar-20	10:00	Fine	18.9
10-Mar-20	11:00	Fine	14.7
11-Mar-20	13:00	Fine	73.5
11-Mar-20	14:00	Fine	69.3
11-Mar-20	15:00	Fine	65.1
12-Mar-20	13:24	Cloudy	339.0
12-Mar-20	14:24	Cloudy	363.0
12-Mar-20	15:24	Cloudy	351.0
13-Mar-20	9:00	Cloudy	243.6
13-Mar-20	10:00	Cloudy	237.3
13-Mar-20	11:00	Cloudy	212.1
14-Mar-20	10:32	Fine	120.0
14-Mar-20	11:32	Fine	120.0
14-Mar-20	12:32	Fine	183.0
15-Mar-20	10:43	Fine	135.0
15-Mar-20	11:43	Fine	120.0
15-Mar-20	12:43	Fine	87.0
16-Mar-20	9:40	Fine	79.8
16-Mar-20	10:40	Fine	75.6
16-Mar-20	11:40	Fine	63.0
17-Mar-20	9:00	Fine	138.0
17-Mar-20	10:00	Fine	147.0
17-Mar-20	11:00	Fine	141.0
18-Mar-20	13:00	Cloudy	189.0
18-Mar-20	14:00	Cloudy	171.0
18-Mar-20	15:00	Cloudy	129.0
19-Mar-20	13:00	Cloudy	81.0
19-Mar-20	14:00	Cloudy	45.0
19-Mar-20	15:00	Cloudy	33.0
20-Mar-20	10:32	Fine	100.8
20-Mar-20	11:32	Fine	77.7
20-Mar-20	12:32	Fine	60.9
21-Mar-20	11:33	Sunny	75.6
21-Mar-20	12:33	Sunny	63.0
21-Mar-20	13:33	Sunny	58.8
22-Mar-20	14:00	Sunny	29.4
22-Mar-20	15:00	Sunny	27.3
22-Mar-20	16:00	Sunny	25.2
23-Mar-20	13:00	Sunny	51.0
23-Mar-20	14:00	Sunny	36.0
23-Mar-20	15:00	Sunny	36.0
		Average	112.1
		Maximum	363.0
		Minimum	14.7

Appendix A2 - 1-hour TSP Monitoring Results

Location CKL2 - Flat 103 Cha Kwo Ling Village			
Date	Time	Weather	Particulate Concentration ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)
10-Mar-20	13:00	Fine	27.3
10-Mar-20	14:00	Fine	27.3
10-Mar-20	15:00	Fine	23.1
11-Mar-20	9:00	Fine	88.2
11-Mar-20	10:00	Fine	86.1
11-Mar-20	11:00	Fine	90.3
12-Mar-20	10:24	Cloudy	267.0
12-Mar-20	11:24	Cloudy	300.0
12-Mar-20	12:24	Cloudy	294.0
13-Mar-20	13:00	Cloudy	252.0
13-Mar-20	14:00	Cloudy	247.8
13-Mar-20	15:00	Cloudy	252.0
14-Mar-20	13:32	Fine	132.0
14-Mar-20	14:32	Fine	147.0
14-Mar-20	15:32	Fine	144.0
15-Mar-20	13:43	Fine	90.0
15-Mar-20	14:43	Fine	99.0
15-Mar-20	15:43	Fine	138.0
16-Mar-20	10:16	Fine	99.0
16-Mar-20	11:16	Fine	102.0
16-Mar-20	12:16	Fine	93.0
17-Mar-20	9:00	Fine	100.8
17-Mar-20	10:00	Fine	107.1
17-Mar-20	11:00	Fine	105.0
18-Mar-20	9:00	Cloudy	153.0
18-Mar-20	10:00	Cloudy	201.0
18-Mar-20	11:00	Cloudy	180.0
19-Mar-20	16:00	Cloudy	99.0
19-Mar-20	17:00	Cloudy	120.0
19-Mar-20	18:00	Cloudy	54.0
20-Mar-20	11:42	Fine	138.0
20-Mar-20	12:42	Fine	108.0
20-Mar-20	13:42	Fine	87.0
21-Mar-20	11:24	Sunny	102.0
21-Mar-20	12:24	Sunny	84.0
21-Mar-20	13:24	Sunny	81.0
22-Mar-20	14:10	Sunny	45.0
22-Mar-20	15:10	Sunny	42.0
22-Mar-20	16:10	Sunny	42.0
23-Mar-20	13:00	Sunny	50.4
23-Mar-20	14:00	Sunny	35.7
23-Mar-20	15:00	Sunny	35.7
		Average	118.3
		Maximum	300.0
		Minimum	23.1

**APPENDIX A3
GRAPHICAL PRESENTATION OF
BASELINE 1-HOUR TSP LEVELS**

1-hr TSP Concentration Levels



Title	Kai Tak Development – Trunk Road T2 and Infrastructure Works at the Former South Apron	Date	Mar-20	Project No.	MA20003	CINOTECH
	Graphical Presentation of 1-hour TSP Baseline Monitoring Results			Appendix	A3	

**APPENDIX A4
24-HOUR TSP BASELINE MONITORING
RESULTS**

Appendix A4 - 24-hour TSP Baseline Monitoring Results

Location CKL1 - Flat 121 Cha Kwo Ling Village



Start Date	Weather Condition	Air Temp. (K)	Atmospheric Pressure, Pa (mmHg)	Filter Weight (g)		Particulate weight (g)	Elapse Time		Sampling Time (hrs.)	Flow Rate (m ³ /min.)		Av. Flow (m ³ /min)	Total vol. (m ³)	Conc. (µg/m ³)
				Initial	Final		Initial	Final		Initial	Final			
10-Mar-20	Fine	294.3	762.6	3.4913	3.7737	0.2824	301.7	325.7	24.0	1.22	1.23	1.23	1765.8	159.9
11-Mar-20	Fine	292.2	763.5	3.5276	3.7747	0.2471	325.7	349.7	24.0	1.23	1.23	1.23	1772.9	139.4
12-Mar-20	Cloudy	293.3	762.8	3.5252	3.7296	0.2044	349.8	373.8	24.0	1.23	1.23	1.23	1768.8	115.6
13-Mar-20	Cloudy	294.5	763.5	3.4903	3.5400	0.0497	373.8	397.8	24.0	1.23	1.23	1.23	1766.1	28.1
14-Mar-20	Fine	293.9	764.8	3.4683	3.6088	0.1405	397.8	421.8	24.0	1.23	1.23	1.23	1769.4	79.4
15-Mar-20	Fine	293.3	765.6	3.4600	3.6073	0.1473	421.8	445.8	24.0	1.23	1.23	1.23	1772.2	83.1
16-Mar-20	Fine	293.3	765.4	3.4768	3.6835	0.2067	445.8	469.8	24.0	1.23	1.23	1.23	1771.8	116.7
17-Mar-20	Fine	293.4	763.9	3.4951	3.6646	0.1695	469.8	493.8	24.0	1.23	1.23	1.23	1769.9	95.8
18-Mar-20	Cloudy	293.8	762.4	3.4567	3.5452	0.0885	493.8	517.8	24.0	1.23	1.23	1.23	1767.0	50.1
19-Mar-20	Cloudy	294.2	762.3	3.5045	3.6013	0.0968	517.8	541.8	24.0	1.23	1.23	1.23	1765.8	54.8
20-Mar-20	Fine	294.2	762.6	3.4854	3.6696	0.1842	541.7	565.7	24.0	1.23	1.23	1.23	1765.9	104.3
21-Mar-20	Sunny	295.7	762.0	3.4717	3.6377	0.1660	565.7	589.7	24.0	1.23	1.22	1.22	1761.0	94.3
22-Mar-20	Sunny	297.4	761.6	3.4930	3.6378	0.1448	589.7	613.7	24.0	1.22	1.22	1.22	1755.5	82.5
23-Mar-20	Sunny	296.7	762.1	3.4741	3.6498	0.1757	613.7	637.7	24.0	1.22	1.22	1.22	1758.1	99.9
													Min	28.1
													Max	159.9
													Average	93.1

Location CKL2 - Flat 103 Cha Kwo Ling Village

Start Date	Weather Condition	Air Temp. (K)	Atmospheric Pressure, Pa (mmHg)	Filter Weight (g)		Particulate weight (g)	Elapse Time		Sampling Time (hrs.)	Flow Rate (m ³ /min.)		Av. Flow (m ³ /min)	Total vol. (m ³)	Conc. (µg/m ³)
				Initial	Final		Initial	Final		Initial	Final			
10-Mar-20	Fine	294.3	762.6	3.4990	3.7399	0.2409	12438.8	12462.8	24.0	1.22	1.25	1.23	1777.8	135.5
11-Mar-20	Fine	292.2	763.5	3.4779	3.6894	0.2115	12462.8	12486.8	24.0	1.25	1.24	1.24	1791.4	118.1
12-Mar-20	Cloudy	293.3	762.8	3.4643	3.6318	0.1675	12486.9	12510.9	24.0	1.24	1.23	1.24	1783.6	93.9
13-Mar-20	Cloudy	294.5	763.5	3.5531	3.7024	0.1493	12510.9	12534.9	24.0	1.23	1.24	1.24	1778.4	84.0
14-Mar-20	Fine	293.9	764.8	3.4808	3.5945	0.1137	12534.9	12558.9	24.0	1.24	1.24	1.24	1784.7	63.7
15-Mar-20	Fine	293.3	765.6	3.4596	3.6047	0.1451	12558.9	12582.9	24.0	1.24	1.24	1.24	1790.0	81.1
16-Mar-20	Fine	293.3	765.4	3.4788	3.6451	0.1663	12582.9	12606.9	24.0	1.24	1.24	1.24	1789.2	92.9
17-Mar-20	Fine	293.4	763.9	3.4619	3.6521	0.1902	12606.9	12630.9	24.0	1.24	1.24	1.24	1785.5	106.5
18-Mar-20	Cloudy	293.8	762.4	3.4636	3.5581	0.0945	12630.9	12654.9	24.0	1.24	1.23	1.24	1780.1	53.1
19-Mar-20	Cloudy	294.2	762.3	3.4614	3.5516	0.0902	12654.9	12678.9	24.0	1.23	1.23	1.23	1777.8	50.7
20-Mar-20	Fine	294.2	762.6	3.4756	3.6166	0.1410	12678.9	12702.9	24.0	1.23	1.23	1.23	1778.1	79.3
21-Mar-20	Sunny	295.7	762.0	3.4856	3.5806	0.0950	12702.9	12726.9	24.0	1.23	1.22	1.23	1768.7	53.7
22-Mar-20	Sunny	297.4	761.6	3.4721	3.5946	0.1225	12726.9	12750.9	24.0	1.22	1.22	1.22	1758.3	69.7
23-Mar-20	Sunny	296.7	762.1	3.4825	3.6023	0.1198	12750.9	12774.9	24.0	1.22	1.23	1.22	1763.2	67.9
													Min	50.7
													Max	135.5
													Average	82.2

**APPENDIX A5
GRAPHICAL PRESENTATION OF
BASELINE 24-HOUR TSP LEVELS**

24-hr TSP Concentration Levels



Title Kai Tak Development – Trunk Road T2 and Infrastructure Works at the Former South Apron Graphical Presentation of 24-hour TSP Baseline Monitoring Results	Date Mar-20	Project No. MA20003	
		Appendix A5	

**APPENDIX B1
COPIES OF CALIBRATION
CERTIFICATES FOR NOISE
MONITORING EQUIPMENT**



Calibration Certificate

0023000

Customer : Cinotech Consultants Limited RM 1710, Technology Park, 18 On Lai Street, Shatin, N.T. Hong Kong	Object 1 : SVAN957 SLM Serial No. /Ref. No. : 23852 / N-08-11 Object 2 : Microphone Serial No. /Ref. No. : 35989
Customer Code : SVEC09005	Manufacturer : Svantek
Date of calibration: 19/12/2019 Date of the recommended re-calibration: 19/12/2020	Certificate No.: 0023000 Handle by: E0002

Measuring results

Reference value	Indication value	Deviation	Allowed deviation	Object
94.0dB	93.4dB	-0.6dB	+/- 1.5dB	1
114.0dB	113.4dB	-0.6dB	+/- 1.5dB	1

Measuring equipment

index	Calibrator / Master	Traceability
1	Master Sound Meter, SVAN949,sn:8571	IEC61672
2	Sound Calibrator, SV30A sn:32580	IEC60942

Ambient conditions

Temperature (20...26)°C

Humidity (20...60)%RH

Measuring procedure

Calibrated by Type 1 Sound Calibrator with Master Sound Level Meter under 1kHz Frequency.

Uncertainty

+/- 0.2dB for probability not less than 95%.

Conformity

- 1.The resulted values were those obtained at the time of test and applies only to the item calibrated.
- 2.The measurement uncertainty was calculated according to the regulations of GUM with the coverage factor k=2 and contains the uncertainty of the measuring procedure and the uncertainty of the measuring system.
- 3.The equipment being used in this calibration are regularly calibrated by laboratory according to ISO/IEC17025.
- 4.HKAS has accredited this laboratory (HOKLAS 267) for specific calibration activities as listed in the HOKLAS directory of accredited laboratories.
- 5.The calibrations certificate may not be reproduced.

Measured value(s) **within** the allowable deviation.

Performed by

Calibration Technician

Approved by

Quality Manager



Calibration Certificate

0022999

Customer : Cinotech Consultants Limited RM 1710, Technology Park, 18 On Lai Street, Shatin, N.T. Hong Kong	Object 1 : SVAN957 SLM Serial No. /Ref. No. : 23851 / N-08-12 Object 2 : Microphone Serial No. /Ref. No. : 43676
Customer Code : SVEC09005	Manufacturer : Svantek
Date of calibration: 19/12/2019 Date of the recommended re-calibration: 19/12/2020	Certificate No.: 0022999 Handle by: E0002

Measuring results

Reference value	Indication value	Deviation	Allowed deviation	Object
94.0dB	94.0dB	0.0dB	+/- 1.5dB	1
114.0dB	114.0dB	0.0dB	+/- 1.5dB	1

Measuring equipment

index	Calibrator / Master	Traceability
1	Master Sound Meter, SVAN949,sn:8571	IEC61672
2	Sound Calibrator, SV30A sn:32580	IEC60942

Ambient conditions

Temperature (20...26)°C

Humidity (20...60)%RH

Measuring procedure

Calibrated by Type 1 Sound Calibrator with Master Sound Level Meter under 1kHz Frequency.

Uncertainty

+/- 0.2dB for probability not less than 95%.

Conformity

- 1.The resulted values were those obtained at the time of test and applies only to the item calibrated.
- 2.The measurement uncertainty was calculated according to the regulations of GUM with the coverage factor k=2 and contains the uncertainty of the measuring procedure and the uncertainty of the measuring system.
- 3.The equipment being used in this calibration are regularly calibrated by laboratory according to ISO/IEC17025.
- 4.HKAS has accredited this laboratory (HOKLAS 267) for specific calibration activities as listed in the HOKLAS directory of accredited laboratories.
- 5.The calibrations certificate may not be reproduced.

Measured value(s) **within** the allowable deviation.

Performed by

Calibration Technician

Approved by

Quality Manager



Calibration Certificate

0022673

Customer : Cinotech Consultants Limited RM 1710, Technology Park, 18 On Lai Street, Shatin, N.T. Hong Kong	Object 1 : ST-120 sound calibrator Serial No. /Ref. No. : 181001608 Object 2 : Serial No. /Ref. No. :
Customer Code : SVEC09005	Manufacturer : Soundtek
Date of calibration: 24/10/2019 Date of the recommended re-calibration: 24/10/2020	Certificate No.: 0022673 Handle by: E0002

Measuring results

Reference value	Indication value	Deviation	Allowed deviation	Object
94.0dB	94.0dB	0.0dB	+/- 0.3dB	1
114.0dB	114.1dB	+0.1dB	+/- 0.5dB	1

Measuring equipment

index	Calibrator / Master	Traceability
1	Master Sound Meter, SVAN949,sn:8571	IEC61672
2	Sound Calibrator, SV30A sn:32580	IEC60942

Ambient conditions

Temperature (20...26)°C Humidity (20...60)%RH

Measuring procedure

Calibrated by Type 1 Sound Level Meter and 1kHz Sound Source .

Uncertainty

+/- 0.2dB for probability not less than 95%.

Conformity


- 1.The resulted values were those obtained at the time of test and applies only to the item calibrated.
- 2.The measurement uncertainty was calculated according to the regulations of GUM with the coverage factor k=2 and contains the uncertainty of the measuring procedure and the uncertainty of the measuring system.
- 3.The equipment being used in this calibration are regularly calibrated by laboratory according to ISO/IEC17025.
- 4.HKAS has accredited this laboratory (HOKLAS 267) for specific calibration activities as listed in the HOKLAS directory of accredited laboratories.
- 5.The calibrations certificate may not be reproduced.

Measured value(s) **within** the allowable deviation.

Performed by


Calibration Technician

Approved by


Quality Manager

**APPENDIX B2
DAY-TIME 07:00-19:00HRS BASELINE
NOISE MONITORING DATA**

Appendix B2

Day-time Noise Level at Location CKL1 - Flat 121 Cha Kwo Ling Village

Date	dB(A)							
	Time	L _{eq}	L _{eq} with free field correction	L ₁₀	L ₉₀	L _{eq} (30-min)	L ₁₀ (Average)	L ₉₀ (Average)
10-Mar-20	7:04	67.3	70.3	73.9	60.7	71.1	74.8	59.0
10-Mar-20	7:09	67.9	70.9	75.4	56.7			
10-Mar-20	7:14	66.4	69.4	73.7	57.3			
10-Mar-20	7:19	68.5	71.5	75.7	54.7			
10-Mar-20	7:24	68.1	71.1	74.3	60.9			
10-Mar-20	7:29	69.7	72.7	75.4	60.3			
10-Mar-20	7:34	69.7	72.7	75.9	58.9			
10-Mar-20	7:39	67.1	70.1	73.5	58.6			
10-Mar-20	7:44	69.0	72.0	75.4	66.4			
10-Mar-20	7:49	69.7	72.7	75.7	67.1			
10-Mar-20	7:54	70.3	73.3	75.8	66.2			
10-Mar-20	7:59	70.4	73.4	75.0	66.0			
10-Mar-20	8:04	68.1	71.1	74.5	65.4			
10-Mar-20	8:09	70.6	73.6	76.3	66.3			
10-Mar-20	8:14	69.3	72.3	75.0	65.1			
10-Mar-20	8:19	67.2	70.2	74.0	60.9			
10-Mar-20	8:24	69.3	72.3	75.7	59.7			
10-Mar-20	8:29	69.2	72.2	75.6	59.9			
10-Mar-20	8:34	69.5	72.5	75.8	61.5			
10-Mar-20	8:39	70.5	73.5	76.6	59.4			
10-Mar-20	8:44	70.6	73.6	77.4	64.0			
10-Mar-20	8:49	75.5	78.5	78.6	61.7			
10-Mar-20	8:54	69.0	72.0	76.0	57.9			
10-Mar-20	8:59	75.2	78.2	76.0	59.5			
10-Mar-20	9:04	71.1	74.1	77.2	67.7			
10-Mar-20	9:09	72.4	75.4	77.6	71.4			
10-Mar-20	9:14	73.1	76.1	78.3	71.4			
10-Mar-20	9:19	71.7	74.7	77.2	71.6			
10-Mar-20	9:24	71.9	74.9	77.2	71.3			
10-Mar-20	9:29	71.2	74.2	75.8	72.0			
10-Mar-20	9:34	70.6	73.6	75.5	71.6			
10-Mar-20	9:39	71.6	74.6	76.9	72.2			
10-Mar-20	9:44	71.5	74.5	76.7	72.2			
10-Mar-20	9:49	71.4	74.4	76.2	72.3			
10-Mar-20	9:54	72.0	75.0	77.1	72.2			
10-Mar-20	9:59	71.0	74.0	75.9	71.8			
10-Mar-20	10:04	71.5	74.5	76.5	72.0			
10-Mar-20	10:09	71.4	74.4	76.5	71.5			
10-Mar-20	10:14	71.1	74.1	76.4	71.1			
10-Mar-20	10:19	70.9	73.9	75.9	71.2			
10-Mar-20	10:24	71.0	74.0	76.3	71.3			
10-Mar-20	10:29	71.1	74.1	76.6	71.2			
10-Mar-20	10:34	71.4	74.4	76.6	71.2			
10-Mar-20	10:39	71.6	74.6	76.8	71.8			
10-Mar-20	10:44	72.0	75.0	77.4	71.5			
10-Mar-20	10:49	71.2	74.2	76.5	71.2			
10-Mar-20	10:54	71.9	74.9	77.8	71.4			
10-Mar-20	10:59	71.8	74.8	77.4	71.1			

Date	dB(A)							
	Time	L _{eq}	L _{eq} with free field correction	L ₁₀	L ₉₀	L _{eq} (30-min)	L ₁₀ (Average)	L ₉₀ (Average)
10-Mar-20	11:04	71.5	74.5	77.2	71.2	74.2	76.6	71.3
10-Mar-20	11:09	71.2	74.2	76.6	71.4			
10-Mar-20	11:14	71.6	74.6	76.8	71.4			
10-Mar-20	11:19	71.3	74.3	77.1	71.2			
10-Mar-20	11:24	70.6	73.6	75.7	71.2			
10-Mar-20	11:29	70.8	73.8	75.7	71.5			
10-Mar-20	11:34	71.9	74.9	77.5	71.4			
10-Mar-20	11:39	72.2	75.2	77.4	71.5			
10-Mar-20	11:44	72.5	75.5	78.2	71.4			
10-Mar-20	11:49	71.5	74.5	76.7	71.5			
10-Mar-20	11:54	70.6	73.6	75.5	71.3			
10-Mar-20	11:59	70.8	73.8	76.1	71.2			
10-Mar-20	12:04	70.4	73.4	75.4	71.1			
10-Mar-20	12:09	72.0	75.0	76.8	71.5			
10-Mar-20	12:14	72.2	75.2	77.9	71.6			
10-Mar-20	12:19	71.3	74.3	76.7	71.2			
10-Mar-20	12:24	71.0	74.0	75.8	71.0			
10-Mar-20	12:29	70.0	73.0	74.8	71.1			
10-Mar-20	12:34	70.3	73.3	75.8	71.0			
10-Mar-20	12:39	70.5	73.5	76.1	70.5			
10-Mar-20	12:44	70.8	73.8	75.7	71.5			
10-Mar-20	12:49	70.8	73.8	75.9	71.3			
10-Mar-20	12:54	71.0	74.0	76.4	71.2			
10-Mar-20	12:59	70.7	73.7	75.9	71.1			
10-Mar-20	13:04	70.2	73.2	75.5	71.0			
10-Mar-20	13:09	72.0	75.0	77.5	71.2			
10-Mar-20	13:14	71.8	74.8	76.8	71.2			
10-Mar-20	13:19	71.2	74.2	75.4	71.2			
10-Mar-20	13:24	70.7	73.7	76.0	71.1			
10-Mar-20	13:29	69.8	72.8	74.8	70.7			
10-Mar-20	13:34	70.2	73.2	74.8	71.1			
10-Mar-20	13:39	70.1	73.1	75.0	71.0			
10-Mar-20	13:44	70.4	73.4	74.9	71.2			
10-Mar-20	13:49	71.5	74.5	76.2	71.8			
10-Mar-20	13:54	71.6	74.6	76.7	72.0			
10-Mar-20	13:59	71.1	74.1	75.8	72.1			
10-Mar-20	14:04	70.4	73.4	75.2	71.2			
10-Mar-20	14:09	70.7	73.7	75.5	71.4			
10-Mar-20	14:14	71.6	74.6	77.0	71.8			
10-Mar-20	14:19	71.6	74.6	76.7	72.1			
10-Mar-20	14:24	71.9	74.9	76.6	72.1			
10-Mar-20	14:29	71.8	74.8	76.7	72.3			
10-Mar-20	14:34	71.0	74.0	76.3	71.2			
10-Mar-20	14:39	71.0	74.0	76.4	71.0			
10-Mar-20	14:44	70.0	73.0	74.5	71.2			
10-Mar-20	14:49	70.8	73.8	76.4	71.2			
10-Mar-20	14:54	71.6	74.6	77.2	72.0			
10-Mar-20	14:59	71.4	74.4	75.9	72.3			

Appendix B2

Day-time Noise Level at Location CKL1 - Flat 121 Cha Kwo Ling Village

Date	dB(A)								
	Time	L _{eq}	L _{eq} with free field correction	L ₁₀	L ₉₀	L _{eq} (30-min)	L ₁₀ (Average)	L ₉₀ (Average)	
10-Mar-20	15:04	71.1	74.1	75.6	71.7	74.4	76.4	71.5	
10-Mar-20	15:09	71.3	74.3	76.9	71.2				
10-Mar-20	15:14	70.7	73.7	75.7	71.1				
10-Mar-20	15:19	71.6	74.6	76.2	71.2				
10-Mar-20	15:24	72.6	75.6	77.8	72.1				
10-Mar-20	15:29	71.1	74.1	75.8	71.7				
10-Mar-20	15:34	71.3	74.3	76.6	71.3	74.1	76.2	71.4	
10-Mar-20	15:39	71.0	74.0	75.6	71.5				
10-Mar-20	15:44	70.9	73.9	75.5	71.6				
10-Mar-20	15:49	70.8	73.8	75.6	71.5				
10-Mar-20	15:54	71.3	74.3	76.8	71.4				
10-Mar-20	15:59	71.0	74.0	76.6	71.1				
10-Mar-20	16:04	70.3	73.3	75.6	71.1	73.6	75.5	71.4	
10-Mar-20	16:09	70.7	73.7	75.9	71.2				
10-Mar-20	16:14	71.0	74.0	76.1	71.4				
10-Mar-20	16:19	70.6	73.6	75.4	71.4				
10-Mar-20	16:24	70.5	73.5	75.0	71.7				
10-Mar-20	16:29	70.6	73.6	74.9	71.6				
10-Mar-20	16:34	70.2	73.2	75.1	71.0	75.5	77.6	71.2	
10-Mar-20	16:39	71.7	74.7	78.1	71.2				
10-Mar-20	16:44	72.5	75.5	77.4	71.1				
10-Mar-20	16:49	73.5	76.5	79.1	71.1				
10-Mar-20	16:54	72.7	75.7	77.6	71.3				
10-Mar-20	16:59	73.4	76.4	77.3	71.2				
10-Mar-20	17:04	73.5	76.5	76.1	71.1	75.2	76.3	71.2	
10-Mar-20	17:09	71.2	74.2	76.5	71.2				
10-Mar-20	17:14	73.7	76.7	77.2	71.2				
10-Mar-20	17:19	72.0	75.0	76.7	71.1				
10-Mar-20	17:24	70.6	73.6	75.5	71.2				
10-Mar-20	17:29	71.2	74.2	75.6	71.3				
10-Mar-20	17:34	72.0	75.0	76.8	71.0	73.6	75.2	70.9	
10-Mar-20	17:39	70.6	73.6	75.4	71.2				
10-Mar-20	17:44	69.6	72.6	74.2	70.4				
10-Mar-20	17:49	70.9	73.9	76.3	71.1				
10-Mar-20	17:54	69.5	72.5	73.8	70.5				
10-Mar-20	17:59	70.7	73.7	73.8	71.0				
10-Mar-20	18:04	70.8	73.8	74.9	71.1	74.4	76.6	70.9	
10-Mar-20	18:09	70.9	73.9	76.1	70.7				
10-Mar-20	18:14	69.7	72.7	74.0	70.7				
10-Mar-20	18:19	71.7	74.7	76.0	71.1				
10-Mar-20	18:24	72.9	75.9	79.4	71.0				
10-Mar-20	18:29	71.7	74.7	76.8	71.0				
10-Mar-20	18:34	69.6	72.6	74.0	70.8	72.6	73.8	70.7	
10-Mar-20	18:39	69.1	72.1	73.0	70.2				
10-Mar-20	18:44	69.1	72.1	72.9	71.0				
10-Mar-20	18:49	69.5	72.5	73.9	70.6				
10-Mar-20	18:54	69.2	72.2	73.5	71.0				
10-Mar-20	18:59	70.7	73.7	75.1	70.4				
						Mean	74.1	76.2	70.6
						Maximum	75.6	77.6	72.1
						Minimum	71.1	73.8	59.0

Appendix B2

Day-time Noise Level at Location CKL1 - Flat 121 Cha Kwo Ling Village

Date	dB(A)							
	Time	L _{eq}	L _{eq} with free field correction	L ₁₀	L ₉₀	L _{eq} (30-min)	L ₁₀ (Average)	L ₉₀ (Average)
11-Mar-20	7:04	70.6	73.6	75.1	70.7	73.5	75.4	70.9
11-Mar-20	7:09	70.1	73.1	75.0	71.0			
11-Mar-20	7:14	70.5	73.5	75.4	71.0			
11-Mar-20	7:19	70.6	73.6	76.4	70.6			
11-Mar-20	7:24	70.6	73.6	74.5	70.9			
11-Mar-20	7:29	70.5	73.5	76.0	71.0			
11-Mar-20	7:34	69.8	72.8	74.6	71.0	73.7	75.9	71.1
11-Mar-20	7:39	71.3	74.3	76.9	71.2			
11-Mar-20	7:44	70.0	73.0	74.9	71.1			
11-Mar-20	7:49	71.5	74.5	77.2	70.9			
11-Mar-20	7:54	70.7	73.7	75.6	71.0			
11-Mar-20	7:59	70.9	73.9	75.8	71.2			
11-Mar-20	8:04	70.6	73.6	75.9	71.0	73.7	75.1	71.2
11-Mar-20	8:09	71.9	74.9	74.6	71.0			
11-Mar-20	8:14	69.8	72.8	74.3	71.0			
11-Mar-20	8:19	70.1	73.1	74.9	71.1			
11-Mar-20	8:24	70.8	73.8	75.5	71.9			
11-Mar-20	8:29	70.7	73.7	75.2	71.1			
11-Mar-20	8:34	71.2	74.2	76.2	71.2	74.2	75.8	71.6
11-Mar-20	8:39	70.8	73.8	75.4	71.4			
11-Mar-20	8:44	70.8	73.8	75.8	71.2			
11-Mar-20	8:49	71.4	74.4	75.8	71.6			
11-Mar-20	8:54	71.1	74.1	75.9	71.7			
11-Mar-20	8:59	71.7	74.7	75.8	72.5			
11-Mar-20	9:04	68.9	71.9	74.6	64.1	73.5	75.8	69.5
11-Mar-20	9:09	68.5	71.5	74.6	64.2			
11-Mar-20	9:14	70.5	73.5	75.9	66.1			
11-Mar-20	9:19	72.5	75.5	77.6	72.0			
11-Mar-20	9:24	70.5	73.5	75.3	71.5			
11-Mar-20	9:29	71.0	74.0	75.8	71.5			
11-Mar-20	9:34	71.6	74.6	76.2	72.0	74.4	76.1	71.6
11-Mar-20	9:39	71.7	74.7	76.5	71.7			
11-Mar-20	9:44	72.1	75.1	76.4	71.6			
11-Mar-20	9:49	71.0	74.0	75.6	71.8			
11-Mar-20	9:54	71.0	74.0	76.1	71.5			
11-Mar-20	9:59	70.6	73.6	75.8	71.1			
11-Mar-20	10:04	70.9	73.9	75.6	71.0	75.3	76.6	71.4
11-Mar-20	10:09	71.5	74.5	75.1	71.1			
11-Mar-20	10:14	70.8	73.8	75.8	71.3			
11-Mar-20	10:19	75.2	78.2	78.0	71.7			
11-Mar-20	10:24	71.8	74.8	77.6	71.5			
11-Mar-20	10:29	71.7	74.7	76.8	72.0			
11-Mar-20	10:34	71.1	74.1	75.9	72.2	74.5	76.8	71.7
11-Mar-20	10:39	73.5	76.5	78.6	72.6			
11-Mar-20	10:44	71.0	74.0	76.3	71.0			
11-Mar-20	10:49	70.4	73.4	75.6	70.9			
11-Mar-20	10:54	71.7	74.7	77.6	71.3			
11-Mar-20	10:59	70.8	73.8	75.6	71.8			

Date	dB(A)							
	Time	L _{eq}	L _{eq} with free field correction	L ₁₀	L ₉₀	L _{eq} (30-min)	L ₁₀ (Average)	L ₉₀ (Average)
11-Mar-20	11:04	71.3	74.3	76.5	71.5	74.7	77.1	71.3
11-Mar-20	11:09	71.8	74.8	77.0	71.7			
11-Mar-20	11:14	72.2	75.2	78.1	71.3			
11-Mar-20	11:19	71.8	74.8	77.1	71.2			
11-Mar-20	11:24	71.3	74.3	76.5	71.0			
11-Mar-20	11:29	71.8	74.8	77.0	71.0			
11-Mar-20	11:34	70.4	73.4	75.5	71.0	73.9	76.2	71.1
11-Mar-20	11:39	71.9	74.9	77.6	71.1			
11-Mar-20	11:44	71.3	74.3	76.8	71.0			
11-Mar-20	11:49	70.6	73.6	75.9	71.1			
11-Mar-20	11:54	70.7	73.7	75.8	71.3			
11-Mar-20	11:59	70.4	73.4	75.4	71.1			
11-Mar-20	12:04	71.9	74.9	78.2	71.0	74.2	76.2	71.5
11-Mar-20	12:09	70.8	73.8	75.9	70.8			
11-Mar-20	12:14	71.5	74.5	75.6	71.4			
11-Mar-20	12:19	70.8	73.8	75.9	72.0			
11-Mar-20	12:24	71.3	74.3	75.9	71.6			
11-Mar-20	12:29	70.7	73.7	75.3	71.8			
11-Mar-20	12:34	70.6	73.6	75.5	71.4	73.2	75.1	70.7
11-Mar-20	12:39	71.1	74.1	75.7	71.0			
11-Mar-20	12:44	69.4	72.4	74.2	70.2			
11-Mar-20	12:49	69.9	72.9	74.9	70.5			
11-Mar-20	12:54	70.1	73.1	74.9	70.4			
11-Mar-20	12:59	70.0	73.0	75.1	70.7			
11-Mar-20	13:04	70.7	73.7	75.8	71.0	73.9	76.1	70.9
11-Mar-20	13:09	70.8	73.8	76.6	70.6			
11-Mar-20	13:14	70.6	73.6	75.6	71.0			
11-Mar-20	13:19	71.5	74.5	76.7	71.5			
11-Mar-20	13:24	70.3	73.3	75.0	71.0			
11-Mar-20	13:29	71.2	74.2	76.4	70.5			
11-Mar-20	13:34	70.5	73.5	75.5	71.0	73.9	75.8	70.8
11-Mar-20	13:39	71.0	74.0	75.8	71.0			
11-Mar-20	13:44	71.2	74.2	76.5	70.9			
11-Mar-20	13:49	71.4	74.4	75.5	70.3			
11-Mar-20	13:54	70.5	73.5	75.3	70.6			
11-Mar-20	13:59	70.8	73.8	76.0	71.1			
11-Mar-20	14:04	70.2	73.2	75.2	70.8	73.8	75.7	70.7
11-Mar-20	14:09	70.8	73.8	75.9	70.8			
11-Mar-20	14:14	70.7	73.7	75.8	71.0			
11-Mar-20	14:19	71.8	74.8	75.9	71.0			
11-Mar-20	14:24	70.7	73.7	76.4	70.4			
11-Mar-20	14:29	70.1	73.1	74.8	70.4			
11-Mar-20	14:34	69.6	72.6	74.5	70.4	73.3	75.2	70.5
11-Mar-20	14:39	71.0	74.0	76.8	70.7			
11-Mar-20	14:44	70.8	73.8	75.0	70.4			
11-Mar-20	14:49	69.5	72.5	74.0	70.7			
11-Mar-20	14:54	70.3	73.3	75.6	70.5			
11-Mar-20	14:59	70.1	73.1	74.9	70.4			

Appendix B2

Day-time Noise Level at Location CKL1 - Flat 121 Cha Kwo Ling Village

Date	dB(A)							
	Time	L _{eq}	L _{eq} with free field correction	L ₁₀	L ₉₀	L _{eq} (30-min)	L ₁₀ (Average)	L ₉₀ (Average)
11-Mar-20	15:04	70.1	73.1	74.9	70.5	73.1	75.2	70.1
11-Mar-20	15:09	70.2	73.2	75.1	70.4			
11-Mar-20	15:14	70.7	73.7	76.0	70.5			
11-Mar-20	15:19	70.4	73.4	75.4	70.8			
11-Mar-20	15:24	70.2	73.2	74.8	71.1			
11-Mar-20	15:29	68.9	71.9	74.7	65.2			
11-Mar-20	15:34	68.8	71.8	73.8	69.1			
11-Mar-20	15:39	79.0	82.0	76.6	70.1			
11-Mar-20	15:44	70.3	73.3	76.0	69.2			
11-Mar-20	15:49	67.8	70.8	73.2	67.1			
11-Mar-20	15:54	67.0	70.0	72.4	66.3			
11-Mar-20	15:59	79.3	82.3	73.2	67.7			
11-Mar-20	16:04	68.8	71.8	74.0	68.0			
11-Mar-20	16:09	66.9	69.9	71.7	67.1			
11-Mar-20	16:14	67.4	70.4	72.4	67.5			
11-Mar-20	16:19	69.1	72.1	73.3	67.2			
11-Mar-20	16:24	68.2	71.2	74.0	67.3			
11-Mar-20	16:29	67.2	70.2	72.9	67.3			
11-Mar-20	16:34	67.0	70.0	72.3	67.2			
11-Mar-20	16:39	68.1	71.1	73.3	67.4			
11-Mar-20	16:44	68.3	71.3	73.8	66.9			
11-Mar-20	16:49	69.5	72.5	76.1	67.5			
11-Mar-20	16:54	68.5	71.5	74.4	67.5			
11-Mar-20	16:59	68.6	71.6	74.4	67.9			
11-Mar-20	17:04	69.3	72.3	75.4	67.3			
11-Mar-20	17:09	68.5	71.5	74.4	67.0			
11-Mar-20	17:14	68.9	71.9	74.6	67.3			
11-Mar-20	17:19	68.4	71.4	74.2	67.5			
11-Mar-20	17:24	68.4	71.4	73.7	67.4			
11-Mar-20	17:29	68.0	71.0	73.6	67.2			
11-Mar-20	17:34	69.0	72.0	74.9	67.1			
11-Mar-20	17:39	68.3	71.3	73.8	67.4			
11-Mar-20	17:44	67.0	70.0	72.1	66.6			
11-Mar-20	17:49	67.2	70.2	72.8	66.6			
11-Mar-20	17:54	66.9	69.9	71.8	67.2			
11-Mar-20	17:59	66.8	69.8	72.5	66.9			
11-Mar-20	18:04	66.8	69.8	71.5	66.6			
11-Mar-20	18:09	66.9	69.9	71.6	67.1			
11-Mar-20	18:14	66.0	69.0	70.9	66.3			
11-Mar-20	18:19	65.9	68.9	70.8	66.5			
11-Mar-20	18:24	66.7	69.7	72.2	66.3			
11-Mar-20	18:29	67.0	70.0	72.2	66.5			
11-Mar-20	18:34	66.2	69.2	71.3	66.5			
11-Mar-20	18:39	66.0	69.0	70.9	66.7			
11-Mar-20	18:44	66.5	69.5	70.9	67.1			
11-Mar-20	18:49	66.5	69.5	71.7	67.0			
11-Mar-20	18:54	67.1	70.1	72.3	66.3			
11-Mar-20	18:59	68.2	71.2	72.2	66.4			
				Mean	73.7	75.3	70.2	
				Maximum	78.1	77.1	71.7	
				Minimum	69.6	71.6	66.6	

Appendix B2

Day-time Noise Level at Location CKL1 - Flat 121 Cha Kwo Ling Village

Date	dB(A)							
	Time	L _{eq}	L _{eq} with free field correction	L ₁₀	L ₉₀	L _{eq} (30-min)	L ₁₀ (Average)	L ₉₀ (Average)
12-Mar-20	7:04	67.9	70.9	73.4	66.2	71.2	73.7	66.4
12-Mar-20	7:09	68.5	71.5	73.9	67.0			
12-Mar-20	7:14	68.3	71.3	74.0	66.3			
12-Mar-20	7:19	67.5	70.5	73.3	66.2			
12-Mar-20	7:24	67.8	70.8	73.7	66.2			
12-Mar-20	7:29	68.8	71.8	73.7	66.2	70.9	73.6	66.3
12-Mar-20	7:34	67.2	70.2	73.1	66.2			
12-Mar-20	7:39	67.9	70.9	73.9	66.3			
12-Mar-20	7:44	67.1	70.1	72.5	66.3			
12-Mar-20	7:49	68.3	71.3	74.2	66.3			
12-Mar-20	7:54	68.7	71.7	74.2	66.3	71.4	74.1	66.3
12-Mar-20	7:59	68.1	71.1	73.3	66.5			
12-Mar-20	8:04	67.6	70.6	73.7	65.7			
12-Mar-20	8:09	66.6	69.6	72.2	66.2			
12-Mar-20	8:14	69.2	72.2	74.8	65.5			
12-Mar-20	8:19	69.4	72.4	75.1	67.0	71.9	74.7	66.9
12-Mar-20	8:24	68.3	71.3	73.7	66.7			
12-Mar-20	8:29	68.6	71.6	74.3	66.7			
12-Mar-20	8:34	70.2	73.2	75.5	67.2			
12-Mar-20	8:39	68.5	71.5	74.2	66.7			
12-Mar-20	8:44	68.7	71.7	74.5	67.2	71.7	74.5	62.2
12-Mar-20	8:49	68.3	71.3	74.4	66.5			
12-Mar-20	8:54	68.7	71.7	74.4	67.7			
12-Mar-20	8:59	68.6	71.6	74.9	66.0			
12-Mar-20	9:04	70.1	73.1	75.8	66.3			
12-Mar-20	9:09	69.2	72.2	73.1	59.8	71.9	75.1	66.4
12-Mar-20	9:14	69.4	72.4	75.7	58.9			
12-Mar-20	9:19	66.4	69.4	73.2	57.5			
12-Mar-20	9:24	67.1	70.1	73.3	60.9			
12-Mar-20	9:29	68.6	71.6	74.9	63.5			
12-Mar-20	9:34	69.5	72.5	75.4	66.6	71.4	74.5	66.7
12-Mar-20	9:39	68.6	71.6	74.9	65.5			
12-Mar-20	9:44	68.2	71.2	74.5	65.9			
12-Mar-20	9:49	69.4	72.4	75.9	66.6			
12-Mar-20	9:54	67.8	70.8	74.4	65.6			
12-Mar-20	9:59	69.7	72.7	75.2	67.8	71.6	74.6	65.2
12-Mar-20	10:04	68.7	71.7	75.0	67.6			
12-Mar-20	10:09	68.4	71.4	74.2	67.5			
12-Mar-20	10:14	67.7	70.7	72.9	66.7			
12-Mar-20	10:19	68.5	71.5	74.9	66.4			
12-Mar-20	10:24	68.3	71.3	74.6	66.1	71.4	74.5	66.7
12-Mar-20	10:29	68.9	71.9	75.3	65.4			
12-Mar-20	10:34	68.4	71.4	73.8	65.5			
12-Mar-20	10:39	66.5	69.5	73.2	64.2			
12-Mar-20	10:44	68.1	71.1	74.6	64.5			
12-Mar-20	10:49	70.5	73.5	76.2	66.0	71.6	74.6	65.2
12-Mar-20	10:54	68.9	71.9	74.7	65.4			
12-Mar-20	10:59	68.5	71.5	74.6	65.6			

Date	dB(A)							
	Time	L _{eq}	L _{eq} with free field correction	L ₁₀	L ₉₀	L _{eq} (30-min)	L ₁₀ (Average)	L ₉₀ (Average)
12-Mar-20	11:04	68.0	71.0	74.4	65.2	70.8	73.6	65.6
12-Mar-20	11:09	67.3	70.3	73.0	65.5			
12-Mar-20	11:14	70.2	73.2	76.1	67.3			
12-Mar-20	11:19	66.5	69.5	72.2	65.3			
12-Mar-20	11:24	66.1	69.1	71.4	64.8			
12-Mar-20	11:29	67.4	70.4	72.8	65.2	70.6	73.3	65.7
12-Mar-20	11:34	66.6	69.6	72.4	64.7			
12-Mar-20	11:39	68.3	71.3	74.1	65.2			
12-Mar-20	11:44	67.8	70.8	73.5	65.1			
12-Mar-20	11:49	66.6	69.6	72.1	66.1			
12-Mar-20	11:54	68.8	71.8	74.6	66.4	71.7	74.7	66.2
12-Mar-20	11:59	67.1	70.1	72.6	66.3			
12-Mar-20	12:04	67.3	70.3	73.2	65.5			
12-Mar-20	12:09	69.8	72.8	75.8	67.2			
12-Mar-20	12:14	68.6	71.6	74.5	66.6			
12-Mar-20	12:19	68.8	71.8	74.9	65.6	72.0	74.6	66.0
12-Mar-20	12:24	67.5	70.5	72.8	65.7			
12-Mar-20	12:29	69.4	72.4	75.8	66.2			
12-Mar-20	12:34	70.2	73.2	74.8	65.5			
12-Mar-20	12:39	68.5	71.5	73.9	66.1			
12-Mar-20	12:44	69.0	72.0	74.7	66.7	71.4	74.1	65.4
12-Mar-20	12:49	68.3	71.3	74.5	66.0			
12-Mar-20	12:54	68.7	71.7	74.4	66.1			
12-Mar-20	12:59	69.1	72.1	75.0	65.6			
12-Mar-20	13:04	68.6	71.6	75.4	65.3			
12-Mar-20	13:09	68.0	71.0	73.6	65.9	70.9	73.9	65.2
12-Mar-20	13:14	68.0	71.0	74.0	65.6			
12-Mar-20	13:19	70.0	73.0	74.5	65.5			
12-Mar-20	13:24	68.1	71.1	74.0	65.0			
12-Mar-20	13:29	67.4	70.4	72.9	64.7			
12-Mar-20	13:34	68.8	71.8	74.6	66.2	71.3	74.2	65.3
12-Mar-20	13:39	66.3	69.3	71.6	64.5			
12-Mar-20	13:44	68.1	71.1	74.6	64.8			
12-Mar-20	13:49	67.5	70.5	73.3	64.6			
12-Mar-20	13:54	67.4	70.4	73.3	65.0			
12-Mar-20	13:59	68.8	71.8	75.3	66.0	71.1	74.1	64.9
12-Mar-20	14:04	70.0	73.0	75.9	65.3			
12-Mar-20	14:09	67.3	70.3	73.0	65.4			
12-Mar-20	14:14	68.1	71.1	73.8	65.2			
12-Mar-20	14:19	69.0	72.0	75.2	65.1			
12-Mar-20	14:24	66.8	69.8	72.3	65.2	71.6	74.6	65.2
12-Mar-20	14:29	67.7	70.7	73.8	65.5			
12-Mar-20	14:34	69.2	72.2	74.9	65.6			
12-Mar-20	14:39	67.2	70.2	73.1	64.2			
12-Mar-20	14:44	68.3	71.3	74.8	64.8			
12-Mar-20	14:49	68.9	71.9	75.0	65.1	71.6	74.6	65.2
12-Mar-20	14:54	67.8	70.8	73.8	64.4			
12-Mar-20	14:59	66.9	69.9	72.7	65.2			

Appendix B2

Day-time Noise Level at Location CKL1 - Flat 121 Cha Kwo Ling Village

Date	dB(A)							
	Time	L _{eq}	L _{eq} with free field correction	L ₁₀	L ₉₀	L _{eq} (30-min)	L ₁₀ (Average)	L ₉₀ (Average)
12-Mar-20	15:04	67.4	70.4	73.7	64.7	71.2	74.4	64.8
12-Mar-20	15:09	68.5	71.5	74.6	65.6			
12-Mar-20	15:14	68.3	71.3	74.5	64.1			
12-Mar-20	15:19	69.0	72.0	74.7	65.3			
12-Mar-20	15:24	67.2	70.2	73.7	64.2			
12-Mar-20	15:29	68.5	71.5	75.1	64.4			
12-Mar-20	15:34	69.0	72.0	74.7	65.2			
12-Mar-20	15:39	66.9	69.9	72.9	64.5			
12-Mar-20	15:44	66.5	69.5	72.5	64.3			
12-Mar-20	15:49	67.2	70.2	73.5	64.5			
12-Mar-20	15:54	70.3	73.3	76.3	65.8			
12-Mar-20	15:59	67.9	70.9	74.0	65.0			
12-Mar-20	16:04	67.1	70.1	73.5	64.7			
12-Mar-20	16:09	68.3	71.3	74.4	65.3			
12-Mar-20	16:14	71.2	74.2	73.6	65.0			
12-Mar-20	16:19	69.3	72.3	75.6	65.1			
12-Mar-20	16:24	68.2	71.2	74.9	63.2			
12-Mar-20	16:29	70.0	73.0	75.8	64.7			
12-Mar-20	16:34	71.0	74.0	75.2	65.9			
12-Mar-20	16:39	69.5	72.5	75.7	65.5			
12-Mar-20	16:44	72.0	75.0	77.0	64.9			
12-Mar-20	16:49	69.0	72.0	75.3	64.0			
12-Mar-20	16:54	74.8	77.8	79.3	66.1			
12-Mar-20	16:59	68.5	71.5	74.9	63.1			
12-Mar-20	17:04	67.9	70.9	74.4	63.4			
12-Mar-20	17:09	68.4	71.4	75.7	65.4			
12-Mar-20	17:14	68.3	71.3	74.2	65.4			
12-Mar-20	17:19	68.4	71.4	73.6	65.9			
12-Mar-20	17:24	68.2	71.2	74.7	64.8			
12-Mar-20	17:29	72.5	75.5	75.6	64.0			
12-Mar-20	17:34	69.9	72.9	74.5	63.8			
12-Mar-20	17:39	69.9	72.9	73.4	63.1			
12-Mar-20	17:44	71.2	74.2	76.3	64.7			
12-Mar-20	17:49	73.3	76.3	76.8	65.1			
12-Mar-20	17:54	73.0	76.0	77.8	64.2			
12-Mar-20	17:59	65.6	68.6	72.5	62.6			
12-Mar-20	18:04	68.7	71.7	73.5	63.2			
12-Mar-20	18:09	72.0	75.0	76.3	64.0			
12-Mar-20	18:14	65.4	68.4	70.2	62.2			
12-Mar-20	18:19	67.7	70.7	72.5	61.3			
12-Mar-20	18:24	64.6	67.6	70.7	63.1			
12-Mar-20	18:29	64.5	67.5	70.7	62.2			
12-Mar-20	18:34	65.3	68.3	71.2	62.2			
12-Mar-20	18:39	63.6	66.6	69.7	61.3			
12-Mar-20	18:44	64.3	67.3	70.7	61.8			
12-Mar-20	18:49	64.5	67.5	70.7	62.3			
12-Mar-20	18:54	64.3	67.3	71.1	60.8			
12-Mar-20	18:59	64.4	67.4	70.5	61.4			
				Mean	71.7	74.3	65.3	
				Maximum	74.4	76.5	66.9	
				Minimum	67.4	70.7	61.7	

Appendix B2

Day-time Noise Level at Location CKL1 - Flat 121 Cha Kwo Ling Village

Date	dB(A)							
	Time	L _{eq}	L _{eq} with free field correction	L ₁₀	L ₉₀	L _{eq} (30-min)	L ₁₀ (Average)	L ₉₀ (Average)
13-Mar-20	7:04	66.7	69.7	74.2	61.2	69.5	73.2	60.7
13-Mar-20	7:09	66.6	69.6	72.5	61.6			
13-Mar-20	7:14	66.2	69.2	73.3	59.4			
13-Mar-20	7:19	66.3	69.3	72.6	59.2			
13-Mar-20	7:24	66.6	69.6	73.0	61.2			
13-Mar-20	7:29	66.7	69.7	73.3	61.2			
13-Mar-20	7:34	67.0	70.0	73.7	61.3	71.1	74.3	61.4
13-Mar-20	7:39	68.1	71.1	73.9	61.3			
13-Mar-20	7:44	68.8	71.8	74.8	60.9			
13-Mar-20	7:49	69.2	72.2	75.5	61.1			
13-Mar-20	7:54	67.9	70.9	74.5	60.9			
13-Mar-20	7:59	66.8	69.8	72.8	62.7			
13-Mar-20	8:04	68.2	71.2	75.0	61.6	70.6	74.0	60.9
13-Mar-20	8:09	67.4	70.4	73.2	61.9			
13-Mar-20	8:14	66.3	69.3	73.0	59.6			
13-Mar-20	8:19	68.0	71.0	74.2	61.0			
13-Mar-20	8:24	68.1	71.1	74.1	60.9			
13-Mar-20	8:29	67.6	70.6	74.2	60.2			
13-Mar-20	8:34	66.7	69.7	73.1	62.2	71.1	74.4	62.6
13-Mar-20	8:39	69.2	72.2	75.4	62.2			
13-Mar-20	8:44	69.1	72.1	74.9	63.5			
13-Mar-20	8:49	66.9	69.9	73.1	62.2			
13-Mar-20	8:54	67.7	70.7	74.8	62.0			
13-Mar-20	8:59	68.1	71.1	74.3	63.2			
13-Mar-20	9:04	70.8	73.8	76.9	64.0	72.0	75.2	63.4
13-Mar-20	9:09	67.7	70.7	74.0	60.6			
13-Mar-20	9:14	68.4	71.4	74.5	65.3			
13-Mar-20	9:19	68.1	71.1	74.5	64.0			
13-Mar-20	9:24	68.6	71.6	74.6	62.9			
13-Mar-20	9:29	69.5	72.5	75.9	61.7			
13-Mar-20	9:34	69.8	72.8	76.3	63.4	71.9	75.3	61.1
13-Mar-20	9:39	70.1	73.1	76.1	60.2			
13-Mar-20	9:44	67.7	70.7	74.4	58.2			
13-Mar-20	9:49	67.1	70.1	73.6	58.6			
13-Mar-20	9:54	69.0	72.0	75.5	63.2			
13-Mar-20	9:59	69.1	72.1	75.5	59.7			
13-Mar-20	10:04	67.2	70.2	73.9	59.2	71.6	75.1	61.7
13-Mar-20	10:09	68.8	71.8	75.2	61.3			
13-Mar-20	10:14	69.3	72.3	74.9	62.5			
13-Mar-20	10:19	67.3	70.3	74.5	60.1			
13-Mar-20	10:24	69.3	72.3	75.9	63.1			
13-Mar-20	10:29	69.1	72.1	76.1	62.6			
13-Mar-20	10:34	67.9	70.9	73.9	63.5	72.0	75.3	62.6
13-Mar-20	10:39	68.7	71.7	74.8	63.0			
13-Mar-20	10:44	71.2	74.2	77.3	62.2			
13-Mar-20	10:49	69.9	72.9	76.7	64.1			
13-Mar-20	10:54	67.0	70.0	73.4	61.3			
13-Mar-20	10:59	68.1	71.1	73.9	60.0			

Date	dB(A)							
	Time	L _{eq}	L _{eq} with free field correction	L ₁₀	L ₉₀	L _{eq} (30-min)	L ₁₀ (Average)	L ₉₀ (Average)
13-Mar-20	11:04	70.0	73.0	74.9	59.3	71.3	74.4	60.4
13-Mar-20	11:09	67.9	70.9	74.3	61.7			
13-Mar-20	11:14	66.8	69.8	72.6	61.5			
13-Mar-20	11:19	69.4	72.4	75.6	60.5			
13-Mar-20	11:24	67.7	70.7	74.5	59.3			
13-Mar-20	11:29	66.8	69.8	73.9	59.1			
13-Mar-20	11:34	69.0	72.0	75.8	61.2	71.9	75.5	63.0
13-Mar-20	11:39	68.9	71.9	76.1	61.7			
13-Mar-20	11:44	67.0	70.0	73.8	59.3			
13-Mar-20	11:49	69.5	72.5	76.1	60.2			
13-Mar-20	11:54	68.7	71.7	75.4	65.0			
13-Mar-20	11:59	69.7	72.7	75.4	66.1			
13-Mar-20	12:04	69.4	72.4	75.5	66.3	71.4	74.8	62.6
13-Mar-20	12:09	68.5	71.5	75.1	61.8			
13-Mar-20	12:14	69.1	72.1	74.6	61.2			
13-Mar-20	12:19	67.8	70.8	74.9	61.2			
13-Mar-20	12:24	67.7	70.7	74.5	60.7			
13-Mar-20	12:29	67.7	70.7	74.1	61.3			
13-Mar-20	12:34	70.6	73.6	76.6	62.4	71.5	74.7	60.9
13-Mar-20	12:39	66.8	69.8	72.9	60.4			
13-Mar-20	12:44	67.5	70.5	74.5	61.6			
13-Mar-20	12:49	68.4	71.4	74.2	60.9			
13-Mar-20	12:54	67.6	70.6	74.0	59.8			
13-Mar-20	12:59	69.0	72.0	75.2	59.3			
13-Mar-20	13:04	67.0	70.0	73.7	60.6	70.4	73.8	61.7
13-Mar-20	13:09	67.9	70.9	73.9	60.0			
13-Mar-20	13:14	66.8	69.8	73.3	61.5			
13-Mar-20	13:19	68.5	71.5	74.7	63.2			
13-Mar-20	13:24	67.7	70.7	74.0	63.2			
13-Mar-20	13:29	66.1	69.1	73.0	60.8			
13-Mar-20	13:34	68.2	71.2	74.6	62.4	71.4	74.8	64.8
13-Mar-20	13:39	69.3	72.3	75.8	64.3			
13-Mar-20	13:44	68.4	71.4	75.5	64.1			
13-Mar-20	13:49	68.1	71.1	73.8	64.0			
13-Mar-20	13:54	67.2	70.2	74.1	62.7			
13-Mar-20	13:59	68.7	71.7	74.5	68.2			
13-Mar-20	14:04	67.5	70.5	73.6	57.8	70.6	74.5	59.0
13-Mar-20	14:09	67.8	70.8	74.8	56.9			
13-Mar-20	14:14	67.3	70.3	73.8	59.5			
13-Mar-20	14:19	68.4	71.4	75.9	60.9			
13-Mar-20	14:24	66.9	69.9	73.5	58.4			
13-Mar-20	14:29	67.8	70.8	74.7	59.3			
13-Mar-20	14:34	67.5	70.5	74.2	58.2	70.5	74.3	59.7
13-Mar-20	14:39	68.9	71.9	76.2	60.7			
13-Mar-20	14:44	67.2	70.2	73.8	59.9			
13-Mar-20	14:49	67.0	70.0	72.4	61.6			
13-Mar-20	14:54	67.5	70.5	74.5	59.1			
13-Mar-20	14:59	66.8	69.8	74.0	56.9			

Appendix B2

Day-time Noise Level at Location CKL1 - Flat 121 Cha Kwo Ling Village

Date	dB(A)							
	Time	L _{eq}	L _{eq} with free field correction	L ₁₀	L ₉₀	L _{eq} (30-min)	L ₁₀ (Average)	L ₉₀ (Average)
13-Mar-20	15:04	67.3	70.3	74.2	57.0	71.5	75.0	60.7
13-Mar-20	15:09	66.2	69.2	72.2	59.1			
13-Mar-20	15:14	67.5	70.5	73.9	60.5			
13-Mar-20	15:19	68.1	71.1	74.9	60.2			
13-Mar-20	15:24	69.5	72.5	76.4	62.0			
13-Mar-20	15:29	70.6	73.6	76.9	63.0			
13-Mar-20	15:34	69.9	72.9	75.6	62.3	71.7	74.8	61.6
13-Mar-20	15:39	68.9	71.9	74.9	61.5			
13-Mar-20	15:44	67.8	70.8	74.3	61.7			
13-Mar-20	15:49	68.1	71.1	74.6	60.9			
13-Mar-20	15:54	68.1	71.1	74.5	61.0			
13-Mar-20	15:59	69.2	72.2	74.7	61.9			
13-Mar-20	16:04	70.8	73.8	76.1	60.2	74.0	76.7	62.8
13-Mar-20	16:09	69.5	72.5	75.1	62.3			
13-Mar-20	16:14	69.3	72.3	75.5	60.0			
13-Mar-20	16:19	71.3	74.3	76.6	62.3			
13-Mar-20	16:24	72.6	75.6	78.4	64.6			
13-Mar-20	16:29	71.8	74.8	77.5	64.8			
13-Mar-20	16:34	70.7	73.7	75.2	63.0	74.1	76.4	62.3
13-Mar-20	16:39	71.7	74.7	76.4	62.8			
13-Mar-20	16:44	73.6	76.6	78.1	62.8			
13-Mar-20	16:49	70.1	73.1	75.9	61.8			
13-Mar-20	16:54	68.5	71.5	75.5	61.2			
13-Mar-20	16:59	70.0	73.0	76.8	62.1			
13-Mar-20	17:04	70.7	73.7	77.8	63.6	73.6	77.2	62.5
13-Mar-20	17:09	68.5	71.5	75.4	61.1			
13-Mar-20	17:14	71.9	74.9	78.7	64.2			
13-Mar-20	17:19	70.3	73.3	76.8	63.2			
13-Mar-20	17:24	69.5	72.5	74.9	60.9			
13-Mar-20	17:29	71.7	74.7	78.3	60.3			
13-Mar-20	17:34	67.3	70.3	73.4	60.4	72.6	75.2	59.6
13-Mar-20	17:39	67.4	70.4	74.0	59.3			
13-Mar-20	17:44	70.9	73.9	76.1	60.5			
13-Mar-20	17:49	69.9	72.9	76.5	60.3			
13-Mar-20	17:54	70.7	73.7	75.2	58.5			
13-Mar-20	17:59	70.1	73.1	75.0	57.5			
13-Mar-20	18:04	66.4	69.4	72.4	61.1	70.9	74.3	60.2
13-Mar-20	18:09	65.7	68.7	72.0	59.4			
13-Mar-20	18:14	65.7	68.7	72.0	59.9			
13-Mar-20	18:19	70.6	73.6	77.2	60.6			
13-Mar-20	18:24	69.6	72.6	76.2	59.8			
13-Mar-20	18:29	66.5	69.5	73.0	60.0			
13-Mar-20	18:34	63.5	66.5	70.6	56.5	67.6	71.4	56.7
13-Mar-20	18:39	65.1	68.1	71.8	57.7			
13-Mar-20	18:44	64.2	67.2	70.8	58.0			
13-Mar-20	18:49	65.0	68.0	70.9	56.7			
13-Mar-20	18:54	64.7	67.7	72.2	54.9			
13-Mar-20	18:59	64.8	67.8	71.7	55.9			
					Mean	71.7	74.9	61.6
					Maximum	74.1	77.2	64.8
					Minimum	67.6	71.4	56.7

Appendix B2

Day-time Noise Level at Location CKL1 - Flat 121 Cha Kwo Ling Village

Date	dB(A)							
	Time	L _{eq}	L _{eq} with free field correction	L ₁₀	L ₉₀	L _{eq} (30-min)	L ₁₀ (Average)	L ₉₀ (Average)
14-Mar-20	7:04	69.1	72.1	75.4	56.1	70.3	73.8	57.8
14-Mar-20	7:09	66.9	69.9	73.3	57.1			
14-Mar-20	7:14	67.3	70.3	74.2	56.2			
14-Mar-20	7:19	67.6	70.6	73.5	57.6			
14-Mar-20	7:24	65.9	68.9	72.2	59.9			
14-Mar-20	7:29	66.5	69.5	73.3	58.4			
14-Mar-20	7:34	66.9	69.9	74.4	57.1	70.2	73.7	58.7
14-Mar-20	7:39	66.1	69.1	72.9	58.3			
14-Mar-20	7:44	69.7	72.7	75.2	58.0			
14-Mar-20	7:49	67.0	70.0	73.5	58.7			
14-Mar-20	7:54	66.2	69.2	72.7	59.2			
14-Mar-20	7:59	66.1	69.1	72.7	60.3			
14-Mar-20	8:04	69.8	72.8	75.9	59.0	70.9	74.6	59.0
14-Mar-20	8:09	66.5	69.5	72.9	57.7			
14-Mar-20	8:14	66.8	69.8	74.0	57.9			
14-Mar-20	8:19	65.4	68.4	72.9	58.7			
14-Mar-20	8:24	68.5	71.5	75.0	59.6			
14-Mar-20	8:29	68.6	71.6	75.7	60.3			
14-Mar-20	8:34	69.9	72.9	75.4	65.4	72.4	75.4	63.0
14-Mar-20	8:39	68.8	71.8	75.0	63.0			
14-Mar-20	8:44	69.6	72.6	75.6	65.0			
14-Mar-20	8:49	68.9	71.9	75.7	61.6			
14-Mar-20	8:54	70.2	73.2	75.7	59.2			
14-Mar-20	8:59	68.5	71.5	75.0	60.7			
14-Mar-20	9:04	69.8	72.8	76.7	60.5	72.5	76.2	59.6
14-Mar-20	9:09	68.7	71.7	75.7	59.1			
14-Mar-20	9:14	70.4	73.4	76.9	59.7			
14-Mar-20	9:19	70.5	73.5	77.5	59.4			
14-Mar-20	9:24	67.5	70.5	74.3	58.0			
14-Mar-20	9:29	69.1	72.1	75.5	60.2			
14-Mar-20	9:34	69.4	72.4	75.8	61.5	72.6	75.8	62.6
14-Mar-20	9:39	71.2	74.2	77.6	66.1			
14-Mar-20	9:44	68.5	71.5	75.4	61.2			
14-Mar-20	9:49	71.4	74.4	76.4	61.0			
14-Mar-20	9:54	67.7	70.7	74.5	60.9			
14-Mar-20	9:59	67.6	70.6	73.7	62.2			
14-Mar-20	10:04	67.9	70.9	73.6	63.2	71.3	74.7	62.0
14-Mar-20	10:09	69.0	72.0	74.9	64.3			
14-Mar-20	10:14	68.0	71.0	74.9	61.2			
14-Mar-20	10:19	68.3	71.3	74.1	60.7			
14-Mar-20	10:24	68.3	71.3	75.2	57.6			
14-Mar-20	10:29	68.4	71.4	75.0	62.0			
14-Mar-20	10:34	67.9	70.9	73.8	63.4	71.5	74.3	64.2
14-Mar-20	10:39	67.3	70.3	73.0	65.6			
14-Mar-20	10:44	68.5	71.5	74.5	65.0			
14-Mar-20	10:49	68.3	71.3	73.8	66.3			
14-Mar-20	10:54	69.6	72.6	74.9	61.1			
14-Mar-20	10:59	69.2	72.2	75.2	60.9			

Date	dB(A)							
	Time	L _{eq}	L _{eq} with free field correction	L ₁₀	L ₉₀	L _{eq} (30-min)	L ₁₀ (Average)	L ₉₀ (Average)
14-Mar-20	11:04	67.8	70.8	74.8	59.3	71.0	74.6	61.2
14-Mar-20	11:09	69.1	72.1	75.3	59.5			
14-Mar-20	11:14	68.1	71.1	74.9	59.1			
14-Mar-20	11:19	66.3	69.3	73.1	61.3			
14-Mar-20	11:24	68.2	71.2	75.0	63.6			
14-Mar-20	11:29	68.0	71.0	74.4	62.4			
14-Mar-20	11:34	67.8	70.8	73.7	64.9	72.8	75.1	67.4
14-Mar-20	11:39	68.2	71.2	74.2	65.5			
14-Mar-20	11:44	69.7	72.7	75.3	67.9			
14-Mar-20	11:49	71.5	74.5	75.5	69.1			
14-Mar-20	11:54	70.3	73.3	75.6	67.3			
14-Mar-20	11:59	70.3	73.3	75.7	68.2			
14-Mar-20	12:04	69.2	72.2	75.0	68.2	72.2	74.8	67.8
14-Mar-20	12:09	69.6	72.6	76.0	68.1			
14-Mar-20	12:14	68.8	71.8	74.0	68.2			
14-Mar-20	12:19	69.1	72.1	75.0	67.5			
14-Mar-20	12:24	70.2	73.2	75.4	68.2			
14-Mar-20	12:29	68.0	71.0	73.1	66.6			
14-Mar-20	12:34	67.5	70.5	72.7	67.0	71.2	73.8	67.2
14-Mar-20	12:39	68.1	71.1	73.7	67.0			
14-Mar-20	12:44	68.6	71.6	74.5	67.2			
14-Mar-20	12:49	68.1	71.1	73.8	67.2			
14-Mar-20	12:54	69.0	72.0	74.6	67.1			
14-Mar-20	12:59	67.8	70.8	73.2	67.8			
14-Mar-20	13:04	68.1	71.1	73.6	68.0	71.3	73.9	67.1
14-Mar-20	13:09	68.2	71.2	73.6	67.1			
14-Mar-20	13:14	68.8	71.8	74.8	66.7			
14-Mar-20	13:19	67.9	70.9	73.5	66.4			
14-Mar-20	13:24	68.3	71.3	74.5	67.1			
14-Mar-20	13:29	68.2	71.2	73.2	67.3			
14-Mar-20	13:34	68.8	71.8	74.3	68.3	71.3	73.8	67.6
14-Mar-20	13:39	68.0	71.0	73.4	67.0			
14-Mar-20	13:44	67.9	70.9	73.3	67.6			
14-Mar-20	13:49	68.3	71.3	73.8	67.8			
14-Mar-20	13:54	68.0	71.0	72.9	67.7			
14-Mar-20	13:59	68.7	71.7	74.6	67.1			
14-Mar-20	14:04	68.4	71.4	72.9	67.4	71.7	73.8	68.2
14-Mar-20	14:09	68.1	71.1	72.9	68.3			
14-Mar-20	14:14	68.5	71.5	73.3	68.5			
14-Mar-20	14:19	68.5	71.5	74.1	68.0			
14-Mar-20	14:24	69.8	72.8	75.5	68.9			
14-Mar-20	14:29	68.4	71.4	73.8	68.0			
14-Mar-20	14:34	69.9	72.9	75.7	68.2	72.0	74.5	68.1
14-Mar-20	14:39	69.4	72.4	74.8	68.6			
14-Mar-20	14:44	68.1	71.1	73.9	67.7			
14-Mar-20	14:49	68.9	71.9	74.9	67.9			
14-Mar-20	14:54	68.0	71.0	72.7	68.2			
14-Mar-20	14:59	69.1	72.1	74.6	68.1			

Appendix B2

Day-time Noise Level at Location CKL1 - Flat 121 Cha Kwo Ling Village

Date	dB(A)							
	Time	L _{eq}	L _{eq} with free field correction	L ₁₀	L ₉₀	L _{eq} (30-min)	L ₁₀ (Average)	L ₉₀ (Average)
14-Mar-20	15:04	68.5	71.5	73.9	68.0	71.3	73.8	68.0
14-Mar-20	15:09	68.5	71.5	74.2	68.4			
14-Mar-20	15:14	68.6	71.6	74.1	68.0			
14-Mar-20	15:19	68.0	71.0	73.5	68.1			
14-Mar-20	15:24	68.2	71.2	73.7	67.6			
14-Mar-20	15:29	68.2	71.2	73.6	67.7			
14-Mar-20	15:34	68.0	71.0	73.1	68.1	71.2	73.3	67.7
14-Mar-20	15:39	68.0	71.0	73.4	67.7			
14-Mar-20	15:44	68.3	71.3	73.7	67.7			
14-Mar-20	15:49	67.5	70.5	72.9	67.6			
14-Mar-20	15:54	67.5	70.5	72.6	67.7			
14-Mar-20	15:59	69.5	72.5	73.9	67.4			
14-Mar-20	16:04	69.3	72.3	74.6	68.0	71.0	73.2	67.8
14-Mar-20	16:09	67.4	70.4	72.7	67.7			
14-Mar-20	16:14	68.0	71.0	73.2	67.5			
14-Mar-20	16:19	67.1	70.1	71.5	68.0			
14-Mar-20	16:24	68.0	71.0	73.3	67.7			
14-Mar-20	16:29	68.1	71.1	73.4	68.1			
14-Mar-20	16:34	67.2	70.2	71.8	67.9	72.5	74.2	67.9
14-Mar-20	16:39	69.2	72.2	75.0	67.6			
14-Mar-20	16:44	67.9	70.9	73.0	68.0			
14-Mar-20	16:49	68.2	71.2	73.3	68.0			
14-Mar-20	16:54	69.7	72.7	75.7	68.0			
14-Mar-20	16:59	72.5	75.5	75.3	67.6			
14-Mar-20	17:04	69.6	72.6	75.7	67.8	73.3	75.2	67.3
14-Mar-20	17:09	72.6	75.6	76.3	67.9			
14-Mar-20	17:14	72.2	75.2	76.4	67.4			
14-Mar-20	17:19	69.2	72.2	74.4	66.7			
14-Mar-20	17:24	67.9	70.9	73.6	66.9			
14-Mar-20	17:29	68.2	71.2	74.0	67.2			
14-Mar-20	17:34	68.4	71.4	73.5	66.4	71.7	74.5	66.8
14-Mar-20	17:39	67.4	70.4	72.7	66.4			
14-Mar-20	17:44	68.4	71.4	74.4	67.1			
14-Mar-20	17:49	70.1	73.1	76.4	67.2			
14-Mar-20	17:54	69.1	72.1	74.4	67.1			
14-Mar-20	17:59	68.5	71.5	74.7	66.7			
14-Mar-20	18:04	67.8	70.8	74.5	65.0	71.4	74.5	65.1
14-Mar-20	18:09	68.7	71.7	74.6	65.3			
14-Mar-20	18:14	66.6	69.6	72.3	64.7			
14-Mar-20	18:19	68.8	71.8	74.9	65.2			
14-Mar-20	18:24	69.6	72.6	75.8	65.9			
14-Mar-20	18:29	68.3	71.3	74.1	64.6			
14-Mar-20	18:34	65.0	68.0	70.3	64.0	69.4	71.5	63.7
14-Mar-20	18:39	67.0	70.0	72.2	64.0			
14-Mar-20	18:44	66.0	69.0	71.9	64.1			
14-Mar-20	18:49	66.5	69.5	72.0	63.5			
14-Mar-20	18:54	67.0	70.0	71.9	63.6			
14-Mar-20	18:59	66.6	69.6	70.4	63.2			
				Mean	71.6	74.4	65.9	
				Maximum	73.3	76.2	68.2	
				Minimum	69.4	71.5	57.8	

Appendix B2

Day-time Noise Level at Location CKL1 - Flat 121 Cha Kwo Ling Village

Date	dB(A)							
	Time	L _{eq}	L _{eq} with free field correction	L ₁₀	L ₉₀	L _{eq} (30-min)	L ₁₀ (Average)	L ₉₀ (Average)
16-Mar-20	7:04	68.6	71.6	75.2	67.2	71.3	74.2	67.4
16-Mar-20	7:09	67.6	70.6	73.3	67.5			
16-Mar-20	7:14	67.3	70.3	72.9	67.2			
16-Mar-20	7:19	69.9	72.9	76.0	67.8			
16-Mar-20	7:24	67.9	70.9	73.8	67.2			
16-Mar-20	7:29	67.7	70.7	72.9	67.4			
16-Mar-20	7:34	68.1	71.1	73.6	68.0			
16-Mar-20	7:39	68.0	71.0	73.7	67.4			
16-Mar-20	7:44	68.0	71.0	73.6	67.6			
16-Mar-20	7:49	68.3	71.3	73.6	67.6			
16-Mar-20	7:54	67.7	70.7	73.0	67.7			
16-Mar-20	7:59	69.2	72.2	75.5	68.0			
16-Mar-20	8:04	68.5	71.5	73.7	67.2			
16-Mar-20	8:09	67.8	70.8	73.5	67.5			
16-Mar-20	8:14	68.8	71.8	75.0	68.0			
16-Mar-20	8:19	69.5	72.5	75.6	68.1			
16-Mar-20	8:24	68.5	71.5	74.3	67.9			
16-Mar-20	8:29	68.6	71.6	74.7	67.1			
16-Mar-20	8:34	68.9	71.9	75.1	63.5			
16-Mar-20	8:39	68.4	71.4	73.9	67.5			
16-Mar-20	8:44	68.1	71.1	73.7	67.1			
16-Mar-20	8:49	68.3	71.3	74.1	67.2			
16-Mar-20	8:54	70.1	73.1	74.7	67.2			
16-Mar-20	8:59	68.6	71.6	74.2	67.2			
16-Mar-20	9:04	68.2	71.2	74.4	66.9			
16-Mar-20	9:09	69.7	72.7	75.4	67.4			
16-Mar-20	9:14	69.2	72.2	75.3	67.3			
16-Mar-20	9:19	69.2	72.2	74.9	66.9			
16-Mar-20	9:24	68.7	71.7	74.6	67.6			
16-Mar-20	9:29	70.4	73.4	76.5	66.0			
16-Mar-20	9:34	68.3	71.3	74.2	62.0			
16-Mar-20	9:39	70.1	73.1	76.4	63.8			
16-Mar-20	9:44	70.9	73.9	76.7	68.2			
16-Mar-20	9:49	65.7	68.7	70.1	67.0			
16-Mar-20	9:54	70.8	73.8	76.8	68.4			
16-Mar-20	9:59	70.8	73.8	76.9	69.0			
16-Mar-20	10:04	70.6	73.6	76.9	68.5			
16-Mar-20	10:09	68.5	71.5	73.9	68.2			
16-Mar-20	10:14	69.7	72.7	75.4	68.1			
16-Mar-20	10:19	69.0	72.0	74.5	67.8			
16-Mar-20	10:24	69.3	72.3	75.4	67.7			
16-Mar-20	10:29	68.8	71.8	74.6	67.6			
16-Mar-20	10:34	69.1	72.1	75.3	67.5			
16-Mar-20	10:39	69.2	72.2	75.4	68.0			
16-Mar-20	10:44	68.7	71.7	74.3	67.4			
16-Mar-20	10:49	68.7	71.7	74.1	68.1			
16-Mar-20	10:54	69.7	72.7	75.8	68.0			
16-Mar-20	10:59	68.6	71.6	74.8	66.8			

Date	dB(A)							
	Time	L _{eq}	L _{eq} with free field correction	L ₁₀	L ₉₀	L _{eq} (30-min)	L ₁₀ (Average)	L ₉₀ (Average)
16-Mar-20	11:04	67.9	70.9	74.1	67.0	71.3	74.1	67.5
16-Mar-20	11:09	68.4	71.4	73.8	67.8			
16-Mar-20	11:14	68.5	71.5	74.3	68.0			
16-Mar-20	11:19	68.0	71.0	74.0	66.8			
16-Mar-20	11:24	68.5	71.5	74.2	67.6			
16-Mar-20	11:29	68.6	71.6	74.3	67.4			
16-Mar-20	11:34	68.7	71.7	73.7	67.5			
16-Mar-20	11:39	68.7	71.7	74.3	67.1			
16-Mar-20	11:44	68.1	71.1	73.6	67.3			
16-Mar-20	11:49	69.8	72.8	75.3	68.4			
16-Mar-20	11:54	69.0	72.0	74.9	67.3			
16-Mar-20	11:59	68.3	71.3	73.6	68.0			
16-Mar-20	12:04	68.8	71.8	73.9	67.2			
16-Mar-20	12:09	69.7	72.7	74.9	67.7			
16-Mar-20	12:14	70.6	73.6	76.9	68.8			
16-Mar-20	12:19	70.4	73.4	76.6	68.2			
16-Mar-20	12:24	68.1	71.1	74.0	67.1			
16-Mar-20	12:29	68.2	71.2	72.7	68.3			
16-Mar-20	12:34	69.5	72.5	75.6	68.5			
16-Mar-20	12:39	69.1	72.1	74.5	68.1			
16-Mar-20	12:44	69.7	72.7	75.0	69.4			
16-Mar-20	12:49	69.7	72.7	75.0	69.0			
16-Mar-20	12:54	68.7	71.7	73.9	68.2			
16-Mar-20	12:59	68.2	71.2	73.1	68.3			
16-Mar-20	13:04	68.6	71.6	73.9	68.7			
16-Mar-20	13:09	68.3	71.3	72.8	68.3			
16-Mar-20	13:14	69.3	72.3	74.9	68.1			
16-Mar-20	13:19	69.0	72.0	74.2	67.3			
16-Mar-20	13:24	67.6	70.6	73.3	66.5			
16-Mar-20	13:29	69.4	72.4	75.3	66.9			
16-Mar-20	13:34	67.4	70.4	72.1	67.3			
16-Mar-20	13:39	67.5	70.5	73.3	66.6			
16-Mar-20	13:44	67.4	70.4	72.4	67.4			
16-Mar-20	13:49	68.6	71.6	74.6	67.5			
16-Mar-20	13:54	72.4	75.4	77.3	67.3			
16-Mar-20	13:59	68.9	71.9	74.9	66.6			
16-Mar-20	14:04	71.5	74.5	76.3	67.4			
16-Mar-20	14:09	70.3	73.3	76.3	67.3			
16-Mar-20	14:14	70.0	73.0	76.2	67.8			
16-Mar-20	14:19	70.4	73.4	76.3	68.1			
16-Mar-20	14:24	70.5	73.5	76.4	67.5			
16-Mar-20	14:29	70.1	73.1	76.5	67.1			
16-Mar-20	14:34	68.9	71.9	74.6	66.7			
16-Mar-20	14:39	68.7	71.7	74.3	67.0			
16-Mar-20	14:44	69.8	72.8	75.9	67.9			
16-Mar-20	14:49	67.5	70.5	72.9	67.1			
16-Mar-20	14:54	69.1	72.1	74.3	67.1			
16-Mar-20	14:59	69.2	72.2	73.9	67.9			

Appendix B2

Day-time Noise Level at Location CKL1 - Flat 121 Cha Kwo Ling Village

Date	dB(A)							
	Time	L _{eq}	L _{eq} with free field correction	L ₁₀	L ₉₀	L _{eq (30-min)}	L ₁₀ (Average)	L ₉₀ (Average)
16-Mar-20	15:04	69.9	72.9	76.0	67.5	72.5	75.5	67.3
16-Mar-20	15:09	69.7	72.7	75.3	67.3			
16-Mar-20	15:14	70.0	73.0	76.1	67.5			
16-Mar-20	15:19	69.4	72.4	75.5	67.6			
16-Mar-20	15:24	69.1	72.1	74.9	66.4			
16-Mar-20	15:29	69.1	72.1	75.2	67.4			
16-Mar-20	15:34	69.5	72.5	75.1	67.1			
16-Mar-20	15:39	68.0	71.0	73.7	67.5			
16-Mar-20	15:44	69.2	72.2	75.0	68.1			
16-Mar-20	15:49	69.8	72.8	75.3	68.9			
16-Mar-20	15:54	68.7	71.7	74.0	67.3			
16-Mar-20	15:59	70.6	73.6	76.1	68.5			
16-Mar-20	16:04	70.4	73.4	76.7	68.3			
16-Mar-20	16:09	70.1	73.1	75.6	68.2			
16-Mar-20	16:14	67.9	70.9	73.0	67.3			
16-Mar-20	16:19	69.5	72.5	75.7	67.9			
16-Mar-20	16:24	69.1	72.1	74.0	67.7			
16-Mar-20	16:29	68.3	71.3	73.6	68.1			
16-Mar-20	16:34	67.4	70.4	73.0	67.1			
16-Mar-20	16:39	70.7	73.7	75.7	68.0			
16-Mar-20	16:44	72.0	75.0	76.8	68.8			
16-Mar-20	16:49	72.9	75.9	78.1	68.0			
16-Mar-20	16:54	71.7	74.7	76.0	68.1			
16-Mar-20	16:59	72.7	75.7	77.8	68.0			
16-Mar-20	17:04	73.5	76.5	79.4	68.4			
16-Mar-20	17:09	73.7	76.7	75.9	67.9			
16-Mar-20	17:14	75.1	78.1	79.6	68.2			
16-Mar-20	17:19	73.4	76.4	79.4	68.0			
16-Mar-20	17:24	69.2	72.2	74.2	67.5			
16-Mar-20	17:29	67.5	70.5	72.9	67.3			
16-Mar-20	17:34	69.5	72.5	74.6	67.3			
16-Mar-20	17:39	68.6	71.6	74.4	67.6			
16-Mar-20	17:44	68.5	71.5	74.2	68.0			
16-Mar-20	17:49	70.3	73.3	76.2	67.6			
16-Mar-20	17:54	69.2	72.2	74.4	68.1			
16-Mar-20	17:59	68.6	71.6	74.3	67.9			
16-Mar-20	18:04	69.6	72.6	75.3	68.2			
16-Mar-20	18:09	68.6	71.6	74.5	67.5			
16-Mar-20	18:14	69.0	72.0	75.0	68.0			
16-Mar-20	18:19	69.8	72.8	75.5	68.1			
16-Mar-20	18:24	70.4	73.4	76.6	68.4			
16-Mar-20	18:29	71.4	74.4	77.1	68.3			
16-Mar-20	18:34	68.4	71.4	72.7	67.5			
16-Mar-20	18:39	67.4	70.4	73.0	67.2			
16-Mar-20	18:44	66.4	69.4	71.5	67.2			
16-Mar-20	18:49	66.7	69.7	71.7	67.2			
16-Mar-20	18:54	67.1	70.1	72.1	67.4			
16-Mar-20	18:59	66.2	69.2	71.0	67.2			
				Mean	72.5	75.0	67.6	
				Maximum	75.8	77.7	68.6	
				Minimum	70.1	72.1	66.8	

Appendix B2

Day-time Noise Level at Location CKL1 - Flat 121 Cha Kwo Ling Village

Date	dB(A)							
	Time	L _{eq}	L _{eq} with free field correction	L ₁₀	L ₉₀	L _{eq} (30-min)	L ₁₀ (Average)	L ₉₀ (Average)
17-Mar-20	7:04	68.6	71.6	74.9	66.2	71.7	74.4	66.5
17-Mar-20	7:09	70.3	73.3	74.9	67.0			
17-Mar-20	7:14	67.0	70.0	72.4	66.3			
17-Mar-20	7:19	68.4	71.4	74.6	66.6			
17-Mar-20	7:24	67.8	70.8	73.5	66.6			
17-Mar-20	7:29	69.5	72.5	75.6	66.3			
17-Mar-20	7:34	68.1	71.1	73.6	67.3			
17-Mar-20	7:39	69.7	72.7	75.8	67.7			
17-Mar-20	7:44	69.4	72.4	75.8	67.3			
17-Mar-20	7:49	68.6	71.6	73.8	67.4			
17-Mar-20	7:54	68.4	71.4	73.7	67.4			
17-Mar-20	7:59	68.2	71.2	73.7	66.6			
17-Mar-20	8:04	68.4	71.4	74.5	67.3			
17-Mar-20	8:09	68.8	71.8	74.6	67.3			
17-Mar-20	8:14	67.6	70.6	72.5	67.4			
17-Mar-20	8:19	68.2	71.2	72.8	68.6			
17-Mar-20	8:24	67.1	70.1	71.9	67.5			
17-Mar-20	8:29	70.3	73.3	76.0	68.9			
17-Mar-20	8:34	69.3	72.3	75.0	68.2			
17-Mar-20	8:39	68.9	71.9	74.8	68.0			
17-Mar-20	8:44	69.7	72.7	75.6	67.7			
17-Mar-20	8:49	70.6	73.6	76.0	67.8			
17-Mar-20	8:54	70.5	73.5	76.7	67.7			
17-Mar-20	8:59	71.1	74.1	75.6	68.6			
17-Mar-20	9:04	70.3	73.3	75.8	69.3			
17-Mar-20	9:09	71.4	74.4	77.3	70.0			
17-Mar-20	9:14	71.0	74.0	77.0	68.7			
17-Mar-20	9:19	71.0	74.0	76.5	66.8			
17-Mar-20	9:24	69.4	72.4	75.1	63.5			
17-Mar-20	9:29	70.2	73.2	76.4	63.1			
17-Mar-20	9:34	70.4	73.4	77.0	62.8			
17-Mar-20	9:39	71.0	74.0	76.7	66.1			
17-Mar-20	9:44	70.7	73.7	76.9	67.8			
17-Mar-20	9:49	70.8	73.8	76.3	67.1			
17-Mar-20	9:54	71.4	74.4	77.7	67.7			
17-Mar-20	9:59	70.6	73.6	75.3	64.5			
17-Mar-20	10:04	69.0	72.0	76.0	60.4			
17-Mar-20	10:09	68.9	71.9	75.5	61.7			
17-Mar-20	10:14	69.9	72.9	76.2	64.8			
17-Mar-20	10:19	71.1	74.1	76.8	66.1			
17-Mar-20	10:24	70.3	73.3	77.1	65.0			
17-Mar-20	10:29	71.3	74.3	77.1	66.5			
17-Mar-20	10:34	69.7	72.7	75.9	65.4			
17-Mar-20	10:39	69.7	72.7	76.4	62.3			
17-Mar-20	10:44	69.6	72.6	75.3	66.2			
17-Mar-20	10:49	68.4	71.4	73.5	67.2			
17-Mar-20	10:54	67.3	70.3	72.2	66.2			
17-Mar-20	10:59	68.3	71.3	73.2	65.7			

Date	dB(A)							
	Time	L _{eq}	L _{eq} with free field correction	L ₁₀	L ₉₀	L _{eq} (30-min)	L ₁₀ (Average)	L ₉₀ (Average)
17-Mar-20	11:04	68.1	71.1	74.5	66.6	71.8	74.7	63.5
17-Mar-20	11:09	69.4	72.4	76.0	64.1			
17-Mar-20	11:14	67.9	70.9	74.3	63.0			
17-Mar-20	11:19	68.3	71.3	74.7	60.9			
17-Mar-20	11:24	67.0	70.0	73.6	61.9			
17-Mar-20	11:29	70.9	73.9	74.7	62.2			
17-Mar-20	11:34	69.1	72.1	74.7	64.1			
17-Mar-20	11:39	67.9	70.9	74.2	62.2			
17-Mar-20	11:44	68.1	71.1	74.4	64.0			
17-Mar-20	11:49	67.2	70.2	74.6	59.7			
17-Mar-20	11:54	68.3	71.3	74.7	62.1			
17-Mar-20	11:59	66.5	69.5	73.1	61.0			
17-Mar-20	12:04	68.6	71.6	74.9	61.5			
17-Mar-20	12:09	67.7	70.7	74.0	62.7			
17-Mar-20	12:14	66.0	69.0	72.5	61.7			
17-Mar-20	12:19	67.1	70.1	74.2	59.4			
17-Mar-20	12:24	69.2	72.2	75.8	60.0			
17-Mar-20	12:29	69.0	72.0	75.5	63.5			
17-Mar-20	12:34	66.4	69.4	72.5	61.5			
17-Mar-20	12:39	67.2	70.2	73.8	60.5			
17-Mar-20	12:44	66.7	69.7	73.6	59.9			
17-Mar-20	12:49	66.6	69.6	74.0	59.0			
17-Mar-20	12:54	66.1	69.1	72.6	59.9			
17-Mar-20	12:59	67.0	70.0	73.5	59.2			
17-Mar-20	13:04	70.1	73.1	76.5	63.3			
17-Mar-20	13:09	67.8	70.8	74.4	62.0			
17-Mar-20	13:14	66.4	69.4	71.9	61.4			
17-Mar-20	13:19	67.6	70.6	74.8	60.7			
17-Mar-20	13:24	68.1	71.1	74.6	62.9			
17-Mar-20	13:29	68.1	71.1	74.9	64.5			
17-Mar-20	13:34	67.9	70.9	74.6	64.5			
17-Mar-20	13:39	68.8	71.8	75.2	66.5			
17-Mar-20	13:44	68.6	71.6	74.2	67.6			
17-Mar-20	13:49	68.3	71.3	74.9	59.9			
17-Mar-20	13:54	67.1	70.1	73.8	60.5			
17-Mar-20	13:59	67.7	70.7	74.3	61.8			
17-Mar-20	14:04	69.0	72.0	76.0	61.7			
17-Mar-20	14:09	67.4	70.4	73.5	61.1			
17-Mar-20	14:14	68.1	71.1	74.8	62.6			
17-Mar-20	14:19	69.7	72.7	75.7	68.3			
17-Mar-20	14:24	70.1	73.1	75.6	69.0			
17-Mar-20	14:29	68.6	71.6	74.1	67.2			
17-Mar-20	14:34	67.5	70.5	73.5	63.4			
17-Mar-20	14:39	68.7	71.7	75.3	62.6			
17-Mar-20	14:44	67.5	70.5	73.9	61.2			
17-Mar-20	14:49	66.7	69.7	73.3	61.0			
17-Mar-20	14:54	68.8	71.8	75.1	63.9			
17-Mar-20	14:59	70.1	73.1	75.8	69.5			

Appendix B2

Day-time Noise Level at Location CKL1 - Flat 121 Cha Kwo Ling Village

Date	dB(A)							
	Time	L _{eq}	L _{eq} with free field correction	L ₁₀	L ₉₀	L _{eq} (30-min)	L ₁₀ (Average)	L ₉₀ (Average)
17-Mar-20	15:04	69.4	72.4	75.3	65.1	71.2	74.2	63.8
17-Mar-20	15:09	68.5	71.5	74.0	67.0			
17-Mar-20	15:14	68.3	71.3	74.2	63.2			
17-Mar-20	15:19	68.1	71.1	73.8	62.5			
17-Mar-20	15:24	66.8	69.8	72.9	61.5			
17-Mar-20	15:29	67.7	70.7	74.5	59.8			
17-Mar-20	15:34	67.9	70.9	74.8	61.6			
17-Mar-20	15:39	67.5	70.5	74.6	60.4			
17-Mar-20	15:44	68.4	71.4	74.6	60.3			
17-Mar-20	15:49	67.7	70.7	74.2	60.8			
17-Mar-20	15:54	67.4	70.4	74.0	60.3			
17-Mar-20	15:59	67.1	70.1	73.5	61.8			
17-Mar-20	16:04	71.0	74.0	75.4	62.2			
17-Mar-20	16:09	75.6	78.6	77.7	59.8			
17-Mar-20	16:14	75.9	78.9	79.7	62.9			
17-Mar-20	16:19	75.8	78.8	80.0	63.5			
17-Mar-20	16:24	72.1	75.1	76.7	61.6			
17-Mar-20	16:29	73.8	76.8	79.8	62.0			
17-Mar-20	16:34	69.5	72.5	76.2	62.1			
17-Mar-20	16:39	72.9	75.9	75.4	60.2			
17-Mar-20	16:44	67.8	70.8	74.2	62.1			
17-Mar-20	16:49	67.4	70.4	73.5	61.8			
17-Mar-20	16:54	71.9	74.9	77.5	62.9			
17-Mar-20	16:59	68.5	71.5	74.5	62.6			
17-Mar-20	17:04	67.1	70.1	73.4	61.6			
17-Mar-20	17:09	68.3	71.3	74.2	60.8			
17-Mar-20	17:14	71.6	74.6	76.9	60.9			
17-Mar-20	17:19	69.7	72.7	75.4	63.8			
17-Mar-20	17:24	69.9	72.9	74.9	61.9			
17-Mar-20	17:29	71.0	74.0	76.6	63.6			
17-Mar-20	17:34	70.0	73.0	76.9	62.4			
17-Mar-20	17:39	69.5	72.5	76.1	62.5			
17-Mar-20	17:44	70.2	73.2	77.0	63.1			
17-Mar-20	17:49	70.1	73.1	77.1	63.7			
17-Mar-20	17:54	70.7	73.7	77.3	63.0			
17-Mar-20	17:59	71.2	74.2	77.0	62.6			
17-Mar-20	18:04	74.2	77.2	81.2	64.2			
17-Mar-20	18:09	67.6	70.6	74.2	61.9			
17-Mar-20	18:14	71.1	74.1	76.8	62.6			
17-Mar-20	18:19	67.6	70.6	73.9	62.0			
17-Mar-20	18:24	69.1	72.1	75.9	62.1			
17-Mar-20	18:29	72.9	75.9	79.0	59.6			
17-Mar-20	18:34	64.7	67.7	70.6	57.6			
17-Mar-20	18:39	64.5	67.5	71.9	57.7			
17-Mar-20	18:44	64.8	67.8	71.4	57.9			
17-Mar-20	18:49	63.0	66.0	70.3	57.0			
17-Mar-20	18:54	64.9	67.9	71.9	57.7			
17-Mar-20	18:59	64.3	67.3	71.1	56.8			
				Mean	72.5	75.4	64.7	
				Maximum	77.4	78.5	68.0	
				Minimum	67.4	71.2	57.5	

Appendix B2

Day-time Noise Level at Location CKL1 - Flat 121 Cha Kwo Ling Village

Date	dB(A)							
	Time	L _{eq}	L _{eq} with free field correction	L ₁₀	L ₉₀	L _{eq} (30-min)	L ₁₀ (Average)	L ₉₀ (Average)
18-Mar-20	7:04	66.0	69.0	72.0	56.7	69.3	72.9	58.6
18-Mar-20	7:09	66.2	69.2	73.5	58.5			
18-Mar-20	7:14	66.1	69.1	72.8	57.2			
18-Mar-20	7:19	66.1	69.1	72.5	58.9			
18-Mar-20	7:24	66.8	69.8	73.3	59.9			
18-Mar-20	7:29	66.7	69.7	73.3	59.3			
18-Mar-20	7:34	66.7	69.7	72.9	61.8	70.7	73.9	60.1
18-Mar-20	7:39	68.4	71.4	74.3	59.8			
18-Mar-20	7:44	67.9	70.9	73.8	59.7			
18-Mar-20	7:49	67.4	70.4	73.7	59.5			
18-Mar-20	7:54	67.2	70.2	74.4	60.1			
18-Mar-20	7:59	68.1	71.1	74.0	59.5			
18-Mar-20	8:04	66.3	69.3	73.1	59.2	70.7	74.3	61.1
18-Mar-20	8:09	68.3	71.3	74.5	63.8			
18-Mar-20	8:14	68.0	71.0	74.0	60.8			
18-Mar-20	8:19	65.4	68.4	71.5	60.5			
18-Mar-20	8:24	68.4	71.4	75.3	59.8			
18-Mar-20	8:29	69.0	72.0	76.1	61.1			
18-Mar-20	8:34	65.9	68.9	72.7	60.9	71.3	74.6	62.8
18-Mar-20	8:39	68.9	71.9	75.5	62.9			
18-Mar-20	8:44	68.6	71.6	74.8	64.5			
18-Mar-20	8:49	68.7	71.7	75.3	61.8			
18-Mar-20	8:54	68.3	71.3	74.6	62.4			
18-Mar-20	8:59	69.0	72.0	74.3	63.2			
18-Mar-20	9:04	68.0	71.0	74.3	62.7	72.5	75.5	63.4
18-Mar-20	9:09	69.6	72.6	75.5	67.0			
18-Mar-20	9:14	69.5	72.5	76.1	62.1			
18-Mar-20	9:19	70.3	73.3	76.3	60.7			
18-Mar-20	9:24	68.7	71.7	74.9	60.5			
18-Mar-20	9:29	70.4	73.4	75.3	63.4			
18-Mar-20	9:34	68.8	71.8	75.7	61.6	70.7	74.2	60.2
18-Mar-20	9:39	66.2	69.2	72.9	59.0			
18-Mar-20	9:44	68.1	71.1	74.3	60.3			
18-Mar-20	9:49	67.0	70.0	73.4	58.6			
18-Mar-20	9:54	68.1	71.1	74.4	57.8			
18-Mar-20	9:59	67.7	70.7	73.9	62.0			
18-Mar-20	10:04	67.5	70.5	74.4	62.4	71.1	74.6	63.9
18-Mar-20	10:09	69.0	72.0	74.8	63.4			
18-Mar-20	10:14	67.4	70.4	74.1	63.6			
18-Mar-20	10:19	68.0	71.0	74.5	65.1			
18-Mar-20	10:24	68.7	71.7	75.2	64.2			
18-Mar-20	10:29	67.8	70.8	74.6	64.0			
18-Mar-20	10:34	70.1	73.1	75.9	64.1	74.0	77.0	68.7
18-Mar-20	10:39	68.8	71.8	75.2	65.6			
18-Mar-20	10:44	68.6	71.6	75.2	64.4			
18-Mar-20	10:49	68.7	71.7	74.5	65.3			
18-Mar-20	10:54	73.3	76.3	78.9	72.2			
18-Mar-20	10:59	73.4	76.4	79.4	71.9			

Date	dB(A)							
	Time	L _{eq}	L _{eq} with free field correction	L ₁₀	L ₉₀	L _{eq} (30-min)	L ₁₀ (Average)	L ₉₀ (Average)
18-Mar-20	11:04	72.4	75.4	78.1	72.1	73.2	75.9	68.8
18-Mar-20	11:09	71.5	74.5	77.1	68.8			
18-Mar-20	11:14	68.9	71.9	73.8	69.0			
18-Mar-20	11:19	68.7	71.7	73.7	67.3			
18-Mar-20	11:24	69.1	72.1	75.2	67.2			
18-Mar-20	11:29	69.4	72.4	75.4	65.3			
18-Mar-20	11:34	69.5	72.5	74.9	66.8	72.8	75.0	67.0
18-Mar-20	11:39	69.0	72.0	75.5	66.2			
18-Mar-20	11:44	68.2	71.2	74.0	65.1			
18-Mar-20	11:49	67.6	70.6	72.8	65.5			
18-Mar-20	11:54	71.3	74.3	74.5	68.1			
18-Mar-20	11:59	71.6	74.6	77.0	69.1			
18-Mar-20	12:04	70.8	73.8	77.2	67.2	72.0	75.2	65.6
18-Mar-20	12:09	68.0	71.0	74.0	64.4			
18-Mar-20	12:14	69.1	72.1	75.6	65.5			
18-Mar-20	12:19	69.3	72.3	75.6	66.4			
18-Mar-20	12:24	67.2	70.2	72.8	64.4			
18-Mar-20	12:29	69.0	72.0	74.6	65.0			
18-Mar-20	12:34	70.0	73.0	75.9	65.4	72.1	74.7	66.3
18-Mar-20	12:39	67.2	70.2	73.1	65.9			
18-Mar-20	12:44	67.1	70.1	73.3	65.2			
18-Mar-20	12:49	71.2	74.2	76.4	68.9			
18-Mar-20	12:54	69.3	72.3	74.8	66.0			
18-Mar-20	12:59	68.0	71.0	73.7	65.3			
18-Mar-20	13:04	69.7	72.7	76.3	64.9	72.3	75.4	66.8
18-Mar-20	13:09	70.7	73.7	76.6	68.0			
18-Mar-20	13:14	69.4	72.4	75.3	68.4			
18-Mar-20	13:19	67.8	70.8	73.8	66.4			
18-Mar-20	13:24	69.1	72.1	74.7	67.2			
18-Mar-20	13:29	68.5	71.5	74.9	64.3			
18-Mar-20	13:34	69.5	72.5	75.8	66.8	71.6	74.5	65.6
18-Mar-20	13:39	69.2	72.2	75.3	65.2			
18-Mar-20	13:44	67.9	70.9	73.7	65.3			
18-Mar-20	13:49	68.5	71.5	74.1	66.5			
18-Mar-20	13:54	68.0	71.0	73.7	65.5			
18-Mar-20	13:59	68.0	71.0	73.8	63.7			
18-Mar-20	14:04	67.8	70.8	74.6	63.1	71.1	74.3	65.1
18-Mar-20	14:09	67.2	70.2	73.2	64.8			
18-Mar-20	14:14	68.8	71.8	74.7	64.8			
18-Mar-20	14:19	68.6	71.6	74.5	65.7			
18-Mar-20	14:24	67.5	70.5	74.2	64.8			
18-Mar-20	14:29	68.6	71.6	74.6	66.7			
18-Mar-20	14:34	66.4	69.4	72.5	65.0	71.1	73.9	65.8
18-Mar-20	14:39	68.6	71.6	74.6	66.7			
18-Mar-20	14:44	66.4	69.4	72.5	65.0			
18-Mar-20	14:49	69.4	72.4	74.4	66.1			
18-Mar-20	14:54	68.5	71.5	74.5	65.9			
18-Mar-20	14:59	68.2	71.2	74.4	65.6			

Appendix B2

Day-time Noise Level at Location CKL1 - Flat 121 Cha Kwo Ling Village

Date	dB(A)							
	Time	L _{eq}	L _{eq} with free field correction	L ₁₀	L ₉₀	L _{eq} (30-min)	L ₁₀ (Average)	L ₉₀ (Average)
18-Mar-20	15:04	68.3	71.3	74.5	64.5	70.8	73.8	64.6
18-Mar-20	15:09	67.7	70.7	74.0	64.5			
18-Mar-20	15:14	67.8	70.8	73.5	64.2			
18-Mar-20	15:19	67.9	70.9	73.7	65.7			
18-Mar-20	15:24	67.3	70.3	73.6	63.9			
18-Mar-20	15:29	67.5	70.5	73.7	64.6			
18-Mar-20	15:34	68.0	71.0	73.9	64.9	71.0	74.1	64.9
18-Mar-20	15:39	67.9	70.9	74.4	63.5			
18-Mar-20	15:44	67.5	70.5	73.5	64.8			
18-Mar-20	15:49	68.3	71.3	74.6	65.7			
18-Mar-20	15:54	67.4	70.4	73.6	63.7			
18-Mar-20	15:59	68.5	71.5	74.4	66.1			
18-Mar-20	16:04	68.6	71.6	74.9	66.0	71.4	74.6	65.2
18-Mar-20	16:09	69.6	72.6	75.9	65.7			
18-Mar-20	16:14	69.5	72.5	75.5	65.7			
18-Mar-20	16:19	68.6	71.6	74.8	65.3			
18-Mar-20	16:24	66.7	69.7	73.0	64.2			
18-Mar-20	16:29	66.2	69.2	72.0	64.2			
18-Mar-20	16:34	66.3	69.3	72.5	64.0	70.7	73.6	64.7
18-Mar-20	16:39	67.5	70.5	73.5	66.1			
18-Mar-20	16:44	67.9	70.9	73.7	64.4			
18-Mar-20	16:49	67.9	70.9	73.2	64.7			
18-Mar-20	16:54	67.5	70.5	73.5	64.1			
18-Mar-20	16:59	68.6	71.6	75.0	64.3			
18-Mar-20	17:04	69.0	72.0	75.0	64.2	71.8	74.8	66.1
18-Mar-20	17:09	67.1	70.1	72.5	64.7			
18-Mar-20	17:14	68.8	71.8	74.9	66.4			
18-Mar-20	17:19	69.4	72.4	75.8	66.5			
18-Mar-20	17:24	69.2	72.2	75.1	67.1			
18-Mar-20	17:29	69.1	72.1	74.8	67.0			
18-Mar-20	17:34	68.6	71.6	74.0	67.0	70.6	72.9	67.0
18-Mar-20	17:39	67.4	70.4	72.7	67.1			
18-Mar-20	17:44	67.5	70.5	72.7	67.0			
18-Mar-20	17:49	67.3	70.3	72.6	67.0			
18-Mar-20	17:54	67.6	70.6	72.7	67.0			
18-Mar-20	17:59	66.8	69.8	72.3	66.7			
18-Mar-20	18:04	67.2	70.2	72.4	67.3	69.9	72.5	66.3
18-Mar-20	18:09	67.0	70.0	72.3	67.0			
18-Mar-20	18:14	66.7	69.7	71.9	66.8			
18-Mar-20	18:19	68.4	71.4	74.3	67.0			
18-Mar-20	18:24	65.3	68.3	71.0	63.6			
18-Mar-20	18:29	66.5	69.5	72.5	65.2			
18-Mar-20	18:34	66.0	69.0	70.8	64.9	69.5	71.9	64.6
18-Mar-20	18:39	67.0	70.0	72.7	65.2			
18-Mar-20	18:44	66.1	69.1	72.0	65.0			
18-Mar-20	18:49	66.9	69.9	72.5	65.4			
18-Mar-20	18:54	65.0	68.0	70.6	63.3			
18-Mar-20	18:59	67.4	70.4	72.4	63.4			
				Mean	71.5	74.5	65.4	
				Maximum	74.0	77.0	68.8	
				Minimum	69.3	71.9	58.6	

Appendix B2

Day-time Noise Level at Location CKL1 - Flat 121 Cha Kwo Ling Village

Date	dB(A)							
	Time	L _{eq}	L _{eq} with free field correction	L ₁₀	L ₉₀	L _{eq} (30-min)	L ₁₀ (Average)	L ₉₀ (Average)
19-Mar-20	7:04	67.2	70.2	72.9	66.4	70.9	73.9	66.4
19-Mar-20	7:09	67.9	70.9	74.4	66.4			
19-Mar-20	7:14	68.7	71.7	75.5	66.6			
19-Mar-20	7:19	68.8	71.8	73.6	66.2			
19-Mar-20	7:24	67.1	70.1	72.5	66.6			
19-Mar-20	7:29	67.6	70.6	73.8	66.3			
19-Mar-20	7:34	68.6	71.6	74.2	67.2			
19-Mar-20	7:39	69.5	72.5	75.6	66.6			
19-Mar-20	7:44	68.1	71.1	73.8	66.9			
19-Mar-20	7:49	69.7	72.7	75.4	66.7			
19-Mar-20	7:54	67.1	70.1	72.7	66.5			
19-Mar-20	7:59	68.0	71.0	72.9	67.5			
19-Mar-20	8:04	69.1	72.1	74.9	67.8			
19-Mar-20	8:09	69.2	72.2	75.2	67.5			
19-Mar-20	8:14	68.0	71.0	73.6	66.8			
19-Mar-20	8:19	67.7	70.7	73.3	66.7			
19-Mar-20	8:24	68.4	71.4	74.5	67.2			
19-Mar-20	8:29	68.2	71.2	73.8	67.2			
19-Mar-20	8:34	67.4	70.4	72.5	67.0			
19-Mar-20	8:39	69.2	72.2	74.7	68.1			
19-Mar-20	8:44	69.2	72.2	74.9	68.4			
19-Mar-20	8:49	69.4	72.4	74.7	68.5			
19-Mar-20	8:54	68.9	71.9	74.6	68.4			
19-Mar-20	8:59	69.3	72.3	75.1	68.6			
19-Mar-20	9:04	70.1	73.1	74.9	68.4			
19-Mar-20	9:09	69.4	72.4	74.9	68.5			
19-Mar-20	9:14	68.4	71.4	73.8	68.6			
19-Mar-20	9:19	70.1	73.1	74.9	68.3			
19-Mar-20	9:24	68.8	71.8	74.5	68.2			
19-Mar-20	9:29	68.7	71.7	74.0	68.7			
19-Mar-20	9:34	69.5	72.5	75.7	68.1			
19-Mar-20	9:39	70.2	73.2	76.1	68.4			
19-Mar-20	9:44	68.7	71.7	74.2	68.0			
19-Mar-20	9:49	69.9	72.9	76.4	67.5			
19-Mar-20	9:54	70.0	73.0	76.0	68.3			
19-Mar-20	9:59	70.8	73.8	76.6	68.0			
19-Mar-20	10:04	69.7	72.7	74.9	67.8			
19-Mar-20	10:09	69.0	72.0	74.7	67.5			
19-Mar-20	10:14	66.9	69.9	73.3	59.5			
19-Mar-20	10:19	70.6	73.6	76.2	60.9			
19-Mar-20	10:24	67.4	70.4	74.1	60.6			
19-Mar-20	10:29	68.2	71.2	75.4	61.3			
19-Mar-20	10:34	67.8	70.8	74.6	61.7			
19-Mar-20	10:39	67.4	70.4	73.9	60.3			
19-Mar-20	10:44	66.8	69.8	71.8	60.3			
19-Mar-20	10:49	66.7	69.7	73.9	58.8			
19-Mar-20	10:54	64.8	67.8	71.9	58.1			
19-Mar-20	10:59	67.6	70.6	73.7	63.3			

Date	dB(A)							
	Time	L _{eq}	L _{eq} with free field correction	L ₁₀	L ₉₀	L _{eq} (30-min)	L ₁₀ (Average)	L ₉₀ (Average)
19-Mar-20	11:04	68.1	71.1	74.9	61.6	70.5	73.9	59.9
19-Mar-20	11:09	68.5	71.5	75.1	57.5			
19-Mar-20	11:14	65.7	68.7	72.1	60.0			
19-Mar-20	11:19	66.0	69.0	72.7	58.3			
19-Mar-20	11:24	68.6	71.6	73.8	59.7			
19-Mar-20	11:29	67.4	70.4	74.0	61.0			
19-Mar-20	11:34	67.9	70.9	75.0	63.1			
19-Mar-20	11:39	68.1	71.1	74.5	62.0			
19-Mar-20	11:44	68.5	71.5	75.1	61.1			
19-Mar-20	11:49	67.9	70.9	74.4	59.9			
19-Mar-20	11:54	67.5	70.5	73.5	63.0			
19-Mar-20	11:59	67.3	70.3	73.4	58.5			
19-Mar-20	12:04	67.7	70.7	74.2	60.5			
19-Mar-20	12:09	68.4	71.4	74.8	61.1			
19-Mar-20	12:14	68.9	71.9	75.4	63.7			
19-Mar-20	12:19	67.8	70.8	74.1	63.7			
19-Mar-20	12:24	69.4	72.4	75.0	62.7			
19-Mar-20	12:29	67.3	70.3	72.5	62.4			
19-Mar-20	12:34	67.2	70.2	72.8	62.8			
19-Mar-20	12:39	66.3	69.3	72.7	62.4			
19-Mar-20	12:44	67.8	70.8	73.9	58.9			
19-Mar-20	12:49	68.1	71.1	75.0	56.6			
19-Mar-20	12:54	68.8	71.8	76.2	55.9			
19-Mar-20	12:59	68.1	71.1	73.7	59.3			
19-Mar-20	13:04	70.8	73.8	77.3	62.2			
19-Mar-20	13:09	69.6	72.6	76.0	62.4			
19-Mar-20	13:14	67.6	70.6	73.6	59.9			
19-Mar-20	13:19	67.3	70.3	73.8	59.0			
19-Mar-20	13:24	68.8	71.8	74.9	63.0			
19-Mar-20	13:29	67.5	70.5	74.4	63.1			
19-Mar-20	13:34	68.1	71.1	73.9	64.0			
19-Mar-20	13:39	67.8	70.8	74.7	63.2			
19-Mar-20	13:44	67.9	70.9	74.8	62.4			
19-Mar-20	13:49	69.2	72.2	75.6	64.7			
19-Mar-20	13:54	67.0	70.0	73.0	63.6			
19-Mar-20	13:59	67.5	70.5	73.9	61.1			
19-Mar-20	14:04	69.6	72.6	76.7	63.0			
19-Mar-20	14:09	70.4	73.4	75.4	65.7			
19-Mar-20	14:14	70.2	73.2	75.6	60.3			
19-Mar-20	14:19	67.9	70.9	74.4	59.4			
19-Mar-20	14:24	69.4	72.4	74.7	68.2			
19-Mar-20	14:29	69.3	72.3	74.9	67.0			
19-Mar-20	14:34	69.3	72.3	75.5	64.5			
19-Mar-20	14:39	69.3	72.3	75.1	66.7			
19-Mar-20	14:44	70.0	73.0	75.9	67.4			
19-Mar-20	14:49	69.2	72.2	74.7	66.5			
19-Mar-20	14:54	69.4	72.4	75.5	63.6			
19-Mar-20	14:59	68.5	71.5	74.3	65.1			

Appendix B2

Day-time Noise Level at Location CKL1 - Flat 121 Cha Kwo Ling Village

Date	dB(A)							
	Time	L _{eq}	L _{eq} with free field correction	L ₁₀	L ₉₀	L _{eq} (30-min)	L ₁₀ (Average)	L ₉₀ (Average)
19-Mar-20	15:04	68.9	71.9	75.0	66.3	71.8	74.6	66.5
19-Mar-20	15:09	68.1	71.1	74.3	64.4			
19-Mar-20	15:14	67.8	70.8	73.5	65.7			
19-Mar-20	15:19	67.3	70.3	73.2	66.1			
19-Mar-20	15:24	70.0	73.0	76.0	67.0			
19-Mar-20	15:29	70.1	73.1	75.2	68.3			
19-Mar-20	15:34	71.1	74.1	76.2	69.6	73.6	75.6	69.7
19-Mar-20	15:39	70.1	73.1	75.1	69.6			
19-Mar-20	15:44	70.1	73.1	75.1	70.0			
19-Mar-20	15:49	72.0	75.0	76.9	70.2			
19-Mar-20	15:54	70.1	73.1	74.8	70.6			
19-Mar-20	15:59	69.5	72.5	75.2	67.9			
19-Mar-20	16:04	68.8	71.8	73.9	68.9	73.6	75.2	69.2
19-Mar-20	16:09	69.4	72.4	75.0	69.0			
19-Mar-20	16:14	74.2	77.2	76.9	70.0			
19-Mar-20	16:19	69.3	72.3	74.6	69.2			
19-Mar-20	16:24	69.6	72.6	74.9	69.3			
19-Mar-20	16:29	69.6	72.6	75.5	68.4			
19-Mar-20	16:34	69.4	72.4	74.6	69.4	72.6	75.3	68.9
19-Mar-20	16:39	69.7	72.7	75.6	68.6			
19-Mar-20	16:44	69.4	72.4	75.2	69.0			
19-Mar-20	16:49	70.0	73.0	76.3	68.9			
19-Mar-20	16:54	69.7	72.7	75.5	68.8			
19-Mar-20	16:59	69.2	72.2	74.6	68.9			
19-Mar-20	17:04	68.0	71.0	73.5	67.9	71.3	73.5	68.3
19-Mar-20	17:09	68.2	71.2	73.0	68.4			
19-Mar-20	17:14	69.0	72.0	74.6	68.5			
19-Mar-20	17:19	68.1	71.1	72.9	68.4			
19-Mar-20	17:24	68.2	71.2	73.5	68.4			
19-Mar-20	17:29	68.3	71.3	73.3	68.3			
19-Mar-20	17:34	67.8	70.8	72.7	68.2	71.0	73.1	67.7
19-Mar-20	17:39	68.5	71.5	73.4	68.4			
19-Mar-20	17:44	68.0	71.0	72.7	68.0			
19-Mar-20	17:49	67.8	70.8	72.8	67.5			
19-Mar-20	17:54	68.6	71.6	74.0	66.9			
19-Mar-20	17:59	67.3	70.3	72.6	67.3			
19-Mar-20	18:04	67.3	70.3	72.8	67.3	70.0	72.2	67.3
19-Mar-20	18:09	66.4	69.4	71.1	67.3			
19-Mar-20	18:14	66.6	69.6	71.6	67.3			
19-Mar-20	18:19	67.1	70.1	72.5	67.3			
19-Mar-20	18:24	67.8	70.8	73.0	67.2			
19-Mar-20	18:29	66.7	69.7	71.6	67.3			
19-Mar-20	18:34	67.8	70.8	73.4	67.5	70.8	72.9	67.3
19-Mar-20	18:39	68.0	71.0	73.4	67.5			
19-Mar-20	18:44	67.6	70.6	73.1	67.2			
19-Mar-20	18:49	68.9	71.9	73.3	67.3			
19-Mar-20	18:54	66.7	69.7	72.1	67.2			
19-Mar-20	18:59	67.5	70.5	72.0	67.2			
				Mean	71.7	74.5	66.5	
				Maximum	73.6	75.9	69.7	
				Minimum	70.0	72.2	59.9	

Appendix B2

Day-time Noise Level at Location CKL1 - Flat 121 Cha Kwo Ling Village

Date	dB(A)							
	Time	L _{eq}	L _{eq} with free field correction	L ₁₀	L ₉₀	L _{eq} (30-min)	L ₁₀ (Average)	L ₉₀ (Average)
20-Mar-20	7:04	67.5	70.5	73.2	66.5	71.2	74.1	66.7
20-Mar-20	7:09	68.2	71.2	74.7	66.5			
20-Mar-20	7:14	68.0	71.0	74.0	66.6			
20-Mar-20	7:19	67.6	70.6	73.8	66.4			
20-Mar-20	7:24	68.4	71.4	73.7	66.7			
20-Mar-20	7:29	69.1	72.1	74.9	67.4	71.9	74.7	67.5
20-Mar-20	7:34	69.1	72.1	75.0	67.6			
20-Mar-20	7:39	69.2	72.2	74.9	68.2			
20-Mar-20	7:44	68.9	71.9	75.0	67.2			
20-Mar-20	7:49	69.4	72.4	75.3	67.2			
20-Mar-20	7:54	68.4	71.4	73.9	67.3	72.1	75.3	67.2
20-Mar-20	7:59	68.3	71.3	73.9	67.3			
20-Mar-20	8:04	68.7	71.7	74.5	67.5			
20-Mar-20	8:09	68.8	71.8	74.4	66.8			
20-Mar-20	8:14	68.6	71.6	74.6	66.8			
20-Mar-20	8:19	69.1	72.1	74.7	67.6	73.6	76.2	68.7
20-Mar-20	8:24	69.1	72.1	75.3	67.1			
20-Mar-20	8:29	70.3	73.3	77.4	67.1			
20-Mar-20	8:34	72.6	75.6	78.5	67.7			
20-Mar-20	8:39	69.6	72.6	75.8	67.4			
20-Mar-20	8:44	70.0	73.0	75.6	68.9	73.5	76.4	68.5
20-Mar-20	8:49	69.8	72.8	75.2	69.2			
20-Mar-20	8:54	70.1	73.1	75.6	69.4			
20-Mar-20	8:59	70.5	73.5	75.8	69.3			
20-Mar-20	9:04	69.7	72.7	75.6	68.4			
20-Mar-20	9:09	68.5	71.5	74.2	67.7	73.3	75.9	68.5
20-Mar-20	9:14	70.5	73.5	76.5	68.0			
20-Mar-20	9:19	71.9	74.9	78.0	68.8			
20-Mar-20	9:24	70.9	73.9	76.5	68.6			
20-Mar-20	9:29	70.6	73.6	76.8	69.5			
20-Mar-20	9:34	70.7	73.7	76.5	68.4	73.2	75.9	68.7
20-Mar-20	9:39	69.3	72.3	75.1	68.2			
20-Mar-20	9:44	70.7	73.7	76.5	69.5			
20-Mar-20	9:49	70.9	73.9	76.6	68.5			
20-Mar-20	9:54	69.1	72.1	74.3	67.8			
20-Mar-20	9:59	70.9	73.9	76.2	68.3	73.3	76.0	68.4
20-Mar-20	10:04	69.4	72.4	75.2	68.1			
20-Mar-20	10:09	70.2	73.2	76.7	68.0			
20-Mar-20	10:14	69.8	72.8	75.7	68.0			
20-Mar-20	10:19	71.4	74.4	75.6	70.2			
20-Mar-20	10:24	69.9	72.9	75.8	69.3	73.3	76.0	68.4
20-Mar-20	10:29	70.3	73.3	76.3	68.2			
20-Mar-20	10:34	71.0	74.0	76.8	67.9			
20-Mar-20	10:39	71.5	74.5	76.5	69.9			
20-Mar-20	10:44	70.0	73.0	75.8	67.4			
20-Mar-20	10:49	70.4	73.4	76.3	68.6	72.2	74.8	68.1
20-Mar-20	10:54	68.7	71.7	74.7	67.9			
20-Mar-20	10:59	69.6	72.6	75.8	68.1			

Date	dB(A)							
	Time	L _{eq}	L _{eq} with free field correction	L ₁₀	L ₉₀	L _{eq} (30-min)	L ₁₀ (Average)	L ₉₀ (Average)
20-Mar-20	11:04	70.8	73.8	77.5	67.2	73.6	76.5	67.2
20-Mar-20	11:09	70.1	73.1	76.3	67.2			
20-Mar-20	11:14	69.8	72.8	75.9	66.6			
20-Mar-20	11:19	69.9	72.9	76.0	67.8			
20-Mar-20	11:24	69.9	72.9	76.1	67.2			
20-Mar-20	11:29	72.5	75.5	77.1	67.2	72.3	74.9	67.5
20-Mar-20	11:34	69.1	72.1	74.7	66.6			
20-Mar-20	11:39	68.9	71.9	75.0	67.1			
20-Mar-20	11:44	68.4	71.4	73.7	67.0			
20-Mar-20	11:49	69.8	72.8	75.1	68.9			
20-Mar-20	11:54	69.8	72.8	74.9	68.0	72.3	75.1	68.0
20-Mar-20	11:59	69.4	72.4	75.8	67.1			
20-Mar-20	12:04	69.6	72.6	76.1	67.1			
20-Mar-20	12:09	69.5	72.5	75.7	67.4			
20-Mar-20	12:14	68.3	71.3	73.9	68.0			
20-Mar-20	12:19	69.5	72.5	75.1	68.6	72.2	74.7	67.5
20-Mar-20	12:24	69.4	72.4	74.7	68.5			
20-Mar-20	12:29	69.1	72.1	75.0	68.0			
20-Mar-20	12:34	68.6	71.6	74.5	67.5			
20-Mar-20	12:39	68.7	71.7	74.5	67.5			
20-Mar-20	12:44	69.1	72.1	75.0	67.3	73.0	75.5	68.3
20-Mar-20	12:49	69.3	72.3	74.8	67.4			
20-Mar-20	12:54	70.6	73.6	75.2	67.5			
20-Mar-20	12:59	68.6	71.6	74.2	68.0			
20-Mar-20	13:04	68.9	71.9	74.3	68.2			
20-Mar-20	13:09	69.3	72.3	75.1	67.5	72.9	75.3	69.4
20-Mar-20	13:14	70.5	73.5	75.4	68.0			
20-Mar-20	13:19	70.9	73.9	77.1	69.7			
20-Mar-20	13:24	70.3	73.3	75.3	68.9			
20-Mar-20	13:29	69.6	72.6	75.1	67.2			
20-Mar-20	13:34	69.9	72.9	75.5	70.0	73.2	75.8	68.7
20-Mar-20	13:39	69.6	72.6	74.6	68.8			
20-Mar-20	13:44	70.1	73.1	75.6	70.3			
20-Mar-20	13:49	70.8	73.8	76.3	70.3			
20-Mar-20	13:54	69.5	72.5	74.9	68.6			
20-Mar-20	13:59	69.1	72.1	74.5	67.8	72.2	74.8	68.1
20-Mar-20	14:04	69.8	72.8	75.2	67.5			
20-Mar-20	14:09	70.3	73.3	76.8	68.2			
20-Mar-20	14:14	70.0	73.0	75.8	68.3			
20-Mar-20	14:19	71.4	74.4	76.5	69.5			
20-Mar-20	14:24	70.0	73.0	75.4	69.3	72.2	74.8	68.1
20-Mar-20	14:29	69.7	72.7	74.6	69.0			
20-Mar-20	14:34	70.4	73.4	75.7	69.7			
20-Mar-20	14:39	70.3	73.3	75.7	69.4			
20-Mar-20	14:44	69.5	72.5	75.4	68.5			
20-Mar-20	14:49	68.6	71.6	74.7	67.7	72.2	74.8	68.1
20-Mar-20	14:54	68.6	71.6	74.0	68.3			
20-Mar-20	14:59	66.4	69.4	72.8	58.6			

Appendix B2

Day-time Noise Level at Location CKL1 - Flat 121 Cha Kwo Ling Village

Date	dB(A)							
	Time	L _{eq}	L _{eq} with free field correction	L ₁₀	L ₉₀	L _{eq} (30-min)	L ₁₀ (Average)	L ₉₀ (Average)
20-Mar-20	15:04	70.6	73.6	78.5	62.2	74.1	76.1	67.4
20-Mar-20	15:09	69.6	72.6	75.5	60.8			
20-Mar-20	15:14	68.3	71.3	74.4	64.8			
20-Mar-20	15:19	75.0	78.0	76.6	70.2			
20-Mar-20	15:24	69.8	72.8	75.1	69.4			
20-Mar-20	15:29	69.7	72.7	74.8	69.0			
20-Mar-20	15:34	68.8	71.8	74.5	68.1	72.9	75.9	68.7
20-Mar-20	15:39	69.3	72.3	74.8	67.5			
20-Mar-20	15:44	68.7	71.7	74.5	67.7			
20-Mar-20	15:49	71.6	74.6	78.5	67.9			
20-Mar-20	15:54	70.6	73.6	76.1	70.5			
20-Mar-20	15:59	69.8	72.8	75.2	69.6			
20-Mar-20	16:04	70.1	73.1	75.8	69.1	74.4	77.3	68.7
20-Mar-20	16:09	69.9	72.9	75.3	69.1			
20-Mar-20	16:14	72.4	75.4	78.6	68.4			
20-Mar-20	16:19	72.2	75.2	77.2	68.0			
20-Mar-20	16:24	72.8	75.8	79.4	69.0			
20-Mar-20	16:29	69.6	72.6	75.4	68.4			
20-Mar-20	16:34	71.0	74.0	77.1	69.0	73.7	77.1	68.5
20-Mar-20	16:39	71.8	74.8	78.3	68.7			
20-Mar-20	16:44	71.4	74.4	77.9	68.4			
20-Mar-20	16:49	70.7	73.7	77.0	68.2			
20-Mar-20	16:54	70.3	73.3	76.8	68.5			
20-Mar-20	16:59	68.5	71.5	74.2	68.1			
20-Mar-20	17:04	68.0	71.0	73.3	68.3	72.9	75.0	68.4
20-Mar-20	17:09	68.9	71.9	74.2	68.3			
20-Mar-20	17:14	70.1	73.1	76.0	68.3			
20-Mar-20	17:19	72.7	75.7	77.3	68.7			
20-Mar-20	17:24	68.5	71.5	74.2	68.3			
20-Mar-20	17:29	69.1	72.1	73.5	68.2			
20-Mar-20	17:34	69.8	72.8	74.4	68.4	72.0	74.2	68.3
20-Mar-20	17:39	69.2	72.2	75.2	68.6			
20-Mar-20	17:44	69.2	72.2	74.6	68.4			
20-Mar-20	17:49	69.5	72.5	74.4	68.4			
20-Mar-20	17:54	67.6	70.6	72.7	68.1			
20-Mar-20	17:59	68.0	71.0	73.2	68.1			
20-Mar-20	18:04	68.0	71.0	73.7	68.1	70.7	72.7	68.2
20-Mar-20	18:09	68.1	71.1	73.5	68.3			
20-Mar-20	18:14	67.4	70.4	72.4	68.0			
20-Mar-20	18:19	67.5	70.5	72.3	68.3			
20-Mar-20	18:24	67.9	70.9	71.9	68.2			
20-Mar-20	18:29	67.3	70.3	72.3	68.1			
20-Mar-20	18:34	66.9	69.9	71.9	67.3	70.3	72.5	67.5
20-Mar-20	18:39	67.7	70.7	73.2	67.4			
20-Mar-20	18:44	66.7	69.7	72.0	67.4			
20-Mar-20	18:49	67.1	70.1	71.6	67.5			
20-Mar-20	18:54	67.4	70.4	72.8	67.6			
20-Mar-20	18:59	68.0	71.0	73.4	67.7			
				Mean	72.8	75.5	68.2	
				Maximum	74.4	77.3	69.4	
				Minimum	70.3	72.5	66.7	

Appendix B2

Day-time Noise Level at Location CKL1 - Flat 121 Cha Kwo Ling Village

Date	dB(A)							
	Time	L _{eq}	L _{eq} with free field correction	L ₁₀	L ₉₀	L _{eq} (30-min)	L ₁₀ (Average)	L ₉₀ (Average)
21-Mar-20	7:04	68.4	71.4	73.6	68.4	72.2	74.5	68.4
21-Mar-20	7:09	69.6	72.6	74.6	68.4			
21-Mar-20	7:14	69.5	72.5	75.5	68.2			
21-Mar-20	7:19	69.2	72.2	74.4	68.3			
21-Mar-20	7:24	69.0	72.0	74.6	68.6			
21-Mar-20	7:29	69.1	72.1	74.3	68.4			
21-Mar-20	7:34	68.9	71.9	73.9	68.4			
21-Mar-20	7:39	68.7	71.7	74.0	68.7			
21-Mar-20	7:44	69.0	72.0	74.7	68.3			
21-Mar-20	7:49	68.3	71.3	73.3	68.6			
21-Mar-20	7:54	69.8	72.8	74.9	68.7			
21-Mar-20	7:59	69.8	72.8	75.7	69.0			
21-Mar-20	8:04	69.2	72.2	74.6	68.6			
21-Mar-20	8:09	69.3	72.3	74.8	69.3			
21-Mar-20	8:14	68.6	71.6	73.9	68.4			
21-Mar-20	8:19	69.9	72.9	75.3	68.2			
21-Mar-20	8:24	69.5	72.5	74.7	68.4			
21-Mar-20	8:29	69.9	72.9	75.3	68.2			
21-Mar-20	8:34	71.1	74.1	76.8	69.6			
21-Mar-20	8:39	71.1	74.1	76.4	69.4			
21-Mar-20	8:44	70.1	73.1	75.7	69.2			
21-Mar-20	8:49	70.5	73.5	75.3	70.0			
21-Mar-20	8:54	70.4	73.4	75.7	69.7			
21-Mar-20	8:59	70.9	73.9	75.2	68.2			
21-Mar-20	9:04	69.1	72.1	74.7	68.3			
21-Mar-20	9:09	69.7	72.7	75.6	68.4			
21-Mar-20	9:14	70.7	73.7	76.1	68.7			
21-Mar-20	9:19	71.4	74.4	77.0	70.0			
21-Mar-20	9:24	70.0	73.0	76.1	68.8			
21-Mar-20	9:29	71.2	74.2	76.8	68.4			
21-Mar-20	9:34	69.2	72.2	75.3	68.3			
21-Mar-20	9:39	70.6	73.6	76.8	69.4			
21-Mar-20	9:44	71.6	74.6	76.6	68.6			
21-Mar-20	9:49	70.4	73.4	75.8	68.9			
21-Mar-20	9:54	69.4	72.4	75.0	68.8			
21-Mar-20	9:59	69.4	72.4	75.1	68.7			
21-Mar-20	10:04	70.5	73.5	76.1	69.7			
21-Mar-20	10:09	70.2	73.2	76.5	69.0			
21-Mar-20	10:14	69.9	72.9	75.3	69.0			
21-Mar-20	10:19	69.5	72.5	74.6	68.8			
21-Mar-20	10:24	70.4	73.4	75.6	69.4			
21-Mar-20	10:29	69.2	72.2	74.6	69.1			
21-Mar-20	10:34	70.4	73.4	75.5	69.4			
21-Mar-20	10:39	70.7	73.7	76.5	68.9			
21-Mar-20	10:44	69.6	72.6	75.7	68.5			
21-Mar-20	10:49	69.6	72.6	75.5	68.5			
21-Mar-20	10:54	70.3	73.3	76.3	69.1			
21-Mar-20	10:59	68.8	71.8	74.2	68.9			

Date	dB(A)							
	Time	L _{eq}	L _{eq} with free field correction	L ₁₀	L ₉₀	L _{eq} (30-min)	L ₁₀ (Average)	L ₉₀ (Average)
21-Mar-20	11:04	69.6	72.6	74.7	68.5	73.1	75.8	69.0
21-Mar-20	11:09	70.2	73.2	76.2	68.8			
21-Mar-20	11:14	70.3	73.3	76.0	69.2			
21-Mar-20	11:19	70.2	73.2	75.8	69.2			
21-Mar-20	11:24	69.7	72.7	74.9	69.1			
21-Mar-20	11:29	70.6	73.6	77.0	69.0			
21-Mar-20	11:34	69.3	72.3	75.1	68.3			
21-Mar-20	11:39	69.9	72.9	75.7	68.9			
21-Mar-20	11:44	70.3	73.3	76.1	68.7			
21-Mar-20	11:49	69.1	72.1	74.5	69.1			
21-Mar-20	11:54	69.7	72.7	75.1	68.3			
21-Mar-20	11:59	69.0	72.0	74.2	67.2			
21-Mar-20	12:04	69.1	72.1	75.0	67.4			
21-Mar-20	12:09	68.8	71.8	74.3	67.4			
21-Mar-20	12:14	67.9	70.9	72.8	68.0			
21-Mar-20	12:19	69.8	72.8	74.9	67.9			
21-Mar-20	12:24	69.3	72.3	75.4	67.6			
21-Mar-20	12:29	70.0	73.0	75.8	67.3			
21-Mar-20	12:34	68.3	71.3	73.7	67.2			
21-Mar-20	12:39	68.8	71.8	74.8	67.3			
21-Mar-20	12:44	69.7	72.7	75.4	67.4			
21-Mar-20	12:49	68.1	71.1	74.1	67.4			
21-Mar-20	12:54	70.5	73.5	74.1	67.4			
21-Mar-20	12:59	69.7	72.7	75.5	68.2			
21-Mar-20	13:04	68.6	71.6	74.3	67.5			
21-Mar-20	13:09	69.2	72.2	75.6	67.2			
21-Mar-20	13:14	68.6	71.6	74.4	67.3			
21-Mar-20	13:19	68.8	71.8	74.7	67.5			
21-Mar-20	13:24	69.2	72.2	75.1	67.9			
21-Mar-20	13:29	68.5	71.5	73.7	67.0			
21-Mar-20	13:34	69.9	72.9	76.1	67.4			
21-Mar-20	13:39	70.1	73.1	76.5	67.7			
21-Mar-20	13:44	68.4	71.4	73.9	67.7			
21-Mar-20	13:49	68.8	71.8	74.6	67.3			
21-Mar-20	13:54	69.2	72.2	74.9	68.0			
21-Mar-20	13:59	70.5	73.5	75.7	68.1			
21-Mar-20	14:04	69.4	72.4	75.0	68.5			
21-Mar-20	14:09	69.1	72.1	73.9	69.1			
21-Mar-20	14:14	69.1	72.1	74.9	67.8			
21-Mar-20	14:19	68.5	71.5	74.0	67.7			
21-Mar-20	14:24	70.6	73.6	75.7	68.0			
21-Mar-20	14:29	71.2	74.2	75.9	67.6			
21-Mar-20	14:34	74.7	77.7	76.4	68.1			
21-Mar-20	14:39	69.6	72.6	75.6	68.1			
21-Mar-20	14:44	72.1	75.1	76.3	67.8			
21-Mar-20	14:49	68.5	71.5	74.1	67.8			
21-Mar-20	14:54	67.8	70.8	73.4	67.0			
21-Mar-20	14:59	70.6	73.6	76.9	67.4			

Appendix B2

Day-time Noise Level at Location CKL1 - Flat 121 Cha Kwo Ling Village

Date	dB(A)							
	Time	L _{eq}	L _{eq} with free field correction	L ₁₀	L ₉₀	L _{eq} (30-min)	L ₁₀ (Average)	L ₉₀ (Average)
21-Mar-20	15:04	69.6	72.6	75.0	67.7	71.4	74.3	65.4
21-Mar-20	15:09	68.7	71.7	73.8	67.3			
21-Mar-20	15:14	69.0	72.0	74.6	68.1			
21-Mar-20	15:19	68.0	71.0	74.1	61.3			
21-Mar-20	15:24	67.2	70.2	74.1	59.8			
21-Mar-20	15:29	67.5	70.5	74.1	59.9			
21-Mar-20	15:34	67.3	70.3	73.9	61.0			
21-Mar-20	15:39	66.4	69.4	73.5	61.3			
21-Mar-20	15:44	68.8	71.8	74.7	61.9			
21-Mar-20	15:49	68.4	71.4	75.2	63.6			
21-Mar-20	15:54	70.2	73.2	76.2	68.4			
21-Mar-20	15:59	69.4	72.4	75.0	68.8			
21-Mar-20	16:04	68.4	71.4	73.5	67.4			
21-Mar-20	16:09	69.4	72.4	75.1	68.3			
21-Mar-20	16:14	70.3	73.3	74.9	69.0			
21-Mar-20	16:19	69.3	72.3	74.5	68.5			
21-Mar-20	16:24	68.9	71.9	74.9	68.3			
21-Mar-20	16:29	69.4	72.4	75.4	68.0			
21-Mar-20	16:34	69.4	72.4	75.0	68.4			
21-Mar-20	16:39	69.0	72.0	73.9	68.1			
21-Mar-20	16:44	68.4	71.4	72.9	67.7			
21-Mar-20	16:49	68.8	71.8	74.2	67.8			
21-Mar-20	16:54	67.7	70.7	72.6	68.1			
21-Mar-20	16:59	67.2	70.2	71.9	67.9			
21-Mar-20	17:04	68.5	71.5	74.1	67.3			
21-Mar-20	17:09	71.1	74.1	76.5	67.6			
21-Mar-20	17:14	70.7	73.7	76.3	67.8			
21-Mar-20	17:19	69.8	72.8	75.3	68.1			
21-Mar-20	17:24	72.2	75.2	78.2	68.2			
21-Mar-20	17:29	72.1	75.1	78.3	68.2			
21-Mar-20	17:34	70.7	73.7	76.5	67.5			
21-Mar-20	17:39	69.4	72.4	75.5	67.9			
21-Mar-20	17:44	70.7	73.7	76.0	67.6			
21-Mar-20	17:49	68.9	71.9	74.8	67.4			
21-Mar-20	17:54	70.0	73.0	76.0	67.6			
21-Mar-20	17:59	70.7	73.7	76.3	67.5			
21-Mar-20	18:04	71.3	74.3	77.5	67.9			
21-Mar-20	18:09	68.7	71.7	74.4	67.2			
21-Mar-20	18:14	68.3	71.3	74.2	67.1			
21-Mar-20	18:19	69.1	72.1	74.4	67.0			
21-Mar-20	18:24	69.6	72.6	75.0	67.0			
21-Mar-20	18:29	66.8	69.8	71.7	66.2			
21-Mar-20	18:34	67.2	70.2	72.4	66.3			
21-Mar-20	18:39	67.2	70.2	72.0	66.4			
21-Mar-20	18:44	66.4	69.4	71.0	66.6			
21-Mar-20	18:49	65.9	68.9	70.8	66.4			
21-Mar-20	18:54	67.1	70.1	72.6	66.6			
21-Mar-20	18:59	65.7	68.7	70.7	66.2			
				Mean	72.6	75.1	68.0	
				Maximum	74.2	76.7	69.4	
				Minimum	69.6	71.7	65.4	

Appendix B2

Day-time Noise Level at Location CKL1 - Flat 121 Cha Kwo Ling Village

Date	dB(A)							
	Time	L _{eq}	L _{eq} with free field correction	L ₁₀	L ₉₀	L _{eq} (30-min)	L ₁₀ (Average)	L ₉₀ (Average)
23-Mar-20	7:04	69.2	72.2	73.9	69.4	72.6	74.7	69.4
23-Mar-20	7:09	70.1	73.1	75.5	69.4			
23-Mar-20	7:14	70.1	73.1	74.9	70.0			
23-Mar-20	7:19	69.1	72.1	74.4	69.1			
23-Mar-20	7:24	69.8	72.8	75.1	69.3			
23-Mar-20	7:29	69.4	72.4	74.5	69.4			
23-Mar-20	7:34	69.8	72.8	75.1	69.4			
23-Mar-20	7:39	69.9	72.9	75.0	69.4			
23-Mar-20	7:44	69.4	72.4	74.5	70.0			
23-Mar-20	7:49	70.0	73.0	75.3	69.6			
23-Mar-20	7:54	70.1	73.1	75.2	69.3			
23-Mar-20	7:59	69.4	72.4	74.3	69.1			
23-Mar-20	8:04	70.3	73.3	76.2	69.4			
23-Mar-20	8:09	69.7	72.7	74.7	69.3			
23-Mar-20	8:14	69.1	72.1	74.0	69.0			
23-Mar-20	8:19	69.1	72.1	74.4	68.7			
23-Mar-20	8:24	68.9	71.9	73.9	69.0			
23-Mar-20	8:29	69.7	72.7	74.9	69.0			
23-Mar-20	8:34	69.1	72.1	74.7	69.0			
23-Mar-20	8:39	69.9	72.9	75.4	69.5			
23-Mar-20	8:44	69.5	72.5	74.7	69.0			
23-Mar-20	8:49	69.9	72.9	74.9	69.0			
23-Mar-20	8:54	69.8	72.8	75.8	68.4			
23-Mar-20	8:59	70.1	73.1	75.7	68.5			
23-Mar-20	9:04	70.6	73.6	76.0	68.6			
23-Mar-20	9:09	69.2	72.2	74.6	68.3			
23-Mar-20	9:14	70.4	73.4	75.7	69.1			
23-Mar-20	9:19	68.9	71.9	74.6	67.8			
23-Mar-20	9:24	69.8	72.8	75.5	68.6			
23-Mar-20	9:29	70.2	73.2	75.8	68.4			
23-Mar-20	9:34	69.0	72.0	74.6	67.5			
23-Mar-20	9:39	69.4	72.4	75.8	67.7			
23-Mar-20	9:44	68.5	71.5	74.2	66.8			
23-Mar-20	9:49	70.3	73.3	76.3	67.6			
23-Mar-20	9:54	69.7	72.7	75.9	67.3			
23-Mar-20	9:59	70.3	73.3	76.2	67.9			
23-Mar-20	10:04	68.6	71.6	74.8	67.2			
23-Mar-20	10:09	71.3	74.3	76.5	67.6			
23-Mar-20	10:14	68.2	71.2	74.6	67.0			
23-Mar-20	10:19	69.7	72.7	75.3	67.1			
23-Mar-20	10:24	69.7	72.7	76.3	66.7			
23-Mar-20	10:29	69.6	72.6	76.0	67.2			
23-Mar-20	10:34	67.2	70.2	73.0	66.3			
23-Mar-20	10:39	68.5	71.5	74.9	66.5			
23-Mar-20	10:44	67.9	70.9	74.0	66.0			
23-Mar-20	10:49	69.0	72.0	74.7	66.8			
23-Mar-20	10:54	69.0	72.0	75.2	66.5			
23-Mar-20	10:59	70.0	73.0	75.8	65.9			

Date	dB(A)							
	Time	L _{eq}	L _{eq} with free field correction	L ₁₀	L ₉₀	L _{eq} (30-min)	L ₁₀ (Average)	L ₉₀ (Average)
23-Mar-20	11:04	69.2	72.2	75.8	64.9	71.9	75.2	65.4
23-Mar-20	11:09	68.7	71.7	74.6	65.2			
23-Mar-20	11:14	69.2	72.2	74.8	67.1			
23-Mar-20	11:19	69.3	72.3	75.6	64.8			
23-Mar-20	11:24	69.0	72.0	75.5	65.5			
23-Mar-20	11:29	68.1	71.1	74.8	64.2			
23-Mar-20	11:34	69.9	72.9	76.6	65.4			
23-Mar-20	11:39	65.5	68.5	70.8	63.9			
23-Mar-20	11:44	67.0	70.0	73.7	63.7			
23-Mar-20	11:49	67.6	70.6	73.5	63.9			
23-Mar-20	11:54	66.7	69.7	72.2	63.9			
23-Mar-20	11:59	68.1	71.1	73.9	64.3			
23-Mar-20	12:04	67.4	70.4	73.3	63.7			
23-Mar-20	12:09	67.7	70.7	73.6	64.0			
23-Mar-20	12:14	67.8	70.8	74.4	64.5			
23-Mar-20	12:19	66.6	69.6	73.3	62.7			
23-Mar-20	12:24	67.2	70.2	73.2	63.5			
23-Mar-20	12:29	68.0	71.0	73.9	63.3			
23-Mar-20	12:34	67.6	70.6	74.1	63.5			
23-Mar-20	12:39	66.5	69.5	72.7	63.4			
23-Mar-20	12:44	67.2	70.2	73.3	64.0			
23-Mar-20	12:49	65.8	68.8	71.2	63.2			
23-Mar-20	12:54	66.9	69.9	72.7	65.0			
23-Mar-20	12:59	67.5	70.5	74.1	63.6			
23-Mar-20	13:04	67.8	70.8	73.5	63.7			
23-Mar-20	13:09	67.3	70.3	73.6	63.2			
23-Mar-20	13:14	66.2	69.2	72.6	63.2			
23-Mar-20	13:19	66.7	69.7	72.1	63.4			
23-Mar-20	13:24	66.0	69.0	71.8	63.6			
23-Mar-20	13:29	67.1	70.1	73.3	64.3			
23-Mar-20	13:34	67.9	70.9	74.3	65.3			
23-Mar-20	13:39	67.3	70.3	73.3	63.2			
23-Mar-20	13:44	67.5	70.5	73.4	63.9			
23-Mar-20	13:49	67.0	70.0	73.3	62.6			
23-Mar-20	13:54	66.0	69.0	72.7	62.6			
23-Mar-20	13:59	67.3	70.3	72.0	64.0			
23-Mar-20	14:04	68.2	71.2	73.0	65.3			
23-Mar-20	14:09	67.6	70.6	73.6	65.3			
23-Mar-20	14:14	69.0	72.0	75.4	66.0			
23-Mar-20	14:19	67.2	70.2	73.9	63.1			
23-Mar-20	14:24	70.0	73.0	75.7	69.1			
23-Mar-20	14:29	68.6	71.6	74.0	68.1			
23-Mar-20	14:34	70.1	73.1	75.9	68.3			
23-Mar-20	14:39	69.6	72.6	75.0	68.8			
23-Mar-20	14:44	68.3	71.3	74.1	67.8			
23-Mar-20	14:49	69.1	72.1	75.1	68.0			
23-Mar-20	14:54	68.2	71.2	72.9	68.3			
23-Mar-20	14:59	69.3	72.3	74.8	68.2			

Appendix B2

Day-time Noise Level at Location CKL1 - Flat 121 Cha Kwo Ling Village

Date	dB(A)							
	Time	L _{eq}	L _{eq} with free field correction	L ₁₀	L ₉₀	L _{eq} (30-min)	L ₁₀ (Average)	L ₉₀ (Average)
23-Mar-20	15:04	68.7	71.7	74.1	68.1	71.5	74.0	68.1
23-Mar-20	15:09	68.7	71.7	74.4	68.6			
23-Mar-20	15:14	68.8	71.8	74.3	68.1			
23-Mar-20	15:19	68.2	71.2	73.7	68.2			
23-Mar-20	15:24	68.4	71.4	73.9	67.7			
23-Mar-20	15:29	68.4	71.4	73.8	67.8			
23-Mar-20	15:34	68.2	71.2	73.3	68.2	71.3	73.5	67.9
23-Mar-20	15:39	68.2	71.2	73.6	67.8			
23-Mar-20	15:44	68.5	71.5	73.9	67.8			
23-Mar-20	15:49	67.7	70.7	73.1	67.7			
23-Mar-20	15:54	67.7	70.7	72.8	67.8			
23-Mar-20	15:59	69.7	72.7	74.1	67.5			
23-Mar-20	16:04	69.5	72.5	74.8	68.1	71.2	73.4	68.0
23-Mar-20	16:09	67.6	70.6	72.9	67.8			
23-Mar-20	16:14	68.2	71.2	73.4	67.6			
23-Mar-20	16:19	67.3	70.3	71.7	68.1			
23-Mar-20	16:24	68.2	71.2	73.5	67.8			
23-Mar-20	16:29	68.3	71.3	73.6	68.2			
23-Mar-20	16:34	67.4	70.4	72.0	68.0	72.7	74.4	68.0
23-Mar-20	16:39	69.4	72.4	75.2	67.7			
23-Mar-20	16:44	68.1	71.1	73.2	68.1			
23-Mar-20	16:49	68.4	71.4	73.5	68.1			
23-Mar-20	16:54	69.9	72.9	75.9	68.1			
23-Mar-20	16:59	72.7	75.7	75.5	67.7			
23-Mar-20	17:04	69.8	72.8	75.9	67.9	73.1	75.3	65.6
23-Mar-20	17:09	72.8	75.8	76.5	68.0			
23-Mar-20	17:14	72.4	75.4	76.6	67.5			
23-Mar-20	17:19	68.7	71.7	74.9	61.9			
23-Mar-20	17:24	67.1	70.1	74.1	60.3			
23-Mar-20	17:29	65.8	68.8	72.7	58.8			
23-Mar-20	17:34	67.1	70.1	74.3	59.7	69.7	73.6	59.4
23-Mar-20	17:39	64.6	67.6	71.4	59.3			
23-Mar-20	17:44	67.7	70.7	74.7	59.6			
23-Mar-20	17:49	68.2	71.2	75.4	59.5			
23-Mar-20	17:54	66.3	69.3	72.7	59.0			
23-Mar-20	17:59	65.5	68.5	71.7	59.2			
23-Mar-20	18:04	65.1	68.1	72.0	58.1	67.2	70.6	57.6
23-Mar-20	18:09	64.6	67.6	70.7	58.4			
23-Mar-20	18:14	62.3	65.3	68.8	56.1			
23-Mar-20	18:19	65.5	68.5	72.0	57.9			
23-Mar-20	18:24	63.9	66.9	70.1	56.5			
23-Mar-20	18:29	62.8	65.8	69.0	58.0			
23-Mar-20	18:34	64.5	67.5	71.9	58.0	67.2	70.9	57.1
23-Mar-20	18:39	63.0	66.0	70.6	53.2			
23-Mar-20	18:44	62.4	65.4	69.4	54.7			
23-Mar-20	18:49	64.8	67.8	71.5	58.6			
23-Mar-20	18:54	64.9	67.9	71.1	59.2			
23-Mar-20	18:59	65.0	68.0	70.6	56.1			
				Mean	71.6	74.2	66.7	
				Maximum	73.1	75.6	69.5	
				Minimum	67.2	70.6	57.1	

	L _{eq}	L ₁₀	L ₉₀
Mean	72.4	75.0	67.3
Maximum	78.1	78.5	72.1
Minimum	67.2	70.6	56.7

Appendix B2

Day-time Noise Level at Location CKL2 - Flat 103 Cha Kwo Ling Village

Date	dB(A)							
	Time	L _{eq}	L _{eq} with free field correction	L ₁₀	L ₉₀	L _{eq} (30-min)	L ₁₀ (Average)	L ₉₀ (Average)
10-Mar-20	7:04	66.4	69.4	74.0	56.3	70.1	74.0	58.9
10-Mar-20	7:09	68.0	71.0	74.9	58.0			
10-Mar-20	7:14	65.8	68.8	72.9	56.0			
10-Mar-20	7:19	66.3	69.3	73.7	53.2			
10-Mar-20	7:24	67.3	70.3	74.4	61.2			
10-Mar-20	7:29	68.1	71.1	74.1	62.2			
10-Mar-20	7:34	68.7	71.7	75.1	58.5	71.1	74.7	59.9
10-Mar-20	7:39	67.4	70.4	74.6	58.1			
10-Mar-20	7:44	67.9	70.9	74.6	58.0			
10-Mar-20	7:49	68.9	71.9	74.9	61.7			
10-Mar-20	7:54	67.5	70.5	74.4	59.3			
10-Mar-20	7:59	68.2	71.2	74.7	62.0			
10-Mar-20	8:04	68.9	71.9	75.1	61.8	71.2	74.7	62.9
10-Mar-20	8:09	67.7	70.7	74.6	61.4			
10-Mar-20	8:14	69.1	72.1	75.6	64.3			
10-Mar-20	8:19	67.2	70.2	73.9	62.6			
10-Mar-20	8:24	68.5	71.5	74.7	63.5			
10-Mar-20	8:29	67.7	70.7	74.1	63.0			
10-Mar-20	8:34	68.2	71.2	74.6	64.5	74.2	75.5	63.1
10-Mar-20	8:39	69.0	72.0	75.1	62.9			
10-Mar-20	8:44	68.9	71.9	75.9	61.9			
10-Mar-20	8:49	72.0	75.0	76.7	64.7			
10-Mar-20	8:54	70.0	73.0	74.9	62.1			
10-Mar-20	8:59	74.8	77.8	75.2	61.4			
10-Mar-20	9:04	70.3	73.3	76.0	65.5	72.4	75.3	66.1
10-Mar-20	9:09	69.7	72.7	76.1	66.1			
10-Mar-20	9:14	69.5	72.5	74.8	66.6			
10-Mar-20	9:19	69.4	72.4	75.1	65.8			
10-Mar-20	9:24	68.8	71.8	75.0	66.7			
10-Mar-20	9:29	68.5	71.5	74.6	65.5			
10-Mar-20	9:34	67.9	70.9	73.9	66.6	72.6	75.6	67.8
10-Mar-20	9:39	68.9	71.9	74.6	66.8			
10-Mar-20	9:44	70.4	73.4	76.7	68.4			
10-Mar-20	9:49	69.8	72.8	75.6	68.9			
10-Mar-20	9:54	69.5	72.5	75.0	68.2			
10-Mar-20	9:59	70.6	73.6	76.9	67.4			
10-Mar-20	10:04	68.9	71.9	74.9	67.2	72.5	75.6	66.9
10-Mar-20	10:09	70.4	73.4	76.3	67.1			
10-Mar-20	10:14	69.2	72.2	75.2	65.7			
10-Mar-20	10:19	68.9	71.9	74.8	66.4			
10-Mar-20	10:24	70.2	73.2	76.4	67.2			
10-Mar-20	10:29	69.4	72.4	75.7	67.4			
10-Mar-20	10:34	70.9	73.9	77.3	68.1	73.2	76.1	68.3
10-Mar-20	10:39	69.8	72.8	75.8	66.9			
10-Mar-20	10:44	70.5	73.5	76.3	68.9			
10-Mar-20	10:49	69.8	72.8	75.7	68.4			
10-Mar-20	10:54	69.9	72.9	75.6	68.7			
10-Mar-20	10:59	70.0	73.0	75.5	68.8			

Date	dB(A)							
	Time	L _{eq}	L _{eq} with free field correction	L ₁₀	L ₉₀	L _{eq} (30-min)	L ₁₀ (Average)	L ₉₀ (Average)
10-Mar-20	11:04	70.3	73.3	76.7	66.0	73.2	76.3	67.1
10-Mar-20	11:09	70.7	73.7	76.6	67.9			
10-Mar-20	11:14	70.1	73.1	76.6	66.3			
10-Mar-20	11:19	71.2	74.2	77.3	67.5			
10-Mar-20	11:24	69.5	72.5	75.2	68.1			
10-Mar-20	11:29	68.9	71.9	74.9	66.6			
10-Mar-20	11:34	69.6	72.6	75.5	67.0	73.2	76.0	68.5
10-Mar-20	11:39	70.4	73.4	76.0	67.9			
10-Mar-20	11:44	70.3	73.3	75.7	68.2			
10-Mar-20	11:49	70.1	73.1	76.4	68.6			
10-Mar-20	11:54	70.4	73.4	76.4	69.3			
10-Mar-20	11:59	70.1	73.1	75.7	69.7			
10-Mar-20	12:04	69.8	72.8	75.7	68.8	73.2	75.9	69.0
10-Mar-20	12:09	70.8	73.8	76.8	68.3			
10-Mar-20	12:14	70.1	73.1	75.5	70.1			
10-Mar-20	12:19	70.5	73.5	76.2	68.9			
10-Mar-20	12:24	70.0	73.0	75.8	68.4			
10-Mar-20	12:29	69.7	72.7	75.1	69.0			
10-Mar-20	12:34	69.0	72.0	75.0	67.4	72.3	75.0	67.1
10-Mar-20	12:39	68.9	71.9	74.8	67.0			
10-Mar-20	12:44	69.1	72.1	74.7	66.5			
10-Mar-20	12:49	70.5	73.5	75.6	67.8			
10-Mar-20	12:54	69.2	72.2	74.8	66.9			
10-Mar-20	12:59	69.0	72.0	75.0	67.0			
10-Mar-20	13:04	68.2	71.2	74.0	66.6	72.3	75.1	67.8
10-Mar-20	13:09	69.6	72.6	75.7	67.2			
10-Mar-20	13:14	69.7	72.7	75.5	67.9			
10-Mar-20	13:19	70.0	73.0	75.3	69.0			
10-Mar-20	13:24	69.7	72.7	75.3	68.5			
10-Mar-20	13:29	68.4	71.4	74.3	67.3			
10-Mar-20	13:34	68.5	71.5	73.8	68.0	71.8	74.6	67.7
10-Mar-20	13:39	68.3	71.3	74.2	67.2			
10-Mar-20	13:44	68.9	71.9	74.7	67.5			
10-Mar-20	13:49	69.0	72.0	74.9	67.7			
10-Mar-20	13:54	69.7	72.7	75.8	68.1			
10-Mar-20	13:59	68.4	71.4	73.8	67.8			
10-Mar-20	14:04	67.9	70.9	73.8	66.4	71.5	74.6	66.3
10-Mar-20	14:09	68.2	71.2	73.9	66.3			
10-Mar-20	14:14	67.3	70.3	73.8	64.3			
10-Mar-20	14:19	68.6	71.6	74.8	65.8			
10-Mar-20	14:24	70.0	73.0	76.2	67.2			
10-Mar-20	14:29	68.6	71.6	74.7	67.0			
10-Mar-20	14:34	67.7	70.7	73.5	66.4	71.6	74.6	66.7
10-Mar-20	14:39	68.6	71.6	74.7	66.0			
10-Mar-20	14:44	67.6	70.6	73.5	65.9			
10-Mar-20	14:49	68.0	71.0	73.6	67.0			
10-Mar-20	14:54	69.5	72.5	75.8	66.9			
10-Mar-20	14:59	69.5	72.5	75.7	67.6			

Appendix B2

Day-time Noise Level at Location CKL2 - Flat 103 Cha Kwo Ling Village

Date	dB(A)							
	Time	L _{eq}	L _{eq} with free field correction	L ₁₀	L ₉₀	L _{eq} (30-min)	L ₁₀ (Average)	L ₉₀ (Average)
10-Mar-20	15:04	70.5	73.5	76.3	67.9	72.7	75.5	66.2
10-Mar-20	15:09	69.3	72.3	74.9	66.4			
10-Mar-20	15:14	69.2	72.2	75.7	65.8			
10-Mar-20	15:19	67.7	70.7	73.9	65.3			
10-Mar-20	15:24	70.3	73.3	76.2	64.8			
10-Mar-20	15:29	70.3	73.3	75.7	66.4			
10-Mar-20	15:34	68.7	71.7	74.7	66.7			
10-Mar-20	15:39	68.0	71.0	74.1	66.1			
10-Mar-20	15:44	68.9	71.9	74.3	67.4			
10-Mar-20	15:49	68.9	71.9	74.0	67.5			
10-Mar-20	15:54	68.2	71.2	74.4	67.0			
10-Mar-20	15:59	69.3	72.3	75.5	66.3			
10-Mar-20	16:04	67.1	70.1	73.3	65.2			
10-Mar-20	16:09	67.2	70.2	73.5	64.8			
10-Mar-20	16:14	68.3	71.3	74.7	65.2			
10-Mar-20	16:19	67.8	70.8	73.9	65.4			
10-Mar-20	16:24	67.0	70.0	72.9	66.3			
10-Mar-20	16:29	67.2	70.2	72.7	66.4			
10-Mar-20	16:34	67.2	70.2	73.2	64.4			
10-Mar-20	16:39	66.5	69.5	72.5	65.1			
10-Mar-20	16:44	66.9	69.9	73.1	65.1			
10-Mar-20	16:49	68.1	71.1	74.1	64.6			
10-Mar-20	16:54	67.4	70.4	73.7	64.3			
10-Mar-20	16:59	67.1	70.1	72.9	64.4			
10-Mar-20	17:04	66.7	69.7	73.7	63.5			
10-Mar-20	17:09	67.7	70.7	73.8	63.9			
10-Mar-20	17:14	68.1	71.1	73.7	64.5			
10-Mar-20	17:19	68.3	71.3	74.2	65.8			
10-Mar-20	17:24	67.4	70.4	74.1	64.7			
10-Mar-20	17:29	67.4	70.4	73.3	64.1			
10-Mar-20	17:34	67.7	70.7	73.6	64.3			
10-Mar-20	17:39	67.9	70.9	73.8	64.0			
10-Mar-20	17:44	66.1	69.1	72.4	63.6			
10-Mar-20	17:49	66.9	69.9	73.5	64.0			
10-Mar-20	17:54	66.6	69.6	72.3	64.1			
10-Mar-20	17:59	66.3	69.3	72.7	63.7			
10-Mar-20	18:04	67.0	70.0	72.6	63.8			
10-Mar-20	18:09	65.9	68.9	71.8	64.0			
10-Mar-20	18:14	66.8	69.8	72.9	64.4			
10-Mar-20	18:19	67.6	70.6	73.8	64.0			
10-Mar-20	18:24	66.0	69.0	72.0	64.1			
10-Mar-20	18:29	66.8	69.8	73.6	64.0			
10-Mar-20	18:34	65.9	68.9	72.4	64.1			
10-Mar-20	18:39	66.3	69.3	71.6	64.5			
10-Mar-20	18:44	65.4	68.4	71.5	65.0			
10-Mar-20	18:49	65.4	68.4	71.2	64.2			
10-Mar-20	18:54	65.7	68.7	71.5	64.3			
10-Mar-20	18:59	68.6	71.6	73.6	64.2			
				Mean	71.9	74.8	66.2	
				Maximum	74.2	76.3	69.0	
				Minimum	69.4	72.0	58.9	

Appendix B2

Day-time Noise Level at Location CKL2 - Flat 103 Cha Kwo Ling Village

Date	dB(A)							
	Time	L _{eq}	L _{eq} with free field correction	L ₁₀	L ₉₀	L _{eq} (30-min)	L ₁₀ (Average)	L ₉₀ (Average)
11-Mar-20	7:04	69.3	72.3	75.5	66.7	72.0	75.2	67.1
11-Mar-20	7:09	67.6	70.6	73.9	67.0			
11-Mar-20	7:14	69.1	72.1	75.5	67.4			
11-Mar-20	7:19	68.2	71.2	74.1	67.0			
11-Mar-20	7:24	69.4	72.4	75.8	67.2			
11-Mar-20	7:29	69.9	72.9	76.2	67.2			
11-Mar-20	7:34	69.6	72.6	75.9	67.2	72.7	75.8	67.3
11-Mar-20	7:39	69.3	72.3	75.3	67.2			
11-Mar-20	7:44	70.1	73.1	76.6	67.4			
11-Mar-20	7:49	69.9	72.9	76.0	67.3			
11-Mar-20	7:54	68.8	71.8	74.9	67.2			
11-Mar-20	7:59	70.1	73.1	76.1	67.7			
11-Mar-20	8:04	69.6	72.6	76.0	67.5	72.4	75.3	67.7
11-Mar-20	8:09	69.9	72.9	76.1	67.7			
11-Mar-20	8:14	68.3	71.3	74.1	67.3			
11-Mar-20	8:19	68.4	71.4	74.1	67.5			
11-Mar-20	8:24	69.7	72.7	75.4	68.1			
11-Mar-20	8:29	69.9	72.9	75.8	68.3			
11-Mar-20	8:34	69.9	72.9	75.9	67.6	73.2	76.0	68.1
11-Mar-20	8:39	71.0	74.0	76.5	68.5			
11-Mar-20	8:44	70.1	73.1	76.3	67.9			
11-Mar-20	8:49	70.1	73.1	75.6	68.2			
11-Mar-20	8:54	69.6	72.6	75.6	67.8			
11-Mar-20	8:59	70.3	73.3	75.9	68.5			
11-Mar-20	9:04	69.2	72.2	75.3	64.1	73.1	76.1	65.9
11-Mar-20	9:09	70.9	73.9	75.8	63.4			
11-Mar-20	9:14	70.3	73.3	75.6	70.1			
11-Mar-20	9:19	70.4	73.4	77.0	65.1			
11-Mar-20	9:24	70.4	73.4	76.9	64.2			
11-Mar-20	9:29	68.9	71.9	75.5	64.1			
11-Mar-20	9:34	69.7	72.7	76.0	65.5	72.5	75.7	65.5
11-Mar-20	9:39	69.9	72.9	75.7	66.1			
11-Mar-20	9:44	69.1	72.1	75.5	64.6			
11-Mar-20	9:49	69.8	72.8	75.5	66.3			
11-Mar-20	9:54	68.7	71.7	74.9	65.7			
11-Mar-20	9:59	69.4	72.4	76.3	64.3			
11-Mar-20	10:04	68.2	71.2	74.8	63.9	72.9	76.3	65.5
11-Mar-20	10:09	68.5	71.5	74.6	64.3			
11-Mar-20	10:14	69.9	72.9	76.0	65.8			
11-Mar-20	10:19	70.3	73.3	76.8	66.1			
11-Mar-20	10:24	71.2	74.2	77.8	66.6			
11-Mar-20	10:29	70.4	73.4	77.1	65.5			
11-Mar-20	10:34	69.0	72.0	75.3	66.9	72.1	75.2	66.6
11-Mar-20	10:39	70.6	73.6	76.4	68.6			
11-Mar-20	10:44	70.3	73.3	75.8	68.0			
11-Mar-20	10:49	67.5	70.5	73.7	63.7			
11-Mar-20	10:54	68.2	71.2	74.9	63.8			
11-Mar-20	10:59	68.4	71.4	74.4	66.0			

Date	dB(A)							
	Time	L _{eq}	L _{eq} with free field correction	L ₁₀	L ₉₀	L _{eq} (30-min)	L ₁₀ (Average)	L ₉₀ (Average)
11-Mar-20	11:04	68.1	71.1	74.6	64.9	71.7	74.7	65.5
11-Mar-20	11:09	68.4	71.4	74.5	65.1			
11-Mar-20	11:14	68.4	71.4	74.3	66.2			
11-Mar-20	11:19	68.8	71.8	74.8	65.1			
11-Mar-20	11:24	68.2	71.2	74.4	64.4			
11-Mar-20	11:29	70.1	73.1	75.5	66.6			
11-Mar-20	11:34	67.7	70.7	73.8	65.0	71.0	74.2	65.1
11-Mar-20	11:39	67.8	70.8	74.0	65.2			
11-Mar-20	11:44	68.1	71.1	74.6	64.5			
11-Mar-20	11:49	68.8	71.8	74.9	65.3			
11-Mar-20	11:54	67.9	70.9	73.9	65.6			
11-Mar-20	11:59	67.4	70.4	73.6	65.1			
11-Mar-20	12:04	68.3	71.3	74.7	65.4	70.6	74.0	64.4
11-Mar-20	12:09	68.5	71.5	75.3	63.3			
11-Mar-20	12:14	67.5	70.5	73.5	64.2			
11-Mar-20	12:19	66.8	69.8	72.7	64.7			
11-Mar-20	12:24	67.0	70.0	73.3	64.2			
11-Mar-20	12:29	67.3	70.3	73.9	64.2			
11-Mar-20	12:34	66.1	69.1	72.3	63.6	69.6	73.0	63.4
11-Mar-20	12:39	67.3	70.3	74.0	64.0			
11-Mar-20	12:44	66.2	69.2	71.9	62.9			
11-Mar-20	12:49	66.9	69.9	73.5	62.8			
11-Mar-20	12:54	65.9	68.9	72.4	62.6			
11-Mar-20	12:59	67.1	70.1	73.7	64.0			
11-Mar-20	13:04	67.4	70.4	73.3	65.0	70.4	73.7	64.3
11-Mar-20	13:09	67.3	70.3	73.8	64.0			
11-Mar-20	13:14	67.0	70.0	73.2	64.7			
11-Mar-20	13:19	67.6	70.6	73.8	64.4			
11-Mar-20	13:24	68.1	71.1	74.7	64.3			
11-Mar-20	13:29	66.6	69.6	73.2	63.2			
11-Mar-20	13:34	67.2	70.2	72.8	63.4	70.2	73.4	63.6
11-Mar-20	13:39	67.2	70.2	73.7	63.8			
11-Mar-20	13:44	67.3	70.3	73.3	64.6			
11-Mar-20	13:49	66.7	69.7	73.5	63.1			
11-Mar-20	13:54	67.6	70.6	73.4	62.7			
11-Mar-20	13:59	67.2	70.2	73.4	63.9			
11-Mar-20	14:04	66.5	69.5	72.3	63.4	70.2	73.3	63.6
11-Mar-20	14:09	66.4	69.4	72.8	63.5			
11-Mar-20	14:14	67.5	70.5	73.9	63.8			
11-Mar-20	14:19	68.7	71.7	74.6	63.7			
11-Mar-20	14:24	66.9	69.9	73.0	62.6			
11-Mar-20	14:29	66.8	69.8	72.6	64.4			
11-Mar-20	14:34	66.7	69.7	72.7	63.2	70.2	73.6	63.7
11-Mar-20	14:39	66.8	69.8	73.2	63.1			
11-Mar-20	14:44	69.0	72.0	75.9	64.3			
11-Mar-20	14:49	66.3	69.3	72.0	64.6			
11-Mar-20	14:54	66.8	69.8	73.0	63.2			
11-Mar-20	14:59	67.3	70.3	73.7	63.5			

Appendix B2

Day-time Noise Level at Location CKL2 - Flat 103 Cha Kwo Ling Village

Date	dB(A)								
	Time	L _{eq}	L _{eq} with free field correction	L ₁₀	L ₉₀	L _{eq} (30-min)	L ₁₀ (Average)	L ₉₀ (Average)	
11-Mar-20	15:04	67.8	70.8	73.7	64.7	70.3	73.5	64.1	
11-Mar-20	15:09	67.3	70.3	73.5	63.5				
11-Mar-20	15:14	67.5	70.5	74.2	62.9				
11-Mar-20	15:19	67.1	70.1	73.2	63.7				
11-Mar-20	15:24	67.6	70.6	73.9	65.1				
11-Mar-20	15:29	66.5	69.5	72.6	64.4				
11-Mar-20	15:34	66.9	69.9	72.7	64.8				
11-Mar-20	15:39	71.6	74.6	74.5	66.4	71.4	73.3	65.2	
11-Mar-20	15:44	67.0	70.0	73.0	65.5				
11-Mar-20	15:49	68.2	71.2	73.9	64.4				
11-Mar-20	15:54	67.4	70.4	72.4	65.0				
11-Mar-20	15:59	66.6	69.6	72.8	65.0				
11-Mar-20	16:04	66.6	69.6	71.8	64.5				
11-Mar-20	16:09	78.0	81.0	72.9	64.3	74.5	72.7	63.2	
11-Mar-20	16:14	67.1	70.1	73.3	62.2				
11-Mar-20	16:19	66.6	69.6	72.6	64.7				
11-Mar-20	16:24	64.6	67.6	71.5	60.2				
11-Mar-20	16:29	67.2	70.2	73.9	60.9				
11-Mar-20	16:34	66.7	69.7	73.1	61.5				
11-Mar-20	16:39	65.3	68.3	71.9	60.9	69.5	72.9	62.8	
11-Mar-20	16:44	66.5	69.5	72.4	63.3				
11-Mar-20	16:49	67.1	70.1	73.2	65.6				
11-Mar-20	16:54	67.6	70.6	74.2	63.0				
11-Mar-20	16:59	65.6	68.6	72.0	60.3				
11-Mar-20	17:04	65.9	68.9	72.7	60.7				
11-Mar-20	17:09	65.7	68.7	72.2	59.6	68.8	72.2	59.2	
11-Mar-20	17:14	64.7	67.7	71.8	57.5				
11-Mar-20	17:19	65.2	68.2	71.5	59.8				
11-Mar-20	17:24	67.3	70.3	72.3	58.8				
11-Mar-20	17:29	65.3	68.3	72.5	58.0				
11-Mar-20	17:34	63.8	66.8	70.5	59.0				
11-Mar-20	17:39	64.5	67.5	71.3	58.6	67.5	71.1	59.5	
11-Mar-20	17:44	64.8	67.8	71.6	59.7				
11-Mar-20	17:49	64.4	67.4	71.0	59.5				
11-Mar-20	17:54	65.0	68.0	71.4	59.4				
11-Mar-20	17:59	64.1	67.1	70.4	60.5				
11-Mar-20	18:04	63.8	66.8	70.7	58.6				
11-Mar-20	18:09	64.3	67.3	70.7	59.4	66.9	70.5	59.6	
11-Mar-20	18:14	64.0	67.0	70.4	60.4				
11-Mar-20	18:19	62.8	65.8	69.9	57.3				
11-Mar-20	18:24	63.6	66.6	70.2	59.6				
11-Mar-20	18:29	64.5	67.5	70.9	61.2				
11-Mar-20	18:34	64.2	67.2	70.8	59.3				
11-Mar-20	18:39	63.7	66.7	70.2	59.6	66.4	69.7	59.6	
11-Mar-20	18:44	62.0	65.0	68.3	60.0				
11-Mar-20	18:49	63.2	66.2	68.9	59.6				
11-Mar-20	18:54	63.4	66.4	69.8	59.8				
11-Mar-20	18:59	63.4	66.4	69.8	59.3				
									Mean
						Maximum	74.5	76.3	68.1
						Minimum	66.4	69.7	59.2

Appendix B2

Day-time Noise Level at Location CKL2 - Flat 103 Cha Kwo Ling Village

Date	dB(A)							
	Time	L _{eq}	L _{eq} with free field correction	L ₁₀	L ₉₀	L _{eq} (30-min)	L ₁₀ (Average)	L ₉₀ (Average)
12-Mar-20	7:04	64.1	67.1	70.4	60.1	68.7	72.8	58.6
12-Mar-20	7:09	65.6	68.6	73.3	55.6			
12-Mar-20	7:14	66.3	69.3	73.5	58.8			
12-Mar-20	7:19	66.2	69.2	73.2	58.0			
12-Mar-20	7:24	66.4	69.4	73.0	60.0			
12-Mar-20	7:29	65.5	68.5	72.5	57.9			
12-Mar-20	7:34	68.1	71.1	75.2	59.7	70.0	73.8	60.1
12-Mar-20	7:39	66.4	69.4	73.6	58.5			
12-Mar-20	7:44	65.6	68.6	72.2	60.2			
12-Mar-20	7:49	66.5	69.5	72.8	61.1			
12-Mar-20	7:54	67.6	70.6	74.4	59.9			
12-Mar-20	7:59	67.3	70.3	73.9	60.5			
12-Mar-20	8:04	67.7	70.7	74.5	62.5	70.4	74.2	60.9
12-Mar-20	8:09	67.7	70.7	74.1	62.6			
12-Mar-20	8:14	65.5	68.5	72.5	58.7			
12-Mar-20	8:19	68.0	71.0	74.9	59.2			
12-Mar-20	8:24	68.3	71.3	75.1	61.2			
12-Mar-20	8:29	66.5	69.5	73.3	59.9			
12-Mar-20	8:34	68.3	71.3	74.7	62.0	71.6	74.9	63.2
12-Mar-20	8:39	69.8	72.8	75.2	64.8			
12-Mar-20	8:44	68.4	71.4	75.2	63.9			
12-Mar-20	8:49	68.4	71.4	74.7	63.0			
12-Mar-20	8:54	68.0	71.0	74.5	62.3			
12-Mar-20	8:59	68.2	71.2	74.8	62.7			
12-Mar-20	9:04	66.6	69.6	73.4	61.2	70.8	74.0	61.0
12-Mar-20	9:09	67.8	70.8	74.3	62.1			
12-Mar-20	9:14	68.8	71.8	73.8	60.2			
12-Mar-20	9:19	68.9	71.9	75.1	58.9			
12-Mar-20	9:24	67.4	70.4	73.7	61.7			
12-Mar-20	9:29	66.5	69.5	73.2	61.3			
12-Mar-20	9:34	66.9	69.9	73.8	60.4	70.3	73.8	60.0
12-Mar-20	9:39	67.3	70.3	73.5	60.4			
12-Mar-20	9:44	66.8	69.8	73.4	59.6			
12-Mar-20	9:49	66.3	69.3	73.0	58.7			
12-Mar-20	9:54	68.3	71.3	74.9	61.0			
12-Mar-20	9:59	67.8	70.8	74.0	59.8			
12-Mar-20	10:04	69.8	72.8	75.8	67.6	72.0	75.5	64.6
12-Mar-20	10:09	68.9	71.9	75.2	63.9			
12-Mar-20	10:14	69.1	72.1	75.8	65.0			
12-Mar-20	10:19	68.8	71.8	75.8	63.4			
12-Mar-20	10:24	68.2	71.2	74.9	61.6			
12-Mar-20	10:29	69.1	72.1	75.6	63.4			
12-Mar-20	10:34	69.1	72.1	75.8	59.4	72.0	75.2	61.0
12-Mar-20	10:39	69.3	72.3	75.6	62.5			
12-Mar-20	10:44	66.8	69.8	73.6	59.7			
12-Mar-20	10:49	69.3	72.3	75.3	58.8			
12-Mar-20	10:54	69.4	72.4	75.1	62.3			
12-Mar-20	10:59	69.4	72.4	75.7	61.8			

Date	dB(A)							
	Time	L _{eq}	L _{eq} with free field correction	L ₁₀	L ₉₀	L _{eq} (30-min)	L ₁₀ (Average)	L ₉₀ (Average)
12-Mar-20	11:04	68.3	71.3	74.6	61.8	70.8	74.3	61.8
12-Mar-20	11:09	68.8	71.8	75.5	61.6			
12-Mar-20	11:14	66.6	69.6	73.2	60.4			
12-Mar-20	11:19	69.5	72.5	76.1	64.3			
12-Mar-20	11:24	66.3	69.3	72.8	60.6			
12-Mar-20	11:29	66.1	69.1	72.6	60.7			
12-Mar-20	11:34	67.8	70.8	74.7	62.0	70.2	73.7	61.4
12-Mar-20	11:39	66.9	69.9	73.6	61.2			
12-Mar-20	11:44	67.5	70.5	74.1	61.6			
12-Mar-20	11:49	67.4	70.4	73.3	60.0			
12-Mar-20	11:54	64.9	67.9	71.4	60.8			
12-Mar-20	11:59	68.0	71.0	74.6	62.3			
12-Mar-20	12:04	67.2	70.2	73.6	62.2	70.8	74.0	62.7
12-Mar-20	12:09	66.7	69.7	73.1	62.5			
12-Mar-20	12:14	68.4	71.4	74.3	64.6			
12-Mar-20	12:19	68.3	71.3	74.7	63.9			
12-Mar-20	12:24	68.8	71.8	75.0	60.9			
12-Mar-20	12:29	66.6	69.6	73.2	60.9			
12-Mar-20	12:34	67.0	70.0	73.8	61.6	70.4	74.1	61.3
12-Mar-20	12:39	67.8	70.8	74.6	60.1			
12-Mar-20	12:44	67.1	70.1	73.4	59.5			
12-Mar-20	12:49	67.8	70.8	74.5	61.7			
12-Mar-20	12:54	67.6	70.6	74.3	62.0			
12-Mar-20	12:59	67.3	70.3	73.7	62.0			
12-Mar-20	13:04	67.8	70.8	74.6	60.6	70.7	74.4	61.5
12-Mar-20	13:09	66.0	69.0	72.4	61.5			
12-Mar-20	13:14	68.4	71.4	75.6	61.1			
12-Mar-20	13:19	67.8	70.8	74.0	63.2			
12-Mar-20	13:24	68.8	71.8	75.4	61.0			
12-Mar-20	13:29	66.6	69.6	73.4	61.0			
12-Mar-20	13:34	66.4	69.4	72.6	60.8	70.3	73.6	62.1
12-Mar-20	13:39	68.5	71.5	74.2	64.0			
12-Mar-20	13:44	67.6	70.6	73.9	63.2			
12-Mar-20	13:49	66.8	69.8	73.6	62.2			
12-Mar-20	13:54	67.8	70.8	74.3	60.3			
12-Mar-20	13:59	66.4	69.4	72.9	60.9			
12-Mar-20	14:04	68.9	71.9	74.7	61.4	71.1	74.4	60.9
12-Mar-20	14:09	69.1	72.1	74.7	62.3			
12-Mar-20	14:14	67.3	70.3	73.9	60.7			
12-Mar-20	14:19	68.4	71.4	75.0	61.0			
12-Mar-20	14:24	67.9	70.9	74.4	59.7			
12-Mar-20	14:29	66.5	69.5	73.2	59.6			
12-Mar-20	14:34	67.0	70.0	73.7	60.8	70.6	74.3	61.0
12-Mar-20	14:39	68.6	71.6	74.8	62.4			
12-Mar-20	14:44	67.4	70.4	73.6	60.4			
12-Mar-20	14:49	65.6	68.6	72.3	59.6			
12-Mar-20	14:54	68.7	71.7	75.5	61.2			
12-Mar-20	14:59	67.8	70.8	74.9	60.8			

Appendix B2

Day-time Noise Level at Location CKL2 - Flat 103 Cha Kwo Ling Village

Date	dB(A)							
	Time	L _{eq}	L _{eq} with free field correction	L ₁₀	L ₉₀	L _{eq} (30-min)	L ₁₀ (Average)	L ₉₀ (Average)
12-Mar-20	15:04	67.1	70.1	73.7	61.2	70.9	74.4	60.9
12-Mar-20	15:09	68.5	71.5	74.8	62.0			
12-Mar-20	15:14	68.1	71.1	74.6	62.1			
12-Mar-20	15:19	67.6	70.6	74.6	58.6			
12-Mar-20	15:24	67.7	70.7	73.9	60.1			
12-Mar-20	15:29	68.3	71.3	74.6	60.6			
12-Mar-20	15:34	67.5	70.5	74.2	63.6	70.2	73.7	62.4
12-Mar-20	15:39	68.8	71.8	75.2	63.1			
12-Mar-20	15:44	67.4	70.4	73.9	64.1			
12-Mar-20	15:49	64.8	67.8	71.0	61.9			
12-Mar-20	15:54	66.0	69.0	72.8	60.1			
12-Mar-20	15:59	67.8	70.8	74.0	59.6			
12-Mar-20	16:04	65.7	68.7	72.9	59.0	70.1	73.9	60.4
12-Mar-20	16:09	67.7	70.7	74.6	59.1			
12-Mar-20	16:14	67.2	70.2	73.8	59.5			
12-Mar-20	16:19	67.5	70.5	73.3	63.0			
12-Mar-20	16:24	67.2	70.2	73.9	60.8			
12-Mar-20	16:29	67.2	70.2	74.4	59.3			
12-Mar-20	16:34	67.6	70.6	74.0	60.8	70.8	74.3	62.3
12-Mar-20	16:39	66.2	69.2	72.5	63.6			
12-Mar-20	16:44	68.3	71.3	74.2	64.4			
12-Mar-20	16:49	68.3	71.3	75.3	60.2			
12-Mar-20	16:54	67.6	70.6	74.5	61.3			
12-Mar-20	16:59	68.4	71.4	74.6	62.2			
12-Mar-20	17:04	68.8	71.8	74.6	62.0	70.8	73.9	61.5
12-Mar-20	17:09	66.6	69.6	73.4	60.1			
12-Mar-20	17:14	67.9	70.9	74.3	62.4			
12-Mar-20	17:19	69.0	72.0	73.7	61.4			
12-Mar-20	17:24	67.3	70.3	74.0	61.6			
12-Mar-20	17:29	66.5	69.5	73.2	61.0			
12-Mar-20	17:34	66.9	69.9	73.5	60.2	69.7	73.3	59.6
12-Mar-20	17:39	66.5	69.5	73.2	59.0			
12-Mar-20	17:44	66.4	69.4	73.1	57.9			
12-Mar-20	17:49	66.4	69.4	72.7	60.5			
12-Mar-20	17:54	66.0	69.0	72.3	59.8			
12-Mar-20	17:59	67.7	70.7	74.6	59.8			
12-Mar-20	18:04	64.8	67.8	72.2	56.9	68.2	71.9	60.6
12-Mar-20	18:09	65.6	68.6	72.2	62.0			
12-Mar-20	18:14	66.1	69.1	72.3	61.8			
12-Mar-20	18:19	65.0	68.0	71.7	61.2			
12-Mar-20	18:24	64.6	67.6	71.0	60.3			
12-Mar-20	18:29	65.0	68.0	71.8	59.5			
12-Mar-20	18:34	63.8	66.8	70.8	57.5	67.2	71.3	57.0
12-Mar-20	18:39	64.2	67.2	71.2	56.8			
12-Mar-20	18:44	63.4	66.4	70.3	56.7			
12-Mar-20	18:49	63.8	66.8	70.9	56.6			
12-Mar-20	18:54	64.4	67.4	71.2	57.6			
12-Mar-20	18:59	65.2	68.2	72.9	56.9			
				Mean	70.5	74.0	61.4	
				Maximum	72.0	75.5	64.6	
				Minimum	67.2	71.3	57.0	

Appendix B2

Day-time Noise Level at Location CKL2 - Flat 103 Cha Kwo Ling Village

Date	dB(A)							
	Time	L _{eq}	L _{eq} with free field correction	L ₁₀	L ₉₀	L _{eq} (30-min)	L ₁₀ (Average)	L ₉₀ (Average)
13-Mar-20	7:04	66.7	69.7	74.2	54.7	69.8	74.0	58.2
13-Mar-20	7:09	65.8	68.8	72.4	56.5			
13-Mar-20	7:14	66.3	69.3	73.1	58.3			
13-Mar-20	7:19	66.3	69.3	73.8	56.3			
13-Mar-20	7:24	67.4	70.4	75.0	57.4			
13-Mar-20	7:29	67.9	70.9	74.7	61.9			
13-Mar-20	7:34	67.5	70.5	75.1	59.0	71.5	75.2	59.9
13-Mar-20	7:39	68.6	71.6	75.0	61.2			
13-Mar-20	7:44	69.2	72.2	75.5	61.1			
13-Mar-20	7:49	69.1	72.1	75.5	59.9			
13-Mar-20	7:54	68.5	71.5	75.1	57.7			
13-Mar-20	7:59	68.1	71.1	74.7	59.5			
13-Mar-20	8:04	67.9	70.9	74.3	62.4	71.2	74.8	60.8
13-Mar-20	8:09	68.5	71.5	75.0	59.3			
13-Mar-20	8:14	68.8	71.8	75.2	62.8			
13-Mar-20	8:19	67.6	70.6	73.9	58.5			
13-Mar-20	8:24	68.4	71.4	75.1	60.4			
13-Mar-20	8:29	68.0	71.0	74.9	59.4			
13-Mar-20	8:34	68.2	71.2	75.1	59.6	72.0	75.4	62.8
13-Mar-20	8:39	67.8	70.8	74.3	62.7			
13-Mar-20	8:44	70.1	73.1	76.9	61.4			
13-Mar-20	8:49	69.8	72.8	75.7	65.6			
13-Mar-20	8:54	69.2	72.2	75.6	60.6			
13-Mar-20	8:59	68.3	71.3	74.5	63.8			
13-Mar-20	9:04	68.6	71.6	74.9	62.4	72.4	75.6	64.7
13-Mar-20	9:09	69.1	72.1	75.6	63.4			
13-Mar-20	9:14	68.9	71.9	76.0	62.9			
13-Mar-20	9:19	69.4	72.4	75.2	67.3			
13-Mar-20	9:24	70.3	73.3	76.1	65.5			
13-Mar-20	9:29	69.9	72.9	75.6	64.5			
13-Mar-20	9:34	71.1	74.1	77.1	64.8	73.1	76.4	63.5
13-Mar-20	9:39	70.4	73.4	76.9	63.5			
13-Mar-20	9:44	70.4	73.4	76.5	60.8			
13-Mar-20	9:49	69.6	72.6	76.5	60.5			
13-Mar-20	9:54	69.8	72.8	75.8	66.5			
13-Mar-20	9:59	68.8	71.8	75.3	61.5			
13-Mar-20	10:04	70.5	73.5	76.8	60.5	72.4	75.8	61.7
13-Mar-20	10:09	68.8	71.8	75.6	60.7			
13-Mar-20	10:14	69.3	72.3	75.7	64.0			
13-Mar-20	10:19	68.8	71.8	75.5	62.3			
13-Mar-20	10:24	69.7	72.7	75.6	60.7			
13-Mar-20	10:29	69.1	72.1	75.6	60.8			
13-Mar-20	10:34	69.7	72.7	76.4	61.5	72.8	76.1	64.0
13-Mar-20	10:39	69.4	72.4	75.7	63.3			
13-Mar-20	10:44	70.1	73.1	75.5	64.5			
13-Mar-20	10:49	70.6	73.6	77.0	64.8			
13-Mar-20	10:54	69.5	72.5	76.1	64.4			
13-Mar-20	10:59	69.4	72.4	76.0	64.6			

Date	dB(A)							
	Time	L _{eq}	L _{eq} with free field correction	L ₁₀	L ₉₀	L _{eq} (30-min)	L ₁₀ (Average)	L ₉₀ (Average)
13-Mar-20	11:04	68.6	71.6	75.3	62.9	72.4	75.4	63.4
13-Mar-20	11:09	72.0	75.0	76.6	62.3			
13-Mar-20	11:14	69.0	72.0	75.3	65.2			
13-Mar-20	11:19	68.4	71.4	74.7	65.2			
13-Mar-20	11:24	68.5	71.5	75.3	61.8			
13-Mar-20	11:29	68.4	71.4	75.2	61.5			
13-Mar-20	11:34	67.4	70.4	74.0	60.0	72.8	76.0	63.6
13-Mar-20	11:39	68.5	71.5	75.2	62.7			
13-Mar-20	11:44	73.1	76.1	78.6	66.3			
13-Mar-20	11:49	68.6	71.6	75.4	62.3			
13-Mar-20	11:54	69.9	72.9	76.3	64.4			
13-Mar-20	11:59	68.4	71.4	74.7	63.1			
13-Mar-20	12:04	68.5	71.5	74.7	64.9	71.8	75.2	64.0
13-Mar-20	12:09	68.6	71.6	74.9	64.3			
13-Mar-20	12:14	68.3	71.3	74.6	64.2			
13-Mar-20	12:19	69.8	72.8	76.3	63.6			
13-Mar-20	12:24	68.6	71.6	74.9	64.1			
13-Mar-20	12:29	68.6	71.6	75.3	62.8			
13-Mar-20	12:34	68.8	71.8	74.7	65.7	72.0	75.3	65.6
13-Mar-20	12:39	70.2	73.2	76.7	64.8			
13-Mar-20	12:44	68.6	71.6	74.9	65.0			
13-Mar-20	12:49	69.1	72.1	75.4	66.6			
13-Mar-20	12:54	68.5	71.5	74.4	66.3			
13-Mar-20	12:59	68.5	71.5	75.2	64.9			
13-Mar-20	13:04	69.2	72.2	75.6	63.8	71.2	74.7	63.0
13-Mar-20	13:09	67.3	70.3	74.0	62.2			
13-Mar-20	13:14	66.9	69.9	73.5	59.8			
13-Mar-20	13:19	67.3	70.3	74.1	61.6			
13-Mar-20	13:24	68.9	71.9	75.2	63.5			
13-Mar-20	13:29	69.0	72.0	75.4	65.1			
13-Mar-20	13:34	67.2	70.2	73.9	61.5	70.6	74.3	62.6
13-Mar-20	13:39	67.9	70.9	74.8	62.3			
13-Mar-20	13:44	68.0	71.0	74.6	63.1			
13-Mar-20	13:49	67.3	70.3	74.0	62.5			
13-Mar-20	13:54	68.0	71.0	74.2	63.8			
13-Mar-20	13:59	67.3	70.3	74.2	61.7			
13-Mar-20	14:04	67.2	70.2	73.8	62.1	70.7	74.4	61.0
13-Mar-20	14:09	68.4	71.4	74.6	61.3			
13-Mar-20	14:14	67.7	70.7	75.1	58.5			
13-Mar-20	14:19	67.6	70.6	73.9	61.7			
13-Mar-20	14:24	68.2	71.2	75.3	61.2			
13-Mar-20	14:29	67.0	70.0	73.2	60.0			
13-Mar-20	14:34	69.0	72.0	75.9	61.4	71.6	75.4	61.9
13-Mar-20	14:39	67.7	70.7	74.8	59.7			
13-Mar-20	14:44	69.9	72.9	76.6	62.8			
13-Mar-20	14:49	67.9	70.9	74.5	61.1			
13-Mar-20	14:54	67.8	70.8	74.2	64.0			
13-Mar-20	14:59	68.7	71.7	75.7	60.8			

Appendix B2

Day-time Noise Level at Location CKL2 - Flat 103 Cha Kwo Ling Village

Date	dB(A)							
	Time	L _{eq}	L _{eq} with free field correction	L ₁₀	L ₉₀	L _{eq} (30-min)	L ₁₀ (Average)	L ₉₀ (Average)
13-Mar-20	15:04	67.6	70.6	75.0	58.5	71.1	74.9	59.3
13-Mar-20	15:09	68.4	71.4	74.6	59.2			
13-Mar-20	15:14	67.4	70.4	73.7	58.9			
13-Mar-20	15:19	67.9	70.9	74.9	59.7			
13-Mar-20	15:24	68.0	71.0	74.6	59.5			
13-Mar-20	15:29	69.3	72.3	76.2	59.9			
13-Mar-20	15:34	68.2	71.2	74.8	60.5			
13-Mar-20	15:39	68.3	71.3	74.8	61.4			
13-Mar-20	15:44	67.6	70.6	74.6	59.8			
13-Mar-20	15:49	68.7	71.7	75.6	60.7			
13-Mar-20	15:54	69.3	72.3	74.7	67.7			
13-Mar-20	15:59	69.3	72.3	74.4	67.8			
13-Mar-20	16:04	68.6	71.6	74.8	67.3			
13-Mar-20	16:09	69.7	72.7	75.9	66.6			
13-Mar-20	16:14	67.5	70.5	73.7	65.5			
13-Mar-20	16:19	67.6	70.6	73.9	65.1			
13-Mar-20	16:24	68.7	71.7	75.1	65.5			
13-Mar-20	16:29	68.2	71.2	74.3	65.7			
13-Mar-20	16:34	67.4	70.4	73.3	66.6			
13-Mar-20	16:39	67.6	70.6	73.1	66.7			
13-Mar-20	16:44	67.6	70.6	73.6	64.7			
13-Mar-20	16:49	66.9	69.9	72.9	65.4			
13-Mar-20	16:54	67.3	70.3	73.5	65.4			
13-Mar-20	16:59	68.5	71.5	74.5	64.9			
13-Mar-20	17:04	67.8	70.8	74.1	64.6			
13-Mar-20	17:09	67.5	70.5	73.3	64.7			
13-Mar-20	17:14	67.1	70.1	74.1	63.8			
13-Mar-20	17:19	68.1	71.1	74.2	64.2			
13-Mar-20	17:24	68.5	71.5	74.1	64.8			
13-Mar-20	17:29	68.7	71.7	74.6	66.1			
13-Mar-20	17:34	67.8	70.8	74.5	65.0			
13-Mar-20	17:39	67.8	70.8	73.7	64.4			
13-Mar-20	17:44	68.1	71.1	74.0	64.6			
13-Mar-20	17:49	68.3	71.3	74.2	64.3			
13-Mar-20	17:54	66.5	69.5	72.8	63.9			
13-Mar-20	17:59	67.3	70.3	73.9	64.3			
13-Mar-20	18:04	67.0	70.0	72.7	64.4			
13-Mar-20	18:09	66.7	69.7	73.1	64.0			
13-Mar-20	18:14	67.4	70.4	73.0	64.1			
13-Mar-20	18:19	66.2	69.2	72.2	64.3			
13-Mar-20	18:24	67.2	70.2	73.3	64.7			
13-Mar-20	18:29	68.0	71.0	74.2	64.3			
13-Mar-20	18:34	65.9	68.9	71.9	64.0			
13-Mar-20	18:39	66.7	69.7	73.5	63.9			
13-Mar-20	18:44	65.8	68.8	72.3	64.0			
13-Mar-20	18:49	66.2	69.2	71.5	64.4			
13-Mar-20	18:54	65.3	68.3	71.4	64.9			
13-Mar-20	18:59	65.3	68.3	71.1	64.1			
				Mean	71.5	74.9	63.5	
				Maximum	73.1	76.4	66.1	
				Minimum	68.9	72.0	58.2	

Appendix B2

Day-time Noise Level at Location CKL2 - Flat 103 Cha Kwo Ling Village

Date	dB(A)							
	Time	L _{eq}	L _{eq} with free field correction	L ₁₀	L ₉₀	L _{eq} (30-min)	L ₁₀ (Average)	L ₉₀ (Average)
14-Mar-20	7:04	68.8	71.8	74.8	66.9	71.9	75.0	67.2
14-Mar-20	7:09	68.5	71.5	74.5	66.9			
14-Mar-20	7:14	69.7	72.7	75.9	67.0			
14-Mar-20	7:19	68.0	71.0	74.3	67.3			
14-Mar-20	7:24	69.5	72.5	75.9	67.7			
14-Mar-20	7:29	68.6	71.6	74.5	67.3			
14-Mar-20	7:34	69.8	72.8	76.2	67.5			
14-Mar-20	7:39	70.3	73.3	76.6	67.5			
14-Mar-20	7:44	70.0	73.0	76.3	67.5			
14-Mar-20	7:49	69.7	72.7	75.7	67.5			
14-Mar-20	7:54	70.5	73.5	77.0	67.7			
14-Mar-20	7:59	70.3	73.3	76.4	67.6			
14-Mar-20	8:04	69.2	72.2	75.3	67.5			
14-Mar-20	8:09	70.5	73.5	76.5	68.0			
14-Mar-20	8:14	70.0	73.0	76.4	67.8			
14-Mar-20	8:19	70.3	73.3	76.5	68.0			
14-Mar-20	8:24	68.7	71.7	74.5	67.6			
14-Mar-20	8:29	68.8	71.8	74.5	67.8			
14-Mar-20	8:34	70.1	73.1	75.8	68.4			
14-Mar-20	8:39	70.3	73.3	76.2	68.6			
14-Mar-20	8:44	70.3	73.3	76.3	67.9			
14-Mar-20	8:49	71.4	74.4	76.9	68.8			
14-Mar-20	8:54	70.5	73.5	76.7	68.2			
14-Mar-20	8:59	70.5	73.5	76.0	68.5			
14-Mar-20	9:04	70.0	73.0	76.0	68.1			
14-Mar-20	9:09	70.7	73.7	76.3	68.8			
14-Mar-20	9:14	69.6	72.6	75.7	64.4			
14-Mar-20	9:19	71.3	74.3	76.2	63.7			
14-Mar-20	9:24	70.7	73.7	76.0	70.5			
14-Mar-20	9:29	70.8	73.8	77.4	65.4			
14-Mar-20	9:34	70.8	73.8	77.3	64.5			
14-Mar-20	9:39	69.3	72.3	75.9	64.4			
14-Mar-20	9:44	70.1	73.1	76.4	65.8			
14-Mar-20	9:49	70.3	73.3	76.1	66.4			
14-Mar-20	9:54	69.5	72.5	75.9	64.9			
14-Mar-20	9:59	70.2	73.2	75.9	66.6			
14-Mar-20	10:04	69.1	72.1	75.3	66.0			
14-Mar-20	10:09	69.8	72.8	76.7	64.6			
14-Mar-20	10:14	68.6	71.6	75.2	64.2			
14-Mar-20	10:19	68.9	71.9	75.0	64.6			
14-Mar-20	10:24	70.3	73.3	76.4	66.1			
14-Mar-20	10:29	70.7	73.7	77.2	66.4			
14-Mar-20	10:34	71.6	74.6	78.2	66.9			
14-Mar-20	10:39	70.8	73.8	77.5	65.8			
14-Mar-20	10:44	69.4	72.4	75.7	67.2			
14-Mar-20	10:49	71.0	74.0	76.8	68.9			
14-Mar-20	10:54	70.7	73.7	76.2	68.3			
14-Mar-20	10:59	67.9	70.9	74.1	64.0			

Date	dB(A)							
	Time	L _{eq}	L _{eq} with free field correction	L ₁₀	L ₉₀	L _{eq} (30-min)	L ₁₀ (Average)	L ₉₀ (Average)
14-Mar-20	11:04	68.6	71.6	75.3	64.1	71.8	75.0	65.6
14-Mar-20	11:09	68.8	71.8	74.8	66.3			
14-Mar-20	11:14	68.5	71.5	75.0	65.2			
14-Mar-20	11:19	68.8	71.8	74.9	65.4			
14-Mar-20	11:24	68.8	71.8	74.7	66.5			
14-Mar-20	11:29	69.2	72.2	75.2	65.4			
14-Mar-20	11:34	68.6	71.6	74.8	64.7			
14-Mar-20	11:39	70.5	73.5	75.9	66.9			
14-Mar-20	11:44	68.1	71.1	74.2	65.3			
14-Mar-20	11:49	68.2	71.2	74.4	65.5			
14-Mar-20	11:54	68.5	71.5	75.0	64.8			
14-Mar-20	11:59	69.2	72.2	75.3	65.6			
14-Mar-20	12:04	68.3	71.3	74.3	65.9			
14-Mar-20	12:09	67.8	70.8	74.0	65.4			
14-Mar-20	12:14	68.7	71.7	75.1	65.7			
14-Mar-20	12:19	68.9	71.9	75.7	63.6			
14-Mar-20	12:24	67.9	70.9	73.9	64.5			
14-Mar-20	12:29	67.2	70.2	73.1	65.0			
14-Mar-20	12:34	67.4	70.4	73.7	64.5			
14-Mar-20	12:39	67.7	70.7	74.3	64.5			
14-Mar-20	12:44	66.5	69.5	72.7	63.9			
14-Mar-20	12:49	67.7	70.7	74.4	64.3			
14-Mar-20	12:54	66.6	69.6	72.3	63.2			
14-Mar-20	12:59	67.3	70.3	73.9	63.1			
14-Mar-20	13:04	66.2	69.2	72.8	62.9			
14-Mar-20	13:09	67.5	70.5	74.1	64.3			
14-Mar-20	13:14	67.8	70.8	73.7	65.3			
14-Mar-20	13:19	67.7	70.7	74.2	64.3			
14-Mar-20	13:24	67.4	70.4	73.6	65.0			
14-Mar-20	13:29	68.0	71.0	74.2	64.7			
14-Mar-20	13:34	68.5	71.5	75.1	64.6			
14-Mar-20	13:39	67.0	70.0	73.6	63.5			
14-Mar-20	13:44	67.6	70.6	73.2	63.7			
14-Mar-20	13:49	67.6	70.6	74.1	64.1			
14-Mar-20	13:54	67.7	70.7	73.7	64.9			
14-Mar-20	13:59	67.1	70.1	73.9	63.4			
14-Mar-20	14:04	68.0	71.0	73.8	63.0			
14-Mar-20	14:09	67.6	70.6	73.8	64.2			
14-Mar-20	14:14	66.9	69.9	72.7	63.7			
14-Mar-20	14:19	66.8	69.8	73.2	63.8			
14-Mar-20	14:24	67.9	70.9	74.3	64.1			
14-Mar-20	14:29	69.1	72.1	75.0	64.0			
14-Mar-20	14:34	67.3	70.3	73.4	62.9			
14-Mar-20	14:39	67.2	70.2	73.0	64.7			
14-Mar-20	14:44	67.1	70.1	73.1	63.5			
14-Mar-20	14:49	67.2	70.2	73.6	63.4			
14-Mar-20	14:54	69.4	72.4	76.3	64.6			
14-Mar-20	14:59	66.7	69.7	72.4	64.9			

Appendix B2

Day-time Noise Level at Location CKL2 - Flat 103 Cha Kwo Ling Village

Date	dB(A)							
	Time	L _{eq}	L _{eq} with free field correction	L ₁₀	L ₉₀	L _{eq} (30-min)	L ₁₀ (Average)	L ₉₀ (Average)
14-Mar-20	15:04	67.2	70.2	73.4	63.5	70.7	73.9	63.9
14-Mar-20	15:09	67.7	70.7	74.1	63.8			
14-Mar-20	15:14	68.2	71.2	74.1	65.0			
14-Mar-20	15:19	67.7	70.7	73.9	63.8			
14-Mar-20	15:24	67.9	70.9	74.6	63.2			
14-Mar-20	15:29	67.5	70.5	73.6	64.0			
14-Mar-20	15:34	68.0	71.0	74.3	65.4	71.7	73.9	65.5
14-Mar-20	15:39	66.9	69.9	73.0	64.7			
14-Mar-20	15:44	67.3	70.3	73.1	65.1			
14-Mar-20	15:49	72.0	75.0	74.9	66.7			
14-Mar-20	15:54	67.4	70.4	73.4	65.8			
14-Mar-20	15:59	68.6	71.6	74.3	64.7			
14-Mar-20	16:04	67.8	70.8	72.8	65.3	75.0	73.0	64.7
14-Mar-20	16:09	67.0	70.0	73.2	65.3			
14-Mar-20	16:14	67.0	70.0	72.2	64.8			
14-Mar-20	16:19	78.4	81.4	73.3	64.6			
14-Mar-20	16:24	67.5	70.5	73.7	62.5			
14-Mar-20	16:29	67.0	70.0	73.0	65.0			
14-Mar-20	16:34	64.9	67.9	71.9	60.5	69.7	73.1	62.8
14-Mar-20	16:39	67.6	70.6	74.3	61.2			
14-Mar-20	16:44	67.1	70.1	73.5	61.8			
14-Mar-20	16:49	65.6	68.6	72.3	61.2			
14-Mar-20	16:54	66.9	69.9	72.8	63.6			
14-Mar-20	16:59	67.5	70.5	73.6	65.9			
14-Mar-20	17:04	68.0	71.0	74.6	63.3	69.2	72.9	60.8
14-Mar-20	17:09	65.9	68.9	72.4	60.6			
14-Mar-20	17:14	66.2	69.2	73.1	61.0			
14-Mar-20	17:19	66.0	69.0	72.6	59.9			
14-Mar-20	17:24	65.0	68.0	72.2	57.8			
14-Mar-20	17:29	65.5	68.5	71.9	60.1			
14-Mar-20	17:34	67.7	70.7	72.7	59.1	68.5	72.0	59.3
14-Mar-20	17:39	65.6	68.6	72.9	58.3			
14-Mar-20	17:44	64.1	67.1	70.9	59.3			
14-Mar-20	17:49	64.8	67.8	71.7	58.9			
14-Mar-20	17:54	65.1	68.1	72.0	60.0			
14-Mar-20	17:59	64.7	67.7	71.4	59.8			
14-Mar-20	18:04	65.3	68.3	71.8	59.7	67.4	71.0	59.7
14-Mar-20	18:09	64.4	67.4	70.8	60.8			
14-Mar-20	18:14	64.1	67.1	71.1	58.9			
14-Mar-20	18:19	64.6	67.6	71.1	59.7			
14-Mar-20	18:24	64.3	67.3	70.8	60.7			
14-Mar-20	18:29	63.1	66.1	70.3	57.6			
14-Mar-20	18:34	63.9	66.9	70.6	59.9	66.9	70.3	60.2
14-Mar-20	18:39	64.8	67.8	71.3	61.5			
14-Mar-20	18:44	64.5	67.5	71.2	59.6			
14-Mar-20	18:49	64.0	67.0	70.6	59.9			
14-Mar-20	18:54	62.3	65.3	68.6	60.3			
14-Mar-20	18:59	63.5	66.5	69.2	59.9			
				Mean	71.7	74.5	65.2	
				Maximum	75.0	76.6	68.5	
				Minimum	66.9	70.3	59.3	

Appendix B2

Day-time Noise Level at Location CKL2 - Flat 103 Cha Kwo Ling Village

Date	dB(A)							
	Time	L _{eq}	L _{eq} with free field correction	L ₁₀	L ₉₀	L _{eq} (30-min)	L ₁₀ (Average)	L ₉₀ (Average)
16-Mar-20	7:04	67.8	70.8	73.5	62.7	70.5	74.3	60.8
16-Mar-20	7:09	67.6	70.6	74.6	62.3			
16-Mar-20	7:14	67.6	70.6	74.3	61.5			
16-Mar-20	7:19	66.9	69.9	74.3	56.2			
16-Mar-20	7:24	67.7	70.7	74.8	60.0			
16-Mar-20	7:29	67.0	70.0	73.9	59.1			
16-Mar-20	7:34	68.4	71.4	75.6	60.2			
16-Mar-20	7:39	68.1	71.1	75.2	62.0			
16-Mar-20	7:44	69.1	72.1	75.1	62.6			
16-Mar-20	7:49	68.3	71.3	74.3	62.2			
16-Mar-20	7:54	67.9	70.9	74.6	58.0			
16-Mar-20	7:59	68.0	71.0	74.4	59.6			
16-Mar-20	8:04	69.4	72.4	75.5	62.2			
16-Mar-20	8:09	67.0	70.0	73.0	60.9			
16-Mar-20	8:14	67.1	70.1	73.6	60.7			
16-Mar-20	8:19	67.3	70.3	74.0	60.3			
16-Mar-20	8:24	66.5	69.5	72.9	62.3			
16-Mar-20	8:29	67.9	70.9	73.9	61.9			
16-Mar-20	8:34	67.7	70.7	74.1	62.8			
16-Mar-20	8:39	68.4	71.4	74.9	64.7			
16-Mar-20	8:44	68.9	71.9	75.1	63.1			
16-Mar-20	8:49	69.0	72.0	75.5	64.5			
16-Mar-20	8:54	70.1	73.1	76.9	63.9			
16-Mar-20	8:59	69.4	72.4	76.2	63.6			
16-Mar-20	9:04	70.3	73.3	76.4	64.4			
16-Mar-20	9:09	68.6	71.6	75.6	61.9			
16-Mar-20	9:14	68.8	71.8	74.9	64.9			
16-Mar-20	9:19	68.0	71.0	74.4	63.3			
16-Mar-20	9:24	69.0	72.0	75.3	62.9			
16-Mar-20	9:29	69.7	72.7	76.1	65.9			
16-Mar-20	9:34	68.7	71.7	75.0	63.6			
16-Mar-20	9:39	67.5	70.5	74.0	62.6			
16-Mar-20	9:44	67.8	70.8	74.2	60.0			
16-Mar-20	9:49	69.5	72.5	75.4	63.1			
16-Mar-20	9:54	68.9	71.9	75.6	62.1			
16-Mar-20	9:59	70.1	73.1	76.1	66.1			
16-Mar-20	10:04	68.5	71.5	75.0	65.1			
16-Mar-20	10:09	70.5	73.5	76.7	63.8			
16-Mar-20	10:14	68.4	71.4	74.8	63.2			
16-Mar-20	10:19	70.5	73.5	77.0	63.4			
16-Mar-20	10:24	69.5	72.5	76.0	63.2			
16-Mar-20	10:29	69.9	72.9	76.2	64.2			
16-Mar-20	10:34	67.8	70.8	73.7	61.5			
16-Mar-20	10:39	69.0	72.0	75.6	63.0			
16-Mar-20	10:44	67.7	70.7	74.2	63.2			
16-Mar-20	10:49	68.3	71.3	74.5	62.6			
16-Mar-20	10:54	68.4	71.4	75.1	64.5			
16-Mar-20	10:59	69.2	72.2	75.4	63.1			

Date	dB(A)							
	Time	L _{eq}	L _{eq} with free field correction	L ₁₀	L ₉₀	L _{eq} (30-min)	L ₁₀ (Average)	L ₉₀ (Average)
16-Mar-20	11:04	68.6	71.6	75.4	62.8	71.9	75.4	62.8
16-Mar-20	11:09	68.0	71.0	75.2	60.7			
16-Mar-20	11:14	68.7	71.7	75.2	63.9			
16-Mar-20	11:19	69.5	72.5	75.8	59.3			
16-Mar-20	11:24	68.8	71.8	75.3	63.9			
16-Mar-20	11:29	69.4	72.4	76.0	63.9			
16-Mar-20	11:34	69.6	72.6	76.2	64.4			
16-Mar-20	11:39	66.4	69.4	72.4	63.6			
16-Mar-20	11:44	68.1	71.1	74.6	65.4			
16-Mar-20	11:49	68.8	71.8	75.3	64.3			
16-Mar-20	11:54	68.8	71.8	74.9	67.2			
16-Mar-20	11:59	68.8	71.8	74.8	66.9			
16-Mar-20	12:04	68.7	71.7	74.9	67.2			
16-Mar-20	12:09	69.1	72.1	74.3	67.3			
16-Mar-20	12:14	69.2	72.2	76.1	63.8			
16-Mar-20	12:19	67.7	70.7	74.1	59.8			
16-Mar-20	12:24	67.6	70.6	74.3	61.3			
16-Mar-20	12:29	68.4	71.4	75.0	64.5			
16-Mar-20	12:34	67.4	70.4	74.0	64.3			
16-Mar-20	12:39	67.7	70.7	74.0	63.8			
16-Mar-20	12:44	68.6	71.6	74.1	63.6			
16-Mar-20	12:49	67.5	70.5	73.2	63.9			
16-Mar-20	12:54	68.2	71.2	74.2	65.6			
16-Mar-20	12:59	68.4	71.4	74.9	64.7			
16-Mar-20	13:04	67.7	70.7	73.4	63.8			
16-Mar-20	13:09	67.7	70.7	74.4	63.9			
16-Mar-20	13:14	67.4	70.4	73.9	64.3			
16-Mar-20	13:19	68.0	71.0	74.8	64.5			
16-Mar-20	13:24	67.3	70.3	73.8	64.0			
16-Mar-20	13:29	67.6	70.6	74.2	63.8			
16-Mar-20	13:34	67.8	70.8	73.9	65.3			
16-Mar-20	13:39	67.2	70.2	73.5	63.8			
16-Mar-20	13:44	67.3	70.3	73.6	63.0			
16-Mar-20	13:49	66.7	69.7	73.7	60.0			
16-Mar-20	13:54	66.0	69.0	72.9	59.8			
16-Mar-20	13:59	66.7	69.7	73.4	64.2			
16-Mar-20	14:04	67.8	70.8	74.0	59.5			
16-Mar-20	14:09	66.4	69.4	73.5	59.2			
16-Mar-20	14:14	67.5	70.5	74.4	60.4			
16-Mar-20	14:19	67.2	70.2	73.4	59.3			
16-Mar-20	14:24	67.8	70.8	74.5	59.3			
16-Mar-20	14:29	67.5	70.5	74.0	60.9			
16-Mar-20	14:34	68.3	71.3	74.8	64.2			
16-Mar-20	14:39	68.6	71.6	75.3	62.6			
16-Mar-20	14:44	67.3	70.3	74.1	59.3			
16-Mar-20	14:49	68.9	71.9	75.5	62.3			
16-Mar-20	14:54	67.3	70.3	73.9	63.4			
16-Mar-20	14:59	67.4	70.4	73.3	64.3			

Appendix B2

Day-time Noise Level at Location CKL2 - Flat 103 Cha Kwo Ling Village

Date	dB(A)							
	Time	L _{eq}	L _{eq} with free field correction	L ₁₀	L ₉₀	L _{eq} (30-min)	L ₁₀ (Average)	L ₉₀ (Average)
16-Mar-20	15:04	69.2	72.2	76.1	65.4	72.1	75.9	63.9
16-Mar-20	15:09	69.4	72.4	75.9	65.5			
16-Mar-20	15:14	68.9	71.9	75.8	62.7			
16-Mar-20	15:19	67.7	70.7	75.1	58.5			
16-Mar-20	15:24	69.7	72.7	76.2	63.7			
16-Mar-20	15:29	69.4	72.4	76.3	64.3			
16-Mar-20	15:34	69.0	72.0	75.9	62.7			
16-Mar-20	15:39	68.5	71.5	75.7	61.1	71.1	74.9	61.2
16-Mar-20	15:44	67.9	70.9	74.6	59.2			
16-Mar-20	15:49	67.7	70.7	73.9	61.2			
16-Mar-20	15:54	67.9	70.9	74.7	61.7			
16-Mar-20	15:59	67.5	70.5	74.5	60.6			
16-Mar-20	16:04	68.6	71.6	74.9	63.6			
16-Mar-20	16:09	69.5	72.5	75.6	66.1	70.6	74.1	61.8
16-Mar-20	16:14	67.6	70.6	74.5	59.6			
16-Mar-20	16:19	66.6	69.6	73.3	57.1			
16-Mar-20	16:24	65.7	68.7	72.1	58.5			
16-Mar-20	16:29	66.5	69.5	73.4	58.3			
16-Mar-20	16:34	68.6	71.6	75.5	60.6			
16-Mar-20	16:39	66.9	69.9	74.1	59.8	70.1	73.8	60.3
16-Mar-20	16:44	65.7	68.7	72.6	59.8			
16-Mar-20	16:49	65.8	68.8	72.3	60.4			
16-Mar-20	16:54	67.1	70.1	74.0	58.9			
16-Mar-20	16:59	67.5	70.5	73.6	61.8			
16-Mar-20	17:04	66.2	69.2	73.4	59.1			
16-Mar-20	17:09	67.6	70.6	74.5	59.6	69.3	73.1	58.3
16-Mar-20	17:14	66.6	69.6	73.3	57.1			
16-Mar-20	17:19	65.7	68.7	72.1	58.5			
16-Mar-20	17:24	66.5	69.5	73.4	58.3			
16-Mar-20	17:29	64.7	67.7	71.5	56.6			
16-Mar-20	17:34	65.8	68.8	73.0	57.7			
16-Mar-20	17:39	65.0	68.0	71.6	58.7	69.0	72.4	59.5
16-Mar-20	17:44	67.2	70.2	72.9	59.9			
16-Mar-20	17:49	66.9	69.9	73.1	61.0			
16-Mar-20	17:54	65.2	68.2	71.9	58.7			
16-Mar-20	17:59	65.3	68.3	71.9	60.1			
16-Mar-20	18:04	64.8	67.8	71.5	60.8			
16-Mar-20	18:09	65.4	68.4	72.3	60.3	67.1	71.0	58.0
16-Mar-20	18:14	63.5	66.5	70.3	56.5			
16-Mar-20	18:19	62.8	65.8	69.9	54.5			
16-Mar-20	18:24	64.4	67.4	71.0	55.7			
16-Mar-20	18:29	62.8	65.8	70.0	55.6			
16-Mar-20	18:34	64.1	67.1	70.4	57.7			
16-Mar-20	18:39	63.4	66.4	70.6	52.5	67.3	70.9	55.4
16-Mar-20	18:44	62.7	65.7	69.8	54.1			
16-Mar-20	18:49	64.0	67.0	71.2	55.5			
16-Mar-20	18:54	65.9	68.9	71.9	53.7			
16-Mar-20	18:59	64.8	67.8	71.2	56.7			
				Mean	70.9			
				Maximum	72.7	76.0	65.5	
				Minimum	67.1	70.9	55.4	

Appendix B2

Day-time Noise Level at Location CKL2 - Flat 103 Cha Kwo Ling Village

Date	dB(A)							
	Time	L _{eq}	L _{eq} with free field correction	L ₁₀	L ₉₀	L _{eq} (30-min)	L ₁₀ (Average)	L ₉₀ (Average)
17-Mar-20	7:04	67.5	70.5	74.4	56.5	70.8	74.8	57.6
17-Mar-20	7:09	66.2	69.2	73.1	57.9			
17-Mar-20	7:14	67.0	70.0	74.8	54.6			
17-Mar-20	7:19	69.6	72.6	76.2	60.3			
17-Mar-20	7:24	67.1	70.1	74.0	55.7			
17-Mar-20	7:29	68.3	71.3	75.5	58.1	71.4	75.1	61.0
17-Mar-20	7:34	67.9	70.9	74.9	60.0			
17-Mar-20	7:39	69.3	72.3	76.2	57.9			
17-Mar-20	7:44	67.9	70.9	74.8	60.2			
17-Mar-20	7:49	68.2	71.2	74.0	63.1			
17-Mar-20	7:54	68.9	71.9	75.5	62.0	70.8	73.9	63.3
17-Mar-20	7:59	68.1	71.1	74.6	60.8			
17-Mar-20	8:04	68.0	71.0	74.7	61.1			
17-Mar-20	8:09	67.7	70.7	74.4	61.2			
17-Mar-20	8:14	67.7	70.7	73.9	60.8			
17-Mar-20	8:19	68.0	71.0	74.9	61.6	71.9	75.1	64.6
17-Mar-20	8:24	67.3	70.3	72.8	64.8			
17-Mar-20	8:29	68.2	71.2	72.4	66.5			
17-Mar-20	8:34	66.0	69.0	71.8	63.8			
17-Mar-20	8:39	69.9	72.9	76.4	66.7			
17-Mar-20	8:44	69.2	72.2	75.4	64.5	73.5	76.5	65.9
17-Mar-20	8:49	68.2	71.2	74.6	64.2			
17-Mar-20	8:54	68.9	71.9	75.2	64.3			
17-Mar-20	8:59	70.2	73.2	75.9	63.5			
17-Mar-20	9:04	71.1	74.1	76.3	68.6			
17-Mar-20	9:09	69.9	72.9	75.9	64.3	73.6	77.0	64.2
17-Mar-20	9:14	68.8	71.8	74.6	64.3			
17-Mar-20	9:19	70.6	73.6	76.8	66.7			
17-Mar-20	9:24	71.1	74.1	77.8	64.3			
17-Mar-20	9:29	71.1	74.1	76.9	65.3			
17-Mar-20	9:34	68.7	71.7	75.1	63.9	73.0	76.5	63.8
17-Mar-20	9:39	71.3	74.3	77.8	61.1			
17-Mar-20	9:44	70.5	73.5	76.9	61.7			
17-Mar-20	9:49	71.2	74.2	77.7	65.4			
17-Mar-20	9:54	70.9	73.9	77.1	66.4			
17-Mar-20	9:59	70.4	73.4	76.9	64.4	72.4	75.9	64.9
17-Mar-20	10:04	70.8	73.8	77.3	64.7			
17-Mar-20	10:09	69.4	72.4	75.8	62.6			
17-Mar-20	10:14	69.8	72.8	76.9	61.3			
17-Mar-20	10:19	70.3	73.3	76.7	64.0			
17-Mar-20	10:24	69.2	72.2	75.4	63.5	70.8	74.8	57.6
17-Mar-20	10:29	70.2	73.2	76.4	65.3			
17-Mar-20	10:34	69.5	72.5	76.6	62.9			
17-Mar-20	10:39	69.2	72.2	75.6	64.2			
17-Mar-20	10:44	69.4	72.4	75.3	64.0			
17-Mar-20	10:49	69.5	72.5	76.0	62.9	70.8	73.9	63.3
17-Mar-20	10:54	69.3	72.3	76.1	66.2			
17-Mar-20	10:59	69.7	72.7	75.7	67.3			

Date	dB(A)							
	Time	L _{eq}	L _{eq} with free field correction	L ₁₀	L ₉₀	L _{eq} (30-min)	L ₁₀ (Average)	L ₉₀ (Average)
17-Mar-20	11:04	68.0	71.0	73.7	66.3	70.8	74.0	64.2
17-Mar-20	11:09	66.6	69.6	72.7	63.7			
17-Mar-20	11:14	68.0	71.0	74.3	63.9			
17-Mar-20	11:19	68.0	71.0	74.4	64.1			
17-Mar-20	11:24	68.2	71.2	74.6	63.8			
17-Mar-20	11:29	68.0	71.0	74.3	62.2	72.8	75.3	67.6
17-Mar-20	11:34	70.5	73.5	75.9	67.9			
17-Mar-20	11:39	71.5	74.5	75.6	67.4			
17-Mar-20	11:44	69.1	72.1	75.1	67.8			
17-Mar-20	11:49	68.9	71.9	75.0	67.3			
17-Mar-20	11:54	69.2	72.2	74.9	67.8	71.7	74.7	65.6
17-Mar-20	11:59	68.8	71.8	75.1	67.1			
17-Mar-20	12:04	69.2	72.2	75.3	67.3			
17-Mar-20	12:09	69.1	72.1	74.7	67.6			
17-Mar-20	12:14	68.7	71.7	76.0	59.3			
17-Mar-20	12:19	70.0	73.0	74.8	65.5	71.7	74.7	64.0
17-Mar-20	12:24	67.4	70.4	73.3	65.4			
17-Mar-20	12:29	66.9	69.9	73.4	64.5			
17-Mar-20	12:34	70.4	73.4	76.2	65.4			
17-Mar-20	12:39	69.6	72.6	75.6	65.4			
17-Mar-20	12:44	68.4	71.4	74.0	63.4	72.1	75.3	65.7
17-Mar-20	12:49	68.8	71.8	75.0	63.2			
17-Mar-20	12:54	66.8	69.8	73.0	62.9			
17-Mar-20	12:59	67.0	70.0	73.1	62.9			
17-Mar-20	13:04	67.0	70.0	73.5	62.2			
17-Mar-20	13:09	67.1	70.1	73.6	60.5	72.2	75.7	63.6
17-Mar-20	13:14	70.4	73.4	76.9	65.5			
17-Mar-20	13:19	70.3	73.3	76.3	67.5			
17-Mar-20	13:24	69.6	72.6	75.4	68.9			
17-Mar-20	13:29	68.9	71.9	75.3	64.2			
17-Mar-20	13:34	69.5	72.5	76.2	62.3	71.5	75.1	61.7
17-Mar-20	13:39	70.1	73.1	75.9	67.3			
17-Mar-20	13:44	69.1	72.1	75.9	61.4			
17-Mar-20	13:49	69.7	72.7	75.8	62.7			
17-Mar-20	13:54	68.9	71.9	75.4	63.7			
17-Mar-20	13:59	67.8	70.8	74.8	59.9	71.4	74.8	63.2
17-Mar-20	14:04	68.0	71.0	75.2	59.5			
17-Mar-20	14:09	69.0	72.0	76.0	62.4			
17-Mar-20	14:14	69.2	72.2	75.6	60.0			
17-Mar-20	14:19	68.5	71.5	74.7	59.6			
17-Mar-20	14:24	67.7	70.7	74.2	61.0	70.8	74.8	57.6
17-Mar-20	14:29	68.4	71.4	74.5	65.0			
17-Mar-20	14:34	69.5	72.5	76.0	65.2			
17-Mar-20	14:39	67.0	70.0	73.6	64.2			
17-Mar-20	14:44	68.1	71.1	74.5	63.0			
17-Mar-20	14:49	69.1	72.1	74.8	63.2	70.8	73.9	63.3
17-Mar-20	14:54	68.5	71.5	75.1	60.9			
17-Mar-20	14:59	67.5	70.5	74.1	61.1			

Appendix B2

Day-time Noise Level at Location CKL2 - Flat 103 Cha Kwo Ling Village

Date	dB(A)							
	Time	L _{eq}	L _{eq} with free field correction	L ₁₀	L ₉₀	L _{eq} (30-min)	L ₁₀ (Average)	L ₉₀ (Average)
17-Mar-20	15:04	67.7	70.7	73.8	63.6	71.4	74.7	63.5
17-Mar-20	15:09	68.8	71.8	74.8	64.7			
17-Mar-20	15:14	69.1	72.1	75.3	64.1			
17-Mar-20	15:19	67.9	70.9	74.1	64.2			
17-Mar-20	15:24	68.5	71.5	75.0	62.1			
17-Mar-20	15:29	68.0	71.0	74.8	61.8			
17-Mar-20	15:34	68.2	71.2	74.9	62.7	71.0	74.6	61.5
17-Mar-20	15:39	67.6	70.6	74.3	61.2			
17-Mar-20	15:44	67.6	70.6	73.8	62.2			
17-Mar-20	15:49	68.8	71.8	75.4	60.9			
17-Mar-20	15:54	67.6	70.6	74.7	59.7			
17-Mar-20	15:59	67.9	70.9	74.1	61.6			
17-Mar-20	16:04	67.9	70.9	75.0	59.4	75.7	76.6	60.8
17-Mar-20	16:09	67.0	70.0	73.7	62.2			
17-Mar-20	16:14	66.4	69.4	72.7	61.0			
17-Mar-20	16:19	69.4	72.4	74.4	59.4			
17-Mar-20	16:24	78.4	81.4	81.7	61.1			
17-Mar-20	16:29	72.5	75.5	74.2	61.2			
17-Mar-20	16:34	72.7	75.7	76.9	62.8	74.5	75.1	61.2
17-Mar-20	16:39	67.4	70.4	74.0	62.0			
17-Mar-20	16:44	67.4	70.4	74.1	61.0			
17-Mar-20	16:49	76.6	79.6	76.5	61.6			
17-Mar-20	16:54	66.9	69.9	73.6	60.3			
17-Mar-20	16:59	67.1	70.1	74.2	58.5			
17-Mar-20	17:04	70.9	73.9	76.6	61.1	71.3	74.4	62.3
17-Mar-20	17:09	67.5	70.5	73.8	60.8			
17-Mar-20	17:14	67.3	70.3	73.1	65.4			
17-Mar-20	17:19	67.3	70.3	73.6	60.7			
17-Mar-20	17:24	68.3	71.3	74.4	61.0			
17-Mar-20	17:29	67.0	70.0	73.8	62.5			
17-Mar-20	17:34	66.5	69.5	72.8	61.0	68.7	72.2	59.2
17-Mar-20	17:39	66.3	69.3	72.0	60.0			
17-Mar-20	17:44	66.3	69.3	73.6	59.1			
17-Mar-20	17:49	64.6	67.6	70.7	58.3			
17-Mar-20	17:54	64.9	67.9	71.6	58.1			
17-Mar-20	17:59	65.4	68.4	71.6	58.1			
17-Mar-20	18:04	63.7	66.7	70.5	58.1	67.2	70.9	58.8
17-Mar-20	18:09	64.6	67.6	71.3	60.1			
17-Mar-20	18:14	64.6	67.6	71.3	58.7			
17-Mar-20	18:19	64.0	67.0	70.7	57.9			
17-Mar-20	18:24	63.8	66.8	70.4	58.9			
17-Mar-20	18:29	64.5	67.5	71.3	58.5			
17-Mar-20	18:34	64.8	67.8	71.7	57.3	67.7	71.6	56.7
17-Mar-20	18:39	64.7	67.7	71.6	56.2			
17-Mar-20	18:44	64.2	67.2	70.9	55.9			
17-Mar-20	18:49	64.0	67.0	70.7	56.4			
17-Mar-20	18:54	66.3	69.3	73.2	57.9			
17-Mar-20	18:59	63.5	66.5	70.7	55.8			
				Mean	72.0	75.0	63.4	
				Maximum	75.7	77.0	67.6	
				Minimum	67.2	70.9	56.7	

Appendix B2

Day-time Noise Level at Location CKL2 - Flat 103 Cha Kwo Ling Village

Date	dB(A)							
	Time	L _{eq}	L _{eq} with free field correction	L ₁₀	L ₉₀	L _{eq} (30-min)	L ₁₀ (Average)	L ₉₀ (Average)
18-Mar-20	7:04	66.4	69.4	73.5	56.6	69.7	73.6	57.7
18-Mar-20	7:09	66.9	69.9	73.6	59.8			
18-Mar-20	7:14	66.5	69.5	73.3	56.0			
18-Mar-20	7:19	66.7	69.7	73.5	58.2			
18-Mar-20	7:24	67.3	70.3	74.0	56.4			
18-Mar-20	7:29	66.4	69.4	73.5	58.2			
18-Mar-20	7:34	67.7	70.7	74.4	61.6	70.4	74.1	60.3
18-Mar-20	7:39	67.8	70.8	74.6	59.1			
18-Mar-20	7:44	66.8	69.8	73.6	59.7			
18-Mar-20	7:49	67.1	70.1	73.6	60.5			
18-Mar-20	7:54	67.3	70.3	74.1	59.8			
18-Mar-20	7:59	67.8	70.8	74.3	60.7			
18-Mar-20	8:04	67.3	70.3	74.0	61.3	70.1	73.5	61.6
18-Mar-20	8:09	67.5	70.5	73.8	59.9			
18-Mar-20	8:14	65.8	68.8	72.2	60.6			
18-Mar-20	8:19	67.2	70.2	73.8	62.0			
18-Mar-20	8:24	67.6	70.6	73.8	62.4			
18-Mar-20	8:29	67.0	70.0	73.1	62.5			
18-Mar-20	8:34	67.7	70.7	74.0	62.1	70.7	74.0	62.9
18-Mar-20	8:39	68.7	71.7	75.3	61.6			
18-Mar-20	8:44	65.6	68.6	71.8	62.6			
18-Mar-20	8:49	67.8	70.8	74.3	64.0			
18-Mar-20	8:54	67.8	70.8	73.6	64.3			
18-Mar-20	8:59	67.8	70.8	74.2	62.3			
18-Mar-20	9:04	68.0	71.0	74.2	64.4	71.1	74.4	63.8
18-Mar-20	9:09	67.7	70.7	73.8	63.8			
18-Mar-20	9:14	67.8	70.8	73.9	63.4			
18-Mar-20	9:19	68.4	71.4	74.6	66.0			
18-Mar-20	9:24	68.5	71.5	75.1	62.7			
18-Mar-20	9:29	68.3	71.3	74.8	60.9			
18-Mar-20	9:34	67.3	70.3	73.4	59.6	71.3	74.5	62.5
18-Mar-20	9:39	69.7	72.7	75.2	65.4			
18-Mar-20	9:44	68.3	71.3	75.0	62.7			
18-Mar-20	9:49	67.1	70.1	73.6	62.0			
18-Mar-20	9:54	68.7	71.7	75.2	62.7			
18-Mar-20	9:59	68.1	71.1	74.3	59.5			
18-Mar-20	10:04	66.9	69.9	73.8	59.9	70.8	74.4	62.5
18-Mar-20	10:09	68.3	71.3	74.6	64.3			
18-Mar-20	10:14	67.5	70.5	73.9	63.5			
18-Mar-20	10:19	68.3	71.3	74.9	63.0			
18-Mar-20	10:24	67.8	70.8	74.5	61.3			
18-Mar-20	10:29	68.0	71.0	74.8	61.6			
18-Mar-20	10:34	67.6	70.6	74.2	60.6	71.9	75.7	63.0
18-Mar-20	10:39	66.2	69.2	72.9	59.7			
18-Mar-20	10:44	69.5	72.5	75.6	65.9			
18-Mar-20	10:49	69.5	72.5	76.3	64.7			
18-Mar-20	10:54	69.5	72.5	76.6	62.3			
18-Mar-20	10:59	70.0	73.0	77.0	61.5			

Date	dB(A)							
	Time	L _{eq}	L _{eq} with free field correction	L ₁₀	L ₉₀	L _{eq} (30-min)	L ₁₀ (Average)	L ₉₀ (Average)
18-Mar-20	11:04	75.7	78.7	81.0	74.4	77.5	80.0	72.7
18-Mar-20	11:09	75.6	78.6	81.0	74.7			
18-Mar-20	11:14	75.5	78.5	81.0	73.7			
18-Mar-20	11:19	74.5	77.5	80.4	70.7			
18-Mar-20	11:24	73.3	76.3	78.7	71.3			
18-Mar-20	11:29	70.6	73.6	76.5	68.2			
18-Mar-20	11:34	71.8	74.8	77.2	69.9	73.9	76.8	68.1
18-Mar-20	11:39	71.2	74.2	76.2	70.1			
18-Mar-20	11:44	71.5	74.5	77.9	64.7			
18-Mar-20	11:49	70.7	73.7	76.9	67.7			
18-Mar-20	11:54	70.7	73.7	76.9	67.1			
18-Mar-20	11:59	69.4	72.4	75.6	66.6			
18-Mar-20	12:04	71.7	74.7	77.2	67.9	74.3	77.3	67.7
18-Mar-20	12:09	74.0	77.0	79.5	71.3			
18-Mar-20	12:14	71.2	74.2	76.8	69.5			
18-Mar-20	12:19	70.1	73.1	77.3	62.0			
18-Mar-20	12:24	69.3	72.3	75.7	62.9			
18-Mar-20	12:29	70.0	73.0	76.1	65.1			
18-Mar-20	12:34	68.8	71.8	75.2	63.6	73.3	76.6	66.4
18-Mar-20	12:39	69.6	72.6	75.7	61.5			
18-Mar-20	12:44	70.3	73.3	77.4	63.6			
18-Mar-20	12:49	69.3	72.3	75.9	64.0			
18-Mar-20	12:54	70.3	73.3	76.4	68.3			
18-Mar-20	12:59	72.5	75.5	78.1	70.5			
18-Mar-20	13:04	71.0	74.0	77.2	67.6	73.3	76.8	65.3
18-Mar-20	13:09	69.9	72.9	76.3	64.2			
18-Mar-20	13:14	69.8	72.8	76.6	62.4			
18-Mar-20	13:19	71.2	74.2	77.7	64.1			
18-Mar-20	13:24	70.5	73.5	77.1	66.4			
18-Mar-20	13:29	69.3	72.3	75.7	65.0			
18-Mar-20	13:34	69.7	72.7	76.4	64.7	72.2	75.6	64.0
18-Mar-20	13:39	69.6	72.6	75.9	63.2			
18-Mar-20	13:44	69.7	72.7	76.3	65.6			
18-Mar-20	13:49	69.1	72.1	75.7	63.3			
18-Mar-20	13:54	69.1	72.1	75.6	64.2			
18-Mar-20	13:59	67.5	70.5	73.2	62.5			
18-Mar-20	14:04	69.2	72.2	75.7	65.1	71.2	74.5	63.3
18-Mar-20	14:09	68.3	71.3	74.8	61.9			
18-Mar-20	14:14	68.5	71.5	75.4	60.4			
18-Mar-20	14:19	68.7	71.7	74.6	63.7			
18-Mar-20	14:24	66.9	69.9	73.0	62.6			
18-Mar-20	14:29	66.8	69.8	72.6	64.4			
18-Mar-20	14:34	66.7	69.7	72.7	63.2	71.0	74.5	62.8
18-Mar-20	14:39	66.8	69.8	73.2	63.1			
18-Mar-20	14:44	68.9	71.9	75.6	62.0			
18-Mar-20	14:49	67.6	70.6	74.4	61.1			
18-Mar-20	14:54	68.7	71.7	75.3	64.0			
18-Mar-20	14:59	68.5	71.5	75.2	63.1			

Appendix B2

Day-time Noise Level at Location CKL2 - Flat 103 Cha Kwo Ling Village

Date	dB(A)							
	Time	L _{eq}	L _{eq} with free field correction	L ₁₀	L ₉₀	L _{eq} (30-min)	L ₁₀ (Average)	L ₉₀ (Average)
18-Mar-20	15:04	68.1	71.1	75.0	60.7	70.9	74.6	61.6
18-Mar-20	15:09	67.5	70.5	74.3	61.3			
18-Mar-20	15:14	68.0	71.0	74.8	60.4			
18-Mar-20	15:19	67.9	70.9	74.3	63.4			
18-Mar-20	15:24	67.9	70.9	74.8	62.2			
18-Mar-20	15:29	68.0	71.0	74.6	61.1			
18-Mar-20	15:34	66.9	69.9	73.7	60.4	70.4	74.2	61.4
18-Mar-20	15:39	67.6	70.6	74.6	57.7			
18-Mar-20	15:44	66.8	69.8	73.4	62.4			
18-Mar-20	15:49	67.7	70.7	74.3	62.5			
18-Mar-20	15:54	67.1	70.1	74.0	59.8			
18-Mar-20	15:59	68.2	71.2	74.8	63.2			
18-Mar-20	16:04	67.1	70.1	73.8	60.8	70.0	73.5	61.0
18-Mar-20	16:09	67.1	70.1	73.9	61.2			
18-Mar-20	16:14	67.3	70.3	74.1	61.9			
18-Mar-20	16:19	67.9	70.9	73.6	62.2			
18-Mar-20	16:24	66.4	69.4	73.4	59.3			
18-Mar-20	16:29	66.2	69.2	72.0	60.2			
18-Mar-20	16:34	66.4	69.4	72.6	64.4	69.8	73.3	62.4
18-Mar-20	16:39	67.8	70.8	74.0	64.9			
18-Mar-20	16:44	66.5	69.5	73.4	61.3			
18-Mar-20	16:49	66.9	69.9	72.9	61.6			
18-Mar-20	16:54	66.3	69.3	73.2	59.9			
18-Mar-20	16:59	66.6	69.6	73.3	58.5			
18-Mar-20	17:04	66.8	69.8	73.6	59.4	70.0	73.7	59.8
18-Mar-20	17:09	65.4	68.4	71.5	60.2			
18-Mar-20	17:14	67.9	70.9	74.6	59.3			
18-Mar-20	17:19	68.0	71.0	74.9	59.1			
18-Mar-20	17:24	66.6	69.6	73.3	61.0			
18-Mar-20	17:29	66.7	69.7	73.3	59.6			
18-Mar-20	17:34	66.0	69.0	72.8	60.8	68.9	72.6	60.6
18-Mar-20	17:39	65.7	68.7	72.7	61.1			
18-Mar-20	17:44	65.8	68.8	72.0	61.5			
18-Mar-20	17:49	66.2	69.2	72.8	60.5			
18-Mar-20	17:54	66.8	69.8	73.5	59.6			
18-Mar-20	17:59	64.9	67.9	71.6	59.9			
18-Mar-20	18:04	65.4	68.4	72.2	60.6	69.2	72.8	59.8
18-Mar-20	18:09	66.0	69.0	71.9	61.7			
18-Mar-20	18:14	65.7	68.7	72.3	59.5			
18-Mar-20	18:19	68.3	71.3	74.6	59.1			
18-Mar-20	18:24	65.8	68.8	73.0	59.0			
18-Mar-20	18:29	65.2	68.2	72.4	58.0			
18-Mar-20	18:34	65.0	68.0	71.7	58.3	68.5	72.4	58.6
18-Mar-20	18:39	66.7	69.7	73.9	58.0			
18-Mar-20	18:44	64.6	67.6	71.9	57.7			
18-Mar-20	18:49	66.1	69.1	72.8	59.3			
18-Mar-20	18:54	63.8	66.8	70.9	58.4			
18-Mar-20	18:59	65.9	68.9	72.4	59.7			
				Mean	71.8	75.1	64.5	
				Maximum	77.5	80.0	72.7	
				Minimum	68.5	72.4	57.7	

Appendix B2

Day-time Noise Level at Location CKL2 - Flat 103 Cha Kwo Ling Village

Date	dB(A)							
	Time	L _{eq}	L _{eq} with free field correction	L ₁₀	L ₉₀	L _{eq} (30-min)	L ₁₀ (Average)	L ₉₀ (Average)
19-Mar-20	7:04	66.2	69.2	73.2	56.5	70.4	73.7	57.5
19-Mar-20	7:09	66.7	69.7	73.9	56.8			
19-Mar-20	7:14	69.3	72.3	73.6	57.8			
19-Mar-20	7:19	68.1	71.1	74.2	56.5			
19-Mar-20	7:24	66.1	69.1	72.8	58.0			
19-Mar-20	7:29	67.2	70.2	74.1	58.8			
19-Mar-20	7:34	67.9	70.9	74.2	62.7	70.6	74.1	60.5
19-Mar-20	7:39	68.3	71.3	75.4	58.3			
19-Mar-20	7:44	67.1	70.1	73.5	59.4			
19-Mar-20	7:49	68.1	71.1	75.1	59.5			
19-Mar-20	7:54	65.6	68.6	72.5	58.8			
19-Mar-20	7:59	68.1	71.1	73.4	62.1			
19-Mar-20	8:04	67.9	70.9	74.4	62.1	70.6	74.2	61.3
19-Mar-20	8:09	68.1	71.1	74.5	62.2			
19-Mar-20	8:14	67.3	70.3	73.7	60.9			
19-Mar-20	8:19	66.6	69.6	73.8	58.7			
19-Mar-20	8:24	67.6	70.6	74.4	59.9			
19-Mar-20	8:29	67.9	70.9	74.6	62.8			
19-Mar-20	8:34	66.2	69.2	73.0	59.0	71.1	74.3	63.3
19-Mar-20	8:39	68.3	71.3	74.8	63.3			
19-Mar-20	8:44	68.8	71.8	74.7	63.9			
19-Mar-20	8:49	68.1	71.1	74.2	65.0			
19-Mar-20	8:54	68.3	71.3	74.0	63.8			
19-Mar-20	8:59	68.5	71.5	74.9	63.0			
19-Mar-20	9:04	68.6	71.6	75.2	61.3	71.0	74.4	62.5
19-Mar-20	9:09	68.5	71.5	74.8	63.7			
19-Mar-20	9:14	68.0	71.0	74.3	62.7			
19-Mar-20	9:19	68.2	71.2	74.7	62.3			
19-Mar-20	9:24	67.1	70.1	73.4	61.4			
19-Mar-20	9:29	67.7	70.7	73.8	63.1			
19-Mar-20	9:34	68.4	71.4	74.4	65.1	72.0	75.1	64.3
19-Mar-20	9:39	68.9	71.9	74.8	65.5			
19-Mar-20	9:44	67.8	70.8	73.8	65.4			
19-Mar-20	9:49	69.6	72.6	76.1	62.0			
19-Mar-20	9:54	69.6	72.6	75.4	64.0			
19-Mar-20	9:59	69.2	72.2	75.5	62.2			
19-Mar-20	10:04	68.3	71.3	74.4	58.9	72.0	75.3	62.2
19-Mar-20	10:09	67.5	70.5	74.1	59.5			
19-Mar-20	10:14	68.8	71.8	75.0	64.1			
19-Mar-20	10:19	70.5	73.5	76.5	64.3			
19-Mar-20	10:24	68.9	71.9	75.2	62.0			
19-Mar-20	10:29	69.2	72.2	76.1	61.4			
19-Mar-20	10:34	69.5	72.5	76.0	61.5	71.5	75.0	62.5
19-Mar-20	10:39	69.0	72.0	75.7	61.7			
19-Mar-20	10:44	68.3	71.3	74.8	63.1			
19-Mar-20	10:49	68.8	71.8	74.7	60.5			
19-Mar-20	10:54	66.7	69.7	73.3	61.4			
19-Mar-20	10:59	68.5	71.5	74.8	65.1			

Date	dB(A)							
	Time	L _{eq}	L _{eq} with free field correction	L ₁₀	L ₉₀	L _{eq} (30-min)	L ₁₀ (Average)	L ₉₀ (Average)
19-Mar-20	11:04	69.7	72.7	76.4	64.4	71.9	75.3	63.9
19-Mar-20	11:09	69.5	72.5	75.8	63.3			
19-Mar-20	11:14	67.5	70.5	73.5	64.4			
19-Mar-20	11:19	67.8	70.8	74.4	62.8			
19-Mar-20	11:24	69.6	72.6	75.9	63.9			
19-Mar-20	11:29	68.8	71.8	75.2	64.1			
19-Mar-20	11:34	67.9	70.9	74.2	63.8	71.4	74.9	62.5
19-Mar-20	11:39	69.2	72.2	75.7	63.6			
19-Mar-20	11:44	68.7	71.7	75.1	63.1			
19-Mar-20	11:49	69.0	72.0	75.5	60.2			
19-Mar-20	11:54	68.1	71.1	74.6	63.4			
19-Mar-20	11:59	67.1	70.1	73.8	57.7			
19-Mar-20	12:04	68.8	71.8	75.4	61.8	71.4	74.9	61.9
19-Mar-20	12:09	68.9	71.9	75.6	60.2			
19-Mar-20	12:14	69.2	72.2	75.4	63.1			
19-Mar-20	12:19	67.4	70.4	73.9	62.5			
19-Mar-20	12:24	68.6	71.6	75.2	62.2			
19-Mar-20	12:29	67.2	70.2	73.1	61.0			
19-Mar-20	12:34	68.0	71.0	74.5	63.4	71.3	74.7	61.4
19-Mar-20	12:39	67.0	70.0	73.5	62.3			
19-Mar-20	12:44	69.2	72.2	74.6	62.1			
19-Mar-20	12:49	68.7	71.7	75.3	60.5			
19-Mar-20	12:54	68.2	71.2	75.3	56.4			
19-Mar-20	12:59	68.3	71.3	75.0	61.0			
19-Mar-20	13:04	67.6	70.6	74.1	63.0	71.0	74.8	60.6
19-Mar-20	13:09	68.9	71.9	75.5	64.5			
19-Mar-20	13:14	67.7	70.7	74.6	57.2			
19-Mar-20	13:19	68.4	71.4	75.5	57.8			
19-Mar-20	13:24	67.8	70.8	74.6	55.9			
19-Mar-20	13:29	67.6	70.6	74.0	57.6			
19-Mar-20	13:34	68.3	71.3	74.6	62.7	71.0	74.7	61.0
19-Mar-20	13:39	67.7	70.7	74.3	58.0			
19-Mar-20	13:44	67.9	70.9	75.0	57.4			
19-Mar-20	13:49	68.9	71.9	75.8	61.9			
19-Mar-20	13:54	67.8	70.8	74.2	62.6			
19-Mar-20	13:59	67.3	70.3	73.9	60.8			
19-Mar-20	14:04	68.6	71.6	75.1	62.9	71.3	74.5	63.0
19-Mar-20	14:09	68.1	71.1	74.3	62.5			
19-Mar-20	14:14	68.7	71.7	74.4	63.1			
19-Mar-20	14:19	67.1	70.1	73.5	60.3			
19-Mar-20	14:24	68.4	71.4	74.5	64.2			
19-Mar-20	14:29	68.6	71.6	74.8	64.2			
19-Mar-20	14:34	69.2	72.2	75.7	63.1	72.0	75.3	64.0
19-Mar-20	14:39	68.5	71.5	74.5	65.3			
19-Mar-20	14:44	69.1	72.1	75.3	65.5			
19-Mar-20	14:49	68.6	71.6	74.9	64.8			
19-Mar-20	14:54	69.6	72.6	76.0	62.6			
19-Mar-20	14:59	69.0	72.0	75.5	61.4			

Appendix B2

Day-time Noise Level at Location CKL2 - Flat 103 Cha Kwo Ling Village

Date	dB(A)							
	Time	L _{eq}	L _{eq} with free field correction	L ₁₀	L ₉₀	L _{eq} (30-min)	L ₁₀ (Average)	L ₉₀ (Average)
19-Mar-20	15:04	68.6	71.6	75.1	62.3	72.1	74.5	62.7
19-Mar-20	15:09	67.7	70.7	74.6	59.1			
19-Mar-20	15:14	66.4	69.4	73.2	61.0			
19-Mar-20	15:19	72.2	75.2	73.9	62.8			
19-Mar-20	15:24	69.1	72.1	74.8	63.4			
19-Mar-20	15:29	68.5	71.5	74.9	65.1			
19-Mar-20	15:34	68.8	71.8	75.1	65.0	71.2	74.1	63.7
19-Mar-20	15:39	67.5	70.5	73.6	63.5			
19-Mar-20	15:44	67.2	70.2	73.6	63.6			
19-Mar-20	15:49	70.6	73.6	75.3	64.1			
19-Mar-20	15:54	66.4	69.4	72.8	63.9			
19-Mar-20	15:59	67.0	70.0	73.6	61.3			
19-Mar-20	16:04	66.9	69.9	73.3	62.9	72.8	74.7	63.0
19-Mar-20	16:09	67.9	70.9	74.4	62.0			
19-Mar-20	16:14	74.3	77.3	76.0	65.6			
19-Mar-20	16:19	66.9	69.9	73.3	63.2			
19-Mar-20	16:24	68.3	71.3	75.0	62.2			
19-Mar-20	16:29	68.7	71.7	75.5	60.5			
19-Mar-20	16:34	68.6	71.6	74.9	64.1	72.0	75.5	62.2
19-Mar-20	16:39	68.7	71.7	75.4	59.4			
19-Mar-20	16:44	69.8	72.8	76.3	62.1			
19-Mar-20	16:49	69.2	72.2	75.5	63.4			
19-Mar-20	16:54	69.3	72.3	75.3	60.7			
19-Mar-20	16:59	68.4	71.4	75.3	61.6			
19-Mar-20	17:04	66.9	69.9	74.0	59.3	70.0	73.5	61.1
19-Mar-20	17:09	66.8	69.8	73.4	61.3			
19-Mar-20	17:14	67.4	70.4	73.8	60.7			
19-Mar-20	17:19	66.7	69.7	73.1	60.0			
19-Mar-20	17:24	66.8	69.8	73.4	60.8			
19-Mar-20	17:29	67.2	70.2	73.0	63.5			
19-Mar-20	17:34	65.6	68.6	72.3	60.8	69.6	73.2	59.9
19-Mar-20	17:39	66.8	69.8	73.7	60.6			
19-Mar-20	17:44	66.5	69.5	72.7	59.9			
19-Mar-20	17:49	66.7	69.7	73.4	59.6			
19-Mar-20	17:54	67.3	70.3	73.9	59.9			
19-Mar-20	17:59	66.4	69.4	73.0	57.7			
19-Mar-20	18:04	65.9	68.9	72.6	60.0	68.6	72.4	58.8
19-Mar-20	18:09	64.2	67.2	70.7	58.2			
19-Mar-20	18:14	64.8	67.8	72.0	59.4			
19-Mar-20	18:19	65.7	68.7	72.3	58.1			
19-Mar-20	18:24	66.7	69.7	73.7	58.0			
19-Mar-20	18:29	65.9	68.9	72.3	59.0			
19-Mar-20	18:34	66.2	69.2	73.1	59.1	69.8	72.9	57.8
19-Mar-20	18:39	66.8	69.8	73.5	57.8			
19-Mar-20	18:44	67.4	70.4	73.5	57.0			
19-Mar-20	18:49	68.3	71.3	73.1	59.1			
19-Mar-20	18:54	65.0	68.0	71.5	54.6			
19-Mar-20	18:59	66.1	69.1	72.1	57.5			
				Mean	71.2	74.5	62.1	
				Maximum	72.8	75.5	64.3	
				Minimum	68.6	72.4	57.5	

Appendix B2

Day-time Noise Level at Location CKL2 - Flat 103 Cha Kwo Ling Village

Date	dB(A)							
	Time	L _{eq}	L _{eq} with free field correction	L ₁₀	L ₉₀	L _{eq} (30-min)	L ₁₀ (Average)	L ₉₀ (Average)
20-Mar-20	7:04	65.6	68.6	72.2	55.7	70.5	74.5	58.8
20-Mar-20	7:09	67.8	70.8	75.1	56.1			
20-Mar-20	7:14	67.4	70.4	74.3	58.0			
20-Mar-20	7:19	67.0	70.0	73.8	58.4			
20-Mar-20	7:24	68.2	71.2	75.5	59.9			
20-Mar-20	7:29	68.5	71.5	75.4	61.6			
20-Mar-20	7:34	68.7	71.7	75.4	62.4	72.3	75.6	66.2
20-Mar-20	7:39	68.8	71.8	75.7	62.9			
20-Mar-20	7:44	68.9	71.9	75.9	60.5			
20-Mar-20	7:49	69.8	72.8	76.4	61.1			
20-Mar-20	7:54	68.7	71.7	74.2	68.7			
20-Mar-20	7:59	70.7	73.7	75.9	70.6			
20-Mar-20	8:04	70.4	73.4	75.8	70.3	73.6	75.9	70.5
20-Mar-20	8:09	70.4	73.4	75.1	70.6			
20-Mar-20	8:14	70.5	73.5	76.1	70.1			
20-Mar-20	8:19	70.6	73.6	75.6	70.9			
20-Mar-20	8:24	70.9	73.9	76.3	70.4			
20-Mar-20	8:29	70.9	73.9	76.5	70.4			
20-Mar-20	8:34	71.3	74.3	76.2	71.2	74.1	76.2	71.0
20-Mar-20	8:39	71.0	74.0	76.2	70.9			
20-Mar-20	8:44	71.1	74.1	76.1	71.3			
20-Mar-20	8:49	70.7	73.7	75.7	70.9			
20-Mar-20	8:54	71.3	74.3	76.6	71.1			
20-Mar-20	8:59	70.9	73.9	76.1	70.8			
20-Mar-20	9:04	70.6	73.6	75.8	71.1	73.3	76.3	66.7
20-Mar-20	9:09	68.5	71.5	74.3	63.3			
20-Mar-20	9:14	71.2	74.2	77.2	65.0			
20-Mar-20	9:19	70.4	73.4	76.5	66.1			
20-Mar-20	9:24	71.0	74.0	77.3	64.8			
20-Mar-20	9:29	69.7	72.7	76.2	64.8			
20-Mar-20	9:34	69.1	72.1	75.1	63.8	72.5	75.6	63.6
20-Mar-20	9:39	68.3	71.3	74.9	63.3			
20-Mar-20	9:44	69.9	72.9	76.4	64.8			
20-Mar-20	9:49	70.5	73.5	76.2	63.1			
20-Mar-20	9:54	68.2	71.2	74.4	62.8			
20-Mar-20	9:59	70.3	73.3	76.3	63.3			
20-Mar-20	10:04	68.7	71.7	75.3	62.6	72.0	75.1	64.2
20-Mar-20	10:09	68.9	71.9	75.1	66.3			
20-Mar-20	10:14	69.6	72.6	74.9	64.0			
20-Mar-20	10:19	69.5	72.5	74.9	65.1			
20-Mar-20	10:24	68.4	71.4	75.1	63.9			
20-Mar-20	10:29	68.5	71.5	75.4	61.4			
20-Mar-20	10:34	69.3	72.3	75.8	63.3	71.9	75.2	63.9
20-Mar-20	10:39	69.5	72.5	75.5	64.5			
20-Mar-20	10:44	69.3	72.3	75.8	63.2			
20-Mar-20	10:49	68.6	71.6	74.6	65.3			
20-Mar-20	10:54	68.0	71.0	74.7	60.2			
20-Mar-20	10:59	68.6	71.6	74.6	65.0			

Date	dB(A)							
	Time	L _{eq}	L _{eq} with free field correction	L ₁₀	L ₉₀	L _{eq} (30-min)	L ₁₀ (Average)	L ₉₀ (Average)
20-Mar-20	11:04	69.5	72.5	76.3	63.2	72.5	75.7	62.8
20-Mar-20	11:09	69.7	72.7	75.8	63.5			
20-Mar-20	11:14	67.4	70.4	74.1	60.8			
20-Mar-20	11:19	69.0	72.0	75.5	62.4			
20-Mar-20	11:24	69.3	72.3	75.7	63.8			
20-Mar-20	11:29	71.4	74.4	76.5	62.5			
20-Mar-20	11:34	67.8	70.8	74.3	62.3	71.7	75.2	63.9
20-Mar-20	11:39	67.9	70.9	74.9	61.8			
20-Mar-20	11:44	68.0	71.0	74.5	63.3			
20-Mar-20	11:49	68.9	71.9	74.8	66.0			
20-Mar-20	11:54	70.0	73.0	76.1	65.1			
20-Mar-20	11:59	69.2	72.2	76.0	63.1			
20-Mar-20	12:04	68.2	71.2	75.2	61.5	71.1	74.8	63.1
20-Mar-20	12:09	68.2	71.2	75.3	61.7			
20-Mar-20	12:14	67.0	70.0	73.3	64.0			
20-Mar-20	12:19	69.0	72.0	75.6	63.3			
20-Mar-20	12:24	68.1	71.1	74.6	63.2			
20-Mar-20	12:29	68.0	71.0	74.4	64.2			
20-Mar-20	12:34	67.6	70.6	74.0	61.6	71.3	74.8	62.9
20-Mar-20	12:39	67.8	70.8	74.5	61.0			
20-Mar-20	12:44	68.1	71.1	74.6	61.9			
20-Mar-20	12:49	68.8	71.8	75.2	62.5			
20-Mar-20	12:54	69.1	72.1	75.1	64.2			
20-Mar-20	12:59	68.3	71.3	75.2	64.7			
20-Mar-20	13:04	68.5	71.5	75.0	64.3	71.8	75.3	64.0
20-Mar-20	13:09	68.5	71.5	75.7	60.0			
20-Mar-20	13:14	68.6	71.6	74.5	64.4			
20-Mar-20	13:19	70.5	73.5	77.0	66.3			
20-Mar-20	13:24	68.1	71.1	74.4	62.9			
20-Mar-20	13:29	67.9	70.9	74.4	63.5			
20-Mar-20	13:34	68.7	71.7	74.9	64.3	71.0	74.2	63.4
20-Mar-20	13:39	67.1	70.1	73.3	64.1			
20-Mar-20	13:44	69.9	72.9	75.5	63.6			
20-Mar-20	13:49	68.0	71.0	74.3	64.7			
20-Mar-20	13:54	66.0	69.0	72.7	61.9			
20-Mar-20	13:59	66.9	69.9	73.8	60.6			
20-Mar-20	14:04	68.2	71.2	74.8	62.9	70.9	74.3	63.7
20-Mar-20	14:09	68.8	71.8	75.5	63.4			
20-Mar-20	14:14	67.9	70.9	74.5	62.7			
20-Mar-20	14:19	68.2	71.2	74.0	66.2			
20-Mar-20	14:24	67.9	70.9	74.4	63.3			
20-Mar-20	14:29	65.7	68.7	72.2	62.5			
20-Mar-20	14:34	67.8	70.8	74.2	64.2	70.2	73.8	62.8
20-Mar-20	14:39	67.9	70.9	74.2	65.1			
20-Mar-20	14:44	67.5	70.5	74.1	61.8			
20-Mar-20	14:49	67.7	70.7	74.4	61.1			
20-Mar-20	14:54	66.4	69.4	73.0	61.4			
20-Mar-20	14:59	65.4	68.4	72.6	61.0			

Appendix B2

Day-time Noise Level at Location CKL2 - Flat 103 Cha Kwo Ling Village

Date	dB(A)							
	Time	L _{eq}	L _{eq} with free field correction	L ₁₀	L ₉₀	L _{eq} (30-min)	L ₁₀ (Average)	L ₉₀ (Average)
20-Mar-20	15:04	69.4	72.4	76.2	60.2	71.5	74.2	62.9
20-Mar-20	15:09	67.9	70.9	73.8	60.3			
20-Mar-20	15:14	67.1	70.1	73.3	63.4			
20-Mar-20	15:19	70.7	73.7	75.0	64.0			
20-Mar-20	15:24	66.1	69.1	72.3	63.6			
20-Mar-20	15:29	68.1	71.1	73.1	64.3			
20-Mar-20	15:34	65.8	68.8	72.6	58.9	70.5	74.3	62.0
20-Mar-20	15:39	66.5	69.5	73.1	61.0			
20-Mar-20	15:44	67.1	70.1	74.0	59.6			
20-Mar-20	15:49	69.4	72.4	76.6	60.3			
20-Mar-20	15:54	67.8	70.8	74.6	64.4			
20-Mar-20	15:59	67.3	70.3	73.7	64.3			
20-Mar-20	16:04	68.1	71.1	74.7	64.0	69.9	73.6	61.6
20-Mar-20	16:09	66.5	69.5	72.9	63.2			
20-Mar-20	16:14	66.9	69.9	73.0	59.2			
20-Mar-20	16:19	66.2	69.2	73.1	60.2			
20-Mar-20	16:24	66.9	69.9	73.5	61.0			
20-Mar-20	16:29	66.5	69.5	73.9	59.6			
20-Mar-20	16:34	66.6	69.6	72.9	61.0	69.5	73.4	60.2
20-Mar-20	16:39	66.5	69.5	72.9	61.3			
20-Mar-20	16:44	67.0	70.0	73.9	59.9			
20-Mar-20	16:49	66.3	69.3	73.5	60.1			
20-Mar-20	16:54	67.0	70.0	74.4	59.0			
20-Mar-20	16:59	65.3	68.3	72.2	59.3			
20-Mar-20	17:04	65.4	68.4	71.8	59.9	72.2	76.7	60.5
20-Mar-20	17:09	67.7	70.7	75.0	60.3			
20-Mar-20	17:14	68.1	71.1	74.0	61.1			
20-Mar-20	17:19	67.2	70.2	73.6	61.6			
20-Mar-20	17:24	72.2	75.2	81.2	60.4			
20-Mar-20	17:29	70.9	73.9	77.5	59.5			
20-Mar-20	17:34	72.9	75.9	81.3	58.4	75.8	80.5	61.5
20-Mar-20	17:39	68.0	71.0	75.5	59.5			
20-Mar-20	17:44	72.0	75.0	80.9	61.0			
20-Mar-20	17:49	73.0	76.0	79.3	62.2			
20-Mar-20	17:54	72.1	75.1	80.0	61.7			
20-Mar-20	17:59	75.6	78.6	83.0	64.1			
20-Mar-20	18:04	73.2	76.2	81.2	61.0	73.3	77.8	59.5
20-Mar-20	18:09	71.8	74.8	77.8	60.4			
20-Mar-20	18:14	67.9	70.9	75.5	56.8			
20-Mar-20	18:19	69.1	72.1	76.9	61.1			
20-Mar-20	18:24	69.4	72.4	77.5	58.2			
20-Mar-20	18:29	66.6	69.6	74.5	57.5			
20-Mar-20	18:34	63.9	66.9	70.8	55.9	68.6	72.8	56.7
20-Mar-20	18:39	64.9	67.9	71.8	56.7			
20-Mar-20	18:44	65.3	68.3	73.1	56.3			
20-Mar-20	18:49	65.8	68.8	73.2	55.9			
20-Mar-20	18:54	64.9	67.9	71.2	56.7			
20-Mar-20	18:59	67.8	70.8	75.2	58.2			
				Mean	72.0	75.6	64.5	
				Maximum	75.8	80.5	71.0	
				Minimum	68.6	72.8	56.7	

Appendix B2

Day-time Noise Level at Location CKL2 - Flat 103 Cha Kwo Ling Village

Date	dB(A)							
	Time	L _{eq}	L _{eq} with free field correction	L ₁₀	L ₉₀	L _{eq} (30-min)	L ₁₀ (Average)	L ₉₀ (Average)
21-Mar-20	7:04	67.2	70.2	74.6	58.5	71.6	75.6	59.1
21-Mar-20	7:09	68.7	71.7	75.7	58.5			
21-Mar-20	7:14	69.4	72.4	76.7	56.6			
21-Mar-20	7:19	68.2	71.2	74.7	59.5			
21-Mar-20	7:24	69.4	72.4	75.5	60.5			
21-Mar-20	7:29	68.5	71.5	75.8	59.8			
21-Mar-20	7:34	72.3	75.3	75.1	60.1	72.3	75.2	60.3
21-Mar-20	7:39	67.5	70.5	74.7	58.5			
21-Mar-20	7:44	67.8	70.8	75.0	57.7			
21-Mar-20	7:49	67.8	70.8	74.4	61.6			
21-Mar-20	7:54	69.2	72.2	75.7	61.9			
21-Mar-20	7:59	68.9	71.9	75.9	60.5			
21-Mar-20	8:04	69.3	72.3	75.3	61.9	72.0	75.2	62.1
21-Mar-20	8:09	68.6	71.6	75.0	62.3			
21-Mar-20	8:14	69.1	72.1	75.0	61.4			
21-Mar-20	8:19	68.5	71.5	75.2	62.1			
21-Mar-20	8:24	68.4	71.4	74.9	62.8			
21-Mar-20	8:29	70.1	73.1	76.0	62.2			
21-Mar-20	8:34	70.5	73.5	76.6	64.6	72.5	76.0	63.5
21-Mar-20	8:39	69.3	72.3	75.7	64.0			
21-Mar-20	8:44	69.6	72.6	76.4	63.3			
21-Mar-20	8:49	69.1	72.1	75.8	64.3			
21-Mar-20	8:54	69.1	72.1	76.0	64.0			
21-Mar-20	8:59	69.1	72.1	75.6	58.7			
21-Mar-20	9:04	69.5	72.5	76.3	60.6	72.8	76.4	62.8
21-Mar-20	9:09	68.7	71.7	75.5	60.9			
21-Mar-20	9:14	70.7	73.7	76.9	64.1			
21-Mar-20	9:19	71.0	74.0	77.7	65.7			
21-Mar-20	9:24	68.7	71.7	75.3	61.8			
21-Mar-20	9:29	69.9	72.9	76.5	60.7			
21-Mar-20	9:34	68.5	71.5	75.9	61.6	71.6	75.4	61.9
21-Mar-20	9:39	69.4	72.4	76.4	62.0			
21-Mar-20	9:44	69.0	72.0	75.6	62.0			
21-Mar-20	9:49	68.9	71.9	75.4	62.6			
21-Mar-20	9:54	67.6	70.6	74.5	61.0			
21-Mar-20	9:59	67.8	70.8	74.3	62.0			
21-Mar-20	10:04	69.4	72.4	76.0	65.3	71.7	75.3	63.8
21-Mar-20	10:09	68.7	71.7	75.1	63.9			
21-Mar-20	10:14	68.1	71.1	75.2	61.0			
21-Mar-20	10:19	68.4	71.4	74.9	63.2			
21-Mar-20	10:24	69.1	72.1	75.6	64.0			
21-Mar-20	10:29	68.4	71.4	74.9	64.4			
21-Mar-20	10:34	69.1	72.1	75.1	64.4	71.2	74.6	61.7
21-Mar-20	10:39	68.3	71.3	74.8	60.7			
21-Mar-20	10:44	67.8	70.8	74.5	60.7			
21-Mar-20	10:49	68.8	71.8	75.2	60.7			
21-Mar-20	10:54	67.6	70.6	74.0	62.5			
21-Mar-20	10:59	67.0	70.0	73.8	59.4			

Date	dB(A)							
	Time	L _{eq}	L _{eq} with free field correction	L ₁₀	L ₉₀	L _{eq} (30-min)	L ₁₀ (Average)	L ₉₀ (Average)
21-Mar-20	11:04	68.2	71.2	74.0	61.2	71.5	74.8	61.7
21-Mar-20	11:09	68.8	71.8	75.3	61.5			
21-Mar-20	11:14	69.1	72.1	75.3	63.9			
21-Mar-20	11:19	68.1	71.1	74.7	62.0			
21-Mar-20	11:24	67.3	70.3	74.0	60.1			
21-Mar-20	11:29	69.2	72.2	75.4	60.3			
21-Mar-20	11:34	67.0	70.0	74.3	56.9	70.1	73.9	59.3
21-Mar-20	11:39	67.2	70.2	73.8	60.8			
21-Mar-20	11:44	67.6	70.6	74.1	59.6			
21-Mar-20	11:49	66.3	69.3	73.4	59.0			
21-Mar-20	11:54	67.3	70.3	74.2	58.5			
21-Mar-20	11:59	67.0	70.0	73.8	59.9			
21-Mar-20	12:04	67.8	70.8	74.6	61.0	70.5	74.2	61.0
21-Mar-20	12:09	67.3	70.3	74.1	60.7			
21-Mar-20	12:14	65.7	68.7	72.4	61.8			
21-Mar-20	12:19	68.7	71.7	74.9	62.8			
21-Mar-20	12:24	67.2	70.2	74.3	58.7			
21-Mar-20	12:29	67.5	70.5	74.6	59.5			
21-Mar-20	12:34	66.6	69.6	73.3	58.9	70.5	74.0	60.4
21-Mar-20	12:39	66.9	69.9	74.2	58.6			
21-Mar-20	12:44	68.5	71.5	74.4	59.6			
21-Mar-20	12:49	66.3	69.3	73.1	60.1			
21-Mar-20	12:54	67.3	70.3	73.7	57.7			
21-Mar-20	12:59	68.9	71.9	75.2	64.1			
21-Mar-20	13:04	67.2	70.2	74.1	62.0	71.1	74.6	62.2
21-Mar-20	13:09	68.3	71.3	73.9	61.3			
21-Mar-20	13:14	67.8	70.8	74.8	62.0			
21-Mar-20	13:19	68.7	71.7	75.0	64.3			
21-Mar-20	13:24	68.7	71.7	75.1	62.8			
21-Mar-20	13:29	68.0	71.0	74.4	59.6			
21-Mar-20	13:34	68.6	71.6	75.4	60.4	72.7	75.8	63.2
21-Mar-20	13:39	68.7	71.7	75.8	62.5			
21-Mar-20	13:44	71.1	74.1	76.2	64.8			
21-Mar-20	13:49	70.8	73.8	76.5	64.6			
21-Mar-20	13:54	69.9	72.9	76.0	64.2			
21-Mar-20	13:59	67.8	70.8	74.7	61.0			
21-Mar-20	14:04	68.0	71.0	74.1	63.7	72.8	75.0	63.7
21-Mar-20	14:09	68.7	71.7	74.6	64.9			
21-Mar-20	14:14	68.1	71.1	74.7	62.5			
21-Mar-20	14:19	68.9	71.9	74.7	64.6			
21-Mar-20	14:24	68.4	71.4	74.3	61.9			
21-Mar-20	14:29	73.4	76.4	76.8	63.6			
21-Mar-20	14:34	68.8	71.8	74.4	62.7	72.2	75.0	62.5
21-Mar-20	14:39	68.8	71.8	75.1	63.4			
21-Mar-20	14:44	71.1	74.1	75.8	62.2			
21-Mar-20	14:49	69.0	72.0	74.8	63.6			
21-Mar-20	14:54	67.6	70.6	74.1	60.6			
21-Mar-20	14:59	69.2	72.2	75.4	62.1			

Appendix B2

Day-time Noise Level at Location CKL2 - Flat 103 Cha Kwo Ling Village

Date	dB(A)							
	Time	L _{eq}	L _{eq} with free field correction	L ₁₀	L ₉₀	L _{eq} (30-min)	L ₁₀ (Average)	L ₉₀ (Average)
21-Mar-20	15:04	68.4	71.4	74.6	60.9	71.0	74.6	61.3
21-Mar-20	15:09	67.6	70.6	74.5	62.4			
21-Mar-20	15:14	68.4	71.4	74.7	63.2			
21-Mar-20	15:19	68.1	71.1	74.8	61.4			
21-Mar-20	15:24	67.9	70.9	74.7	60.7			
21-Mar-20	15:29	67.2	70.2	74.2	57.2			
21-Mar-20	15:34	68.1	71.1	73.9	63.7	75.0	78.2	62.6
21-Mar-20	15:39	68.7	71.7	73.6	60.2			
21-Mar-20	15:44	76.2	79.2	81.8	60.7			
21-Mar-20	15:49	72.2	75.2	80.1	62.1			
21-Mar-20	15:54	70.7	73.7	76.5	64.0			
21-Mar-20	15:59	70.3	73.3	76.8	63.5			
21-Mar-20	16:04	70.1	73.1	76.2	61.8	72.0	75.7	62.9
21-Mar-20	16:09	69.6	72.6	76.7	62.6			
21-Mar-20	16:14	69.2	72.2	75.8	64.5			
21-Mar-20	16:19	68.2	71.2	75.0	63.0			
21-Mar-20	16:24	68.5	71.5	75.2	64.0			
21-Mar-20	16:29	68.2	71.2	75.2	60.7			
21-Mar-20	16:34	68.4	71.4	75.5	59.4	69.4	73.3	59.6
21-Mar-20	16:39	65.6	68.6	72.2	58.4			
21-Mar-20	16:44	65.6	68.6	72.3	59.3			
21-Mar-20	16:49	66.9	69.9	73.8	60.5			
21-Mar-20	16:54	65.5	68.5	72.5	59.2			
21-Mar-20	16:59	65.7	68.7	72.5	60.2			
21-Mar-20	17:04	65.4	68.4	72.2	60.7	68.8	72.5	60.4
21-Mar-20	17:09	67.0	70.0	73.7	61.6			
21-Mar-20	17:14	65.1	68.1	71.2	60.7			
21-Mar-20	17:19	65.1	68.1	71.6	60.2			
21-Mar-20	17:24	64.8	67.8	71.6	59.5			
21-Mar-20	17:29	66.9	69.9	74.0	58.9			
21-Mar-20	17:34	65.2	68.2	72.4	58.1	68.5	71.8	59.2
21-Mar-20	17:39	65.2	68.2	71.7	58.4			
21-Mar-20	17:44	66.3	69.3	72.5	57.8			
21-Mar-20	17:49	64.6	67.6	71.1	60.2			
21-Mar-20	17:54	66.6	69.6	71.4	61.7			
21-Mar-20	17:59	64.4	67.4	71.4	57.1			
21-Mar-20	18:04	64.7	67.7	71.6	58.7	68.2	71.9	57.8
21-Mar-20	18:09	63.0	66.0	70.0	57.0			
21-Mar-20	18:14	64.2	67.2	70.9	59.6			
21-Mar-20	18:19	62.8	65.8	69.7	57.4			
21-Mar-20	18:24	65.7	68.7	70.8	56.3			
21-Mar-20	18:29	68.3	71.3	75.5	56.6			
21-Mar-20	18:34	70.3	73.3	77.2	57.7	68.8	72.7	55.5
21-Mar-20	18:39	65.5	68.5	73.0	54.4			
21-Mar-20	18:44	62.9	65.9	68.4	55.3			
21-Mar-20	18:49	61.7	64.7	68.9	53.9			
21-Mar-20	18:54	65.1	68.1	72.0	55.0			
21-Mar-20	18:59	62.5	65.5	68.9	55.5			
				Mean	71.5	74.9	61.6	
				Maximum	75.0	78.2	63.8	
				Minimum	68.2	71.8	55.5	

Appendix B2

Day-time Noise Level at Location CKL2 - Flat 103 Cha Kwo Ling Village

Date	dB(A)							
	Time	L _{eq}	L _{eq} with free field correction	L ₁₀	L ₉₀	L _{eq} (30-min)	L ₁₀ (Average)	L ₉₀ (Average)
23-Mar-20	7:04	68.1	71.1	73.8	63.0	70.4	74.2	60.8
23-Mar-20	7:09	67.9	70.9	74.9	62.6			
23-Mar-20	7:14	67.4	70.4	74.1	61.3			
23-Mar-20	7:19	66.7	69.7	74.1	56.0			
23-Mar-20	7:24	67.5	70.5	74.5	59.8			
23-Mar-20	7:29	66.8	69.8	73.7	58.9			
23-Mar-20	7:34	68.2	71.2	75.3	60.0	71.1	74.6	60.9
23-Mar-20	7:39	67.9	70.9	74.9	61.8			
23-Mar-20	7:44	68.9	71.9	74.8	62.4			
23-Mar-20	7:49	68.1	71.1	74.1	62.0			
23-Mar-20	7:54	67.7	70.7	74.4	57.8			
23-Mar-20	7:59	67.8	70.8	74.2	59.4			
23-Mar-20	8:04	69.2	72.2	75.2	62.0	70.4	73.7	61.3
23-Mar-20	8:09	66.8	69.8	72.8	60.7			
23-Mar-20	8:14	66.9	69.9	73.4	60.5			
23-Mar-20	8:19	67.1	70.1	73.8	60.1			
23-Mar-20	8:24	66.3	69.3	72.7	62.1			
23-Mar-20	8:29	67.7	70.7	73.7	61.7			
23-Mar-20	8:34	67.5	70.5	73.9	62.6	71.8	75.3	63.6
23-Mar-20	8:39	68.2	71.2	74.6	64.5			
23-Mar-20	8:44	68.7	71.7	74.8	62.9			
23-Mar-20	8:49	68.8	71.8	75.2	64.3			
23-Mar-20	8:54	69.9	72.9	76.6	63.7			
23-Mar-20	8:59	69.2	72.2	75.9	63.4			
23-Mar-20	9:04	70.1	73.1	76.1	64.2	71.9	75.2	63.9
23-Mar-20	9:09	68.4	71.4	75.3	61.7			
23-Mar-20	9:14	68.6	71.6	74.6	64.7			
23-Mar-20	9:19	67.8	70.8	74.2	63.1			
23-Mar-20	9:24	68.8	71.8	75.0	62.7			
23-Mar-20	9:29	69.5	72.5	75.8	65.7			
23-Mar-20	9:34	68.5	71.5	74.7	63.4	71.6	74.8	63.1
23-Mar-20	9:39	67.3	70.3	73.8	62.4			
23-Mar-20	9:44	67.6	70.6	74.0	59.8			
23-Mar-20	9:49	69.3	72.3	75.1	62.9			
23-Mar-20	9:54	68.7	71.7	75.3	61.9			
23-Mar-20	9:59	69.9	72.9	75.8	65.9			
23-Mar-20	10:04	68.3	71.3	74.7	64.9	72.4	75.7	63.7
23-Mar-20	10:09	70.3	73.3	76.4	63.6			
23-Mar-20	10:14	68.2	71.2	74.5	63.0			
23-Mar-20	10:19	70.3	73.3	76.7	63.2			
23-Mar-20	10:24	69.3	72.3	75.7	63.0			
23-Mar-20	10:29	69.7	72.7	75.9	64.0			
23-Mar-20	10:34	67.6	70.6	73.5	61.3	71.2	74.5	62.9
23-Mar-20	10:39	68.8	71.8	75.3	62.8			
23-Mar-20	10:44	67.5	70.5	74.0	63.0			
23-Mar-20	10:49	68.1	71.1	74.3	62.4			
23-Mar-20	10:54	68.2	71.2	74.8	64.3			
23-Mar-20	10:59	69.0	72.0	75.1	62.9			

Date	dB(A)							
	Time	L _{eq}	L _{eq} with free field correction	L ₁₀	L ₉₀	L _{eq} (30-min)	L ₁₀ (Average)	L ₉₀ (Average)
23-Mar-20	11:04	68.4	71.4	75.1	62.6	71.7	75.2	62.5
23-Mar-20	11:09	67.8	70.8	74.9	60.5			
23-Mar-20	11:14	68.5	71.5	74.9	63.7			
23-Mar-20	11:19	69.3	72.3	75.5	59.1			
23-Mar-20	11:24	68.6	71.6	75.0	63.7			
23-Mar-20	11:29	69.2	72.2	75.7	63.7			
23-Mar-20	11:34	69.4	72.4	75.9	64.2	71.3	74.6	65.3
23-Mar-20	11:39	66.2	69.2	72.2	63.4			
23-Mar-20	11:44	67.9	70.9	74.4	65.2			
23-Mar-20	11:49	68.6	71.6	75.0	64.1			
23-Mar-20	11:54	68.6	71.6	74.6	67.0			
23-Mar-20	11:59	68.6	71.6	74.5	66.7			
23-Mar-20	12:04	68.5	71.5	74.6	67.0	71.3	74.6	64.6
23-Mar-20	12:09	68.9	71.9	74.1	67.1			
23-Mar-20	12:14	69.0	72.0	75.8	63.6			
23-Mar-20	12:19	67.5	70.5	73.9	59.6			
23-Mar-20	12:24	67.4	70.4	74.1	61.1			
23-Mar-20	12:29	68.2	71.2	74.7	64.3			
23-Mar-20	12:34	67.2	70.2	73.8	64.1	70.8	73.9	64.2
23-Mar-20	12:39	67.5	70.5	73.8	63.6			
23-Mar-20	12:44	68.4	71.4	73.9	63.4			
23-Mar-20	12:49	67.3	70.3	73.0	63.7			
23-Mar-20	12:54	68.0	71.0	74.0	65.4			
23-Mar-20	12:59	68.2	71.2	74.6	64.5			
23-Mar-20	13:04	67.5	70.5	73.2	63.6	70.4	73.9	63.9
23-Mar-20	13:09	67.5	70.5	74.2	63.7			
23-Mar-20	13:14	67.2	70.2	73.7	64.1			
23-Mar-20	13:19	67.8	70.8	74.5	64.3			
23-Mar-20	13:24	67.1	70.1	73.6	63.8			
23-Mar-20	13:29	67.4	70.4	74.0	63.6			
23-Mar-20	13:34	67.6	70.6	73.7	65.1	69.8	73.3	62.9
23-Mar-20	13:39	67.0	70.0	73.3	63.6			
23-Mar-20	13:44	67.1	70.1	73.4	62.8			
23-Mar-20	13:49	66.5	69.5	73.5	59.8			
23-Mar-20	13:54	65.8	68.8	72.7	59.6			
23-Mar-20	13:59	66.5	69.5	73.2	64.0			
23-Mar-20	14:04	67.6	70.6	73.8	59.3	70.2	73.8	59.6
23-Mar-20	14:09	66.2	69.2	73.3	59.0			
23-Mar-20	14:14	67.3	70.3	74.2	60.2			
23-Mar-20	14:19	67.0	70.0	73.2	59.1			
23-Mar-20	14:24	67.6	70.6	74.3	59.1			
23-Mar-20	14:29	67.3	70.3	73.8	60.7			
23-Mar-20	14:34	68.1	71.1	74.5	64.0	70.8	74.3	62.8
23-Mar-20	14:39	68.4	71.4	75.0	62.4			
23-Mar-20	14:44	67.1	70.1	73.9	59.1			
23-Mar-20	14:49	68.7	71.7	75.2	62.1			
23-Mar-20	14:54	67.1	70.1	73.7	63.2			
23-Mar-20	14:59	67.2	70.2	73.1	64.1			

Appendix B2

Day-time Noise Level at Location CKL2 - Flat 103 Cha Kwo Ling Village

Date	dB(A)							
	Time	L _{eq}	L _{eq} with free field correction	L ₁₀	L ₉₀	L _{eq} (30-min)	L ₁₀ (Average)	L ₉₀ (Average)
23-Mar-20	15:04	69.0	72.0	75.8	65.2	71.9	75.6	63.7
23-Mar-20	15:09	69.2	72.2	75.6	65.3			
23-Mar-20	15:14	68.7	71.7	75.5	62.5			
23-Mar-20	15:19	67.5	70.5	74.8	58.3			
23-Mar-20	15:24	69.5	72.5	75.9	63.5			
23-Mar-20	15:29	69.2	72.2	76.0	64.1			
23-Mar-20	15:34	68.8	71.8	75.6	62.5			
23-Mar-20	15:39	68.3	71.3	75.4	60.9			
23-Mar-20	15:44	68.2	71.2	74.9	59.4			
23-Mar-20	15:49	68.0	71.0	74.2	61.5			
23-Mar-20	15:54	68.2	71.2	75.0	62.0			
23-Mar-20	15:59	67.8	70.8	74.8	60.9			
23-Mar-20	16:04	68.9	71.9	75.2	63.9			
23-Mar-20	16:09	69.8	72.8	75.9	66.4			
23-Mar-20	16:14	67.9	70.9	74.8	59.8			
23-Mar-20	16:19	66.9	69.9	73.6	57.3			
23-Mar-20	16:24	66.0	69.0	72.4	58.7			
23-Mar-20	16:29	66.8	69.8	73.7	58.5			
23-Mar-20	16:34	68.9	71.9	75.8	60.9			
23-Mar-20	16:39	67.2	70.2	74.4	60.1			
23-Mar-20	16:44	66.0	69.0	72.9	60.1			
23-Mar-20	16:49	66.1	69.1	72.6	60.7			
23-Mar-20	16:54	67.4	70.4	74.3	59.1			
23-Mar-20	16:59	67.8	70.8	73.9	62.1			
23-Mar-20	17:04	66.5	69.5	73.7	59.3			
23-Mar-20	17:09	67.9	70.9	74.8	59.8			
23-Mar-20	17:14	66.9	69.9	73.6	57.3			
23-Mar-20	17:19	66.0	69.0	72.4	58.7			
23-Mar-20	17:24	66.8	69.8	73.7	58.5			
23-Mar-20	17:29	65.0	68.0	71.8	56.8			
23-Mar-20	17:34	66.1	69.1	73.3	57.9			
23-Mar-20	17:39	65.3	68.3	71.9	58.9			
23-Mar-20	17:44	67.5	70.5	73.2	60.2			
23-Mar-20	17:49	67.2	70.2	73.4	61.3			
23-Mar-20	17:54	65.5	68.5	72.2	58.9			
23-Mar-20	17:59	65.6	68.6	72.2	60.4			
23-Mar-20	18:04	65.1	68.1	71.8	61.1			
23-Mar-20	18:09	65.2	68.2	72.1	60.1			
23-Mar-20	18:14	63.3	66.3	70.1	56.3			
23-Mar-20	18:19	62.6	65.6	69.7	54.3			
23-Mar-20	18:24	64.2	67.2	70.8	55.5			
23-Mar-20	18:29	62.6	65.6	69.8	55.4			
23-Mar-20	18:34	63.9	66.9	70.2	57.5			
23-Mar-20	18:39	63.2	66.2	70.4	52.3			
23-Mar-20	18:44	62.5	65.5	69.6	53.9			
23-Mar-20	18:49	63.8	66.8	71.0	55.3			
23-Mar-20	18:54	65.7	68.7	71.7	53.5			
23-Mar-20	18:59	64.6	67.6	71.0	56.5			
				Mean	70.8	74.3	62.4	
				Maximum	72.4	75.7	65.3	
				Minimum	67.0	70.7	55.2	

	L _{eq}	L ₁₀	L ₉₀
Mean	71.4	74.7	63.8
Maximum	77.5	80.5	72.7
Minimum	66.4	69.7	55.2

**APPENDIX B3
EVENING-TIME 19:00-23:00HRS AND
HOLIDAYS 07:00-19:00HRS BASELINE
NOISE MONITORING DATA**

Evening Time and Holiday Noise Level at Location CKL1 - Flat 121 Cha Kwo Ling Village

Date	Time	dB(A)			
		L _{eq}	L _{eq} with free field correction	L ₁₀	L ₉₀
10-Mar-20	19:04	69.5	72.5	73.6	70.4
10-Mar-20	19:09	69.0	72.0	73.3	70.3
10-Mar-20	19:14	68.7	71.7	72.8	70.2
10-Mar-20	19:19	69.4	72.4	74.2	70.4
10-Mar-20	19:24	68.8	71.8	73.0	70.3
10-Mar-20	19:29	69.5	72.5	74.6	70.3
10-Mar-20	19:34	69.5	72.5	74.4	70.3
10-Mar-20	19:39	69.0	72.0	73.3	70.6
10-Mar-20	19:44	69.6	72.6	73.6	71.0
10-Mar-20	19:49	68.9	71.9	72.9	71.0
10-Mar-20	19:54	69.3	72.3	72.9	70.7
10-Mar-20	19:59	68.7	71.7	72.6	70.6
10-Mar-20	20:04	69.4	72.4	73.5	70.5
10-Mar-20	20:09	68.5	71.5	72.4	70.3
10-Mar-20	20:14	68.8	71.8	72.9	70.5
10-Mar-20	20:19	68.6	71.6	72.6	70.3
10-Mar-20	20:24	68.8	71.8	72.7	70.6
10-Mar-20	20:29	70.1	73.1	72.7	70.4
10-Mar-20	20:34	69.3	72.3	72.8	70.6
10-Mar-20	20:39	68.8	71.8	73.0	70.4
10-Mar-20	20:44	68.8	71.8	72.9	70.4
10-Mar-20	20:49	68.5	71.5	72.2	70.6
10-Mar-20	20:54	68.5	71.5	72.6	70.2
10-Mar-20	20:59	68.7	71.7	72.5	70.3
10-Mar-20	21:04	68.5	71.5	72.2	70.3
10-Mar-20	21:09	68.8	71.8	72.6	70.2
10-Mar-20	21:14	68.3	71.3	72.3	70.2
10-Mar-20	21:19	68.4	71.4	72.5	70.2
10-Mar-20	21:24	68.6	71.6	72.6	70.3
10-Mar-20	21:29	68.3	71.3	72.2	70.2
10-Mar-20	21:34	68.5	71.5	72.2	70.1
10-Mar-20	21:39	68.5	71.5	72.4	70.2
10-Mar-20	21:44	68.2	71.2	71.9	70.2
10-Mar-20	21:49	68.4	71.4	72.2	70.1
10-Mar-20	21:54	68.4	71.4	72.2	70.3
10-Mar-20	21:59	68.7	71.7	72.7	70.2
10-Mar-20	22:04	69.1	72.1	72.6	70.2
10-Mar-20	22:09	68.8	71.8	72.8	70.3
10-Mar-20	22:14	68.7	71.7	72.7	70.2
10-Mar-20	22:19	68.2	71.2	71.9	70.2
10-Mar-20	22:24	68.4	71.4	72.2	70.2
10-Mar-20	22:29	68.0	71.0	71.8	70.1
10-Mar-20	22:34	68.5	71.5	72.6	70.1
10-Mar-20	22:39	68.1	71.1	71.9	70.1
10-Mar-20	22:44	68.6	71.6	72.4	70.2
10-Mar-20	22:49	68.2	71.2	71.9	70.1
10-Mar-20	22:54	69.8	72.8	72.9	70.4
10-Mar-20	22:59	69.0	72.0	72.8	71.1
	Mean		71.8	72.8	70.4
	Maximum		73.1	74.6	71.1
	Minimum		71.0	71.8	70.1

Date	Time	dB(A)			
		L _{eq}	L _{eq} with free field correction	L ₁₀	L ₉₀
11-Mar-20	19:04	67.2	70.2	72.2	66.3
11-Mar-20	19:09	66.4	69.4	71.8	66.4
11-Mar-20	19:14	66.3	69.3	71.8	66.3
11-Mar-20	19:19	66.0	69.0	71.2	66.2
11-Mar-20	19:24	66.2	69.2	71.6	66.2
11-Mar-20	19:29	65.9	68.9	71.2	66.2
11-Mar-20	19:34	65.1	68.1	70.4	66.1
11-Mar-20	19:39	68.0	71.0	71.4	66.1
11-Mar-20	19:44	65.1	68.1	70.7	66.0
11-Mar-20	19:49	65.9	68.9	71.9	66.1
11-Mar-20	19:54	65.3	68.3	70.6	66.0
11-Mar-20	19:59	65.7	68.7	70.6	65.8
11-Mar-20	20:04	65.1	68.1	70.3	65.8
11-Mar-20	20:09	65.0	68.0	69.4	65.7
11-Mar-20	20:14	64.4	67.4	69.2	65.8
11-Mar-20	20:19	64.4	67.4	68.9	66.0
11-Mar-20	20:24	65.2	68.2	69.8	66.1
11-Mar-20	20:29	64.6	67.6	69.3	66.1
11-Mar-20	20:34	65.4	68.4	70.5	66.1
11-Mar-20	20:39	64.9	67.9	68.9	65.8
11-Mar-20	20:44	64.1	67.1	68.2	65.4
11-Mar-20	20:49	64.3	67.3	68.8	65.7
11-Mar-20	20:54	64.2	67.2	68.8	65.2
11-Mar-20	20:59	64.9	67.9	69.1	65.3
11-Mar-20	21:04	64.7	67.7	69.3	65.3
11-Mar-20	21:09	64.8	67.8	69.3	65.5
11-Mar-20	21:14	65.8	68.8	70.1	65.6
11-Mar-20	21:19	63.8	66.8	68.0	65.3
11-Mar-20	21:24	64.1	67.1	67.8	65.2
11-Mar-20	21:29	63.9	66.9	67.7	65.2
11-Mar-20	21:34	64.3	67.3	68.7	65.2
11-Mar-20	21:39	64.1	67.1	68.7	65.3
11-Mar-20	21:44	64.4	67.4	69.1	65.3
11-Mar-20	21:49	63.8	66.8	67.9	65.3
11-Mar-20	21:54	65.9	68.9	70.4	65.5
11-Mar-20	21:59	65.1	68.1	70.2	65.3
11-Mar-20	22:04	67.3	70.3	72.4	65.8
11-Mar-20	22:09	64.5	67.5	68.9	65.6
11-Mar-20	22:14	66.2	69.2	70.7	65.3
11-Mar-20	22:19	64.4	67.4	68.7	65.6
11-Mar-20	22:24	65.4	68.4	70.9	65.5
11-Mar-20	22:29	64.9	67.9	69.2	65.4
11-Mar-20	22:34	64.4	67.4	69.1	65.3
11-Mar-20	22:39	64.3	67.3	68.8	65.3
11-Mar-20	22:44	64.0	67.0	68.6	65.2
11-Mar-20	22:49	64.5	67.5	69.0	65.3
11-Mar-20	22:54	64.5	67.5	68.5	65.3
11-Mar-20	22:59	63.9	66.9	68.0	65.2
	Mean		68.2	69.9	65.7
	Maximum		71.0	72.4	66.4
	Minimum		66.8	67.7	65.2

Appendix B3

Date	Time	dB(A)			
		L _{eq}	L _{eq} with free field correction	L ₁₀	L ₉₀
12-Mar-20	19:04	64.8	67.8	70.5	61.2
12-Mar-20	19:09	62.8	65.8	69.0	61.3
12-Mar-20	19:14	65.4	68.4	70.8	61.4
12-Mar-20	19:19	63.7	66.7	69.9	60.6
12-Mar-20	19:24	63.1	66.1	68.9	61.1
12-Mar-20	19:29	64.9	67.9	70.6	60.5
12-Mar-20	19:34	63.3	66.3	69.3	59.3
12-Mar-20	19:39	62.7	65.7	69.0	61.0
12-Mar-20	19:44	62.0	65.0	68.7	61.0
12-Mar-20	19:49	63.2	66.2	69.2	61.2
12-Mar-20	19:54	61.7	64.7	67.5	60.8
12-Mar-20	19:59	63.4	66.4	70.0	60.4
12-Mar-20	20:04	62.8	65.8	68.7	60.7
12-Mar-20	20:09	62.3	65.3	67.8	60.1
12-Mar-20	20:14	61.8	64.8	67.8	59.6
12-Mar-20	20:19	62.8	65.8	68.4	61.0
12-Mar-20	20:24	63.1	66.1	69.2	61.1
12-Mar-20	20:29	62.8	65.8	68.8	60.3
12-Mar-20	20:34	60.9	63.9	65.8	59.3
12-Mar-20	20:39	63.1	66.1	67.9	60.8
12-Mar-20	20:44	60.9	63.9	66.4	60.5
12-Mar-20	20:49	61.3	64.3	66.7	61.1
12-Mar-20	20:54	62.1	65.1	68.2	61.3
12-Mar-20	20:59	62.6	65.6	68.3	62.7
12-Mar-20	21:04	61.2	64.2	65.8	61.1
12-Mar-20	21:09	62.1	65.1	67.8	61.1
12-Mar-20	21:14	62.4	65.4	67.3	61.2
12-Mar-20	21:19	63.5	66.5	69.5	62.0
12-Mar-20	21:24	61.2	64.2	66.3	61.2
12-Mar-20	21:29	61.9	64.9	68.0	61.4
12-Mar-20	21:34	61.2	64.2	66.3	61.3
12-Mar-20	21:39	61.8	64.8	67.2	61.1
12-Mar-20	21:44	62.8	65.8	68.5	61.4
12-Mar-20	21:49	63.2	66.2	68.7	62.2
12-Mar-20	21:54	66.8	69.8	72.2	62.3
12-Mar-20	21:59	64.2	67.2	68.9	61.4
12-Mar-20	22:04	62.5	65.5	67.8	62.1
12-Mar-20	22:09	64.0	67.0	67.7	62.1
12-Mar-20	22:14	62.8	65.8	68.5	62.1
12-Mar-20	22:19	62.2	65.2	67.3	62.1
12-Mar-20	22:24	63.1	66.1	68.2	62.3
12-Mar-20	22:29	64.8	67.8	68.8	62.4
12-Mar-20	22:34	62.7	65.7	67.5	62.0
12-Mar-20	22:39	63.7	66.7	68.4	62.7
12-Mar-20	22:44	62.2	65.2	67.8	61.8
12-Mar-20	22:49	62.4	65.4	68.0	63.0
12-Mar-20	22:54	61.8	64.8	67.0	62.2
12-Mar-20	22:59	62.9	65.9	67.4	62.5
	Mean		66.0	68.5	61.4
	Maximum		69.8	72.2	63.0
	Minimum		63.9	65.8	59.3

Date	Time	dB(A)			
		L _{eq}	L _{eq} with free field correction	L ₁₀	L ₉₀
13-Mar-20	19:04	67.2	70.2	70.2	54.6
13-Mar-20	19:09	62.6	65.6	69.4	54.7
13-Mar-20	19:14	61.0	64.0	68.1	54.3
13-Mar-20	19:19	64.6	67.6	71.3	54.9
13-Mar-20	19:24	65.8	68.8	69.4	54.7
13-Mar-20	19:29	63.1	66.1	70.2	56.0
13-Mar-20	19:34	61.8	64.8	69.1	55.0
13-Mar-20	19:39	63.8	66.8	70.8	54.8
13-Mar-20	19:44	62.3	65.3	69.3	54.3
13-Mar-20	19:49	61.4	64.4	68.9	54.9
13-Mar-20	19:54	61.5	64.5	69.5	53.5
13-Mar-20	19:59	62.4	65.4	69.6	54.1
13-Mar-20	20:04	62.4	65.4	69.8	54.6
13-Mar-20	20:09	60.8	63.8	67.9	54.3
13-Mar-20	20:14	59.5	62.5	66.2	54.5
13-Mar-20	20:19	62.8	65.8	68.6	55.0
13-Mar-20	20:24	59.7	62.7	66.2	54.5
13-Mar-20	20:29	61.6	64.6	67.5	55.8
13-Mar-20	20:34	62.3	65.3	67.9	55.3
13-Mar-20	20:39	60.6	63.6	67.3	55.0
13-Mar-20	20:44	59.9	62.9	66.5	54.9
13-Mar-20	20:49	63.2	66.2	69.6	55.0
13-Mar-20	20:54	58.4	61.4	65.1	54.4
13-Mar-20	20:59	60.4	63.4	66.2	55.0
13-Mar-20	21:04	61.9	64.9	69.0	54.8
13-Mar-20	21:09	65.7	68.7	70.9	55.4
13-Mar-20	21:14	60.6	63.6	67.8	54.2
13-Mar-20	21:19	60.7	63.7	65.5	53.9
13-Mar-20	21:24	59.6	62.6	66.4	53.9
13-Mar-20	21:29	61.9	64.9	68.3	54.7
13-Mar-20	21:34	59.5	62.5	66.8	54.2
13-Mar-20	21:39	63.3	66.3	66.2	54.3
13-Mar-20	21:44	59.5	62.5	64.4	54.1
13-Mar-20	21:49	58.8	61.8	65.5	53.7
13-Mar-20	21:54	59.4	62.4	65.7	53.5
13-Mar-20	21:59	60.7	63.7	66.5	53.2
13-Mar-20	22:04	64.3	67.3	69.2	53.9
13-Mar-20	22:09	59.6	62.6	65.8	53.5
13-Mar-20	22:14	62.6	65.6	68.3	53.5
13-Mar-20	22:19	61.5	64.5	66.0	53.2
13-Mar-20	22:24	60.3	63.3	66.0	52.7
13-Mar-20	22:29	60.2	63.2	66.9	52.9
13-Mar-20	22:34	59.6	62.6	66.5	52.6
13-Mar-20	22:39	60.5	63.5	65.6	52.7
13-Mar-20	22:44	59.7	62.7	66.6	53.0
13-Mar-20	22:49	58.5	61.5	64.1	54.2
13-Mar-20	22:54	60.6	63.6	63.7	52.5
13-Mar-20	22:59	59.6	62.6	66.2	53.7
	Mean		64.9	68.0	54.3
	Maximum		70.2	71.3	56.0
	Minimum		61.4	63.7	52.5

Appendix B3

Date	Time	dB(A)			
		L _{eq}	L _{eq} with free field correction	L ₁₀	L ₉₀
14-Mar-20	19:04	65.4	68.4	70.8	65.0
14-Mar-20	19:09	65.1	68.1	70.8	63.7
14-Mar-20	19:14	65.3	68.3	71.0	63.9
14-Mar-20	19:19	66.2	69.2	71.3	63.3
14-Mar-20	19:24	64.0	67.0	69.1	63.6
14-Mar-20	19:29	65.2	68.2	70.8	63.0
14-Mar-20	19:34	64.4	67.4	69.4	63.9
14-Mar-20	19:39	63.8	66.8	69.2	63.5
14-Mar-20	19:44	63.7	66.7	69.4	63.0
14-Mar-20	19:49	64.2	67.2	68.8	63.7
14-Mar-20	19:54	63.3	66.3	68.3	63.0
14-Mar-20	19:59	65.0	68.0	69.9	63.2
14-Mar-20	20:04	65.9	68.9	71.8	63.6
14-Mar-20	20:09	63.5	66.5	68.5	63.5
14-Mar-20	20:14	64.8	67.8	70.6	64.4
14-Mar-20	20:19	64.4	67.4	69.2	64.6
14-Mar-20	20:24	65.2	68.2	71.0	63.4
14-Mar-20	20:29	66.2	69.2	69.9	63.9
14-Mar-20	20:34	64.4	67.4	69.5	64.4
14-Mar-20	20:39	64.6	67.6	69.4	64.9
14-Mar-20	20:44	68.2	71.2	74.2	65.1
14-Mar-20	20:49	65.7	68.7	69.9	64.0
14-Mar-20	20:54	68.1	71.1	74.4	65.0
14-Mar-20	20:59	67.6	70.6	73.2	64.2
14-Mar-20	21:04	64.0	67.0	68.6	64.7
14-Mar-20	21:09	63.3	66.3	68.2	63.7
14-Mar-20	21:14	64.0	67.0	68.0	63.9
14-Mar-20	21:19	64.1	67.1	69.2	64.0
14-Mar-20	21:24	62.9	65.9	66.9	64.2
14-Mar-20	21:29	64.0	67.0	68.8	64.4
14-Mar-20	21:34	64.4	67.4	69.1	64.8
14-Mar-20	21:39	63.7	66.7	68.3	64.3
14-Mar-20	21:44	65.2	68.2	69.9	65.1
14-Mar-20	21:49	63.3	66.3	67.7	64.4
14-Mar-20	21:54	63.8	66.8	68.5	64.9
14-Mar-20	21:59	63.6	66.6	68.7	64.4
14-Mar-20	22:04	65.6	68.6	71.8	65.1
14-Mar-20	22:09	63.8	66.8	68.6	65.0
14-Mar-20	22:14	65.0	68.0	70.2	64.8
14-Mar-20	22:19	65.0	68.0	70.2	65.1
14-Mar-20	22:24	66.8	69.8	72.2	65.2
14-Mar-20	22:29	63.6	66.6	68.1	65.1
14-Mar-20	22:34	63.2	66.2	67.6	64.9
14-Mar-20	22:39	63.6	66.6	68.3	65.1
14-Mar-20	22:44	63.6	66.6	67.3	65.0
14-Mar-20	22:49	63.5	66.5	67.9	65.1
14-Mar-20	22:54	64.1	67.1	68.8	65.1
14-Mar-20	22:59	63.3	66.3	67.3	65.1
	Mean		67.8	70.0	64.4
	Maximum		71.2	74.4	65.2
	Minimum		65.9	66.9	63.0

Date	Time	dB(A)			
		L _{eq}	L _{eq} with free field correction	L ₁₀	L ₉₀
15-Mar-20	7:04	65.1	68.1	69.0	65.7
15-Mar-20	7:09	65.1	68.1	69.2	66.0
15-Mar-20	7:14	64.8	67.8	68.8	66.0
15-Mar-20	7:19	65.2	68.2	69.1	65.5
15-Mar-20	7:24	64.9	67.9	69.1	66.0
15-Mar-20	7:29	65.6	68.6	70.0	66.0
15-Mar-20	7:34	65.0	68.0	69.4	65.8
15-Mar-20	7:39	65.5	68.5	69.8	66.5
15-Mar-20	7:44	66.1	69.1	70.6	66.3
15-Mar-20	7:49	65.6	68.6	70.6	66.0
15-Mar-20	7:54	65.7	68.7	69.8	66.1
15-Mar-20	7:59	65.3	68.3	69.8	66.1
15-Mar-20	8:04	66.0	69.0	70.9	66.1
15-Mar-20	8:09	64.7	67.7	69.2	65.4
15-Mar-20	8:14	65.5	68.5	70.6	66.1
15-Mar-20	8:19	65.0	68.0	70.2	64.8
15-Mar-20	8:24	65.1	68.1	69.0	65.9
15-Mar-20	8:29	66.1	69.1	70.1	64.9
15-Mar-20	8:34	65.5	68.5	70.7	64.5
15-Mar-20	8:39	64.6	67.6	68.9	64.5
15-Mar-20	8:44	65.0	68.0	70.5	64.0
15-Mar-20	8:49	64.3	67.3	69.3	64.2
15-Mar-20	8:54	65.9	68.9	69.9	65.0
15-Mar-20	8:59	65.1	68.1	69.2	65.6
15-Mar-20	9:04	64.3	67.3	68.9	65.2
15-Mar-20	9:09	65.6	68.6	70.1	66.6
15-Mar-20	9:14	66.9	69.9	72.3	67.4
15-Mar-20	9:19	66.5	69.5	72.3	59.8
15-Mar-20	9:24	61.0	64.0	67.7	52.4
15-Mar-20	9:29	63.2	66.2	68.9	56.0
15-Mar-20	9:34	66.7	69.7	70.3	65.4
15-Mar-20	9:39	65.1	68.1	69.4	65.2
15-Mar-20	9:44	66.7	69.7	72.4	66.4
15-Mar-20	9:49	66.2	69.2	70.9	66.9
15-Mar-20	9:54	66.1	69.1	71.3	66.6
15-Mar-20	9:59	65.8	68.8	70.6	66.5
15-Mar-20	10:04	66.6	69.6	71.3	66.4
15-Mar-20	10:09	66.9	69.9	71.9	67.0
15-Mar-20	10:14	66.5	69.5	71.3	67.4
15-Mar-20	10:19	66.9	69.9	71.0	67.4
15-Mar-20	10:24	66.4	69.4	70.8	66.9
15-Mar-20	10:29	66.2	69.2	70.1	67.3
15-Mar-20	10:34	66.3	69.3	70.7	67.5
15-Mar-20	10:39	66.0	69.0	70.5	67.3
15-Mar-20	10:44	66.8	69.8	71.5	67.9
15-Mar-20	10:49	66.3	69.3	70.8	66.7
15-Mar-20	10:54	66.1	69.1	70.6	67.1
15-Mar-20	10:59	66.5	69.5	70.8	67.1

Appendix B3

Date	Time	dB(A)			
		L _{eq}	L _{eq} with free field correction	L ₁₀	L ₉₀
15-Mar-20	11:04	66.1	69.1	70.6	66.9
15-Mar-20	11:09	66.8	69.8	71.0	68.0
15-Mar-20	11:14	67.2	70.2	71.9	68.2
15-Mar-20	11:19	66.6	69.6	71.0	67.8
15-Mar-20	11:24	67.1	70.1	72.2	67.9
15-Mar-20	11:29	67.7	70.7	72.6	67.5
15-Mar-20	11:34	66.9	69.9	71.0	68.1
15-Mar-20	11:39	66.5	69.5	71.5	67.1
15-Mar-20	11:44	65.5	68.5	70.5	65.6
15-Mar-20	11:49	64.7	67.7	69.4	65.6
15-Mar-20	11:54	65.1	68.1	70.3	65.9
15-Mar-20	11:59	64.6	67.6	69.0	66.0
15-Mar-20	12:04	66.3	69.3	71.6	66.3
15-Mar-20	12:09	65.4	68.4	69.9	66.2
15-Mar-20	12:14	65.2	68.2	70.0	66.5
15-Mar-20	12:19	65.3	68.3	70.5	66.2
15-Mar-20	12:24	65.7	68.7	70.2	66.1
15-Mar-20	12:29	65.3	68.3	70.6	66.2
15-Mar-20	12:34	65.8	68.8	71.4	66.1
15-Mar-20	12:39	66.1	69.1	71.7	66.1
15-Mar-20	12:44	65.8	68.8	71.1	66.2
15-Mar-20	12:49	66.8	69.8	71.6	66.5
15-Mar-20	12:54	66.1	69.1	70.4	66.3
15-Mar-20	12:59	66.7	69.7	71.8	66.3
15-Mar-20	13:04	65.7	68.7	70.5	66.4
15-Mar-20	13:09	66.6	69.6	71.0	66.3
15-Mar-20	13:14	66.1	69.1	70.9	66.7
15-Mar-20	13:19	66.3	69.3	70.9	67.0
15-Mar-20	13:24	66.8	69.8	71.4	67.5
15-Mar-20	13:29	66.4	69.4	70.8	67.5
15-Mar-20	13:34	66.9	69.9	70.8	67.2
15-Mar-20	13:39	65.6	68.6	69.9	67.0
15-Mar-20	13:44	66.1	69.1	70.5	66.7
15-Mar-20	13:49	66.0	69.0	70.8	66.5
15-Mar-20	13:54	65.9	68.9	70.1	66.3
15-Mar-20	13:59	65.3	68.3	69.6	66.8
15-Mar-20	14:04	65.8	68.8	70.6	66.3
15-Mar-20	14:09	66.2	69.2	70.7	66.7
15-Mar-20	14:14	65.9	68.9	70.6	67.0
15-Mar-20	14:19	66.3	69.3	71.0	66.6
15-Mar-20	14:24	66.3	69.3	70.9	67.6
15-Mar-20	14:29	65.9	68.9	70.3	67.2
15-Mar-20	14:34	66.0	69.0	70.8	66.8
15-Mar-20	14:39	65.9	68.9	70.5	66.6
15-Mar-20	14:44	66.6	69.6	72.0	66.7
15-Mar-20	14:49	65.9	68.9	70.6	66.7
15-Mar-20	14:54	67.2	70.2	72.3	67.3
15-Mar-20	14:59	67.6	70.6	71.7	67.4

Date	Time	dB(A)			
		L _{eq}	L _{eq} with free field correction	L ₁₀	L ₉₀
15-Mar-20	15:04	66.3	69.3	70.6	66.7
15-Mar-20	15:09	66.8	69.8	71.3	67.4
15-Mar-20	15:14	67.9	70.9	71.7	67.3
15-Mar-20	15:19	66.9	69.9	71.9	66.6
15-Mar-20	15:24	66.3	69.3	70.8	66.4
15-Mar-20	15:29	66.3	69.3	70.9	67.0
15-Mar-20	15:34	66.8	69.8	71.6	67.2
15-Mar-20	15:39	66.0	69.0	70.6	67.0
15-Mar-20	15:44	66.1	69.1	71.3	66.3
15-Mar-20	15:49	70.7	73.7	71.4	66.8
15-Mar-20	15:54	65.1	68.1	69.6	66.3
15-Mar-20	15:59	65.5	68.5	69.7	66.4
15-Mar-20	16:04	66.0	69.0	70.9	66.3
15-Mar-20	16:09	65.9	68.9	70.8	66.3
15-Mar-20	16:14	65.7	68.7	71.0	66.3
15-Mar-20	16:19	69.2	72.2	72.4	66.6
15-Mar-20	16:24	70.6	73.6	74.7	66.8
15-Mar-20	16:29	73.7	76.7	78.8	67.1
15-Mar-20	16:34	69.9	72.9	75.4	67.0
15-Mar-20	16:39	67.3	70.3	72.7	66.7
15-Mar-20	16:44	66.1	69.1	70.8	66.6
15-Mar-20	16:49	65.3	68.3	70.0	66.3
15-Mar-20	16:54	64.4	67.4	68.7	66.0
15-Mar-20	16:59	65.3	68.3	70.1	66.3
15-Mar-20	17:04	64.9	67.9	69.5	66.3
15-Mar-20	17:09	68.1	71.1	72.2	66.6
15-Mar-20	17:14	65.4	68.4	69.8	66.5
15-Mar-20	17:19	68.3	71.3	72.6	67.0
15-Mar-20	17:24	67.9	70.9	72.0	67.4
15-Mar-20	17:29	69.6	72.6	74.8	67.4
15-Mar-20	17:34	68.1	71.1	73.3	66.9
15-Mar-20	17:39	69.5	72.5	75.0	67.2
15-Mar-20	17:44	67.7	70.7	70.8	66.9
15-Mar-20	17:49	68.7	71.7	73.5	67.1
15-Mar-20	17:54	68.0	71.0	73.6	67.4
15-Mar-20	17:59	66.5	69.5	71.3	67.0
15-Mar-20	18:04	66.6	69.6	71.6	66.5
15-Mar-20	18:09	66.3	69.3	71.0	66.6
15-Mar-20	18:14	67.2	70.2	72.5	67.2
15-Mar-20	18:19	67.1	70.1	72.2	66.9
15-Mar-20	18:24	66.1	69.1	70.9	67.1
15-Mar-20	18:29	66.3	69.3	71.0	67.1
15-Mar-20	18:34	66.1	69.1	70.7	67.1
15-Mar-20	18:39	66.5	69.5	71.5	67.1
15-Mar-20	18:44	68.5	71.5	72.8	67.3
15-Mar-20	18:49	66.3	69.3	71.4	67.0
15-Mar-20	18:54	65.7	68.7	70.5	66.6
15-Mar-20	18:59	65.4	68.4	70.0	67.0

Appendix B3

Date	Time	dB(A)			
		L _{eq}	L _{eq} with free field correction	L ₁₀	L ₉₀
15-Mar-20	19:04	67.0	70.0	72.6	67.0
15-Mar-20	19:09	67.0	70.0	70.8	67.1
15-Mar-20	19:14	69.5	72.5	71.1	66.9
15-Mar-20	19:19	65.5	68.5	69.7	67.0
15-Mar-20	19:24	66.2	69.2	70.1	67.0
15-Mar-20	19:29	66.7	69.7	71.3	67.1
15-Mar-20	19:34	65.7	68.7	70.2	66.8
15-Mar-20	19:39	65.4	68.4	69.5	66.8
15-Mar-20	19:44	66.3	69.3	70.9	66.7
15-Mar-20	19:49	66.0	69.0	70.2	67.0
15-Mar-20	19:54	65.5	68.5	69.9	66.5
15-Mar-20	19:59	65.5	68.5	69.7	67.0
15-Mar-20	20:04	65.6	68.6	70.2	66.5
15-Mar-20	20:09	66.7	69.7	70.6	67.0
15-Mar-20	20:14	65.2	68.2	69.1	67.0
15-Mar-20	20:19	65.5	68.5	69.9	67.1
15-Mar-20	20:24	65.2	68.2	69.2	66.8
15-Mar-20	20:29	65.4	68.4	69.5	66.9
15-Mar-20	20:34	65.2	68.2	69.2	67.0
15-Mar-20	20:39	66.0	69.0	70.6	67.0
15-Mar-20	20:44	65.8	68.8	70.2	67.0
15-Mar-20	20:49	66.3	69.3	70.3	67.2
15-Mar-20	20:54	65.7	68.7	69.9	67.2
15-Mar-20	20:59	65.6	68.6	70.4	67.0
15-Mar-20	21:04	65.8	68.8	69.7	67.2
15-Mar-20	21:09	65.2	68.2	69.2	66.8
15-Mar-20	21:14	65.0	68.0	68.9	66.7
15-Mar-20	21:19	65.0	68.0	68.9	66.7
15-Mar-20	21:24	65.6	68.6	70.2	67.0
15-Mar-20	21:29	65.3	68.3	69.6	66.8
15-Mar-20	21:34	65.4	68.4	68.9	67.0
15-Mar-20	21:39	66.0	69.0	70.2	67.1
15-Mar-20	21:44	67.9	70.9	71.5	67.0
15-Mar-20	21:49	65.3	68.3	69.3	67.0
15-Mar-20	21:54	64.9	67.9	68.8	67.1
15-Mar-20	21:59	65.1	68.1	69.4	67.0
15-Mar-20	22:04	65.8	68.8	69.7	67.1
15-Mar-20	22:09	66.1	69.1	70.1	66.6
15-Mar-20	22:14	66.4	69.4	70.7	67.1
15-Mar-20	22:19	64.8	67.8	68.8	67.0
15-Mar-20	22:24	64.7	67.7	68.8	67.0
15-Mar-20	22:29	64.8	67.8	68.7	67.0
15-Mar-20	22:34	65.0	68.0	68.9	67.0
15-Mar-20	22:39	65.3	68.3	69.2	66.9
15-Mar-20	22:44	64.5	67.5	68.4	66.2
15-Mar-20	22:49	64.5	67.5	68.3	66.2
15-Mar-20	22:54	65.1	68.1	69.4	65.9
15-Mar-20	22:59	65.7	68.7	69.1	65.4
	Mean		69.4	70.9	66.6
	Maximum		76.7	78.8	68.2
	Minimum		64.0	67.7	52.4

Date	Time	dB(A)			
		L _{eq}	L _{eq} with free field correction	L ₁₀	L ₉₀
16-Mar-20	19:04	65.5	68.5	69.8	67.2
16-Mar-20	19:09	65.8	68.8	70.4	67.2
16-Mar-20	19:14	66.1	69.1	70.5	67.1
16-Mar-20	19:19	66.5	69.5	71.2	67.2
16-Mar-20	19:24	66.0	69.0	70.6	67.2
16-Mar-20	19:29	66.4	69.4	71.2	67.3
16-Mar-20	19:34	66.2	69.2	71.2	67.2
16-Mar-20	19:39	66.7	69.7	70.8	67.1
16-Mar-20	19:44	65.6	68.6	70.2	67.1
16-Mar-20	19:49	65.6	68.6	70.3	67.1
16-Mar-20	19:54	65.5	68.5	70.1	67.1
16-Mar-20	19:59	65.5	68.5	70.3	67.1
16-Mar-20	20:04	66.1	69.1	71.0	67.1
16-Mar-20	20:09	65.7	68.7	70.0	67.1
16-Mar-20	20:14	66.0	69.0	70.7	67.2
16-Mar-20	20:19	67.3	70.3	71.3	67.2
16-Mar-20	20:24	65.3	68.3	69.6	67.1
16-Mar-20	20:29	65.5	68.5	69.7	67.1
16-Mar-20	20:34	65.8	68.8	70.2	67.1
16-Mar-20	20:39	67.8	70.8	70.5	67.0
16-Mar-20	20:44	65.6	68.6	69.4	67.0
16-Mar-20	20:49	66.4	69.4	72.1	67.1
16-Mar-20	20:54	65.6	68.6	70.0	67.1
16-Mar-20	20:59	65.5	68.5	69.6	67.0
16-Mar-20	21:04	65.7	68.7	70.1	67.0
16-Mar-20	21:09	67.5	70.5	71.6	67.0
16-Mar-20	21:14	65.3	68.3	69.4	66.9
16-Mar-20	21:19	66.0	69.0	70.2	67.0
16-Mar-20	21:24	65.3	68.3	69.6	67.0
16-Mar-20	21:29	65.4	68.4	69.7	67.1
16-Mar-20	21:34	67.2	70.2	71.5	67.1
16-Mar-20	21:39	65.2	68.2	69.3	67.0
16-Mar-20	21:44	65.6	68.6	69.8	67.0
16-Mar-20	21:49	67.0	70.0	69.6	67.1
16-Mar-20	21:54	65.4	68.4	69.8	67.0
16-Mar-20	21:59	65.6	68.6	69.6	67.0
16-Mar-20	22:04	65.0	68.0	68.9	67.0
16-Mar-20	22:09	65.5	68.5	69.6	67.0
16-Mar-20	22:14	65.7	68.7	69.9	67.0
16-Mar-20	22:19	66.0	69.0	70.3	67.2
16-Mar-20	22:24	65.8	68.8	69.8	67.2
16-Mar-20	22:29	64.9	67.9	68.8	67.0
16-Mar-20	22:34	65.4	68.4	69.7	67.0
16-Mar-20	22:39	65.6	68.6	70.2	67.0
16-Mar-20	22:44	66.2	69.2	70.6	67.0
16-Mar-20	22:49	65.1	68.1	69.2	66.9
16-Mar-20	22:54	65.4	68.4	69.9	67.0
16-Mar-20	22:59	64.9	67.9	69.0	66.6
	Mean		68.9	70.2	67.1
	Maximum		70.8	72.1	67.3
	Minimum		67.9	68.8	66.6

Appendix B3

Date	Time	dB(A)			
		L _{eq}	L _{eq} with free field correction	L ₁₀	L ₉₀
17-Mar-20	19:04	64.1	67.1	70.4	58.3
17-Mar-20	19:09	64.9	67.9	70.5	56.5
17-Mar-20	19:14	63.5	66.5	70.2	57.0
17-Mar-20	19:19	64.2	67.2	70.9	56.8
17-Mar-20	19:24	64.2	67.2	70.0	56.5
17-Mar-20	19:29	60.5	63.5	66.9	56.6
17-Mar-20	19:34	62.1	65.1	68.7	57.8
17-Mar-20	19:39	64.1	67.1	71.3	57.5
17-Mar-20	19:44	64.3	67.3	71.2	57.2
17-Mar-20	19:49	63.0	66.0	69.9	57.6
17-Mar-20	19:54	59.8	62.8	67.3	56.7
17-Mar-20	19:59	60.4	63.4	67.5	57.2
17-Mar-20	20:04	60.8	63.8	67.6	56.3
17-Mar-20	20:09	63.0	66.0	68.9	56.8
17-Mar-20	20:14	60.4	63.4	67.3	56.6
17-Mar-20	20:19	62.0	65.0	67.9	56.7
17-Mar-20	20:24	60.4	63.4	68.3	56.2
17-Mar-20	20:29	61.7	64.7	68.6	56.6
17-Mar-20	20:34	61.2	64.2	67.6	56.6
17-Mar-20	20:39	60.6	63.6	67.5	56.2
17-Mar-20	20:44	61.6	64.6	67.7	57.2
17-Mar-20	20:49	62.5	65.5	69.0	56.9
17-Mar-20	20:54	60.5	63.5	66.8	56.6
17-Mar-20	20:59	60.7	63.7	65.1	56.1
17-Mar-20	21:04	58.9	61.9	65.0	56.3
17-Mar-20	21:09	63.2	66.2	68.0	56.6
17-Mar-20	21:14	64.9	67.9	71.1	56.6
17-Mar-20	21:19	61.7	64.7	67.6	56.5
17-Mar-20	21:24	58.7	61.7	64.9	56.1
17-Mar-20	21:29	59.0	62.0	66.1	55.8
17-Mar-20	21:34	59.6	62.6	65.6	56.0
17-Mar-20	21:39	60.7	63.7	66.5	55.8
17-Mar-20	21:44	59.0	62.0	65.1	56.0
17-Mar-20	21:49	65.6	68.6	70.9	57.1
17-Mar-20	21:54	61.9	64.9	68.2	57.4
17-Mar-20	21:59	61.9	64.9	66.7	56.9
17-Mar-20	22:04	58.2	61.2	64.4	57.1
17-Mar-20	22:09	59.8	62.8	66.4	56.2
17-Mar-20	22:14	60.0	63.0	65.4	56.1
17-Mar-20	22:19	60.5	63.5	66.3	56.3
17-Mar-20	22:24	59.8	62.8	66.4	56.2
17-Mar-20	22:29	61.3	64.3	66.8	56.8
17-Mar-20	22:34	65.1	68.1	70.6	56.2
17-Mar-20	22:39	60.5	63.5	66.7	56.9
17-Mar-20	22:44	60.2	63.2	65.4	56.3
17-Mar-20	22:49	57.5	60.5	63.2	56.1
17-Mar-20	22:54	59.3	62.3	66.3	56.2
17-Mar-20	22:59	63.1	66.1	67.8	56.3
	Mean		64.9	68.1	56.7
	Maximum		68.6	71.3	58.3
	Minimum		60.5	63.2	55.8

Date	Time	dB(A)			
		L _{eq}	L _{eq} with free field correction	L ₁₀	L ₉₀
18-Mar-20	19:04	66.3	69.3	71.8	64.3
18-Mar-20	19:09	66.0	69.0	70.8	65.4
18-Mar-20	19:14	66.8	69.8	72.5	65.1
18-Mar-20	19:19	66.1	69.1	71.6	64.3
18-Mar-20	19:24	65.8	68.8	71.3	65.6
18-Mar-20	19:29	65.9	68.9	71.5	63.1
18-Mar-20	19:34	64.2	67.2	70.7	62.7
18-Mar-20	19:39	64.3	67.3	70.3	62.5
18-Mar-20	19:44	67.6	70.6	72.2	63.1
18-Mar-20	19:49	66.2	69.2	72.1	63.2
18-Mar-20	19:54	64.1	67.1	70.1	62.3
18-Mar-20	19:59	65.7	68.7	70.8	62.6
18-Mar-20	20:04	64.1	67.1	68.6	62.9
18-Mar-20	20:09	65.4	68.4	70.9	64.1
18-Mar-20	20:14	65.7	68.7	70.5	64.0
18-Mar-20	20:19	64.6	67.6	68.6	63.7
18-Mar-20	20:24	63.8	66.8	68.7	63.3
18-Mar-20	20:29	64.8	67.8	69.6	62.9
18-Mar-20	20:34	69.2	72.2	71.3	63.3
18-Mar-20	20:39	65.3	68.3	69.4	64.2
18-Mar-20	20:44	64.8	67.8	68.8	64.0
18-Mar-20	20:49	63.1	66.1	67.7	62.8
18-Mar-20	20:54	63.8	66.8	68.8	63.4
18-Mar-20	20:59	65.1	68.1	68.9	63.2
18-Mar-20	21:04	62.9	65.9	67.5	62.6
18-Mar-20	21:09	64.4	67.4	69.7	63.1
18-Mar-20	21:14	64.5	67.5	69.5	63.4
18-Mar-20	21:19	63.5	66.5	67.9	63.4
18-Mar-20	21:24	63.4	66.4	68.4	62.7
18-Mar-20	21:29	64.4	67.4	69.5	64.0
18-Mar-20	21:34	63.9	66.9	68.7	63.6
18-Mar-20	21:39	64.3	67.3	68.1	62.8
18-Mar-20	21:44	65.2	68.2	69.5	63.3
18-Mar-20	21:49	63.1	66.1	67.8	62.8
18-Mar-20	21:54	63.5	66.5	68.3	62.5
18-Mar-20	21:59	66.2	69.2	69.9	62.7
18-Mar-20	22:04	65.1	68.1	67.7	62.5
18-Mar-20	22:09	64.0	67.0	68.5	65.0
18-Mar-20	22:14	66.5	69.5	71.5	64.4
18-Mar-20	22:19	65.3	68.3	69.5	64.5
18-Mar-20	22:24	65.8	68.8	68.8	64.0
18-Mar-20	22:29	65.0	68.0	69.4	65.0
18-Mar-20	22:34	64.8	67.8	70.0	65.1
18-Mar-20	22:39	65.2	68.2	69.5	64.4
18-Mar-20	22:44	64.0	67.0	68.6	64.1
18-Mar-20	22:49	64.0	67.0	68.8	64.7
18-Mar-20	22:54	63.7	66.7	67.8	64.7
18-Mar-20	22:59	63.7	66.7	67.9	65.0
	Mean		68.1	69.8	63.8
	Maximum		72.2	72.5	65.6
	Minimum		65.9	67.5	62.3

Appendix B3

Date	Time	dB(A)			
		L _{eq}	L _{eq} with free field correction	L ₁₀	L ₉₀
19-Mar-20	19:04	67.6	70.6	73.0	67.4
19-Mar-20	19:09	66.8	69.8	71.8	67.2
19-Mar-20	19:14	66.9	69.9	71.9	67.3
19-Mar-20	19:19	66.5	69.5	71.9	67.0
19-Mar-20	19:24	66.4	69.4	71.2	67.3
19-Mar-20	19:29	66.4	69.4	71.2	67.3
19-Mar-20	19:34	66.1	69.1	71.1	67.0
19-Mar-20	19:39	66.6	69.6	71.7	67.1
19-Mar-20	19:44	66.7	69.7	72.4	67.1
19-Mar-20	19:49	66.1	69.1	71.4	67.0
19-Mar-20	19:54	66.1	69.1	71.4	67.0
19-Mar-20	19:59	65.9	68.9	71.1	67.0
19-Mar-20	20:04	66.4	69.4	71.5	67.2
19-Mar-20	20:09	66.1	69.1	70.8	67.1
19-Mar-20	20:14	65.9	68.9	70.9	67.0
19-Mar-20	20:19	65.7	68.7	70.0	67.1
19-Mar-20	20:24	66.3	69.3	70.9	67.1
19-Mar-20	20:29	65.4	68.4	70.4	67.0
19-Mar-20	20:34	65.9	68.9	70.7	67.1
19-Mar-20	20:39	66.1	69.1	71.1	67.1
19-Mar-20	20:44	66.7	69.7	71.9	67.1
19-Mar-20	20:49	65.5	68.5	69.9	67.0
19-Mar-20	20:54	67.9	70.9	72.4	67.1
19-Mar-20	20:59	68.2	71.2	72.1	67.1
19-Mar-20	21:04	65.5	68.5	70.1	67.0
19-Mar-20	21:09	66.3	69.3	70.9	67.0
19-Mar-20	21:14	65.5	68.5	69.9	67.0
19-Mar-20	21:19	66.0	69.0	70.3	66.6
19-Mar-20	21:24	66.2	69.2	70.2	67.0
19-Mar-20	21:29	65.2	68.2	69.8	66.9
19-Mar-20	21:34	65.6	68.6	70.8	67.0
19-Mar-20	21:39	65.4	68.4	69.9	66.8
19-Mar-20	21:44	65.4	68.4	69.8	67.0
19-Mar-20	21:49	65.4	68.4	70.2	67.0
19-Mar-20	21:54	67.2	70.2	70.4	67.0
19-Mar-20	21:59	66.9	69.9	70.1	67.1
19-Mar-20	22:04	65.8	68.8	70.7	67.0
19-Mar-20	22:09	66.4	69.4	70.9	66.8
19-Mar-20	22:14	65.6	68.6	70.1	67.1
19-Mar-20	22:19	65.5	68.5	69.7	67.0
19-Mar-20	22:24	66.4	69.4	70.8	67.0
19-Mar-20	22:29	65.9	68.9	70.6	67.1
19-Mar-20	22:34	64.7	67.7	68.3	67.0
19-Mar-20	22:39	65.1	68.1	69.5	66.7
19-Mar-20	22:44	65.4	68.4	69.7	67.0
19-Mar-20	22:49	67.4	70.4	71.3	67.1
19-Mar-20	22:54	65.5	68.5	70.2	67.1
19-Mar-20	22:59	66.7	69.7	70.5	67.1
		Mean	69.2	70.9	67.0
		Maximum	71.2	73.0	67.4
		Minimum	67.7	68.3	66.6

Date	Time	dB(A)			
		L _{eq}	L _{eq} with free field correction	L ₁₀	L ₉₀
20-Mar-20	19:04	67.3	70.3	72.3	67.7
20-Mar-20	19:09	67.2	70.2	72.5	67.1
20-Mar-20	19:14	66.6	69.6	71.5	67.5
20-Mar-20	19:19	67.0	70.0	71.9	67.8
20-Mar-20	19:24	66.7	69.7	71.4	67.3
20-Mar-20	19:29	66.7	69.7	71.6	67.5
20-Mar-20	19:34	67.5	70.5	72.2	67.6
20-Mar-20	19:39	67.3	70.3	72.5	67.4
20-Mar-20	19:44	67.1	70.1	72.5	67.6
20-Mar-20	19:49	66.5	69.5	71.6	67.2
20-Mar-20	19:54	66.6	69.6	71.4	67.3
20-Mar-20	19:59	66.8	69.8	71.6	67.3
20-Mar-20	20:04	65.7	68.7	70.6	67.1
20-Mar-20	20:09	66.1	69.1	71.2	67.1
20-Mar-20	20:14	66.3	69.3	71.5	67.2
20-Mar-20	20:19	65.8	68.8	70.0	67.2
20-Mar-20	20:24	66.1	69.1	70.8	67.1
20-Mar-20	20:29	66.3	69.3	71.2	67.2
20-Mar-20	20:34	66.2	69.2	69.9	67.0
20-Mar-20	20:39	65.8	68.8	70.8	66.9
20-Mar-20	20:44	65.8	68.8	70.5	67.1
20-Mar-20	20:49	66.9	69.9	71.1	67.4
20-Mar-20	20:54	66.4	69.4	70.6	67.9
20-Mar-20	20:59	66.3	69.3	70.9	67.7
20-Mar-20	21:04	66.1	69.1	70.7	67.4
20-Mar-20	21:09	66.8	69.8	71.8	67.6
20-Mar-20	21:14	66.6	69.6	70.0	67.1
20-Mar-20	21:19	66.1	69.1	70.2	67.1
20-Mar-20	21:24	66.1	69.1	70.9	67.2
20-Mar-20	21:29	65.6	68.6	70.4	67.1
20-Mar-20	21:34	65.4	68.4	69.6	67.1
20-Mar-20	21:39	65.8	68.8	70.0	67.0
20-Mar-20	21:44	65.8	68.8	69.9	68.0
20-Mar-20	21:49	66.1	69.1	70.2	67.7
20-Mar-20	21:54	66.1	69.1	70.2	67.3
20-Mar-20	21:59	65.5	68.5	69.8	67.2
20-Mar-20	22:04	66.5	69.5	70.9	67.2
20-Mar-20	22:09	67.5	70.5	71.6	67.3
20-Mar-20	22:14	65.3	68.3	68.9	67.3
20-Mar-20	22:19	66.2	69.2	70.4	67.5
20-Mar-20	22:24	66.4	69.4	70.9	68.0
20-Mar-20	22:29	66.1	69.1	70.2	68.1
20-Mar-20	22:34	66.0	69.0	70.0	68.0
20-Mar-20	22:39	66.1	69.1	70.5	67.9
20-Mar-20	22:44	69.4	72.4	74.9	67.6
20-Mar-20	22:49	65.9	68.9	69.9	67.4
20-Mar-20	22:54	67.1	70.1	71.4	67.9
20-Mar-20	22:59	66.1	69.1	70.5	68.0
		Mean	69.5	71.1	67.4
		Maximum	72.4	74.9	68.1
		Minimum	68.3	68.9	66.9

Appendix B3

Date	Time	dB(A)			
		L _{eq}	L _{eq} with free field correction	L ₁₀	L ₉₀
21-Mar-20	19:04	65.8	68.8	70.7	66.3
21-Mar-20	19:09	65.9	68.9	71.3	66.1
21-Mar-20	19:14	65.5	68.5	70.7	66.1
21-Mar-20	19:19	65.1	68.1	70.1	66.2
21-Mar-20	19:24	66.7	69.7	72.4	66.2
21-Mar-20	19:29	66.5	69.5	71.5	66.3
21-Mar-20	19:34	65.1	68.1	70.2	66.2
21-Mar-20	19:39	65.2	68.2	69.5	66.1
21-Mar-20	19:44	65.6	68.6	70.9	66.1
21-Mar-20	19:49	64.4	67.4	68.9	66.1
21-Mar-20	19:54	65.0	68.0	69.6	66.1
21-Mar-20	19:59	64.9	67.9	70.1	66.1
21-Mar-20	20:04	65.2	68.2	69.5	66.1
21-Mar-20	20:09	66.1	69.1	70.6	66.2
21-Mar-20	20:14	66.0	69.0	71.0	66.7
21-Mar-20	20:19	65.3	68.3	70.2	66.1
21-Mar-20	20:24	66.1	69.1	70.5	66.1
21-Mar-20	20:29	65.9	68.9	70.4	67.0
21-Mar-20	20:34	65.5	68.5	69.9	66.2
21-Mar-20	20:39	65.5	68.5	70.2	66.2
21-Mar-20	20:44	65.8	68.8	70.5	66.2
21-Mar-20	20:49	65.5	68.5	70.1	66.3
21-Mar-20	20:54	66.1	69.1	71.1	66.3
21-Mar-20	20:59	67.3	70.3	71.6	67.2
21-Mar-20	21:04	65.4	68.4	70.3	67.1
21-Mar-20	21:09	66.1	69.1	71.5	66.3
21-Mar-20	21:14	65.2	68.2	70.9	66.1
21-Mar-20	21:19	65.1	68.1	70.6	66.1
21-Mar-20	21:24	65.8	68.8	70.6	66.2
21-Mar-20	21:29	65.2	68.2	70.1	66.2
21-Mar-20	21:34	64.9	67.9	69.3	66.1
21-Mar-20	21:39	65.3	68.3	69.7	66.1
21-Mar-20	21:44	64.6	67.6	69.1	66.1
21-Mar-20	21:49	65.4	68.4	70.9	66.1
21-Mar-20	21:54	64.3	67.3	68.5	66.1
21-Mar-20	21:59	64.9	67.9	69.1	66.1
21-Mar-20	22:04	64.5	67.5	68.8	66.1
21-Mar-20	22:09	66.5	69.5	70.5	66.1
21-Mar-20	22:14	64.6	67.6	69.2	66.1
21-Mar-20	22:19	66.1	69.1	71.6	66.2
21-Mar-20	22:24	64.5	67.5	68.7	66.1
21-Mar-20	22:29	64.7	67.7	69.2	66.1
21-Mar-20	22:34	65.7	68.7	70.8	66.1
21-Mar-20	22:39	66.5	69.5	70.8	66.1
21-Mar-20	22:44	65.0	68.0	69.4	66.1
21-Mar-20	22:49	64.5	67.5	68.4	66.1
21-Mar-20	22:54	65.6	68.6	69.0	66.1
21-Mar-20	22:59	64.6	67.6	68.3	66.1
	Mean		68.5	70.2	66.2
	Maximum		70.3	72.4	67.2
	Minimum		67.3	68.3	66.1

Date	Time	dB(A)			
		L _{eq}	L _{eq} with free field correction	L ₁₀	L ₉₀
22-Mar-20	7:04	64.5	67.5	68.9	65.1
22-Mar-20	7:09	63.9	66.9	68.3	65.0
22-Mar-20	7:14	64.8	67.8	69.5	65.1
22-Mar-20	7:19	65.5	68.5	69.3	65.1
22-Mar-20	7:24	66.3	69.3	70.7	65.3
22-Mar-20	7:29	64.4	67.4	69.4	65.4
22-Mar-20	7:34	65.5	68.5	70.2	66.1
22-Mar-20	7:39	65.0	68.0	69.6	65.3
22-Mar-20	7:44	65.2	68.2	70.6	65.6
22-Mar-20	7:49	64.6	67.6	69.6	65.3
22-Mar-20	7:54	66.7	69.7	70.6	66.2
22-Mar-20	7:59	65.7	68.7	71.0	66.2
22-Mar-20	8:04	65.1	68.1	70.0	66.1
22-Mar-20	8:09	65.1	68.1	69.6	66.2
22-Mar-20	8:14	65.4	68.4	69.8	66.0
22-Mar-20	8:19	68.0	71.0	71.2	66.2
22-Mar-20	8:24	65.6	68.6	69.8	66.1
22-Mar-20	8:29	65.9	68.9	71.0	66.1
22-Mar-20	8:34	67.9	70.9	70.8	66.1
22-Mar-20	8:39	66.4	69.4	70.5	66.2
22-Mar-20	8:44	65.0	68.0	69.4	66.1
22-Mar-20	8:49	64.4	67.4	70.4	63.4
22-Mar-20	8:54	64.3	67.3	69.6	64.0
22-Mar-20	8:59	64.7	67.7	70.0	64.6
22-Mar-20	9:04	65.2	68.2	69.8	65.7
22-Mar-20	9:09	65.9	68.9	71.4	66.1
22-Mar-20	9:14	65.4	68.4	71.0	65.5
22-Mar-20	9:19	65.9	68.9	70.5	65.6
22-Mar-20	9:24	65.4	68.4	70.0	65.2
22-Mar-20	9:29	65.5	68.5	70.6	65.1
22-Mar-20	9:34	65.3	68.3	70.1	65.1
22-Mar-20	9:39	66.0	69.0	71.9	65.4
22-Mar-20	9:44	69.5	72.5	74.8	68.1
22-Mar-20	9:49	65.8	68.8	71.2	65.6
22-Mar-20	9:54	64.6	67.6	70.0	64.1
22-Mar-20	9:59	66.0	69.0	71.2	64.5
22-Mar-20	10:04	65.1	68.1	70.9	64.7
22-Mar-20	10:09	64.8	67.8	69.0	64.0
22-Mar-20	10:14	63.5	66.5	68.4	64.0
22-Mar-20	10:19	64.6	67.6	68.8	64.3
22-Mar-20	10:24	64.2	67.2	68.8	65.0
22-Mar-20	10:29	63.9	66.9	69.3	63.1
22-Mar-20	10:34	64.4	67.4	69.1	64.1
22-Mar-20	10:39	64.7	67.7	69.6	63.6
22-Mar-20	10:44	65.9	68.9	70.6	63.3
22-Mar-20	10:49	63.8	66.8	69.4	63.4
22-Mar-20	10:54	67.1	70.1	71.9	63.5
22-Mar-20	10:59	65.4	68.4	70.8	64.6

Appendix B3

Date	Time	dB(A)			
		L _{eq}	L _{eq} with free field correction	L ₁₀	L ₉₀
22-Mar-20	11:04	64.7	67.7	70.6	63.9
22-Mar-20	11:09	64.3	67.3	70.1	63.2
22-Mar-20	11:14	65.3	68.3	71.1	64.3
22-Mar-20	11:19	66.1	69.1	71.4	64.3
22-Mar-20	11:24	63.4	66.4	68.1	63.0
22-Mar-20	11:29	64.0	67.0	69.4	62.7
22-Mar-20	11:34	66.0	69.0	72.4	62.9
22-Mar-20	11:39	63.4	66.4	68.7	61.7
22-Mar-20	11:44	64.9	67.9	70.2	62.4
22-Mar-20	11:49	64.6	67.6	70.5	63.3
22-Mar-20	11:54	62.0	65.0	67.4	61.4
22-Mar-20	11:59	63.9	66.9	69.6	62.4
22-Mar-20	12:04	63.2	66.2	68.8	62.3
22-Mar-20	12:09	64.2	67.2	70.3	62.5
22-Mar-20	12:14	62.9	65.9	68.4	62.9
22-Mar-20	12:19	63.5	66.5	68.8	63.5
22-Mar-20	12:24	63.7	66.7	69.1	63.1
22-Mar-20	12:29	64.0	67.0	70.1	62.2
22-Mar-20	12:34	62.3	65.3	67.2	62.1
22-Mar-20	12:39	63.0	66.0	68.5	61.9
22-Mar-20	12:44	64.9	67.9	71.1	61.4
22-Mar-20	12:49	62.6	65.6	68.9	61.5
22-Mar-20	12:54	65.4	68.4	69.9	61.4
22-Mar-20	12:59	63.7	66.7	68.9	62.2
22-Mar-20	13:04	64.1	67.1	68.6	62.0
22-Mar-20	13:09	63.3	66.3	68.9	62.2
22-Mar-20	13:14	64.4	67.4	70.5	62.4
22-Mar-20	13:19	63.5	66.5	69.3	62.1
22-Mar-20	13:24	62.9	65.9	68.6	61.6
22-Mar-20	13:29	64.6	67.6	68.9	64.9
22-Mar-20	13:34	64.5	67.5	70.2	65.0
22-Mar-20	13:39	64.1	67.1	68.9	62.3
22-Mar-20	13:44	63.3	66.3	68.9	62.2
22-Mar-20	13:49	64.7	67.7	70.8	61.7
22-Mar-20	13:54	65.6	68.6	71.5	63.6
22-Mar-20	13:59	62.4	65.4	67.5	62.5
22-Mar-20	14:04	63.9	66.9	69.1	63.5
22-Mar-20	14:09	63.5	66.5	69.2	63.5
22-Mar-20	14:14	64.8	67.8	69.9	63.5
22-Mar-20	14:19	62.6	65.6	67.7	62.0
22-Mar-20	14:24	65.2	68.2	69.8	62.2
22-Mar-20	14:29	64.2	67.2	70.0	62.2
22-Mar-20	14:34	62.6	65.6	69.2	61.9
22-Mar-20	14:39	64.8	67.8	71.4	62.3
22-Mar-20	14:44	64.0	67.0	69.3	62.2
22-Mar-20	14:49	63.8	66.8	68.0	62.4
22-Mar-20	14:54	64.5	67.5	69.9	62.6
22-Mar-20	14:59	62.9	65.9	67.9	62.4

Date	Time	dB(A)			
		L _{eq}	L _{eq} with free field correction	L ₁₀	L ₉₀
22-Mar-20	15:04	61.4	64.4	66.4	62.3
22-Mar-20	15:09	63.5	66.5	69.7	62.4
22-Mar-20	15:14	66.5	69.5	72.0	62.4
22-Mar-20	15:19	63.8	66.8	68.9	62.3
22-Mar-20	15:24	64.1	67.1	70.0	63.1
22-Mar-20	15:29	63.7	66.7	68.9	62.9
22-Mar-20	15:34	64.3	67.3	68.5	62.5
22-Mar-20	15:39	64.0	67.0	69.4	63.0
22-Mar-20	15:44	65.5	68.5	69.2	63.4
22-Mar-20	15:49	63.6	66.6	69.2	58.7
22-Mar-20	15:54	62.5	65.5	69.1	58.6
22-Mar-20	15:59	62.5	65.5	68.8	54.8
22-Mar-20	16:04	66.3	69.3	72.5	58.4
22-Mar-20	16:09	67.4	70.4	71.8	67.9
22-Mar-20	16:14	67.9	70.9	72.0	67.2
22-Mar-20	16:19	65.6	68.6	70.6	65.8
22-Mar-20	16:24	65.2	68.2	69.4	65.9
22-Mar-20	16:29	65.8	68.8	70.8	66.1
22-Mar-20	16:34	67.4	70.4	72.5	67.0
22-Mar-20	16:39	65.3	68.3	70.0	65.2
22-Mar-20	16:44	66.4	69.4	70.7	66.9
22-Mar-20	16:49	66.4	69.4	70.7	65.5
22-Mar-20	16:54	66.0	69.0	70.7	67.1
22-Mar-20	16:59	67.4	70.4	71.3	66.0
22-Mar-20	17:04	66.3	69.3	71.4	65.9
22-Mar-20	17:09	65.2	68.2	70.3	66.1
22-Mar-20	17:14	65.7	68.7	70.7	66.1
22-Mar-20	17:19	66.2	69.2	70.7	67.2
22-Mar-20	17:24	66.6	69.6	71.7	67.1
22-Mar-20	17:29	66.4	69.4	70.9	67.2
22-Mar-20	17:34	66.9	69.9	72.3	67.2
22-Mar-20	17:39	69.9	72.9	75.7	68.2
22-Mar-20	17:44	72.0	75.0	76.6	68.0
22-Mar-20	17:49	69.1	72.1	74.1	68.3
22-Mar-20	17:54	72.6	75.6	76.9	68.0
22-Mar-20	17:59	68.0	71.0	73.2	67.6
22-Mar-20	18:04	70.0	73.0	73.7	68.0
22-Mar-20	18:09	68.4	71.4	73.7	68.1
22-Mar-20	18:14	72.2	75.2	77.2	68.4
22-Mar-20	18:19	72.0	75.0	77.0	68.7
22-Mar-20	18:24	70.4	73.4	76.1	68.3
22-Mar-20	18:29	66.3	69.3	70.3	68.1
22-Mar-20	18:34	66.7	69.7	71.1	68.2
22-Mar-20	18:39	66.9	69.9	70.9	68.8
22-Mar-20	18:44	67.5	70.5	71.4	69.0
22-Mar-20	18:49	67.0	70.0	71.4	69.1
22-Mar-20	18:54	66.9	69.9	70.9	69.1
22-Mar-20	18:59	67.0	70.0	71.2	68.9

Appendix B3

Date	Time	dB(A)			
		L _{eq}	L _{eq} with free field correction	L ₁₀	L ₉₀
22-Mar-20	19:04	67.2	70.2	71.4	68.5
22-Mar-20	19:09	67.0	70.0	70.7	69.1
22-Mar-20	19:14	67.3	70.3	71.6	69.0
22-Mar-20	19:19	67.4	70.4	71.7	69.0
22-Mar-20	19:24	67.5	70.5	71.5	68.9
22-Mar-20	19:29	68.1	71.1	72.4	69.1
22-Mar-20	19:34	67.1	70.1	71.3	69.0
22-Mar-20	19:39	68.8	71.8	71.9	68.6
22-Mar-20	19:44	67.5	70.5	71.7	68.8
22-Mar-20	19:49	67.5	70.5	72.0	69.1
22-Mar-20	19:54	66.9	69.9	71.3	68.5
22-Mar-20	19:59	66.8	69.8	70.7	68.6
22-Mar-20	20:04	67.1	70.1	71.6	68.8
22-Mar-20	20:09	66.9	69.9	71.0	68.5
22-Mar-20	20:14	67.2	70.2	71.6	68.6
22-Mar-20	20:19	67.0	70.0	71.3	68.4
22-Mar-20	20:24	67.6	70.6	72.4	69.0
22-Mar-20	20:29	66.7	69.7	70.5	68.2
22-Mar-20	20:34	67.1	70.1	71.4	68.1
22-Mar-20	20:39	67.4	70.4	72.5	68.1
22-Mar-20	20:44	66.6	69.6	70.7	68.1
22-Mar-20	20:49	66.9	69.9	70.7	68.2
22-Mar-20	20:54	66.6	69.6	70.6	68.2
22-Mar-20	20:59	66.7	69.7	70.7	68.1
22-Mar-20	21:04	67.3	70.3	72.1	68.4
22-Mar-20	21:09	66.7	69.7	70.7	68.2
22-Mar-20	21:14	66.9	69.9	71.3	68.2
22-Mar-20	21:19	66.8	69.8	70.9	68.2
22-Mar-20	21:24	67.0	70.0	71.6	68.1
22-Mar-20	21:29	66.3	69.3	70.0	68.1
22-Mar-20	21:34	66.4	69.4	70.1	68.1
22-Mar-20	21:39	66.4	69.4	70.1	68.2
22-Mar-20	21:44	66.5	69.5	70.6	68.2
22-Mar-20	21:49	66.2	69.2	69.9	68.1
22-Mar-20	21:54	66.2	69.2	70.3	68.1
22-Mar-20	21:59	66.5	69.5	70.6	68.2
22-Mar-20	22:04	67.0	70.0	70.2	68.1
22-Mar-20	22:09	66.2	69.2	70.1	68.1
22-Mar-20	22:14	67.0	70.0	71.6	68.1
22-Mar-20	22:19	66.1	69.1	70.0	68.1
22-Mar-20	22:24	66.4	69.4	70.5	68.0
22-Mar-20	22:29	67.3	70.3	70.6	68.1
22-Mar-20	22:34	66.0	69.0	69.9	68.1
22-Mar-20	22:39	66.8	69.8	70.8	68.2
22-Mar-20	22:44	66.5	69.5	70.4	68.1
22-Mar-20	22:49	66.2	69.2	69.8	68.1
22-Mar-20	22:54	66.8	69.8	71.2	68.1
22-Mar-20	22:59	66.5	69.5	70.2	68.0
	Mean	69.2	70.9	70.9	66.2
	Maximum	75.6	77.2	77.2	69.1
	Minimum	64.4	66.4	66.4	54.8

Date	Time	dB(A)			
		L _{eq}	L _{eq} with free field correction	L ₁₀	L ₉₀
23-Mar-20	19:04	65.3	68.3	71.9	56.4
23-Mar-20	19:09	62.9	65.9	69.6	54.5
23-Mar-20	19:14	63.7	66.7	70.3	54.1
23-Mar-20	19:19	61.8	64.8	69.0	53.9
23-Mar-20	19:24	62.2	65.2	69.5	54.2
23-Mar-20	19:29	65.4	68.4	73.0	53.6
23-Mar-20	19:34	63.3	66.3	70.4	53.2
23-Mar-20	19:39	61.6	64.6	68.0	54.2
23-Mar-20	19:44	63.9	66.9	69.7	54.0
23-Mar-20	19:49	61.4	64.4	67.9	52.8
23-Mar-20	19:54	63.1	66.1	67.8	53.1
23-Mar-20	19:59	61.5	64.5	67.4	52.2
23-Mar-20	20:04	59.9	62.9	67.0	51.9
23-Mar-20	20:09	61.9	64.9	68.2	53.4
23-Mar-20	20:14	65.3	68.3	71.7	55.5
23-Mar-20	20:19	60.1	63.1	67.6	53.4
23-Mar-20	20:24	59.9	62.9	66.8	53.4
23-Mar-20	20:29	61.2	64.2	67.0	54.0
23-Mar-20	20:34	59.4	62.4	65.7	55.0
23-Mar-20	20:39	59.3	62.3	65.6	54.7
23-Mar-20	20:44	60.3	63.3	67.6	53.6
23-Mar-20	20:49	61.0	64.0	67.3	53.1
23-Mar-20	20:54	60.4	63.4	65.4	53.5
23-Mar-20	20:59	59.4	62.4	66.6	53.5
23-Mar-20	21:04	61.5	64.5	67.8	54.0
23-Mar-20	21:09	63.7	66.7	69.3	53.6
23-Mar-20	21:14	61.5	64.5	69.0	54.0
23-Mar-20	21:19	61.2	64.2	68.1	53.2
23-Mar-20	21:24	60.5	63.5	66.9	52.3
23-Mar-20	21:29	59.5	62.5	66.9	52.2
23-Mar-20	21:34	62.8	65.8	70.0	52.0
23-Mar-20	21:39	57.3	60.3	62.9	52.6
23-Mar-20	21:44	61.4	64.4	66.0	51.4
23-Mar-20	21:49	60.2	63.2	67.7	52.1
23-Mar-20	21:54	58.4	61.4	65.6	51.9
23-Mar-20	21:59	64.7	67.7	69.6	53.5
23-Mar-20	22:04	60.8	63.8	67.8	55.2
23-Mar-20	22:09	62.3	65.3	68.1	55.7
23-Mar-20	22:14	60.7	63.7	67.4	53.8
23-Mar-20	22:19	63.1	66.1	67.7	53.2
23-Mar-20	22:24	62.3	65.3	64.3	52.4
23-Mar-20	22:29	59.2	62.2	64.4	51.6
23-Mar-20	22:34	59.4	62.4	66.2	53.0
23-Mar-20	22:39	59.5	62.5	66.2	53.8
23-Mar-20	22:44	61.6	64.6	66.4	53.6
23-Mar-20	22:49	59.8	62.8	66.7	52.8
23-Mar-20	22:54	59.2	62.2	63.7	53.8
23-Mar-20	22:59	59.7	62.7	67.0	53.5
	Mean	64.8	68.1	68.1	53.6
	Maximum	68.4	73.0	73.0	56.4
	Minimum	60.3	62.9	62.9	51.4

Summary of Evening Time and Holiday Noise Level at Location CKL1 - Flat 121 Cha Kwo Ling Village			
	L _{eq}	L ₁₀	L ₉₀
Mean	68.7	70.4	65.9
Maximum	76.7	78.8	71.1
Minimum	60.3	62.9	51.4

Evening Time and Holiday Noise Level at CKL2 - Flat 103 Cha Kwo Ling Village

Date	Time	dB(A)			
		L _{eq}	L _{eq} with free field correction	L ₁₀	L ₉₀
10-Mar-20	19:04	66.5	69.5	72.4	64.2
10-Mar-20	19:09	65.6	68.6	71.9	63.5
10-Mar-20	19:14	65.5	68.5	71.8	64.0
10-Mar-20	19:19	64.8	67.8	70.9	64.1
10-Mar-20	19:24	65.9	68.9	72.3	64.3
10-Mar-20	19:29	65.7	68.7	72.0	64.0
10-Mar-20	19:34	65.9	68.9	71.8	64.2
10-Mar-20	19:39	66.0	69.0	71.9	64.2
10-Mar-20	19:44	65.9	68.9	71.2	64.7
10-Mar-20	19:49	65.2	68.2	71.3	65.0
10-Mar-20	19:54	65.4	68.4	70.6	64.5
10-Mar-20	19:59	65.1	68.1	70.5	65.0
10-Mar-20	20:04	65.1	68.1	70.0	65.1
10-Mar-20	20:09	65.4	68.4	70.7	65.1
10-Mar-20	20:14	64.1	67.1	69.4	64.9
10-Mar-20	20:19	63.8	66.8	68.6	65.0
10-Mar-20	20:24	64.6	67.6	69.4	65.1
10-Mar-20	20:29	64.4	67.4	69.6	65.0
10-Mar-20	20:34	66.0	69.0	69.8	65.1
10-Mar-20	20:39	64.9	67.9	70.2	65.2
10-Mar-20	20:44	64.5	67.5	69.9	65.2
10-Mar-20	20:49	64.1	67.1	68.7	65.2
10-Mar-20	20:54	64.2	67.2	69.1	65.2
10-Mar-20	20:59	63.8	66.8	68.3	65.1
10-Mar-20	21:04	64.7	67.7	69.5	65.2
10-Mar-20	21:09	64.2	67.2	68.5	65.1
10-Mar-20	21:14	64.7	67.7	70.2	65.2
10-Mar-20	21:19	64.6	67.6	69.8	65.4
10-Mar-20	21:24	64.4	67.4	69.5	65.2
10-Mar-20	21:29	64.2	67.2	69.6	65.1
10-Mar-20	21:34	64.6	67.6	69.4	65.2
10-Mar-20	21:39	64.3	67.3	69.0	65.2
10-Mar-20	21:44	63.9	66.9	68.6	65.2
10-Mar-20	21:49	63.9	66.9	68.5	65.2
10-Mar-20	21:54	64.5	67.5	69.2	65.2
10-Mar-20	21:59	64.6	67.6	69.8	65.1
10-Mar-20	22:04	64.0	67.0	68.9	65.2
10-Mar-20	22:09	66.9	69.9	72.3	65.2
10-Mar-20	22:14	63.9	66.9	68.7	65.1
10-Mar-20	22:19	64.3	67.3	68.9	65.1
10-Mar-20	22:24	64.0	67.0	68.6	65.2
10-Mar-20	22:29	64.6	67.6	69.7	65.2
10-Mar-20	22:34	64.1	67.1	69.3	65.1
10-Mar-20	22:39	63.9	66.9	68.3	65.2
10-Mar-20	22:44	64.8	67.8	69.4	65.2
10-Mar-20	22:49	63.9	66.9	67.9	65.2
10-Mar-20	22:54	65.7	68.7	70.6	65.3
10-Mar-20	22:59	63.8	66.8	67.7	65.1
	Mean		67.8	70.1	65.0
	Maximum		69.9	72.4	65.4
	Minimum		66.8	67.7	63.5

Date	Time	dB(A)			
		L _{eq}	L _{eq} with free field correction	L ₁₀	L ₉₀
11-Mar-20	19:04	65.1	68.1	71.1	60.3
11-Mar-20	19:09	64.4	67.4	70.8	60.1
11-Mar-20	19:14	62.5	65.5	68.8	59.3
11-Mar-20	19:19	63.4	66.4	70.7	56.6
11-Mar-20	19:24	62.5	65.5	69.7	55.4
11-Mar-20	19:29	63.7	66.7	69.8	55.7
11-Mar-20	19:34	62.9	65.9	69.9	56.7
11-Mar-20	19:39	61.2	64.2	69.0	55.1
11-Mar-20	19:44	65.0	68.0	70.9	55.2
11-Mar-20	19:49	59.9	62.9	67.1	54.9
11-Mar-20	19:54	63.1	66.1	70.6	55.9
11-Mar-20	19:59	60.3	63.3	67.8	54.4
11-Mar-20	20:04	62.9	65.9	70.3	54.3
11-Mar-20	20:09	60.7	63.7	68.3	54.9
11-Mar-20	20:14	60.6	63.6	68.0	54.1
11-Mar-20	20:19	58.4	61.4	65.7	54.1
11-Mar-20	20:24	60.9	63.9	68.0	54.7
11-Mar-20	20:29	60.1	63.1	67.0	55.0
11-Mar-20	20:34	60.2	63.2	68.0	54.5
11-Mar-20	20:39	58.1	61.1	65.3	54.7
11-Mar-20	20:44	60.4	63.4	66.6	54.8
11-Mar-20	20:49	58.4	61.4	65.8	54.3
11-Mar-20	20:54	59.8	62.8	66.8	55.1
11-Mar-20	20:59	58.5	61.5	65.6	54.4
11-Mar-20	21:04	61.3	64.3	68.1	54.5
11-Mar-20	21:09	59.7	62.7	67.4	54.3
11-Mar-20	21:14	60.7	63.7	67.7	55.8
11-Mar-20	21:19	59.3	62.3	66.1	55.1
11-Mar-20	21:24	61.0	64.0	66.3	54.2
11-Mar-20	21:29	58.8	61.8	65.0	54.4
11-Mar-20	21:34	55.2	58.2	61.5	54.1
11-Mar-20	21:39	60.1	63.1	66.9	54.3
11-Mar-20	21:44	59.2	62.2	66.4	53.6
11-Mar-20	21:49	58.5	61.5	65.7	53.8
11-Mar-20	21:54	57.8	60.8	65.4	54.3
11-Mar-20	21:59	61.2	64.2	66.3	56.7
11-Mar-20	22:04	59.8	62.8	67.6	55.5
11-Mar-20	22:09	63.0	66.0	70.3	56.2
11-Mar-20	22:14	62.0	65.0	69.0	55.5
11-Mar-20	22:19	61.6	64.6	68.6	54.5
11-Mar-20	22:24	60.6	63.6	67.9	55.4
11-Mar-20	22:29	59.7	62.7	66.8	54.4
11-Mar-20	22:34	62.1	65.1	69.4	54.1
11-Mar-20	22:39	60.7	63.7	67.7	54.5
11-Mar-20	22:44	58.5	61.5	64.9	53.6
11-Mar-20	22:49	60.5	63.5	66.4	53.7
11-Mar-20	22:54	58.9	61.9	66.3	53.5
11-Mar-20	22:59	58.3	61.3	64.8	53.5
	Mean		64.1	68.0	55.4
	Maximum		68.1	71.1	60.3
	Minimum		58.2	61.5	53.5

Appendix B3

Date	Time	dB(A)			
		L _{eq}	L _{eq} with free field correction	L ₁₀	L ₉₀
12-Mar-20	19:04	65.5	68.5	72.4	56.9
12-Mar-20	19:09	63.3	66.3	70.3	55.7
12-Mar-20	19:14	64.7	67.7	70.4	55.8
12-Mar-20	19:19	64.3	67.3	71.2	55.6
12-Mar-20	19:24	63.4	66.4	70.2	55.6
12-Mar-20	19:29	62.6	65.6	69.4	55.6
12-Mar-20	19:34	64.7	67.7	70.8	55.7
12-Mar-20	19:39	62.7	65.7	69.2	55.7
12-Mar-20	19:44	62.6	65.6	69.5	54.8
12-Mar-20	19:49	60.1	63.1	67.7	54.3
12-Mar-20	19:54	61.5	64.5	68.6	54.3
12-Mar-20	19:59	60.4	63.4	68.0	54.3
12-Mar-20	20:04	62.6	65.6	69.0	55.0
12-Mar-20	20:09	62.7	65.7	70.1	53.7
12-Mar-20	20:14	62.1	65.1	68.5	56.9
12-Mar-20	20:19	60.7	63.7	67.2	54.1
12-Mar-20	20:24	62.2	65.2	68.9	54.8
12-Mar-20	20:29	60.6	63.6	67.4	54.1
12-Mar-20	20:34	61.6	64.6	67.6	54.0
12-Mar-20	20:39	61.7	64.7	67.9	54.3
12-Mar-20	20:44	61.3	64.3	68.6	54.0
12-Mar-20	20:49	59.6	62.6	66.2	54.0
12-Mar-20	20:54	59.6	62.6	67.1	53.9
12-Mar-20	20:59	60.6	63.6	68.1	54.0
12-Mar-20	21:04	61.3	64.3	68.3	54.9
12-Mar-20	21:09	60.9	63.9	67.5	58.0
12-Mar-20	21:14	60.8	63.8	67.6	57.6
12-Mar-20	21:19	61.7	64.7	68.3	57.7
12-Mar-20	21:24	63.8	66.8	70.6	53.5
12-Mar-20	21:29	59.2	62.2	66.1	54.2
12-Mar-20	21:34	60.2	63.2	67.9	53.4
12-Mar-20	21:39	58.9	61.9	65.8	53.6
12-Mar-20	21:44	60.8	63.8	67.0	53.2
12-Mar-20	21:49	59.6	62.6	66.5	53.2
12-Mar-20	21:54	62.6	65.6	69.3	54.0
12-Mar-20	21:59	60.3	63.3	67.0	53.7
12-Mar-20	22:04	62.2	65.2	69.3	53.6
12-Mar-20	22:09	61.5	64.5	68.8	54.5
12-Mar-20	22:14	60.4	63.4	66.1	53.0
12-Mar-20	22:19	62.0	65.0	68.6	53.9
12-Mar-20	22:24	58.8	61.8	65.1	53.1
12-Mar-20	22:29	61.1	64.1	67.7	53.6
12-Mar-20	22:34	64.7	67.7	67.9	53.4
12-Mar-20	22:39	59.0	62.0	66.4	53.6
12-Mar-20	22:44	64.3	67.3	69.8	53.8
12-Mar-20	22:49	61.4	64.4	66.8	53.7
12-Mar-20	22:54	59.0	62.0	65.7	53.1
12-Mar-20	22:59	60.4	63.4	67.7	52.9
	Mean		64.9	68.5	54.7
	Maximum		68.5	72.4	58.0
	Minimum		61.8	65.1	52.9

Date	Time	dB(A)			
		L _{eq}	L _{eq} with free field correction	L ₁₀	L ₉₀
13-Mar-20	19:04	65.6	68.6	71.4	64.2
13-Mar-20	19:09	68.5	71.5	73.5	64.1
13-Mar-20	19:14	66.4	69.4	72.3	64.1
13-Mar-20	19:19	65.5	68.5	71.8	63.4
13-Mar-20	19:24	65.4	68.4	71.7	63.9
13-Mar-20	19:29	64.7	67.7	70.8	64.0
13-Mar-20	19:34	65.8	68.8	72.2	64.2
13-Mar-20	19:39	65.6	68.6	71.9	63.9
13-Mar-20	19:44	65.8	68.8	71.7	64.1
13-Mar-20	19:49	65.9	68.9	71.8	64.1
13-Mar-20	19:54	65.8	68.8	71.1	64.6
13-Mar-20	19:59	65.1	68.1	71.2	64.9
13-Mar-20	20:04	65.3	68.3	70.5	64.4
13-Mar-20	20:09	65.0	68.0	70.4	64.9
13-Mar-20	20:14	65.0	68.0	69.9	65.0
13-Mar-20	20:19	65.3	68.3	70.6	65.0
13-Mar-20	20:24	64.0	67.0	69.3	64.8
13-Mar-20	20:29	63.7	66.7	68.5	64.9
13-Mar-20	20:34	64.5	67.5	69.3	65.0
13-Mar-20	20:39	64.3	67.3	69.5	64.9
13-Mar-20	20:44	65.9	68.9	69.7	65.0
13-Mar-20	20:49	64.8	67.8	70.1	65.1
13-Mar-20	20:54	64.4	67.4	69.8	65.1
13-Mar-20	20:59	64.4	67.4	69.0	65.5
13-Mar-20	21:04	64.5	67.5	69.5	65.5
13-Mar-20	21:09	64.1	67.1	68.6	65.4
13-Mar-20	21:14	65.0	68.0	69.9	65.5
13-Mar-20	21:19	64.5	67.5	68.8	65.4
13-Mar-20	21:24	65.0	68.0	70.6	65.5
13-Mar-20	21:29	64.9	67.9	70.2	65.7
13-Mar-20	21:34	64.7	67.7	69.9	65.5
13-Mar-20	21:39	64.5	67.5	70.0	65.4
13-Mar-20	21:44	64.9	67.9	69.8	65.5
13-Mar-20	21:49	64.6	67.6	69.3	65.5
13-Mar-20	21:54	64.2	67.2	68.9	65.5
13-Mar-20	21:59	64.2	67.2	68.8	65.5
13-Mar-20	22:04	64.8	67.8	69.6	65.5
13-Mar-20	22:09	64.9	67.9	70.2	65.4
13-Mar-20	22:14	64.3	67.3	69.2	65.5
13-Mar-20	22:19	67.3	70.3	72.7	65.5
13-Mar-20	22:24	64.2	67.2	69.0	65.4
13-Mar-20	22:29	64.6	67.6	69.2	65.4
13-Mar-20	22:34	64.3	67.3	68.9	65.5
13-Mar-20	22:39	64.9	67.9	70.1	65.5
13-Mar-20	22:44	64.4	67.4	69.7	65.4
13-Mar-20	22:49	64.2	67.2	68.6	65.5
13-Mar-20	22:54	65.1	68.1	69.8	65.5
13-Mar-20	22:59	64.2	67.2	68.2	65.5
	Mean		68.1	70.3	65.1
	Maximum		71.5	73.5	65.7
	Minimum		66.7	68.2	63.4

Appendix B3

Date	Time	dB(A)			
		L _{eq}	L _{eq} with free field correction	L ₁₀	L ₉₀
14-Mar-20	19:04	63.7	66.7	70.2	60.1
14-Mar-20	19:09	63.7	66.7	70.2	59.6
14-Mar-20	19:14	65.4	68.4	71.5	60.6
14-Mar-20	19:19	64.7	67.7	71.2	60.4
14-Mar-20	19:24	62.8	65.8	69.1	59.6
14-Mar-20	19:29	63.7	66.7	71.1	56.9
14-Mar-20	19:34	62.8	65.8	70.1	55.7
14-Mar-20	19:39	64.0	67.0	70.2	56.0
14-Mar-20	19:44	63.2	66.2	70.3	57.0
14-Mar-20	19:49	61.5	64.5	69.3	55.4
14-Mar-20	19:54	65.3	68.3	71.3	55.5
14-Mar-20	19:59	60.2	63.2	67.4	55.2
14-Mar-20	20:04	63.4	66.4	71.0	56.2
14-Mar-20	20:09	60.6	63.6	68.1	54.7
14-Mar-20	20:14	63.2	66.2	70.7	54.6
14-Mar-20	20:19	61.0	64.0	68.6	55.2
14-Mar-20	20:24	60.9	63.9	68.3	54.4
14-Mar-20	20:29	58.7	61.7	66.0	54.4
14-Mar-20	20:34	61.2	64.2	68.3	55.0
14-Mar-20	20:39	60.4	63.4	67.3	55.3
14-Mar-20	20:44	60.5	63.5	68.3	54.8
14-Mar-20	20:49	58.4	61.4	65.6	55.0
14-Mar-20	20:54	60.7	63.7	66.9	55.1
14-Mar-20	20:59	58.7	61.7	66.1	54.6
14-Mar-20	21:04	60.1	63.1	67.1	55.4
14-Mar-20	21:09	58.8	61.8	65.9	54.7
14-Mar-20	21:14	61.6	64.6	68.4	54.8
14-Mar-20	21:19	60.0	63.0	67.7	54.6
14-Mar-20	21:24	61.0	64.0	68.0	56.1
14-Mar-20	21:29	59.6	62.6	66.4	55.4
14-Mar-20	21:34	61.3	64.3	66.6	54.5
14-Mar-20	21:39	59.1	62.1	65.3	54.7
14-Mar-20	21:44	55.5	58.5	61.8	54.4
14-Mar-20	21:49	60.4	63.4	67.2	54.6
14-Mar-20	21:54	59.5	62.5	66.7	53.9
14-Mar-20	21:59	58.8	61.8	66.0	54.1
14-Mar-20	22:04	58.1	61.1	65.7	54.6
14-Mar-20	22:09	61.5	64.5	66.6	57.0
14-Mar-20	22:14	60.1	63.1	67.9	55.8
14-Mar-20	22:19	63.3	66.3	70.7	56.5
14-Mar-20	22:24	62.3	65.3	69.3	55.8
14-Mar-20	22:29	61.9	64.9	68.9	54.8
14-Mar-20	22:34	60.9	63.9	68.2	55.7
14-Mar-20	22:39	60.0	63.0	67.1	54.7
14-Mar-20	22:44	62.4	65.4	69.8	54.4
14-Mar-20	22:49	61.0	64.0	68.0	54.8
14-Mar-20	22:54	58.8	61.8	65.2	53.9
14-Mar-20	22:59	60.8	63.8	66.7	54.0

Mean 64.7 68.5 56.0
Maximum 68.4 71.5 60.6
Minimum 58.5 61.8 53.9

Date	Time	dB(A)			
		L _{eq}	L _{eq} with free field correction	L ₁₀	L ₉₀
15-Mar-20	7:04	61.0	64.0	67.1	52.4
15-Mar-20	7:09	60.6	63.6	67.7	53.5
15-Mar-20	7:14	59.9	62.9	66.9	51.7
15-Mar-20	7:19	61.6	64.6	69.0	52.2
15-Mar-20	7:24	62.5	65.5	69.4	53.1
15-Mar-20	7:29	60.5	63.5	68.1	52.4
15-Mar-20	7:34	61.6	64.6	68.6	51.9
15-Mar-20	7:39	60.4	63.4	67.2	53.0
15-Mar-20	7:44	61.1	64.1	67.8	52.9
15-Mar-20	7:49	60.2	63.2	67.8	52.0
15-Mar-20	7:54	62.7	65.7	68.6	54.8
15-Mar-20	7:59	62.9	65.9	69.4	55.9
15-Mar-20	8:04	60.6	63.6	67.2	52.6
15-Mar-20	8:09	61.4	64.4	68.5	52.7
15-Mar-20	8:14	62.5	65.5	69.5	55.5
15-Mar-20	8:19	63.6	66.6	70.2	54.3
15-Mar-20	8:24	62.2	65.2	69.6	54.0
15-Mar-20	8:29	65.0	68.0	70.8	54.0
15-Mar-20	8:34	61.2	64.2	68.7	52.9
15-Mar-20	8:39	64.5	67.5	70.0	53.3
15-Mar-20	8:44	60.7	63.7	68.0	54.3
15-Mar-20	8:49	62.2	65.2	69.8	53.8
15-Mar-20	8:54	61.9	64.9	69.2	54.3
15-Mar-20	8:59	62.5	65.5	69.7	54.6
15-Mar-20	9:04	61.5	64.5	68.0	55.6
15-Mar-20	9:09	63.5	66.5	70.4	56.3
15-Mar-20	9:14	63.7	66.7	70.2	54.9
15-Mar-20	9:19	62.4	65.4	69.0	55.3
15-Mar-20	9:24	62.9	65.9	69.4	55.2
15-Mar-20	9:29	62.8	65.8	70.1	54.7
15-Mar-20	9:34	62.8	65.8	70.0	55.4
15-Mar-20	9:39	62.5	65.5	69.3	55.7
15-Mar-20	9:44	64.9	67.9	71.7	60.1
15-Mar-20	9:49	63.5	66.5	70.6	53.7
15-Mar-20	9:54	63.9	66.9	70.1	55.7
15-Mar-20	9:59	62.0	65.0	69.5	54.4
15-Mar-20	10:04	64.4	67.4	70.7	54.1
15-Mar-20	10:09	62.4	65.4	69.9	54.8
15-Mar-20	10:14	61.3	64.3	68.6	53.6
15-Mar-20	10:19	62.2	65.2	69.1	53.6
15-Mar-20	10:24	60.9	63.9	67.8	53.4
15-Mar-20	10:29	62.5	65.5	68.7	52.8
15-Mar-20	10:34	62.7	65.7	69.7	54.3
15-Mar-20	10:39	63.3	66.3	69.5	53.7
15-Mar-20	10:44	63.9	66.9	69.7	53.8
15-Mar-20	10:49	60.9	63.9	68.0	54.4
15-Mar-20	10:54	65.0	68.0	70.9	55.2
15-Mar-20	10:59	63.2	66.2	69.8	55.1

Appendix B3

Date	Time	dB(A)			
		L _{eq}	L _{eq} with free field correction	L ₁₀	L ₉₀
15-Mar-20	11:04	62.1	65.1	69.0	54.4
15-Mar-20	11:09	61.8	64.8	68.7	54.9
15-Mar-20	11:14	62.9	65.9	70.4	55.3
15-Mar-20	11:19	64.0	67.0	71.1	55.1
15-Mar-20	11:24	61.3	64.3	68.1	54.6
15-Mar-20	11:29	62.8	65.8	70.1	55.3
15-Mar-20	11:34	64.8	67.8	71.6	54.6
15-Mar-20	11:39	62.0	65.0	68.4	55.7
15-Mar-20	11:44	63.6	66.6	70.3	55.7
15-Mar-20	11:49	63.5	66.5	70.5	57.1
15-Mar-20	11:54	60.9	63.9	68.3	54.5
15-Mar-20	11:59	62.5	65.5	69.6	54.8
15-Mar-20	12:04	62.6	65.6	68.1	55.2
15-Mar-20	12:09	63.3	66.3	70.7	57.6
15-Mar-20	12:14	61.5	64.5	68.2	56.3
15-Mar-20	12:19	61.2	64.2	68.1	57.0
15-Mar-20	12:24	62.4	65.4	69.6	55.6
15-Mar-20	12:29	62.4	65.4	69.1	55.5
15-Mar-20	12:34	61.3	64.3	67.8	54.8
15-Mar-20	12:39	61.4	64.4	68.2	55.2
15-Mar-20	12:44	64.0	67.0	71.3	55.9
15-Mar-20	12:49	61.2	64.2	67.9	54.3
15-Mar-20	12:54	62.4	65.4	69.1	54.1
15-Mar-20	12:59	62.8	65.8	69.2	55.4
15-Mar-20	13:04	62.8	65.8	68.3	55.4
15-Mar-20	13:09	62.1	65.1	68.2	57.2
15-Mar-20	13:14	63.5	66.5	70.5	57.5
15-Mar-20	13:19	62.0	65.0	68.8	56.8
15-Mar-20	13:24	61.2	64.2	67.7	54.3
15-Mar-20	13:29	62.4	65.4	68.1	58.3
15-Mar-20	13:34	60.9	63.9	68.4	57.1
15-Mar-20	13:39	62.5	65.5	68.6	55.5
15-Mar-20	13:44	61.8	64.8	68.9	55.2
15-Mar-20	13:49	63.1	66.1	70.2	54.6
15-Mar-20	13:54	61.2	64.2	67.6	56.4
15-Mar-20	13:59	60.6	63.6	67.2	55.2
15-Mar-20	14:04	61.4	64.4	68.2	57.0
15-Mar-20	14:09	61.5	64.5	67.2	56.3
15-Mar-20	14:14	63.4	66.4	69.7	58.9
15-Mar-20	14:19	60.2	63.2	66.8	55.0
15-Mar-20	14:24	62.5	65.5	69.6	56.0
15-Mar-20	14:29	63.0	66.0	69.6	55.4
15-Mar-20	14:34	60.8	63.8	68.2	54.8
15-Mar-20	14:39	62.7	65.7	70.2	55.3
15-Mar-20	14:44	62.9	65.9	68.9	55.8
15-Mar-20	14:49	61.8	64.8	67.6	55.4
15-Mar-20	14:54	62.3	65.3	69.1	56.2
15-Mar-20	14:59	59.4	62.4	65.5	54.9

Date	Time	dB(A)			
		L _{eq}	L _{eq} with free field correction	L ₁₀	L ₉₀
15-Mar-20	15:04	58.3	61.3	64.8	56.0
15-Mar-20	15:09	62.7	65.7	68.9	55.4
15-Mar-20	15:14	66.1	69.1	71.5	55.3
15-Mar-20	15:19	63.8	66.8	69.3	56.4
15-Mar-20	15:24	62.1	65.1	69.5	56.3
15-Mar-20	15:29	61.8	64.8	68.3	57.4
15-Mar-20	15:34	61.4	64.4	67.1	56.2
15-Mar-20	15:39	61.1	64.1	67.9	55.5
15-Mar-20	15:44	62.8	65.8	68.6	56.5
15-Mar-20	15:49	61.7	64.7	68.3	55.7
15-Mar-20	15:54	64.5	67.5	70.4	56.3
15-Mar-20	15:59	61.1	64.1	67.9	53.8
15-Mar-20	16:04	65.1	68.1	70.3	54.2
15-Mar-20	16:09	60.9	63.9	67.5	55.9
15-Mar-20	16:14	63.5	66.5	68.0	55.2
15-Mar-20	16:19	60.6	63.6	68.0	55.6
15-Mar-20	16:24	60.5	63.5	66.0	55.4
15-Mar-20	16:29	61.1	64.1	67.8	56.0
15-Mar-20	16:34	63.6	66.6	69.5	56.2
15-Mar-20	16:39	61.6	64.6	68.3	56.0
15-Mar-20	16:44	61.9	64.9	67.5	55.2
15-Mar-20	16:49	63.0	66.0	69.5	54.8
15-Mar-20	16:54	61.1	64.1	67.9	56.0
15-Mar-20	16:59	63.8	66.8	69.4	56.5
15-Mar-20	17:04	61.5	64.5	68.6	54.7
15-Mar-20	17:09	60.2	63.2	68.0	54.6
15-Mar-20	17:14	60.4	63.4	67.9	54.8
15-Mar-20	17:19	61.6	64.6	67.9	56.8
15-Mar-20	17:24	62.7	65.7	69.9	56.1
15-Mar-20	17:29	61.5	64.5	68.7	55.7
15-Mar-20	17:34	63.2	66.2	70.3	57.3
15-Mar-20	17:39	63.5	66.5	70.3	57.2
15-Mar-20	17:44	64.3	67.3	70.0	57.5
15-Mar-20	17:49	61.7	64.7	68.7	54.8
15-Mar-20	17:54	64.2	67.2	69.1	54.5
15-Mar-20	17:59	61.9	64.9	68.5	55.9
15-Mar-20	18:04	61.9	64.9	68.9	54.6
15-Mar-20	18:09	62.1	65.1	68.9	54.4
15-Mar-20	18:14	60.8	63.8	67.6	55.4
15-Mar-20	18:19	62.6	65.6	69.5	54.5
15-Mar-20	18:24	60.2	63.2	67.3	54.1
15-Mar-20	18:29	59.9	62.9	66.8	54.0
15-Mar-20	18:34	60.1	63.1	66.8	53.7
15-Mar-20	18:39	60.2	63.2	67.0	54.1
15-Mar-20	18:44	62.0	65.0	67.6	55.2
15-Mar-20	18:49	62.2	65.2	68.8	56.6
15-Mar-20	18:54	61.5	64.5	68.2	54.9
15-Mar-20	18:59	60.9	63.9	66.9	53.9

Appendix B3

Date	Time	dB(A)			
		L _{eq}	L _{eq} with free field correction	L ₁₀	L ₉₀
15-Mar-20	19:04	60.9	63.9	67.7	53.2
15-Mar-20	19:09	59.2	62.2	65.9	54.8
15-Mar-20	19:14	61.5	64.5	68.8	54.3
15-Mar-20	19:19	62.9	65.9	68.0	53.2
15-Mar-20	19:24	61.3	64.3	66.7	52.7
15-Mar-20	19:29	63.3	66.3	69.3	55.5
15-Mar-20	19:34	60.5	63.5	67.7	53.0
15-Mar-20	19:39	63.0	66.0	69.2	56.6
15-Mar-20	19:44	61.0	64.0	66.3	53.9
15-Mar-20	19:49	61.2	64.2	68.2	53.5
15-Mar-20	19:54	58.6	61.6	65.9	53.8
15-Mar-20	19:59	57.8	60.8	64.4	54.8
15-Mar-20	20:04	58.7	61.7	66.5	52.6
15-Mar-20	20:09	58.9	61.9	65.4	52.9
15-Mar-20	20:14	60.1	63.1	66.7	54.1
15-Mar-20	20:19	59.0	62.0	66.8	52.0
15-Mar-20	20:24	59.8	62.8	67.4	54.2
15-Mar-20	20:29	57.6	60.6	64.0	52.5
15-Mar-20	20:34	61.6	64.6	68.1	52.7
15-Mar-20	20:39	63.0	66.0	70.3	52.5
15-Mar-20	20:44	60.8	63.8	67.7	53.7
15-Mar-20	20:49	60.6	63.6	65.8	53.1
15-Mar-20	20:54	59.9	62.9	66.9	53.8
15-Mar-20	20:59	60.3	63.3	66.7	54.8
15-Mar-20	21:04	60.9	63.9	67.4	54.8
15-Mar-20	21:09	59.3	62.3	66.0	54.4
15-Mar-20	21:14	59.8	62.8	66.5	55.7
15-Mar-20	21:19	61.4	64.4	67.9	57.2
15-Mar-20	21:24	61.7	64.7	67.9	55.3
15-Mar-20	21:29	59.0	62.0	65.9	53.5
15-Mar-20	21:34	59.2	62.2	66.1	53.4
15-Mar-20	21:39	58.4	61.4	65.0	54.3
15-Mar-20	21:44	59.5	62.5	66.7	53.8
15-Mar-20	21:49	58.5	61.5	64.9	53.5
15-Mar-20	21:54	58.8	61.8	65.7	55.6
15-Mar-20	21:59	60.5	63.5	67.4	54.2
15-Mar-20	22:04	57.6	60.6	63.3	54.6
15-Mar-20	22:09	63.2	66.2	66.3	53.3
15-Mar-20	22:14	61.2	64.2	67.9	53.9
15-Mar-20	22:19	57.9	60.9	65.5	51.5
15-Mar-20	22:24	61.0	64.0	67.1	51.9
15-Mar-20	22:29	59.4	62.4	64.6	52.8
15-Mar-20	22:34	57.5	60.5	64.3	51.7
15-Mar-20	22:39	59.8	62.8	66.9	51.9
15-Mar-20	22:44	59.1	62.1	66.4	52.8
15-Mar-20	22:49	56.1	59.1	63.2	51.6
15-Mar-20	22:54	61.5	64.5	68.5	53.8
15-Mar-20	22:59	59.3	62.3	66.1	53.8

Mean 65.0 68.6 55.0
 Maximum 69.1 71.7 60.1
 Minimum 59.1 63.2 51.5

Date	Time	dB(A)			
		L _{eq}	L _{eq} with free field correction	L ₁₀	L ₉₀
16-Mar-20	19:04	64.8	67.8	72.0	54.7
16-Mar-20	19:09	64.9	67.9	71.7	55.7
16-Mar-20	19:14	62.2	65.2	69.3	53.6
16-Mar-20	19:19	63.2	66.2	70.1	54.1
16-Mar-20	19:24	61.7	64.7	68.9	54.4
16-Mar-20	19:29	64.4	67.4	71.5	54.4
16-Mar-20	19:34	63.6	66.6	71.1	53.1
16-Mar-20	19:39	63.4	66.4	69.2	52.6
16-Mar-20	19:44	61.0	64.0	67.8	53.3
16-Mar-20	19:49	62.3	65.3	69.4	51.6
16-Mar-20	19:54	61.1	64.1	67.6	51.6
16-Mar-20	19:59	63.0	66.0	69.4	52.1
16-Mar-20	20:04	62.2	65.2	69.0	51.5
16-Mar-20	20:09	59.7	62.7	66.7	50.2
16-Mar-20	20:14	61.5	64.5	68.8	50.0
16-Mar-20	20:19	61.2	64.2	67.8	49.6
16-Mar-20	20:24	59.8	62.8	66.7	50.4
16-Mar-20	20:29	60.8	63.8	66.7	49.9
16-Mar-20	20:34	59.7	62.7	67.2	50.3
16-Mar-20	20:39	59.4	62.4	66.2	52.9
16-Mar-20	20:44	60.8	63.8	67.2	52.0
16-Mar-20	20:49	61.6	64.6	68.7	51.5
16-Mar-20	20:54	59.9	62.9	65.3	51.2
16-Mar-20	20:59	60.7	63.7	66.5	51.9
16-Mar-20	21:04	59.8	62.8	67.2	52.3
16-Mar-20	21:09	62.0	65.0	68.7	53.5
16-Mar-20	21:14	62.2	65.2	69.4	51.8
16-Mar-20	21:19	60.9	63.9	68.4	52.5
16-Mar-20	21:24	61.1	64.1	68.3	51.1
16-Mar-20	21:29	59.7	62.7	67.3	51.2
16-Mar-20	21:34	61.0	64.0	68.3	51.4
16-Mar-20	21:39	62.0	65.0	68.5	52.1
16-Mar-20	21:44	57.1	60.1	63.9	49.9
16-Mar-20	21:49	62.2	65.2	69.5	50.3
16-Mar-20	21:54	59.1	62.1	64.9	50.2
16-Mar-20	21:59	59.5	62.5	66.0	50.1
16-Mar-20	22:04	65.4	68.4	68.7	51.8
16-Mar-20	22:09	58.7	61.7	66.0	53.4
16-Mar-20	22:14	60.5	63.5	67.9	50.6
16-Mar-20	22:19	60.2	63.2	67.3	51.2
16-Mar-20	22:24	62.9	65.9	67.7	51.2
16-Mar-20	22:29	60.4	63.4	67.4	49.9
16-Mar-20	22:34	58.9	61.9	65.3	48.9
16-Mar-20	22:39	60.1	63.1	66.1	51.3
16-Mar-20	22:44	62.6	65.6	68.9	51.8
16-Mar-20	22:49	56.9	59.9	62.5	49.6
16-Mar-20	22:54	62.0	65.0	67.6	51.4
16-Mar-20	22:59	60.4	63.4	66.6	51.2

Mean 64.6 68.3 51.9
 Maximum 68.4 72.0 55.7
 Minimum 59.9 62.5 48.9

Appendix B3

Date	Time	dB(A)			
		L _{eq}	L _{eq} with free field correction	L ₁₀	L ₉₀
17-Mar-20	19:04	64.5	67.5	71.5	57.3
17-Mar-20	19:09	64.9	67.9	71.8	56.4
17-Mar-20	19:14	63.5	66.5	70.4	56.8
17-Mar-20	19:19	63.8	66.8	70.9	54.9
17-Mar-20	19:24	63.5	66.5	70.7	55.7
17-Mar-20	19:29	63.1	66.1	69.7	55.8
17-Mar-20	19:34	62.8	65.8	69.2	56.6
17-Mar-20	19:39	62.3	65.3	69.6	55.0
17-Mar-20	19:44	61.1	64.1	68.1	55.1
17-Mar-20	19:49	63.1	66.1	70.0	55.8
17-Mar-20	19:54	64.9	67.9	70.8	55.1
17-Mar-20	19:59	62.3	65.3	69.5	55.4
17-Mar-20	20:04	61.1	64.1	67.9	55.2
17-Mar-20	20:09	61.9	64.9	68.7	55.9
17-Mar-20	20:14	62.0	65.0	68.8	54.8
17-Mar-20	20:19	62.0	65.0	68.6	54.3
17-Mar-20	20:24	60.9	63.9	67.7	53.9
17-Mar-20	20:29	62.0	65.0	68.8	54.2
17-Mar-20	20:34	59.0	62.0	66.5	53.5
17-Mar-20	20:39	61.2	64.2	68.6	54.0
17-Mar-20	20:44	59.7	62.7	66.8	53.9
17-Mar-20	20:49	61.5	64.5	68.9	54.2
17-Mar-20	20:54	60.0	63.0	67.4	54.2
17-Mar-20	20:59	61.9	64.9	68.7	54.7
17-Mar-20	21:04	59.9	62.9	66.7	54.1
17-Mar-20	21:09	59.4	62.4	65.5	53.3
17-Mar-20	21:14	58.4	61.4	64.8	53.9
17-Mar-20	21:19	61.1	64.1	67.5	54.1
17-Mar-20	21:24	59.7	62.7	66.5	54.2
17-Mar-20	21:29	61.0	64.0	67.3	53.9
17-Mar-20	21:34	57.7	60.7	65.1	53.4
17-Mar-20	21:39	58.6	61.6	65.3	53.4
17-Mar-20	21:44	57.2	60.2	63.6	53.2
17-Mar-20	21:49	60.9	63.9	67.6	53.5
17-Mar-20	21:54	58.8	61.8	66.1	53.5
17-Mar-20	21:59	61.4	64.4	68.5	54.4
17-Mar-20	22:04	63.8	66.8	70.0	56.0
17-Mar-20	22:09	60.0	63.0	66.6	55.0
17-Mar-20	22:14	58.5	61.5	65.8	54.5
17-Mar-20	22:19	59.5	62.5	66.9	54.1
17-Mar-20	22:24	59.4	62.4	66.0	53.7
17-Mar-20	22:29	59.6	62.6	65.3	54.2
17-Mar-20	22:34	59.9	62.9	66.6	54.0
17-Mar-20	22:39	60.3	63.3	66.9	54.4
17-Mar-20	22:44	60.1	63.1	67.1	53.8
17-Mar-20	22:49	59.9	62.9	66.2	54.5
17-Mar-20	22:54	60.1	63.1	66.2	54.1
17-Mar-20	22:59	57.4	60.4	64.2	54.2
	Mean		64.4	68.2	54.7
	Maximum		67.9	71.8	57.3
	Minimum		60.2	63.6	53.2

Date	Time	dB(A)			
		L _{eq}	L _{eq} with free field correction	L ₁₀	L ₉₀
18-Mar-20	19:04	66.5	69.5	71.8	59.3
18-Mar-20	19:09	64.2	67.2	70.4	58.6
18-Mar-20	19:14	64.7	67.7	71.3	55.9
18-Mar-20	19:19	64.3	67.3	71.0	57.5
18-Mar-20	19:24	63.3	66.3	70.2	57.0
18-Mar-20	19:29	64.4	67.4	71.7	55.7
18-Mar-20	19:34	62.1	65.1	69.1	55.5
18-Mar-20	19:39	63.5	66.5	70.3	55.8
18-Mar-20	19:44	64.3	67.3	71.3	56.9
18-Mar-20	19:49	64.3	67.3	69.9	55.8
18-Mar-20	19:54	62.2	65.2	69.7	56.1
18-Mar-20	19:59	63.3	66.3	69.9	55.4
18-Mar-20	20:04	62.4	65.4	69.1	55.6
18-Mar-20	20:09	63.2	66.2	69.2	57.0
18-Mar-20	20:14	63.0	66.0	69.8	56.7
18-Mar-20	20:19	61.1	64.1	67.3	55.3
18-Mar-20	20:24	60.8	63.8	67.2	55.7
18-Mar-20	20:29	62.6	65.6	69.1	54.9
18-Mar-20	20:34	68.4	71.4	70.1	54.2
18-Mar-20	20:39	60.6	63.6	66.8	54.2
18-Mar-20	20:44	60.3	63.3	67.0	55.3
18-Mar-20	20:49	58.4	61.4	65.9	54.6
18-Mar-20	20:54	61.4	64.4	68.6	55.6
18-Mar-20	20:59	61.5	64.5	67.2	55.0
18-Mar-20	21:04	59.2	62.2	66.3	54.7
18-Mar-20	21:09	60.7	63.7	67.9	55.3
18-Mar-20	21:14	60.9	63.9	67.4	55.6
18-Mar-20	21:19	59.6	62.6	66.4	55.4
18-Mar-20	21:24	60.0	63.0	66.9	55.3
18-Mar-20	21:29	60.8	63.8	67.1	55.7
18-Mar-20	21:34	59.9	62.9	67.2	55.1
18-Mar-20	21:39	60.2	63.2	66.4	54.8
18-Mar-20	21:44	62.0	65.0	67.9	54.6
18-Mar-20	21:49	58.7	61.7	65.8	54.5
18-Mar-20	21:54	60.0	63.0	66.7	54.3
18-Mar-20	21:59	63.2	66.2	68.8	54.6
18-Mar-20	22:04	59.8	62.8	64.8	54.7
18-Mar-20	22:09	60.0	63.0	66.7	54.6
18-Mar-20	22:14	59.3	62.3	65.8	54.5
18-Mar-20	22:19	62.0	65.0	68.2	55.5
18-Mar-20	22:24	62.2	65.2	66.0	54.7
18-Mar-20	22:29	62.3	65.3	68.8	55.0
18-Mar-20	22:34	62.0	65.0	68.9	55.3
18-Mar-20	22:39	61.8	64.8	68.3	55.5
18-Mar-20	22:44	60.5	63.5	66.4	55.2
18-Mar-20	22:49	60.4	63.4	66.9	56.1
18-Mar-20	22:54	59.6	62.6	65.8	55.8
18-Mar-20	22:59	63.1	66.1	68.2	55.4
	Mean		65.4	68.6	55.7
	Maximum		71.4	71.8	59.3
	Minimum		61.4	64.8	54.2

Appendix B3

Date	Time	dB(A)			
		L _{eq}	L _{eq} with free field correction	L ₁₀	L ₉₀
19-Mar-20	19:04	66.2	69.2	73.0	58.1
19-Mar-20	19:09	65.0	68.0	72.2	56.0
19-Mar-20	19:14	65.6	68.6	72.8	56.0
19-Mar-20	19:19	64.4	67.4	72.1	55.3
19-Mar-20	19:24	65.1	68.1	70.9	61.5
19-Mar-20	19:29	64.8	67.8	70.9	62.9
19-Mar-20	19:34	61.8	64.8	68.6	55.0
19-Mar-20	19:39	63.3	66.3	70.0	55.9
19-Mar-20	19:44	62.5	65.5	69.6	54.3
19-Mar-20	19:49	61.8	64.8	68.8	53.7
19-Mar-20	19:54	61.3	64.3	68.8	53.5
19-Mar-20	19:59	61.6	64.6	68.7	54.2
19-Mar-20	20:04	60.6	63.6	67.9	55.2
19-Mar-20	20:09	62.3	65.3	69.0	55.7
19-Mar-20	20:14	60.5	63.5	68.0	53.5
19-Mar-20	20:19	60.0	63.0	66.5	54.5
19-Mar-20	20:24	61.9	64.9	68.7	55.0
19-Mar-20	20:29	60.0	63.0	67.4	53.0
19-Mar-20	20:34	61.4	64.4	68.3	55.5
19-Mar-20	20:39	60.9	63.9	68.0	52.4
19-Mar-20	20:44	61.9	64.9	68.9	52.7
19-Mar-20	20:49	59.3	62.3	65.9	52.1
19-Mar-20	20:54	62.7	65.7	69.2	52.8
19-Mar-20	20:59	60.3	63.3	67.0	53.4
19-Mar-20	21:04	59.9	62.9	67.2	52.1
19-Mar-20	21:09	61.1	64.1	67.1	52.0
19-Mar-20	21:14	59.2	62.2	66.3	52.3
19-Mar-20	21:19	60.1	63.1	66.8	53.2
19-Mar-20	21:24	60.3	63.3	67.0	52.3
19-Mar-20	21:29	59.1	62.1	66.7	52.5
19-Mar-20	21:34	60.8	63.8	67.8	53.3
19-Mar-20	21:39	60.8	63.8	68.1	53.2
19-Mar-20	21:44	59.1	62.1	66.2	52.1
19-Mar-20	21:49	59.2	62.2	66.2	52.9
19-Mar-20	21:54	60.2	63.2	66.1	52.8
19-Mar-20	21:59	62.3	65.3	67.2	51.6
19-Mar-20	22:04	60.5	63.5	67.2	51.4
19-Mar-20	22:09	60.4	63.4	66.9	52.6
19-Mar-20	22:14	59.2	62.2	66.3	52.1
19-Mar-20	22:19	59.9	62.9	66.3	52.6
19-Mar-20	22:24	57.2	60.2	63.8	52.0
19-Mar-20	22:29	60.3	63.3	67.1	52.4
19-Mar-20	22:34	57.4	60.4	64.1	51.6
19-Mar-20	22:39	59.6	62.6	66.7	51.4
19-Mar-20	22:44	59.7	62.7	66.0	52.5
19-Mar-20	22:49	63.0	66.0	68.1	52.5
19-Mar-20	22:54	62.6	65.6	68.1	52.3
19-Mar-20	22:59	61.7	64.7	66.8	52.4
	Mean		64.7	68.4	54.6
	Maximum		69.2	73.0	62.9
	Minimum		60.2	63.8	51.4

Date	Time	dB(A)			
		L _{eq}	L _{eq} with free field correction	L ₁₀	L ₉₀
20-Mar-20	19:04	67.8	70.8	74.3	56.1
20-Mar-20	19:09	69.8	72.8	77.0	57.2
20-Mar-20	19:14	65.8	68.8	71.5	56.3
20-Mar-20	19:19	62.6	65.6	69.7	54.9
20-Mar-20	19:24	62.2	65.2	69.3	53.5
20-Mar-20	19:29	61.7	64.7	68.9	54.4
20-Mar-20	19:34	62.8	65.8	69.7	54.7
20-Mar-20	19:39	63.2	66.2	70.0	55.3
20-Mar-20	19:44	63.1	66.1	70.2	55.2
20-Mar-20	19:49	61.2	64.2	68.5	53.0
20-Mar-20	19:54	62.2	65.2	68.8	54.2
20-Mar-20	19:59	63.4	66.4	70.1	55.4
20-Mar-20	20:04	61.6	64.6	68.8	55.2
20-Mar-20	20:09	62.7	65.7	69.4	54.7
20-Mar-20	20:14	62.2	65.2	70.0	52.8
20-Mar-20	20:19	60.2	63.2	67.6	53.5
20-Mar-20	20:24	62.5	65.5	69.5	53.0
20-Mar-20	20:29	61.7	64.7	69.1	53.7
20-Mar-20	20:34	62.7	65.7	68.7	57.1
20-Mar-20	20:39	61.6	64.6	68.4	58.1
20-Mar-20	20:44	60.9	63.9	68.5	53.2
20-Mar-20	20:49	61.6	64.6	68.4	52.4
20-Mar-20	20:54	60.4	63.4	67.8	53.1
20-Mar-20	20:59	60.9	63.9	67.9	53.6
20-Mar-20	21:04	61.7	64.7	68.8	53.5
20-Mar-20	21:09	62.1	65.1	69.4	53.6
20-Mar-20	21:14	62.4	65.4	67.5	52.2
20-Mar-20	21:19	61.4	64.4	68.7	52.4
20-Mar-20	21:24	59.5	62.5	67.2	51.3
20-Mar-20	21:29	59.9	62.9	67.2	52.6
20-Mar-20	21:34	59.8	62.8	67.1	53.3
20-Mar-20	21:39	60.6	63.6	67.6	52.1
20-Mar-20	21:44	60.0	63.0	67.2	52.4
20-Mar-20	21:49	60.5	63.5	67.9	51.3
20-Mar-20	21:54	60.7	63.7	67.8	52.1
20-Mar-20	21:59	58.1	61.1	66.0	51.6
20-Mar-20	22:04	62.0	65.0	68.5	52.0
20-Mar-20	22:09	63.0	66.0	69.8	52.9
20-Mar-20	22:14	58.4	61.4	65.1	53.5
20-Mar-20	22:19	60.9	63.9	67.3	52.9
20-Mar-20	22:24	59.2	62.2	66.5	51.7
20-Mar-20	22:29	59.2	62.2	65.9	53.0
20-Mar-20	22:34	63.1	66.1	68.5	56.8
20-Mar-20	22:39	63.1	66.1	69.7	54.1
20-Mar-20	22:44	61.0	64.0	68.1	52.4
20-Mar-20	22:49	59.6	62.6	66.6	52.9
20-Mar-20	22:54	61.2	64.2	67.4	52.4
20-Mar-20	22:59	60.8	63.8	68.6	51.6
	Mean		65.4	69.3	54.0
	Maximum		72.8	77.0	58.1
	Minimum		61.1	65.1	51.3

Appendix B3

Date	Time	dB(A)			
		L _{eq}	L _{eq} with free field correction	L ₁₀	L ₉₀
21-Mar-20	19:04	63.7	66.7	70.2	56.5
21-Mar-20	19:09	62.8	65.8	70.1	54.5
21-Mar-20	19:14	62.1	65.1	68.6	55.0
21-Mar-20	19:19	62.0	65.0	69.2	54.4
21-Mar-20	19:24	64.5	67.5	71.7	53.4
21-Mar-20	19:29	63.0	66.0	68.4	53.1
21-Mar-20	19:34	62.0	65.0	69.1	52.7
21-Mar-20	19:39	61.2	64.2	68.2	53.9
21-Mar-20	19:44	61.6	64.6	69.0	52.9
21-Mar-20	19:49	59.4	62.4	66.8	52.0
21-Mar-20	19:54	60.7	63.7	68.2	52.7
21-Mar-20	19:59	61.0	64.0	68.2	52.2
21-Mar-20	20:04	61.0	64.0	67.6	53.0
21-Mar-20	20:09	62.5	65.5	69.3	52.5
21-Mar-20	20:14	62.0	65.0	69.0	53.6
21-Mar-20	20:19	61.2	64.2	68.3	52.3
21-Mar-20	20:24	62.2	65.2	68.8	52.6
21-Mar-20	20:29	61.8	64.8	67.7	53.2
21-Mar-20	20:34	59.5	62.5	66.5	52.2
21-Mar-20	20:39	60.4	63.4	68.1	52.5
21-Mar-20	20:44	62.2	65.2	69.8	53.3
21-Mar-20	20:49	59.5	62.5	66.8	52.5
21-Mar-20	20:54	61.5	64.5	68.9	52.0
21-Mar-20	20:59	63.2	66.2	70.1	55.0
21-Mar-20	21:04	60.1	63.1	67.4	54.5
21-Mar-20	21:09	63.1	66.1	70.9	52.5
21-Mar-20	21:14	61.3	64.3	69.3	52.3
21-Mar-20	21:19	61.0	64.0	69.1	52.8
21-Mar-20	21:24	63.6	66.6	70.0	53.6
21-Mar-20	21:29	61.2	64.2	66.6	52.5
21-Mar-20	21:34	60.7	63.7	67.2	53.0
21-Mar-20	21:39	59.9	62.9	66.3	52.0
21-Mar-20	21:44	59.5	62.5	66.8	52.2
21-Mar-20	21:49	60.6	63.6	68.6	52.3
21-Mar-20	21:54	58.7	61.7	65.0	52.2
21-Mar-20	21:59	59.8	62.8	66.2	52.0
21-Mar-20	22:04	58.4	61.4	65.6	52.1
21-Mar-20	22:09	61.9	64.9	67.9	53.6
21-Mar-20	22:14	58.6	61.6	66.3	51.8
21-Mar-20	22:19	62.7	65.7	69.7	53.0
21-Mar-20	22:24	59.2	62.2	66.6	52.1
21-Mar-20	22:29	59.4	62.4	65.8	52.7
21-Mar-20	22:34	62.7	65.7	69.1	53.8
21-Mar-20	22:39	61.9	64.9	68.8	53.7
21-Mar-20	22:44	61.8	64.8	66.7	53.5
21-Mar-20	22:49	59.8	62.8	66.5	53.4
21-Mar-20	22:54	61.0	64.0	65.7	53.1
21-Mar-20	22:59	59.2	62.2	65.9	52.4

Mean 64.4 68.3 53.1
Maximum 67.5 71.7 56.5
Minimum 61.4 65.0 51.8

Date	Time	dB(A)			
		L _{eq}	L _{eq} with free field correction	L ₁₀	L ₉₀
22-Mar-20	7:04	61.3	64.3	67.4	52.6
22-Mar-20	7:09	60.9	63.9	68.0	53.7
22-Mar-20	7:14	60.2	63.2	67.2	51.9
22-Mar-20	7:19	61.9	64.9	69.3	52.4
22-Mar-20	7:24	62.8	65.8	69.7	53.3
22-Mar-20	7:29	60.8	63.8	68.4	52.6
22-Mar-20	7:34	61.9	64.9	68.9	52.1
22-Mar-20	7:39	60.7	63.7	67.5	53.2
22-Mar-20	7:44	61.4	64.4	68.1	53.1
22-Mar-20	7:49	60.5	63.5	68.1	52.2
22-Mar-20	7:54	63.0	66.0	68.9	55.0
22-Mar-20	7:59	63.2	66.2	69.7	56.1
22-Mar-20	8:04	60.9	63.9	67.5	52.8
22-Mar-20	8:09	61.7	64.7	68.8	52.9
22-Mar-20	8:14	62.3	65.3	69.3	55.3
22-Mar-20	8:19	63.4	66.4	70.0	54.1
22-Mar-20	8:24	62.0	65.0	69.4	53.8
22-Mar-20	8:29	64.8	67.8	70.6	53.8
22-Mar-20	8:34	61.0	64.0	68.5	52.7
22-Mar-20	8:39	64.3	67.3	69.8	53.1
22-Mar-20	8:44	60.5	63.5	67.8	54.1
22-Mar-20	8:49	62.0	65.0	69.6	53.6
22-Mar-20	8:54	61.7	64.7	69.0	54.1
22-Mar-20	8:59	62.3	65.3	69.5	54.4
22-Mar-20	9:04	61.3	64.3	67.8	55.4
22-Mar-20	9:09	63.3	66.3	70.2	56.1
22-Mar-20	9:14	63.5	66.5	70.0	54.7
22-Mar-20	9:19	62.2	65.2	68.8	55.1
22-Mar-20	9:24	62.7	65.7	69.2	55.0
22-Mar-20	9:29	62.6	65.6	69.9	54.5
22-Mar-20	9:34	62.6	65.6	69.8	55.2
22-Mar-20	9:39	62.3	65.3	69.1	55.5
22-Mar-20	9:44	64.7	67.7	71.5	59.9
22-Mar-20	9:49	63.3	66.3	70.4	53.5
22-Mar-20	9:54	63.7	66.7	69.9	55.5
22-Mar-20	9:59	61.8	64.8	69.3	54.2
22-Mar-20	10:04	64.2	67.2	70.5	53.9
22-Mar-20	10:09	62.2	65.2	69.7	54.6
22-Mar-20	10:14	61.1	64.1	68.4	53.4
22-Mar-20	10:19	62.0	65.0	68.9	53.4
22-Mar-20	10:24	60.7	63.7	67.6	53.2
22-Mar-20	10:29	62.3	65.3	68.5	52.6
22-Mar-20	10:34	62.5	65.5	69.5	54.1
22-Mar-20	10:39	63.1	66.1	69.3	53.5
22-Mar-20	10:44	63.7	66.7	69.5	53.6
22-Mar-20	10:49	60.7	63.7	67.8	54.2
22-Mar-20	10:54	64.8	67.8	70.7	55.0
22-Mar-20	10:59	63.0	66.0	69.6	54.9

Appendix B3

Date	Time	dB(A)			
		L _{eq}	L _{eq} with free field correction	L ₁₀	L ₉₀
22-Mar-20	11:04	61.9	64.9	68.8	54.2
22-Mar-20	11:09	61.6	64.6	68.5	54.7
22-Mar-20	11:14	62.7	65.7	70.2	55.1
22-Mar-20	11:19	63.8	66.8	70.9	54.9
22-Mar-20	11:24	61.1	64.1	67.9	54.4
22-Mar-20	11:29	62.6	65.6	69.9	55.1
22-Mar-20	11:34	64.6	67.6	71.4	54.4
22-Mar-20	11:39	61.8	64.8	68.2	55.5
22-Mar-20	11:44	63.4	66.4	70.1	55.5
22-Mar-20	11:49	63.3	66.3	70.3	56.9
22-Mar-20	11:54	60.7	63.7	68.1	54.3
22-Mar-20	11:59	62.3	65.3	69.4	54.6
22-Mar-20	12:04	62.4	65.4	67.9	55.0
22-Mar-20	12:09	63.1	66.1	70.5	57.4
22-Mar-20	12:14	61.3	64.3	68.0	56.1
22-Mar-20	12:19	61.0	64.0	67.9	56.8
22-Mar-20	12:24	62.2	65.2	69.4	55.4
22-Mar-20	12:29	62.2	65.2	68.9	55.3
22-Mar-20	12:34	61.1	64.1	67.6	54.6
22-Mar-20	12:39	61.2	64.2	68.0	55.0
22-Mar-20	12:44	63.8	66.8	71.1	55.7
22-Mar-20	12:49	61.0	64.0	67.7	54.1
22-Mar-20	12:54	62.2	65.2	68.9	53.9
22-Mar-20	12:59	62.6	65.6	69.0	55.2
22-Mar-20	13:04	62.6	65.6	68.1	55.2
22-Mar-20	13:09	61.9	64.9	68.0	57.0
22-Mar-20	13:14	63.3	66.3	70.3	57.3
22-Mar-20	13:19	61.8	64.8	68.6	56.6
22-Mar-20	13:24	61.0	64.0	67.5	54.1
22-Mar-20	13:29	62.2	65.2	67.9	58.1
22-Mar-20	13:34	61.2	64.2	68.7	57.3
22-Mar-20	13:39	62.8	65.8	68.9	55.7
22-Mar-20	13:44	62.1	65.1	69.2	55.4
22-Mar-20	13:49	63.4	66.4	70.5	54.8
22-Mar-20	13:54	61.5	64.5	67.9	56.6
22-Mar-20	13:59	60.9	63.9	67.5	55.4
22-Mar-20	14:04	61.7	64.7	68.5	57.2
22-Mar-20	14:09	61.8	64.8	67.5	56.5
22-Mar-20	14:14	63.7	66.7	70.0	59.1
22-Mar-20	14:19	60.5	63.5	67.1	55.2
22-Mar-20	14:24	62.8	65.8	69.9	56.2
22-Mar-20	14:29	63.3	66.3	69.9	55.6
22-Mar-20	14:34	61.1	64.1	68.5	55.0
22-Mar-20	14:39	63.0	66.0	70.5	55.5
22-Mar-20	14:44	63.2	66.2	69.2	56.0
22-Mar-20	14:49	62.1	65.1	67.9	55.6
22-Mar-20	14:54	62.6	65.6	69.4	56.4
22-Mar-20	14:59	59.7	62.7	65.8	55.1

Date	Time	dB(A)			
		L _{eq}	L _{eq} with free field correction	L ₁₀	L ₉₀
22-Mar-20	15:04	58.6	61.6	65.1	56.2
22-Mar-20	15:09	62.5	65.5	68.7	55.2
22-Mar-20	15:14	65.9	68.9	71.3	55.1
22-Mar-20	15:19	63.6	66.6	69.1	56.2
22-Mar-20	15:24	61.9	64.9	69.3	56.1
22-Mar-20	15:29	61.6	64.6	68.1	57.2
22-Mar-20	15:34	61.2	64.2	66.9	56.0
22-Mar-20	15:39	60.9	63.9	67.7	55.3
22-Mar-20	15:44	62.6	65.6	68.4	56.3
22-Mar-20	15:49	61.5	64.5	68.1	55.5
22-Mar-20	15:54	64.3	67.3	70.2	56.1
22-Mar-20	15:59	60.9	63.9	67.7	53.6
22-Mar-20	16:04	64.9	67.9	70.1	54.0
22-Mar-20	16:09	60.7	63.7	67.3	55.7
22-Mar-20	16:14	63.3	66.3	67.8	55.0
22-Mar-20	16:19	60.4	63.4	67.8	55.4
22-Mar-20	16:24	60.3	63.3	65.8	55.2
22-Mar-20	16:29	60.9	63.9	67.6	55.8
22-Mar-20	16:34	63.4	66.4	69.3	56.0
22-Mar-20	16:39	61.4	64.4	68.1	55.8
22-Mar-20	16:44	61.7	64.7	67.3	55.0
22-Mar-20	16:49	62.8	65.8	69.3	54.6
22-Mar-20	16:54	60.9	63.9	67.7	55.8
22-Mar-20	16:59	63.6	66.6	69.2	56.3
22-Mar-20	17:04	61.3	64.3	68.4	54.5
22-Mar-20	17:09	60.0	63.0	67.8	54.4
22-Mar-20	17:14	60.2	63.2	67.7	54.6
22-Mar-20	17:19	61.4	64.4	67.7	56.6
22-Mar-20	17:24	62.5	65.5	69.7	55.9
22-Mar-20	17:29	61.3	64.3	68.5	55.5
22-Mar-20	17:34	63.0	66.0	70.1	57.1
22-Mar-20	17:39	63.3	66.3	70.1	57.0
22-Mar-20	17:44	64.1	67.1	69.8	57.3
22-Mar-20	17:49	61.5	64.5	68.5	54.6
22-Mar-20	17:54	64.0	67.0	68.9	54.3
22-Mar-20	17:59	61.7	64.7	68.3	55.7
22-Mar-20	18:04	61.7	64.7	68.7	54.4
22-Mar-20	18:09	61.9	64.9	68.7	54.2
22-Mar-20	18:14	60.6	63.6	67.4	55.2
22-Mar-20	18:19	62.4	65.4	69.3	54.3
22-Mar-20	18:24	60.0	63.0	67.1	53.9
22-Mar-20	18:29	59.7	62.7	66.6	53.8
22-Mar-20	18:34	59.9	62.9	66.6	53.5
22-Mar-20	18:39	60.0	63.0	66.8	53.9
22-Mar-20	18:44	61.8	64.8	67.4	55.0
22-Mar-20	18:49	62.0	65.0	68.6	56.4
22-Mar-20	18:54	61.8	64.8	68.5	55.1
22-Mar-20	18:59	61.2	64.2	67.2	54.1

Appendix B3

Date	Time	dB(A)			
		L _{eq}	L _{eq} with free field correction	L ₁₀	L ₉₀
22-Mar-20	19:04	61.2	64.2	68.0	53.4
22-Mar-20	19:09	59.5	62.5	66.2	55.0
22-Mar-20	19:14	61.8	64.8	69.1	54.5
22-Mar-20	19:19	63.2	66.2	68.3	53.4
22-Mar-20	19:24	61.6	64.6	67.0	52.9
22-Mar-20	19:29	63.6	66.6	69.6	55.7
22-Mar-20	19:34	60.8	63.8	68.0	53.2
22-Mar-20	19:39	63.3	66.3	69.5	56.8
22-Mar-20	19:44	61.3	64.3	66.6	54.1
22-Mar-20	19:49	61.5	64.5	68.5	53.7
22-Mar-20	19:54	58.9	61.9	66.2	54.0
22-Mar-20	19:59	58.1	61.1	64.7	55.0
22-Mar-20	20:04	59.0	62.0	66.8	52.8
22-Mar-20	20:09	59.2	62.2	65.7	53.1
22-Mar-20	20:14	60.4	63.4	67.0	54.3
22-Mar-20	20:19	59.3	62.3	67.1	52.2
22-Mar-20	20:24	60.1	63.1	67.7	54.4
22-Mar-20	20:29	57.4	60.4	63.8	52.3
22-Mar-20	20:34	61.4	64.4	67.9	52.5
22-Mar-20	20:39	62.8	65.8	70.1	52.3
22-Mar-20	20:44	60.6	63.6	67.5	53.5
22-Mar-20	20:49	60.4	63.4	65.6	52.9
22-Mar-20	20:54	59.7	62.7	66.7	53.6
22-Mar-20	20:59	60.1	63.1	66.5	54.6
22-Mar-20	21:04	60.7	63.7	67.2	54.6
22-Mar-20	21:09	59.1	62.1	65.8	54.2
22-Mar-20	21:14	59.6	62.6	66.3	55.5
22-Mar-20	21:19	61.2	64.2	67.7	57.0
22-Mar-20	21:24	61.5	64.5	67.7	55.1
22-Mar-20	21:29	58.8	61.8	65.7	53.3
22-Mar-20	21:34	59.0	62.0	65.9	53.2
22-Mar-20	21:39	58.2	61.2	64.8	54.1
22-Mar-20	21:44	59.3	62.3	66.5	53.6
22-Mar-20	21:49	58.3	61.3	64.7	53.3
22-Mar-20	21:54	58.6	61.6	65.5	55.4
22-Mar-20	21:59	60.3	63.3	67.2	54.0
22-Mar-20	22:04	57.4	60.4	63.1	54.4
22-Mar-20	22:09	63.0	66.0	66.1	53.1
22-Mar-20	22:14	61.0	64.0	67.7	53.7
22-Mar-20	22:19	57.7	60.7	65.3	51.3
22-Mar-20	22:24	60.8	63.8	66.9	51.7
22-Mar-20	22:29	59.2	62.2	64.4	52.6
22-Mar-20	22:34	57.3	60.3	64.1	51.5
22-Mar-20	22:39	59.6	62.6	66.7	51.7
22-Mar-20	22:44	58.9	61.9	66.2	52.6
22-Mar-20	22:49	55.9	58.9	63.0	51.4
22-Mar-20	22:54	61.3	64.3	68.3	53.6
22-Mar-20	22:59	59.1	62.1	65.9	53.6
	Mean		64.9	68.5	54.9
	Maximum		68.9	71.5	59.9
	Minimum		58.9	63.0	51.3

Date	Time	dB(A)			
		L _{eq}	L _{eq} with free field correction	L ₁₀	L ₉₀
23-Mar-20	19:04	64.6	67.6	71.8	54.5
23-Mar-20	19:09	64.7	67.7	71.5	55.5
23-Mar-20	19:14	62.0	65.0	69.1	53.4
23-Mar-20	19:19	63.0	66.0	69.9	53.9
23-Mar-20	19:24	61.5	64.5	68.7	54.2
23-Mar-20	19:29	64.2	67.2	71.3	54.2
23-Mar-20	19:34	63.4	66.4	70.9	52.9
23-Mar-20	19:39	63.2	66.2	69.0	52.4
23-Mar-20	19:44	60.8	63.8	67.6	53.1
23-Mar-20	19:49	62.1	65.1	69.2	51.4
23-Mar-20	19:54	60.9	63.9	67.4	51.4
23-Mar-20	19:59	62.8	65.8	69.2	51.9
23-Mar-20	20:04	62.0	65.0	68.8	51.3
23-Mar-20	20:09	59.5	62.5	66.5	50.0
23-Mar-20	20:14	61.3	64.3	68.6	49.8
23-Mar-20	20:19	61.0	64.0	67.6	49.4
23-Mar-20	20:24	59.6	62.6	66.5	50.2
23-Mar-20	20:29	60.6	63.6	66.5	49.7
23-Mar-20	20:34	59.5	62.5	67.0	50.1
23-Mar-20	20:39	59.2	62.2	66.0	52.7
23-Mar-20	20:44	60.6	63.6	67.0	51.8
23-Mar-20	20:49	61.4	64.4	68.5	51.3
23-Mar-20	20:54	59.7	62.7	65.1	51.0
23-Mar-20	20:59	60.5	63.5	66.3	51.7
23-Mar-20	21:04	59.6	62.6	67.0	52.1
23-Mar-20	21:09	61.8	64.8	68.5	53.3
23-Mar-20	21:14	62.0	65.0	69.2	51.6
23-Mar-20	21:19	60.7	63.7	68.2	52.3
23-Mar-20	21:24	60.9	63.9	68.1	50.9
23-Mar-20	21:29	59.5	62.5	67.1	51.0
23-Mar-20	21:34	60.8	63.8	68.1	51.2
23-Mar-20	21:39	61.8	64.8	68.3	51.9
23-Mar-20	21:44	56.9	59.9	63.7	49.7
23-Mar-20	21:49	62.0	65.0	69.3	50.1
23-Mar-20	21:54	58.9	61.9	64.7	50.0
23-Mar-20	21:59	59.3	62.3	65.8	49.9
23-Mar-20	22:04	65.2	68.2	68.5	51.6
23-Mar-20	22:09	58.5	61.5	65.8	53.2
23-Mar-20	22:14	60.3	63.3	67.7	50.4
23-Mar-20	22:19	60.0	63.0	67.1	51.0
23-Mar-20	22:24	62.7	65.7	67.5	51.0
23-Mar-20	22:29	60.2	63.2	67.2	49.7
23-Mar-20	22:34	58.7	61.7	65.1	48.7
23-Mar-20	22:39	59.9	62.9	65.9	51.1
23-Mar-20	22:44	62.4	65.4	68.7	51.6
23-Mar-20	22:49	56.7	59.7	62.3	49.4
23-Mar-20	22:54	61.8	64.8	67.4	51.2
23-Mar-20	22:59	60.2	63.2	66.4	51.0
	Mean		64.4	68.1	51.8
	Maximum		68.2	71.8	55.5
	Minimum		59.7	62.3	48.7

Summary of Evening Time and Holiday Noise Level at Location CKL2 - Flat 103 Cha Kwo Ling Village			
	L _{eq}	L ₁₀	L ₉₀
Mean	65.3	68.7	57.6
Maximum	72.8	77.0	65.7
Minimum	58.2	61.5	48.7

**APPENDIX B4
NIGHT-TIME 23:00-07:00HRS OF THE
NEXT DAY BASELINE NOISE
MONITORING DATA**

Night Time Noise Level at Location CKL1 - Flat 121 Cha Kwo Ling Village

Date	Time	dB(A)			
		L _{eq}	L _{eq} with free field correction	L ₁₀	L ₉₀
10-Mar-20	0:04	59.0	62.0	65.0	53.2
10-Mar-20	0:09	59.1	62.1	64.6	54.4
10-Mar-20	0:14	56.4	59.4	62.9	52.5
10-Mar-20	0:19	59.1	62.1	62.8	52.0
10-Mar-20	0:24	59.4	62.4	65.1	53.6
10-Mar-20	0:29	55.8	58.8	61.1	52.5
10-Mar-20	0:34	54.8	57.8	60.6	52.1
10-Mar-20	0:39	59.3	62.3	64.8	52.3
10-Mar-20	0:44	59.9	62.9	65.7	53.0
10-Mar-20	0:49	57.9	60.9	62.0	52.2
10-Mar-20	0:54	57.9	60.9	62.8	52.2
10-Mar-20	0:59	58.6	61.6	63.9	51.5
10-Mar-20	1:04	55.3	58.3	60.5	51.3
10-Mar-20	1:09	60.3	63.3	63.9	51.7
10-Mar-20	1:14	58.6	61.6	64.7	50.6
10-Mar-20	1:19	52.9	55.9	58.4	49.6
10-Mar-20	1:24	53.2	56.2	57.7	49.8
10-Mar-20	1:29	57.8	60.8	64.3	50.3
10-Mar-20	1:34	58.5	61.5	63.2	50.6
10-Mar-20	1:39	55.4	58.4	61.0	50.4
10-Mar-20	1:44	58.0	61.0	58.1	51.1
10-Mar-20	1:49	55.3	58.3	60.0	50.4
10-Mar-20	1:54	58.3	61.3	59.0	50.2
10-Mar-20	1:59	53.6	56.6	56.9	50.1
10-Mar-20	2:04	55.5	58.5	58.9	50.3
10-Mar-20	2:09	55.7	58.7	60.7	50.7
10-Mar-20	2:14	56.9	59.9	60.2	50.6
10-Mar-20	2:19	54.4	57.4	58.4	50.3
10-Mar-20	2:24	50.6	53.6	55.1	51.1
10-Mar-20	2:29	51.4	54.4	56.4	51.2
10-Mar-20	2:34	55.6	58.6	60.8	51.4
10-Mar-20	2:39	54.4	57.4	57.9	51.1
10-Mar-20	2:44	55.0	58.0	58.9	51.1
10-Mar-20	2:49	58.1	61.1	61.9	51.3
10-Mar-20	2:54	54.5	57.5	59.4	51.1
10-Mar-20	2:59	52.9	55.9	58.6	51.5
10-Mar-20	3:04	57.9	60.9	61.2	51.5
10-Mar-20	3:09	56.3	59.3	59.5	50.4
10-Mar-20	3:14	52.0	55.0	57.3	50.2
10-Mar-20	3:19	57.2	60.2	62.2	51.1
10-Mar-20	3:24	58.4	61.4	63.7	51.3
10-Mar-20	3:29	60.2	63.2	60.5	51.0
10-Mar-20	3:34	59.0	62.0	60.8	51.2
10-Mar-20	3:39	58.7	61.7	56.4	50.7
10-Mar-20	3:44	53.4	56.4	56.6	50.3
10-Mar-20	3:49	56.4	59.4	59.5	50.2
10-Mar-20	3:54	56.2	59.2	61.0	49.9
10-Mar-20	3:59	59.4	62.4	64.8	49.5

Date	Time	dB(A)			
		L _{eq}	L _{eq} with free field correction	L ₁₀	L ₉₀
10-Mar-20	4:04	52.6	55.6	59.1	50.0
10-Mar-20	4:09	57.1	60.1	63.2	50.3
10-Mar-20	4:14	58.2	61.2	63.5	51.0
10-Mar-20	4:19	56.0	59.0	58.6	51.0
10-Mar-20	4:24	57.6	60.6	61.1	51.0
10-Mar-20	4:29	55.3	58.3	60.6	50.3
10-Mar-20	4:34	52.4	55.4	57.8	50.2
10-Mar-20	4:39	60.2	63.2	64.2	50.2
10-Mar-20	4:44	54.0	57.0	59.6	50.3
10-Mar-20	4:49	55.2	58.2	59.2	50.3
10-Mar-20	4:54	53.3	56.3	57.5	50.5
10-Mar-20	4:59	54.0	57.0	58.6	51.1
10-Mar-20	5:04	57.5	60.5	62.3	51.2
10-Mar-20	5:09	57.3	60.3	61.5	51.4
10-Mar-20	5:14	55.2	58.2	61.3	51.8
10-Mar-20	5:19	56.1	59.1	59.5	51.2
10-Mar-20	5:24	62.9	65.9	65.6	51.4
10-Mar-20	5:29	61.2	64.2	63.9	51.4
10-Mar-20	5:34	60.0	63.0	64.0	50.5
10-Mar-20	5:39	59.0	62.0	60.5	49.4
10-Mar-20	5:44	56.0	59.0	62.5	49.2
10-Mar-20	5:49	59.3	62.3	64.2	49.5
10-Mar-20	5:54	62.5	65.5	69.1	50.6
10-Mar-20	5:59	62.9	65.9	70.1	50.4
10-Mar-20	6:04	59.0	62.0	65.8	50.3
10-Mar-20	6:09	58.1	61.1	62.9	50.4
10-Mar-20	6:14	59.9	62.9	66.1	51.4
10-Mar-20	6:19	61.1	64.1	68.4	51.2
10-Mar-20	6:24	61.1	64.1	67.6	51.2
10-Mar-20	6:29	58.9	61.9	66.0	51.6
10-Mar-20	6:34	65.8	68.8	72.8	58.1
10-Mar-20	6:39	69.6	72.6	75.4	58.5
10-Mar-20	6:44	67.6	70.6	72.7	52.4
10-Mar-20	6:49	67.8	70.8	74.5	53.0
10-Mar-20	6:54	65.4	68.4	72.5	53.8
10-Mar-20	6:59	68.4	71.4	75.5	55.7
10-Mar-20	23:04	70.8	73.8	73.0	71.1
10-Mar-20	23:09	68.7	71.7	71.9	70.2
10-Mar-20	23:14	68.3	71.3	71.8	70.1
10-Mar-20	23:19	68.4	71.4	71.9	70.2
10-Mar-20	23:24	68.3	71.3	71.9	70.1
10-Mar-20	23:29	68.3	71.3	71.9	70.1
10-Mar-20	23:34	68.3	71.3	72.1	70.2
10-Mar-20	23:39	68.3	71.3	71.9	70.3
10-Mar-20	23:44	68.4	71.4	72.0	70.3
10-Mar-20	23:49	68.4	71.4	71.9	70.5
10-Mar-20	23:54	68.2	71.2	71.9	70.2
10-Mar-20	23:59	68.4	71.4	71.9	70.5

Mean 65.5 67.1 61.7
 Maximum 73.8 75.5 71.1
 Minimum 53.6 55.1 49.2

Date	Time	dB(A)			
		L _{eq}	L _{eq} with free field correction	L ₁₀	L ₉₀
11-Mar-20	0:04	68.5	71.5	71.9	71.0
11-Mar-20	0:09	68.5	71.5	71.9	70.8
11-Mar-20	0:14	69.0	72.0	72.9	71.0
11-Mar-20	0:19	68.7	71.7	72.5	71.0
11-Mar-20	0:24	68.8	71.8	72.7	71.1
11-Mar-20	0:29	68.6	71.6	72.6	70.3
11-Mar-20	0:34	68.0	71.0	71.8	70.1
11-Mar-20	0:39	68.3	71.3	71.9	70.2
11-Mar-20	0:44	68.2	71.2	71.9	70.2
11-Mar-20	0:49	68.2	71.2	71.9	70.2
11-Mar-20	0:54	68.3	71.3	72.0	70.3
11-Mar-20	0:59	68.2	71.2	71.9	70.2
11-Mar-20	1:04	68.3	71.3	71.9	70.2
11-Mar-20	1:09	68.8	71.8	72.3	70.4
11-Mar-20	1:14	68.4	71.4	71.9	70.6
11-Mar-20	1:19	68.2	71.2	71.9	70.4
11-Mar-20	1:24	68.4	71.4	71.9	70.5
11-Mar-20	1:29	68.6	71.6	72.0	70.9
11-Mar-20	1:34	68.5	71.5	71.9	71.0
11-Mar-20	1:39	68.7	71.7	71.9	71.0
11-Mar-20	1:44	69.2	72.2	72.1	71.0
11-Mar-20	1:49	68.8	71.8	72.3	71.0
11-Mar-20	1:54	68.9	71.9	72.7	71.1
11-Mar-20	1:59	68.7	71.7	72.4	71.1
11-Mar-20	2:04	68.9	71.9	72.5	71.0
11-Mar-20	2:09	69.0	72.0	72.8	71.1
11-Mar-20	2:14	69.2	72.2	72.9	71.2
11-Mar-20	2:19	69.4	72.4	73.2	71.3
11-Mar-20	2:24	69.5	72.5	72.9	71.5
11-Mar-20	2:29	69.4	72.4	73.1	71.5
11-Mar-20	2:34	69.5	72.5	73.2	71.6
11-Mar-20	2:39	69.4	72.4	73.2	71.4
11-Mar-20	2:44	69.4	72.4	72.9	71.3
11-Mar-20	2:49	69.5	72.5	73.4	71.7
11-Mar-20	2:54	69.6	72.6	73.5	71.8
11-Mar-20	2:59	70.0	73.0	73.7	72.0
11-Mar-20	3:04	69.9	72.9	73.7	72.1
11-Mar-20	3:09	70.0	73.0	73.8	72.2
11-Mar-20	3:14	70.3	73.3	73.9	72.4
11-Mar-20	3:19	70.5	73.5	73.9	72.7
11-Mar-20	3:24	70.5	73.5	73.9	72.7
11-Mar-20	3:29	70.5	73.5	73.9	73.0
11-Mar-20	3:34	70.3	73.3	73.9	73.0
11-Mar-20	3:39	70.2	73.2	73.8	72.7
11-Mar-20	3:44	70.4	73.4	73.9	73.0
11-Mar-20	3:49	70.4	73.4	73.9	73.0
11-Mar-20	3:54	70.3	73.3	73.9	72.9
11-Mar-20	3:59	70.2	73.2	73.8	72.6

Date	Time	dB(A)			
		L _{eq}	L _{eq} with free field correction	L ₁₀	L ₉₀
11-Mar-20	4:04	70.2	73.2	73.8	72.4
11-Mar-20	4:09	70.4	73.4	73.9	72.9
11-Mar-20	4:14	70.5	73.5	73.9	72.7
11-Mar-20	4:19	70.3	73.3	73.9	73.0
11-Mar-20	4:24	70.3	73.3	73.9	73.0
11-Mar-20	4:29	70.2	73.2	73.8	72.6
11-Mar-20	4:34	70.5	73.5	73.9	73.0
11-Mar-20	4:39	70.4	73.4	73.9	72.8
11-Mar-20	4:44	70.1	73.1	73.8	72.2
11-Mar-20	4:49	69.8	72.8	73.6	72.1
11-Mar-20	4:54	69.8	72.8	73.7	72.0
11-Mar-20	4:59	69.5	72.5	73.3	71.7
11-Mar-20	5:04	69.4	72.4	73.4	71.3
11-Mar-20	5:09	68.9	71.9	72.7	71.1
11-Mar-20	5:14	69.0	72.0	72.8	71.1
11-Mar-20	5:19	69.1	72.1	72.9	71.2
11-Mar-20	5:24	69.1	72.1	72.8	71.1
11-Mar-20	5:29	69.5	72.5	73.2	71.1
11-Mar-20	5:34	68.8	71.8	72.7	71.0
11-Mar-20	5:39	68.9	71.9	72.5	71.0
11-Mar-20	5:44	68.8	71.8	72.5	71.0
11-Mar-20	5:49	68.8	71.8	72.4	70.8
11-Mar-20	5:54	68.7	71.7	72.3	70.4
11-Mar-20	5:59	68.7	71.7	72.4	70.2
11-Mar-20	6:04	68.4	71.4	72.3	70.2
11-Mar-20	6:09	68.5	71.5	72.5	70.2
11-Mar-20	6:14	68.6	71.6	72.7	70.2
11-Mar-20	6:19	68.4	71.4	72.6	70.2
11-Mar-20	6:24	71.0	74.0	75.7	72.0
11-Mar-20	6:29	70.7	73.7	75.1	71.2
11-Mar-20	6:34	69.7	72.7	74.1	71.0
11-Mar-20	6:39	69.2	72.2	73.8	71.0
11-Mar-20	6:44	70.7	73.7	73.6	71.0
11-Mar-20	6:49	70.5	73.5	74.9	71.2
11-Mar-20	6:54	70.1	73.1	74.6	71.1
11-Mar-20	6:59	71.1	74.1	75.9	71.2
11-Mar-20	23:04	64.4	67.4	68.9	65.1
11-Mar-20	23:09	64.4	67.4	68.1	65.2
11-Mar-20	23:14	65.3	68.3	67.7	65.3
11-Mar-20	23:19	64.1	67.1	68.6	65.3
11-Mar-20	23:24	64.4	67.4	68.6	65.5
11-Mar-20	23:29	64.6	67.6	69.7	65.4
11-Mar-20	23:34	64.1	67.1	67.9	65.4
11-Mar-20	23:39	63.9	66.9	67.7	65.4
11-Mar-20	23:44	64.1	67.1	68.3	65.6
11-Mar-20	23:49	64.3	67.3	68.8	65.5
11-Mar-20	23:54	64.0	67.0	67.9	65.8
11-Mar-20	23:59	64.4	67.4	67.9	66.1
		Mean	72.1	72.8	71.1
		Maximum	74.1	75.9	73.0
		Minimum	66.9	67.7	65.1

Date	Time	dB(A)			
		L _{eq}	L _{eq} with free field correction	L ₁₀	L ₉₀
12-Mar-20	0:04	64.7	67.7	69.7	66.0
12-Mar-20	0:09	64.4	67.4	68.6	65.5
12-Mar-20	0:14	64.1	67.1	68.0	65.3
12-Mar-20	0:19	63.7	66.7	67.1	65.2
12-Mar-20	0:24	64.2	67.2	68.6	65.3
12-Mar-20	0:29	64.2	67.2	67.8	65.2
12-Mar-20	0:34	63.7	66.7	67.8	65.5
12-Mar-20	0:39	64.2	67.2	68.6	65.4
12-Mar-20	0:44	63.4	66.4	66.9	65.2
12-Mar-20	0:49	64.1	67.1	68.3	65.6
12-Mar-20	0:54	64.2	67.2	68.7	65.3
12-Mar-20	0:59	63.5	66.5	66.9	65.5
12-Mar-20	1:04	63.5	66.5	67.1	65.5
12-Mar-20	1:09	63.6	66.6	67.4	65.6
12-Mar-20	1:14	63.7	66.7	67.8	65.5
12-Mar-20	1:19	64.5	67.5	67.8	65.6
12-Mar-20	1:24	63.5	66.5	67.0	65.4
12-Mar-20	1:29	63.9	66.9	67.2	65.5
12-Mar-20	1:34	66.9	69.9	68.2	65.3
12-Mar-20	1:39	63.2	66.2	66.9	65.2
12-Mar-20	1:44	63.2	66.2	66.8	65.2
12-Mar-20	1:49	63.6	66.6	66.8	65.2
12-Mar-20	1:54	63.4	66.4	66.8	65.2
12-Mar-20	1:59	64.0	67.0	68.2	65.3
12-Mar-20	2:04	64.0	67.0	67.1	65.7
12-Mar-20	2:09	63.5	66.5	66.9	65.2
12-Mar-20	2:14	63.7	66.7	67.2	65.4
12-Mar-20	2:19	63.3	66.3	66.8	65.3
12-Mar-20	2:24	63.3	66.3	66.9	65.2
12-Mar-20	2:29	63.5	66.5	67.2	65.3
12-Mar-20	2:34	63.9	66.9	67.3	65.3
12-Mar-20	2:39	64.5	67.5	67.6	65.3
12-Mar-20	2:44	64.1	67.1	67.9	65.4
12-Mar-20	2:49	63.7	66.7	66.9	65.4
12-Mar-20	2:54	64.6	67.6	68.1	65.3
12-Mar-20	2:59	63.5	66.5	66.9	65.6
12-Mar-20	3:04	63.9	66.9	67.3	65.9
12-Mar-20	3:09	63.9	66.9	67.7	66.1
12-Mar-20	3:14	63.3	66.3	66.9	65.5
12-Mar-20	3:19	64.4	67.4	68.1	65.9
12-Mar-20	3:24	63.2	66.2	66.9	65.2
12-Mar-20	3:29	63.9	66.9	67.0	65.3
12-Mar-20	3:34	63.6	66.6	67.0	65.2
12-Mar-20	3:39	63.5	66.5	67.4	65.3
12-Mar-20	3:44	63.5	66.5	66.9	65.4
12-Mar-20	3:49	63.5	66.5	67.0	65.3
12-Mar-20	3:54	64.1	67.1	67.6	65.7
12-Mar-20	3:59	63.9	66.9	67.6	66.0

Date	Time	dB(A)			
		L _{eq}	L _{eq} with free field correction	L ₁₀	L ₉₀
12-Mar-20	4:04	64.2	67.2	67.0	65.2
12-Mar-20	4:09	63.9	66.9	67.6	65.5
12-Mar-20	4:14	63.5	66.5	67.3	65.4
12-Mar-20	4:19	64.2	67.2	67.6	65.5
12-Mar-20	4:24	65.0	68.0	67.1	65.6
12-Mar-20	4:29	64.0	67.0	67.4	65.6
12-Mar-20	4:34	63.3	66.3	66.9	65.3
12-Mar-20	4:39	63.6	66.6	67.3	65.2
12-Mar-20	4:44	63.7	66.7	67.1	65.5
12-Mar-20	4:49	63.9	66.9	67.6	65.2
12-Mar-20	4:54	64.1	67.1	68.0	65.6
12-Mar-20	4:59	63.7	66.7	67.3	65.7
12-Mar-20	5:04	63.4	66.4	66.9	65.4
12-Mar-20	5:09	63.9	66.9	67.6	65.5
12-Mar-20	5:14	64.0	67.0	68.0	65.3
12-Mar-20	5:19	65.4	68.4	68.0	66.0
12-Mar-20	5:24	64.7	67.7	68.5	65.8
12-Mar-20	5:29	65.2	68.2	69.5	65.3
12-Mar-20	5:34	64.5	67.5	67.9	65.7
12-Mar-20	5:39	65.7	68.7	70.0	66.0
12-Mar-20	5:44	64.9	67.9	68.7	66.0
12-Mar-20	5:49	65.3	68.3	68.7	66.1
12-Mar-20	5:54	65.5	68.5	70.1	66.1
12-Mar-20	5:59	65.6	68.6	70.1	66.0
12-Mar-20	6:04	64.8	67.8	69.4	65.9
12-Mar-20	6:09	65.1	68.1	70.1	66.1
12-Mar-20	6:14	65.4	68.4	69.8	66.2
12-Mar-20	6:19	65.4	68.4	69.7	65.8
12-Mar-20	6:24	67.8	70.8	73.6	65.6
12-Mar-20	6:29	66.2	69.2	71.8	66.1
12-Mar-20	6:34	67.2	70.2	72.4	66.4
12-Mar-20	6:39	67.8	70.8	72.7	66.7
12-Mar-20	6:44	68.3	71.3	74.2	66.4
12-Mar-20	6:49	67.1	70.1	72.7	66.2
12-Mar-20	6:54	66.7	69.7	72.1	66.5
12-Mar-20	6:59	65.9	68.9	71.4	66.2
12-Mar-20	23:04	61.5	64.5	65.3	62.1
12-Mar-20	23:09	62.0	65.0	67.3	62.1
12-Mar-20	23:14	61.9	64.9	66.6	62.6
12-Mar-20	23:19	62.9	65.9	66.0	62.1
12-Mar-20	23:24	62.3	65.3	67.2	62.9
12-Mar-20	23:29	64.4	67.4	70.3	62.9
12-Mar-20	23:34	61.5	64.5	66.2	62.5
12-Mar-20	23:39	61.1	64.1	65.8	62.0
12-Mar-20	23:44	60.9	63.9	64.8	62.3
12-Mar-20	23:49	62.2	65.2	67.8	61.6
12-Mar-20	23:54	64.5	67.5	67.8	63.0
12-Mar-20	23:59	61.9	64.9	67.2	63.0
		Mean	67.3	68.5	65.3
		Maximum	71.3	74.2	66.7
		Minimum	63.9	64.8	61.6

Date	Time	dB(A)			
		L _{eq}	L _{eq} with free field correction	L ₁₀	L ₉₀
13-Mar-20	0:04	63.9	66.9	68.3	62.0
13-Mar-20	0:09	61.0	64.0	65.2	62.7
13-Mar-20	0:14	61.6	64.6	66.7	62.4
13-Mar-20	0:19	61.4	64.4	66.2	62.4
13-Mar-20	0:24	60.7	63.7	64.8	61.8
13-Mar-20	0:29	64.5	67.5	65.5	62.0
13-Mar-20	0:34	61.7	64.7	66.7	62.1
13-Mar-20	0:39	60.6	63.6	64.6	61.8
13-Mar-20	0:44	61.8	64.8	66.6	62.0
13-Mar-20	0:49	60.4	63.4	64.4	62.0
13-Mar-20	0:54	60.4	63.4	64.3	61.6
13-Mar-20	0:59	59.8	62.8	63.8	61.5
13-Mar-20	1:04	61.2	64.2	65.3	61.8
13-Mar-20	1:09	61.8	64.8	67.0	61.7
13-Mar-20	1:14	62.6	65.6	67.3	62.0
13-Mar-20	1:19	60.3	63.3	64.3	61.3
13-Mar-20	1:24	62.6	65.6	65.7	61.8
13-Mar-20	1:29	60.3	63.3	64.2	61.7
13-Mar-20	1:34	60.6	63.6	64.5	62.0
13-Mar-20	1:39	61.1	64.1	64.4	61.4
13-Mar-20	1:44	60.0	63.0	64.3	61.1
13-Mar-20	1:49	60.2	63.2	64.2	61.4
13-Mar-20	1:54	59.8	62.8	63.7	61.0
13-Mar-20	1:59	60.7	63.7	64.6	61.3
13-Mar-20	2:04	60.1	63.1	63.9	61.0
13-Mar-20	2:09	60.8	63.8	63.9	61.2
13-Mar-20	2:14	60.4	63.4	63.9	60.6
13-Mar-20	2:19	59.4	62.4	63.4	61.3
13-Mar-20	2:24	59.5	62.5	63.1	61.2
13-Mar-20	2:29	59.9	62.9	63.7	61.1
13-Mar-20	2:34	58.9	61.9	63.3	60.4
13-Mar-20	2:39	60.4	63.4	64.1	61.1
13-Mar-20	2:44	60.3	63.3	63.9	61.2
13-Mar-20	2:49	60.2	63.2	64.3	61.1
13-Mar-20	2:54	59.8	62.8	63.9	60.5
13-Mar-20	2:59	59.1	62.1	62.9	61.0
13-Mar-20	3:04	60.1	63.1	63.7	61.0
13-Mar-20	3:09	59.2	62.2	63.3	60.4
13-Mar-20	3:14	59.8	62.8	62.7	60.3
13-Mar-20	3:19	58.6	61.6	62.8	60.1
13-Mar-20	3:24	60.4	63.4	64.6	60.9
13-Mar-20	3:29	59.5	62.5	63.7	60.2
13-Mar-20	3:34	59.0	62.0	62.8	59.4
13-Mar-20	3:39	59.5	62.5	62.7	60.0
13-Mar-20	3:44	58.3	61.3	62.3	59.3
13-Mar-20	3:49	63.5	66.5	65.8	60.2
13-Mar-20	3:54	59.2	62.2	62.6	58.7
13-Mar-20	3:59	58.7	61.7	62.6	60.4

Date	Time	dB(A)			
		L _{eq}	L _{eq} with free field correction	L ₁₀	L ₉₀
13-Mar-20	4:04	58.7	61.7	62.4	58.3
13-Mar-20	4:09	59.5	62.5	62.7	59.0
13-Mar-20	4:14	59.5	62.5	62.1	59.1
13-Mar-20	4:19	57.9	60.9	61.9	59.1
13-Mar-20	4:24	62.9	65.9	64.3	57.5
13-Mar-20	4:29	56.3	59.3	59.9	57.1
13-Mar-20	4:34	58.3	61.3	62.2	58.1
13-Mar-20	4:39	57.8	60.8	62.4	57.2
13-Mar-20	4:44	56.1	59.1	59.7	57.1
13-Mar-20	4:49	57.0	60.0	60.5	57.1
13-Mar-20	4:54	55.7	58.7	59.9	57.1
13-Mar-20	4:59	56.5	59.5	60.7	57.1
13-Mar-20	5:04	58.3	61.3	63.8	57.2
13-Mar-20	5:09	60.2	63.2	65.4	57.1
13-Mar-20	5:14	56.1	59.1	59.8	57.1
13-Mar-20	5:19	59.5	62.5	64.8	57.2
13-Mar-20	5:24	61.7	64.7	65.7	57.4
13-Mar-20	5:29	58.0	61.0	63.5	57.2
13-Mar-20	5:34	61.6	64.6	67.6	57.2
13-Mar-20	5:39	62.2	65.2	64.3	57.2
13-Mar-20	5:44	59.8	62.8	62.9	57.2
13-Mar-20	5:49	59.5	62.5	65.1	57.2
13-Mar-20	5:54	61.8	64.8	67.3	58.1
13-Mar-20	5:59	60.7	63.7	66.3	57.4
13-Mar-20	6:04	59.6	62.6	64.9	58.1
13-Mar-20	6:09	62.8	65.8	68.3	57.7
13-Mar-20	6:14	63.8	66.8	70.2	57.6
13-Mar-20	6:19	61.8	64.8	66.7	58.6
13-Mar-20	6:24	63.4	66.4	69.1	58.2
13-Mar-20	6:29	64.8	67.8	71.8	57.6
13-Mar-20	6:34	64.5	67.5	71.7	58.6
13-Mar-20	6:39	66.6	69.6	72.4	58.3
13-Mar-20	6:44	66.8	69.8	73.6	61.8
13-Mar-20	6:49	65.9	68.9	72.0	60.5
13-Mar-20	6:54	64.9	67.9	71.3	58.4
13-Mar-20	6:59	66.8	69.8	73.6	59.3
13-Mar-20	23:04	60.8	63.8	67.3	53.4
13-Mar-20	23:09	59.2	62.2	64.0	53.2
13-Mar-20	23:14	58.6	61.6	64.3	54.3
13-Mar-20	23:19	57.6	60.6	62.9	53.3
13-Mar-20	23:24	57.5	60.5	63.2	53.0
13-Mar-20	23:29	60.3	63.3	67.3	52.8
13-Mar-20	23:34	58.1	61.1	64.0	54.0
13-Mar-20	23:39	57.1	60.1	63.3	54.0
13-Mar-20	23:44	60.3	63.3	65.5	53.2
13-Mar-20	23:49	60.5	63.5	66.7	53.2
13-Mar-20	23:54	58.9	61.9	64.3	54.6
13-Mar-20	23:59	59.0	62.0	65.1	53.4
		Mean	64.1	66.1	59.7
		Maximum	69.8	73.6	62.7
		Minimum	58.7	59.7	52.8

Date	Time	dB(A)			
		L _{eq}	L _{eq} with free field correction	L ₁₀	L ₉₀
14-Mar-20	0:04	57.7	60.7	63.4	54.3
14-Mar-20	0:09	58.2	61.2	64.8	54.0
14-Mar-20	0:14	61.1	64.1	65.5	53.2
14-Mar-20	0:19	57.1	60.1	64.6	52.5
14-Mar-20	0:24	57.6	60.6	62.2	52.5
14-Mar-20	0:29	57.0	60.0	60.1	52.2
14-Mar-20	0:34	60.0	63.0	65.2	52.6
14-Mar-20	0:39	58.7	61.7	62.5	51.5
14-Mar-20	0:44	59.7	62.7	66.0	52.5
14-Mar-20	0:49	55.6	58.6	60.9	51.9
14-Mar-20	0:54	58.1	61.1	62.3	52.0
14-Mar-20	0:59	58.2	61.2	64.9	52.7
14-Mar-20	1:04	58.8	61.8	61.8	52.4
14-Mar-20	1:09	54.0	57.0	58.7	51.9
14-Mar-20	1:14	58.5	61.5	64.9	52.3
14-Mar-20	1:19	61.1	64.1	66.3	52.0
14-Mar-20	1:24	58.7	61.7	62.9	54.0
14-Mar-20	1:29	57.1	60.1	59.2	52.4
14-Mar-20	1:34	53.1	56.1	57.8	52.1
14-Mar-20	1:39	59.9	62.9	63.7	52.2
14-Mar-20	1:44	56.6	59.6	62.3	52.1
14-Mar-20	1:49	61.4	64.4	60.6	52.0
14-Mar-20	1:54	56.6	59.6	60.5	52.2
14-Mar-20	1:59	56.8	59.8	61.4	52.2
14-Mar-20	2:04	57.0	60.0	62.3	52.7
14-Mar-20	2:09	55.3	58.3	57.9	53.1
14-Mar-20	2:14	54.0	57.0	57.6	53.3
14-Mar-20	2:19	57.3	60.3	60.1	53.3
14-Mar-20	2:24	58.6	61.6	61.5	53.4
14-Mar-20	2:29	52.7	55.7	57.5	53.0
14-Mar-20	2:34	56.9	59.9	59.4	53.4
14-Mar-20	2:39	55.5	58.5	56.8	53.2
14-Mar-20	2:44	55.4	58.4	60.8	54.2
14-Mar-20	2:49	58.0	61.0	62.8	53.3
14-Mar-20	2:54	58.2	61.2	59.0	53.1
14-Mar-20	2:59	57.8	60.8	59.1	53.3
14-Mar-20	3:04	57.7	60.7	59.6	53.7
14-Mar-20	3:09	57.2	60.2	62.6	53.2
14-Mar-20	3:14	61.4	64.4	63.3	53.1
14-Mar-20	3:19	59.0	62.0	63.8	52.6
14-Mar-20	3:24	57.6	60.6	59.4	52.3
14-Mar-20	3:29	61.9	64.9	66.7	53.3
14-Mar-20	3:34	56.2	59.2	61.3	52.3
14-Mar-20	3:39	60.5	63.5	63.2	52.6
14-Mar-20	3:44	58.1	61.1	60.9	52.8
14-Mar-20	3:49	56.5	59.5	62.8	52.2
14-Mar-20	3:54	60.5	63.5	65.0	52.1
14-Mar-20	3:59	55.4	58.4	59.5	52.2

Date	Time	dB(A)			
		L _{eq}	L _{eq} with free field correction	L ₁₀	L ₉₀
14-Mar-20	4:04	55.7	58.7	62.0	52.3
14-Mar-20	4:09	55.6	58.6	61.7	52.1
14-Mar-20	4:14	57.0	60.0	61.0	52.2
14-Mar-20	4:19	60.3	63.3	63.9	52.8
14-Mar-20	4:24	54.3	57.3	58.8	53.1
14-Mar-20	4:29	53.7	56.7	56.4	53.2
14-Mar-20	4:34	56.8	59.8	60.4	53.2
14-Mar-20	4:39	57.5	60.5	62.2	53.5
14-Mar-20	4:44	56.8	59.8	60.5	53.1
14-Mar-20	4:49	61.7	64.7	63.5	53.2
14-Mar-20	4:54	58.4	61.4	64.2	53.1
14-Mar-20	4:59	55.4	58.4	61.9	53.2
14-Mar-20	5:04	59.5	62.5	65.2	53.1
14-Mar-20	5:09	55.1	58.1	59.6	53.1
14-Mar-20	5:14	56.0	59.0	59.3	53.1
14-Mar-20	5:19	60.4	63.4	65.7	53.2
14-Mar-20	5:24	62.5	65.5	68.0	53.2
14-Mar-20	5:29	60.8	63.8	67.4	52.6
14-Mar-20	5:34	58.6	61.6	62.7	53.0
14-Mar-20	5:39	61.0	64.0	66.3	53.6
14-Mar-20	5:44	60.7	63.7	66.3	52.6
14-Mar-20	5:49	61.3	64.3	65.8	53.0
14-Mar-20	5:54	63.0	66.0	67.1	52.6
14-Mar-20	5:59	57.3	60.3	62.9	52.8
14-Mar-20	6:04	59.8	62.8	66.6	53.8
14-Mar-20	6:09	57.8	60.8	64.3	53.4
14-Mar-20	6:14	63.6	66.6	67.7	53.6
14-Mar-20	6:19	63.8	66.8	67.9	53.5
14-Mar-20	6:24	64.5	67.5	71.2	54.2
14-Mar-20	6:29	66.0	69.0	71.6	54.8
14-Mar-20	6:34	65.6	68.6	72.3	55.0
14-Mar-20	6:39	62.8	65.8	68.9	57.1
14-Mar-20	6:44	68.3	71.3	74.6	57.6
14-Mar-20	6:49	63.9	66.9	71.4	56.5
14-Mar-20	6:54	66.3	69.3	72.7	57.2
14-Mar-20	6:59	64.9	67.9	71.3	55.9
14-Mar-20	23:04	63.9	66.9	67.8	65.1
14-Mar-20	23:09	64.3	67.3	67.6	65.1
14-Mar-20	23:14	63.5	66.5	67.7	65.2
14-Mar-20	23:19	63.3	66.3	67.5	65.0
14-Mar-20	23:24	62.9	65.9	66.7	65.0
14-Mar-20	23:29	64.3	67.3	68.7	65.1
14-Mar-20	23:34	63.4	66.4	67.3	65.1
14-Mar-20	23:39	63.5	66.5	67.6	65.1
14-Mar-20	23:44	63.3	66.3	67.3	65.1
14-Mar-20	23:49	68.3	71.3	74.2	65.3
14-Mar-20	23:54	63.2	66.2	66.9	65.1
14-Mar-20	23:59	67.4	70.4	68.2	65.0
		Mean	64.0	66.0	57.7
		Maximum	71.3	74.6	65.3
		Minimum	55.7	56.4	51.5

Date	Time	dB(A)			
		L _{eq}	L _{eq} with free field correction	L ₁₀	L ₉₀
15-Mar-20	0:04	63.4	66.4	67.4	65.1
15-Mar-20	0:09	63.6	66.6	67.7	65.0
15-Mar-20	0:14	63.8	66.8	68.1	65.1
15-Mar-20	0:19	63.1	66.1	66.9	65.0
15-Mar-20	0:24	65.9	68.9	70.8	65.2
15-Mar-20	0:29	63.5	66.5	67.6	65.1
15-Mar-20	0:34	63.5	66.5	67.6	65.1
15-Mar-20	0:39	63.0	66.0	66.8	65.0
15-Mar-20	0:44	63.2	66.2	66.9	65.0
15-Mar-20	0:49	63.3	66.3	66.9	65.0
15-Mar-20	0:54	63.9	66.9	68.0	65.1
15-Mar-20	0:59	63.2	66.2	67.4	65.0
15-Mar-20	1:04	62.8	65.8	66.7	65.0
15-Mar-20	1:09	62.8	65.8	66.5	65.0
15-Mar-20	1:14	63.6	66.6	67.7	65.1
15-Mar-20	1:19	63.4	66.4	67.0	65.0
15-Mar-20	1:24	65.7	68.7	67.1	65.0
15-Mar-20	1:29	62.5	65.5	66.2	65.0
15-Mar-20	1:34	63.8	66.8	66.9	65.0
15-Mar-20	1:39	62.7	65.7	66.3	65.0
15-Mar-20	1:44	62.8	65.8	66.5	65.0
15-Mar-20	1:49	62.8	65.8	66.5	65.0
15-Mar-20	1:54	63.4	66.4	66.8	65.0
15-Mar-20	1:59	63.3	66.3	66.8	65.1
15-Mar-20	2:04	63.2	66.2	66.7	65.0
15-Mar-20	2:09	62.9	65.9	66.7	65.1
15-Mar-20	2:14	62.8	65.8	66.6	65.0
15-Mar-20	2:19	62.9	65.9	66.5	65.0
15-Mar-20	2:24	63.2	66.2	66.8	65.1
15-Mar-20	2:29	63.3	66.3	66.8	65.1
15-Mar-20	2:34	63.2	66.2	66.8	65.1
15-Mar-20	2:39	64.8	67.8	67.8	65.1
15-Mar-20	2:44	62.7	65.7	66.7	63.6
15-Mar-20	2:49	62.8	65.8	66.7	65.0
15-Mar-20	2:54	63.7	66.7	66.7	65.1
15-Mar-20	2:59	63.0	66.0	66.8	65.0
15-Mar-20	3:04	63.5	66.5	66.9	65.0
15-Mar-20	3:09	63.1	66.1	66.6	63.8
15-Mar-20	3:14	62.8	65.8	66.7	65.0
15-Mar-20	3:19	63.4	66.4	67.1	65.0
15-Mar-20	3:24	63.1	66.1	66.9	64.5
15-Mar-20	3:29	63.1	66.1	66.8	65.1
15-Mar-20	3:34	63.3	66.3	66.9	63.9
15-Mar-20	3:39	63.0	66.0	66.8	65.0
15-Mar-20	3:44	62.9	65.9	66.8	64.3
15-Mar-20	3:49	63.1	66.1	66.8	65.0
15-Mar-20	3:54	63.5	66.5	66.9	65.1
15-Mar-20	3:59	63.6	66.6	67.0	65.1

Date	Time	dB(A)			
		L _{eq}	L _{eq} with free field correction	L ₁₀	L ₉₀
15-Mar-20	4:04	63.5	66.5	67.6	64.0
15-Mar-20	4:09	62.7	65.7	66.7	64.4
15-Mar-20	4:14	63.3	66.3	66.9	65.1
15-Mar-20	4:19	63.0	66.0	66.8	65.1
15-Mar-20	4:24	64.9	67.9	67.6	65.1
15-Mar-20	4:29	63.3	66.3	66.9	65.1
15-Mar-20	4:34	63.4	66.4	66.9	65.1
15-Mar-20	4:39	63.2	66.2	66.8	65.1
15-Mar-20	4:44	63.6	66.6	66.9	65.1
15-Mar-20	4:49	63.5	66.5	66.9	65.2
15-Mar-20	4:54	63.7	66.7	67.4	65.3
15-Mar-20	4:59	63.3	66.3	66.9	65.2
15-Mar-20	5:04	63.3	66.3	66.9	65.3
15-Mar-20	5:09	63.5	66.5	67.3	65.3
15-Mar-20	5:14	63.7	66.7	67.6	65.6
15-Mar-20	5:19	65.0	68.0	69.9	65.3
15-Mar-20	5:24	63.4	66.4	67.4	65.2
15-Mar-20	5:29	63.5	66.5	67.6	65.2
15-Mar-20	5:34	63.7	66.7	67.9	65.2
15-Mar-20	5:39	64.1	67.1	67.9	65.3
15-Mar-20	5:44	65.0	68.0	68.6	65.9
15-Mar-20	5:49	64.8	67.8	68.9	65.8
15-Mar-20	5:54	63.8	66.8	67.6	65.3
15-Mar-20	5:59	63.8	66.8	67.8	65.4
15-Mar-20	6:04	63.6	66.6	67.7	65.2
15-Mar-20	6:09	64.2	67.2	68.8	65.4
15-Mar-20	6:14	63.7	66.7	67.7	65.1
15-Mar-20	6:19	63.4	66.4	67.4	65.4
15-Mar-20	6:24	64.2	67.2	68.5	65.3
15-Mar-20	6:29	64.1	67.1	68.2	65.6
15-Mar-20	6:34	64.1	67.1	68.6	65.4
15-Mar-20	6:39	65.1	68.1	68.9	65.7
15-Mar-20	6:44	64.1	67.1	68.3	65.6
15-Mar-20	6:49	66.3	69.3	70.9	66.6
15-Mar-20	6:54	66.0	69.0	70.8	66.5
15-Mar-20	6:59	64.7	67.7	68.6	66.0
15-Mar-20	23:04	64.4	67.4	68.6	66.1
15-Mar-20	23:09	65.5	68.5	68.9	66.2
15-Mar-20	23:14	67.9	70.9	69.9	66.0
15-Mar-20	23:19	64.2	67.2	68.3	66.0
15-Mar-20	23:24	65.2	68.2	69.8	66.1
15-Mar-20	23:29	71.1	74.1	69.3	65.7
15-Mar-20	23:34	63.8	66.8	67.9	65.4
15-Mar-20	23:39	64.0	67.0	67.9	65.4
15-Mar-20	23:44	64.8	67.8	68.0	65.6
15-Mar-20	23:49	64.7	67.7	69.4	66.0
15-Mar-20	23:54	64.3	67.3	68.5	65.4
15-Mar-20	23:59	63.6	66.6	67.6	65.1
		Mean	67.0	67.7	65.2
		Maximum	74.1	70.9	66.6
		Minimum	65.5	66.2	63.6

Date	Time	dB(A)			
		L _{eq}	L _{eq} with free field correction	L ₁₀	L ₉₀
16-Mar-20	0:04	66.1	69.1	71.4	66.0
16-Mar-20	0:09	63.6	66.6	67.8	65.1
16-Mar-20	0:14	64.0	67.0	67.9	65.2
16-Mar-20	0:19	63.5	66.5	67.6	64.8
16-Mar-20	0:24	63.8	66.8	68.2	65.0
16-Mar-20	0:29	64.4	67.4	68.7	65.8
16-Mar-20	0:34	64.3	67.3	68.2	66.1
16-Mar-20	0:39	64.3	67.3	67.9	66.1
16-Mar-20	0:44	64.3	67.3	67.9	66.1
16-Mar-20	0:49	64.2	67.2	67.9	65.6
16-Mar-20	0:54	63.8	66.8	67.7	65.3
16-Mar-20	0:59	64.0	67.0	67.8	66.1
16-Mar-20	1:04	64.7	67.7	68.3	66.2
16-Mar-20	1:09	64.8	67.8	68.6	66.1
16-Mar-20	1:14	64.5	67.5	68.2	66.3
16-Mar-20	1:19	64.9	67.9	68.4	66.0
16-Mar-20	1:24	63.4	66.4	67.6	64.7
16-Mar-20	1:29	63.7	66.7	67.7	65.8
16-Mar-20	1:34	63.7	66.7	67.7	65.6
16-Mar-20	1:39	63.3	66.3	67.3	65.0
16-Mar-20	1:44	63.7	66.7	67.6	65.7
16-Mar-20	1:49	63.7	66.7	67.6	65.4
16-Mar-20	1:54	63.1	66.1	67.3	64.6
16-Mar-20	1:59	63.5	66.5	67.2	65.2
16-Mar-20	2:04	63.6	66.6	67.5	65.8
16-Mar-20	2:09	63.8	66.8	67.8	65.4
16-Mar-20	2:14	63.3	66.3	67.3	65.1
16-Mar-20	2:19	63.8	66.8	67.6	65.5
16-Mar-20	2:24	63.8	66.8	67.7	65.2
16-Mar-20	2:29	64.3	67.3	67.9	66.1
16-Mar-20	2:34	63.6	66.6	67.4	65.9
16-Mar-20	2:39	64.0	67.0	67.8	66.0
16-Mar-20	2:44	63.7	66.7	67.6	65.9
16-Mar-20	2:49	63.7	66.7	67.7	65.4
16-Mar-20	2:54	63.1	66.1	67.2	64.6
16-Mar-20	2:59	63.4	66.4	67.1	65.4
16-Mar-20	3:04	64.2	67.2	67.9	65.2
16-Mar-20	3:09	63.8	66.8	67.4	65.1
16-Mar-20	3:14	63.5	66.5	67.5	65.2
16-Mar-20	3:19	63.2	66.2	66.9	65.1
16-Mar-20	3:24	63.2	66.2	67.3	65.0
16-Mar-20	3:29	64.5	67.5	67.3	65.1
16-Mar-20	3:34	63.3	66.3	66.9	65.2
16-Mar-20	3:39	64.0	67.0	67.8	66.1
16-Mar-20	3:44	63.8	66.8	67.7	65.7
16-Mar-20	3:49	64.4	67.4	67.9	66.4
16-Mar-20	3:54	64.6	67.6	68.3	66.5
16-Mar-20	3:59	64.3	67.3	67.9	66.2

Date	Time	dB(A)			
		L _{eq}	L _{eq} with free field correction	L ₁₀	L ₉₀
16-Mar-20	4:04	65.8	68.8	67.9	66.1
16-Mar-20	4:09	64.7	67.7	67.9	66.2
16-Mar-20	4:14	64.6	67.6	67.9	66.2
16-Mar-20	4:19	64.2	67.2	67.9	66.2
16-Mar-20	4:24	64.3	67.3	67.9	66.1
16-Mar-20	4:29	64.2	67.2	67.8	66.2
16-Mar-20	4:34	64.1	67.1	67.8	66.1
16-Mar-20	4:39	64.5	67.5	67.9	66.1
16-Mar-20	4:44	64.5	67.5	68.1	66.1
16-Mar-20	4:49	63.8	66.8	67.8	66.0
16-Mar-20	4:54	63.9	66.9	67.8	65.8
16-Mar-20	4:59	65.1	68.1	69.4	66.0
16-Mar-20	5:04	64.0	67.0	67.7	66.1
16-Mar-20	5:09	65.7	68.7	69.4	66.1
16-Mar-20	5:14	64.2	67.2	67.9	66.1
16-Mar-20	5:19	64.3	67.3	67.9	66.1
16-Mar-20	5:24	65.1	68.1	68.6	66.2
16-Mar-20	5:29	64.4	67.4	68.5	66.1
16-Mar-20	5:34	64.1	67.1	67.8	65.5
16-Mar-20	5:39	65.0	68.0	68.9	66.1
16-Mar-20	5:44	65.3	68.3	68.9	66.2
16-Mar-20	5:49	65.2	68.2	70.7	65.4
16-Mar-20	5:54	66.8	69.8	71.1	66.4
16-Mar-20	5:59	64.5	67.5	68.3	66.3
16-Mar-20	6:04	64.8	67.8	69.0	66.2
16-Mar-20	6:09	66.4	69.4	71.7	66.3
16-Mar-20	6:14	65.8	68.8	70.9	66.1
16-Mar-20	6:19	64.5	67.5	69.0	66.0
16-Mar-20	6:24	66.0	69.0	69.6	66.2
16-Mar-20	6:29	66.4	69.4	71.8	65.9
16-Mar-20	6:34	67.2	70.2	71.8	66.9
16-Mar-20	6:39	68.6	71.6	72.5	67.0
16-Mar-20	6:44	68.2	71.2	73.8	66.6
16-Mar-20	6:49	68.6	71.6	74.8	67.4
16-Mar-20	6:54	70.5	73.5	74.3	67.2
16-Mar-20	6:59	69.9	72.9	75.7	67.4
16-Mar-20	23:04	64.8	67.8	68.8	66.6
16-Mar-20	23:09	64.9	67.9	68.9	66.9
16-Mar-20	23:14	64.7	67.7	68.5	66.7
16-Mar-20	23:19	64.7	67.7	68.5	66.6
16-Mar-20	23:24	65.0	68.0	68.9	67.0
16-Mar-20	23:29	65.3	68.3	69.3	67.0
16-Mar-20	23:34	65.0	68.0	68.9	67.0
16-Mar-20	23:39	65.6	68.6	69.9	66.5
16-Mar-20	23:44	64.7	67.7	68.7	66.8
16-Mar-20	23:49	65.8	68.8	70.2	66.8
16-Mar-20	23:54	65.0	68.0	68.5	66.3
16-Mar-20	23:59	65.2	68.2	69.4	66.8
		Mean	67.9	69.1	66.0
		Maximum	73.5	75.7	67.4
		Minimum	66.1	66.9	64.6

Date	Time	dB(A)			
		L _{eq}	L _{eq} with free field correction	L ₁₀	L ₉₀
17-Mar-20	0:04	65.0	68.0	69.0	66.4
17-Mar-20	0:09	65.0	68.0	68.8	67.0
17-Mar-20	0:14	65.0	68.0	68.9	66.6
17-Mar-20	0:19	65.2	68.2	68.7	66.9
17-Mar-20	0:24	64.7	67.7	68.6	67.0
17-Mar-20	0:29	64.5	67.5	68.1	66.6
17-Mar-20	0:34	64.6	67.6	68.2	66.9
17-Mar-20	0:39	64.7	67.7	68.5	66.5
17-Mar-20	0:44	64.8	67.8	68.4	66.3
17-Mar-20	0:49	64.4	67.4	68.5	66.3
17-Mar-20	0:54	65.0	68.0	68.8	66.4
17-Mar-20	0:59	64.5	67.5	67.9	66.7
17-Mar-20	1:04	65.1	68.1	69.3	67.0
17-Mar-20	1:09	64.7	67.7	68.6	66.3
17-Mar-20	1:14	64.8	67.8	68.7	66.6
17-Mar-20	1:19	64.7	67.7	68.7	66.7
17-Mar-20	1:24	64.6	67.6	68.5	66.5
17-Mar-20	1:29	65.3	68.3	68.0	66.3
17-Mar-20	1:34	65.2	68.2	68.8	66.4
17-Mar-20	1:39	65.1	68.1	68.8	66.4
17-Mar-20	1:44	64.6	67.6	68.3	66.4
17-Mar-20	1:49	66.4	69.4	70.1	66.4
17-Mar-20	1:54	64.4	67.4	68.0	66.3
17-Mar-20	1:59	64.3	67.3	67.9	66.3
17-Mar-20	2:04	64.2	67.2	67.8	66.2
17-Mar-20	2:09	65.1	68.1	68.0	66.7
17-Mar-20	2:14	64.4	67.4	67.9	66.2
17-Mar-20	2:19	64.6	67.6	67.9	66.5
17-Mar-20	2:24	64.3	67.3	67.9	66.3
17-Mar-20	2:29	64.4	67.4	67.9	66.3
17-Mar-20	2:34	64.3	67.3	67.9	66.2
17-Mar-20	2:39	64.2	67.2	67.8	66.3
17-Mar-20	2:44	64.3	67.3	67.9	66.2
17-Mar-20	2:49	64.8	67.8	68.0	66.3
17-Mar-20	2:54	64.2	67.2	67.9	66.2
17-Mar-20	2:59	64.5	67.5	67.9	66.2
17-Mar-20	3:04	64.2	67.2	67.8	66.3
17-Mar-20	3:09	64.3	67.3	67.9	66.2
17-Mar-20	3:14	64.3	67.3	67.9	66.2
17-Mar-20	3:19	64.4	67.4	67.9	66.2
17-Mar-20	3:24	64.3	67.3	67.9	66.3
17-Mar-20	3:29	64.3	67.3	67.9	66.2
17-Mar-20	3:34	64.3	67.3	68.0	66.2
17-Mar-20	3:39	64.2	67.2	67.9	66.2
17-Mar-20	3:44	64.2	67.2	67.9	66.1
17-Mar-20	3:49	63.9	66.9	67.7	66.1
17-Mar-20	3:54	64.3	67.3	68.0	66.1
17-Mar-20	3:59	64.1	67.1	67.8	66.2

Date	Time	dB(A)			
		L _{eq}	L _{eq} with free field correction	L ₁₀	L ₉₀
17-Mar-20	4:04	64.1	67.1	67.8	66.1
17-Mar-20	4:09	64.9	67.9	67.8	66.1
17-Mar-20	4:14	64.7	67.7	67.8	66.1
17-Mar-20	4:19	64.2	67.2	67.8	66.1
17-Mar-20	4:24	64.0	67.0	67.8	66.1
17-Mar-20	4:29	64.4	67.4	67.8	66.1
17-Mar-20	4:34	64.0	67.0	67.9	66.1
17-Mar-20	4:39	63.9	66.9	67.7	66.1
17-Mar-20	4:44	63.9	66.9	67.7	66.1
17-Mar-20	4:49	65.6	68.6	68.8	66.1
17-Mar-20	4:54	64.0	67.0	67.8	66.1
17-Mar-20	4:59	64.4	67.4	67.8	66.1
17-Mar-20	5:04	63.9	66.9	67.7	66.1
17-Mar-20	5:09	64.5	67.5	68.6	66.1
17-Mar-20	5:14	64.6	67.6	68.4	66.1
17-Mar-20	5:19	65.1	68.1	68.8	66.1
17-Mar-20	5:24	64.7	67.7	69.0	66.2
17-Mar-20	5:29	65.2	68.2	69.0	66.2
17-Mar-20	5:34	64.1	67.1	67.8	66.1
17-Mar-20	5:39	66.0	69.0	69.5	66.1
17-Mar-20	5:44	65.3	68.3	69.7	66.2
17-Mar-20	5:49	65.5	68.5	69.8	66.1
17-Mar-20	5:54	65.1	68.1	69.5	66.1
17-Mar-20	5:59	64.6	67.6	69.0	66.1
17-Mar-20	6:04	67.0	70.0	72.7	66.3
17-Mar-20	6:09	64.3	67.3	68.3	66.2
17-Mar-20	6:14	67.0	70.0	72.7	66.2
17-Mar-20	6:19	65.1	68.1	69.3	66.1
17-Mar-20	6:24	67.8	70.8	73.9	66.1
17-Mar-20	6:29	66.9	69.9	72.2	66.1
17-Mar-20	6:34	66.4	69.4	71.5	66.2
17-Mar-20	6:39	67.7	70.7	73.4	66.7
17-Mar-20	6:44	67.2	70.2	72.9	67.0
17-Mar-20	6:49	67.9	70.9	73.6	66.3
17-Mar-20	6:54	66.7	69.7	72.5	66.3
17-Mar-20	6:59	67.5	70.5	72.8	66.5
17-Mar-20	23:04	62.5	65.5	69.1	56.3
17-Mar-20	23:09	58.8	61.8	64.9	56.1
17-Mar-20	23:14	59.1	62.1	64.7	56.2
17-Mar-20	23:19	61.9	64.9	67.0	56.1
17-Mar-20	23:24	58.6	61.6	65.6	56.0
17-Mar-20	23:29	62.5	65.5	67.5	56.1
17-Mar-20	23:34	58.5	61.5	65.4	56.0
17-Mar-20	23:39	62.0	65.0	63.9	55.7
17-Mar-20	23:44	59.0	62.0	64.8	56.0
17-Mar-20	23:49	57.2	60.2	62.0	56.0
17-Mar-20	23:54	61.3	64.3	66.1	55.5
17-Mar-20	23:59	60.5	63.5	64.2	55.7
		Mean	67.7	68.9	65.8
		Maximum	70.9	73.9	67.0
		Minimum	60.2	62.0	55.5

Date	Time	dB(A)			
		L _{eq}	L _{eq} with free field correction	L ₁₀	L ₉₀
18-Mar-20	0:04	59.1	62.1	64.4	55.3
18-Mar-20	0:09	63.6	66.6	67.2	56.0
18-Mar-20	0:14	57.5	60.5	63.4	55.8
18-Mar-20	0:19	56.3	59.3	61.9	55.3
18-Mar-20	0:24	58.4	61.4	64.1	55.2
18-Mar-20	0:29	59.4	62.4	64.6	55.4
18-Mar-20	0:34	55.7	58.7	60.8	55.2
18-Mar-20	0:39	55.7	58.7	61.2	54.6
18-Mar-20	0:44	57.1	60.1	60.7	54.3
18-Mar-20	0:49	56.3	59.3	62.0	54.5
18-Mar-20	0:54	53.2	56.2	57.4	54.7
18-Mar-20	0:59	58.6	61.6	62.3	55.0
18-Mar-20	1:04	58.6	61.6	65.2	55.1
18-Mar-20	1:09	56.9	59.9	63.6	55.1
18-Mar-20	1:14	56.2	59.2	61.0	55.1
18-Mar-20	1:19	57.5	60.5	63.0	55.0
18-Mar-20	1:24	55.4	58.4	60.1	55.0
18-Mar-20	1:29	57.0	60.0	62.2	55.1
18-Mar-20	1:34	56.7	59.7	58.9	55.0
18-Mar-20	1:39	58.5	61.5	63.6	55.0
18-Mar-20	1:44	55.5	58.5	60.3	55.1
18-Mar-20	1:49	56.6	59.6	61.8	55.0
18-Mar-20	1:54	56.2	59.2	58.7	54.5
18-Mar-20	1:59	55.9	58.9	57.3	54.2
18-Mar-20	2:04	54.5	57.5	60.0	54.2
18-Mar-20	2:09	55.0	58.0	56.8	54.2
18-Mar-20	2:14	55.9	58.9	59.2	54.2
18-Mar-20	2:19	54.4	57.4	59.1	54.2
18-Mar-20	2:24	55.6	58.6	59.9	54.4
18-Mar-20	2:29	54.3	57.3	58.8	54.7
18-Mar-20	2:34	53.4	56.4	56.8	54.4
18-Mar-20	2:39	56.1	59.1	60.1	54.4
18-Mar-20	2:44	55.1	58.1	60.7	54.9
18-Mar-20	2:49	55.1	58.1	58.0	54.4
18-Mar-20	2:54	61.5	64.5	63.6	55.0
18-Mar-20	2:59	59.1	62.1	57.1	54.2
18-Mar-20	3:04	56.8	59.8	57.3	54.2
18-Mar-20	3:09	56.1	59.1	59.7	54.3
18-Mar-20	3:14	56.7	59.7	62.7	54.6
18-Mar-20	3:19	55.7	58.7	61.8	54.3
18-Mar-20	3:24	57.3	60.3	59.7	54.2
18-Mar-20	3:29	58.1	61.1	63.2	54.4
18-Mar-20	3:34	56.8	59.8	58.7	54.2
18-Mar-20	3:39	53.8	56.8	56.3	54.1
18-Mar-20	3:44	54.5	57.5	59.9	54.2
18-Mar-20	3:49	58.6	61.6	62.2	54.5
18-Mar-20	3:54	55.8	58.8	61.2	55.0
18-Mar-20	3:59	57.1	60.1	59.1	55.0

Date	Time	dB(A)			
		L _{eq}	L _{eq} with free field correction	L ₁₀	L ₉₀
18-Mar-20	4:04	57.3	60.3	60.6	55.1
18-Mar-20	4:09	58.9	61.9	59.1	55.1
18-Mar-20	4:14	57.1	60.1	60.6	55.1
18-Mar-20	4:19	54.1	57.1	58.6	55.0
18-Mar-20	4:24	57.9	60.9	62.2	55.3
18-Mar-20	4:29	59.6	62.6	64.6	55.1
18-Mar-20	4:34	57.8	60.8	61.5	55.1
18-Mar-20	4:39	57.1	60.1	62.6	55.1
18-Mar-20	4:44	57.7	60.7	60.5	55.2
18-Mar-20	4:49	55.4	58.4	59.7	55.0
18-Mar-20	4:54	56.7	59.7	62.4	54.9
18-Mar-20	4:59	55.9	58.9	58.9	54.5
18-Mar-20	5:04	55.4	58.4	60.1	54.7
18-Mar-20	5:09	55.7	58.7	60.8	55.0
18-Mar-20	5:14	56.1	59.1	62.2	54.6
18-Mar-20	5:19	61.1	64.1	63.2	54.3
18-Mar-20	5:24	58.8	61.8	65.1	54.4
18-Mar-20	5:29	59.5	62.5	63.4	54.2
18-Mar-20	5:34	63.3	66.3	66.1	54.6
18-Mar-20	5:39	61.3	64.3	66.7	54.5
18-Mar-20	5:44	61.0	64.0	67.8	55.0
18-Mar-20	5:49	58.0	61.0	64.2	54.6
18-Mar-20	5:54	60.9	63.9	66.8	54.7
18-Mar-20	5:59	60.4	63.4	66.7	54.7
18-Mar-20	6:04	58.4	61.4	64.0	55.3
18-Mar-20	6:09	62.3	65.3	68.2	56.2
18-Mar-20	6:14	63.5	66.5	70.2	55.6
18-Mar-20	6:19	62.3	65.3	68.2	55.9
18-Mar-20	6:24	61.7	64.7	68.1	55.6
18-Mar-20	6:29	62.1	65.1	68.5	55.4
18-Mar-20	6:34	66.9	69.9	72.7	56.0
18-Mar-20	6:39	66.9	69.9	72.7	56.9
18-Mar-20	6:44	67.0	70.0	73.6	62.1
18-Mar-20	6:49	64.9	67.9	71.5	57.0
18-Mar-20	6:54	65.8	68.8	72.4	57.0
18-Mar-20	6:59	67.2	70.2	73.8	61.5
18-Mar-20	23:04	63.6	66.6	67.8	65.2
18-Mar-20	23:09	64.1	67.1	68.4	66.0
18-Mar-20	23:14	63.5	66.5	67.7	65.1
18-Mar-20	23:19	64.6	67.6	68.4	65.4
18-Mar-20	23:24	63.4	66.4	67.1	65.2
18-Mar-20	23:29	63.5	66.5	67.4	65.2
18-Mar-20	23:34	63.5	66.5	66.9	65.0
18-Mar-20	23:39	64.3	67.3	68.9	65.1
18-Mar-20	23:44	64.0	67.0	68.2	65.8
18-Mar-20	23:49	64.4	67.4	69.5	65.2
18-Mar-20	23:54	64.0	67.0	68.5	65.2
18-Mar-20	23:59	64.3	67.3	68.5	64.6
		Mean	63.6	65.7	58.6
		Maximum	70.2	73.8	66.0
		Minimum	56.2	56.3	54.1

Date	Time	dB(A)			
		L _{eq}	L _{eq} with free field correction	L ₁₀	L ₉₀
19-Mar-20	0:04	63.6	66.6	67.6	65.0
19-Mar-20	0:09	64.0	67.0	67.9	65.2
19-Mar-20	0:14	65.9	68.9	70.2	65.2
19-Mar-20	0:19	65.0	68.0	69.6	65.5
19-Mar-20	0:24	64.4	67.4	69.2	65.0
19-Mar-20	0:29	64.0	67.0	67.7	65.1
19-Mar-20	0:34	63.0	66.0	66.8	65.0
19-Mar-20	0:39	63.4	66.4	67.7	64.1
19-Mar-20	0:44	64.3	67.3	69.1	65.2
19-Mar-20	0:49	65.1	68.1	68.7	64.9
19-Mar-20	0:54	62.9	65.9	66.8	64.2
19-Mar-20	0:59	63.7	66.7	67.4	65.1
19-Mar-20	1:04	63.7	66.7	67.4	63.5
19-Mar-20	1:09	62.2	65.2	66.8	62.1
19-Mar-20	1:14	62.6	65.6	66.9	62.5
19-Mar-20	1:19	63.7	66.7	67.5	62.3
19-Mar-20	1:24	62.8	65.8	67.3	62.5
19-Mar-20	1:29	61.8	64.8	66.7	62.1
19-Mar-20	1:34	62.1	65.1	66.6	61.9
19-Mar-20	1:39	63.0	66.0	66.9	63.9
19-Mar-20	1:44	63.1	66.1	66.9	62.5
19-Mar-20	1:49	63.4	66.4	67.6	63.4
19-Mar-20	1:54	62.5	65.5	66.7	63.1
19-Mar-20	1:59	62.3	65.3	66.7	62.4
19-Mar-20	2:04	62.6	65.6	66.8	62.4
19-Mar-20	2:09	62.4	65.4	66.7	62.2
19-Mar-20	2:14	62.6	65.6	66.8	62.7
19-Mar-20	2:19	62.6	65.6	66.7	63.3
19-Mar-20	2:24	62.9	65.9	66.8	64.7
19-Mar-20	2:29	63.6	66.6	66.8	65.0
19-Mar-20	2:34	63.2	66.2	66.9	65.0
19-Mar-20	2:39	63.4	66.4	66.9	65.0
19-Mar-20	2:44	63.5	66.5	67.5	62.5
19-Mar-20	2:49	62.7	65.7	66.7	63.6
19-Mar-20	2:54	62.3	65.3	66.6	62.4
19-Mar-20	2:59	64.2	67.2	66.8	61.7
19-Mar-20	3:04	62.5	65.5	66.7	62.7
19-Mar-20	3:09	62.7	65.7	66.8	63.3
19-Mar-20	3:14	63.6	66.6	67.4	63.9
19-Mar-20	3:19	62.7	65.7	66.7	63.6
19-Mar-20	3:24	62.9	65.9	66.8	64.1
19-Mar-20	3:29	63.5	66.5	66.9	64.5
19-Mar-20	3:34	63.8	66.8	66.9	64.2
19-Mar-20	3:39	63.2	66.2	66.9	64.8
19-Mar-20	3:44	63.2	66.2	66.8	65.1
19-Mar-20	3:49	62.8	65.8	66.6	65.0
19-Mar-20	3:54	64.1	67.1	66.9	65.0
19-Mar-20	3:59	64.0	67.0	67.1	65.1

Date	Time	dB(A)			
		L _{eq}	L _{eq} with free field correction	L ₁₀	L ₉₀
19-Mar-20	4:04	64.3	67.3	68.2	65.1
19-Mar-20	4:09	63.8	66.8	67.2	65.1
19-Mar-20	4:14	63.2	66.2	66.9	65.1
19-Mar-20	4:19	63.0	66.0	66.8	65.1
19-Mar-20	4:24	64.1	67.1	67.5	65.2
19-Mar-20	4:29	63.4	66.4	66.9	65.1
19-Mar-20	4:34	63.0	66.0	66.8	65.1
19-Mar-20	4:39	63.3	66.3	66.9	65.2
19-Mar-20	4:44	63.6	66.6	68.1	65.1
19-Mar-20	4:49	63.3	66.3	66.9	65.1
19-Mar-20	4:54	63.0	66.0	66.8	65.0
19-Mar-20	4:59	63.6	66.6	67.4	65.1
19-Mar-20	5:04	63.7	66.7	67.5	65.1
19-Mar-20	5:09	62.8	65.8	66.7	65.1
19-Mar-20	5:14	63.7	66.7	67.6	65.2
19-Mar-20	5:19	63.9	66.9	67.8	65.2
19-Mar-20	5:24	64.3	67.3	69.3	65.2
19-Mar-20	5:29	63.9	66.9	68.4	65.1
19-Mar-20	5:34	64.3	67.3	68.6	65.3
19-Mar-20	5:39	64.4	67.4	68.4	65.1
19-Mar-20	5:44	63.8	66.8	67.8	65.1
19-Mar-20	5:49	64.6	67.6	68.6	65.1
19-Mar-20	5:54	64.5	67.5	68.6	65.1
19-Mar-20	5:59	65.0	68.0	69.8	65.5
19-Mar-20	6:04	64.8	67.8	69.4	65.8
19-Mar-20	6:09	64.8	67.8	69.5	65.8
19-Mar-20	6:14	64.5	67.5	68.0	65.5
19-Mar-20	6:19	65.7	68.7	69.4	65.6
19-Mar-20	6:24	65.6	68.6	70.9	65.5
19-Mar-20	6:29	64.7	67.7	69.8	65.4
19-Mar-20	6:34	66.5	69.5	72.0	65.8
19-Mar-20	6:39	66.5	69.5	71.4	66.0
19-Mar-20	6:44	65.6	68.6	71.1	65.7
19-Mar-20	6:49	66.1	69.1	71.4	66.2
19-Mar-20	6:54	67.1	70.1	73.0	66.5
19-Mar-20	6:59	67.2	70.2	71.9	66.5
19-Mar-20	23:04	65.3	68.3	69.7	67.1
19-Mar-20	23:09	65.1	68.1	68.7	67.0
19-Mar-20	23:14	64.9	67.9	68.9	66.4
19-Mar-20	23:19	65.3	68.3	69.7	67.0
19-Mar-20	23:24	64.5	67.5	67.9	66.6
19-Mar-20	23:29	65.1	68.1	69.0	67.0
19-Mar-20	23:34	65.2	68.2	69.5	67.0
19-Mar-20	23:39	65.0	68.0	68.7	66.6
19-Mar-20	23:44	64.5	67.5	67.9	66.3
19-Mar-20	23:49	64.8	67.8	68.6	66.5
19-Mar-20	23:54	64.8	67.8	69.1	66.7
19-Mar-20	23:59	65.0	68.0	68.9	66.6
		Mean	67.1	68.3	65.0
		Maximum	70.2	73.0	67.1
		Minimum	64.8	66.6	61.7

Date	Time	dB(A)			
		L _{eq}	L _{eq} with free field correction	L ₁₀	L ₉₀
20-Mar-20	0:04	65.1	68.1	69.6	66.7
20-Mar-20	0:09	64.6	67.6	67.9	66.6
20-Mar-20	0:14	65.2	68.2	69.5	66.9
20-Mar-20	0:19	64.5	67.5	68.1	66.3
20-Mar-20	0:24	64.8	67.8	68.5	66.2
20-Mar-20	0:29	64.4	67.4	68.1	66.3
20-Mar-20	0:34	64.1	67.1	67.9	66.2
20-Mar-20	0:39	64.7	67.7	68.7	66.1
20-Mar-20	0:44	64.8	67.8	68.9	66.1
20-Mar-20	0:49	64.9	67.9	69.1	66.1
20-Mar-20	0:54	65.0	68.0	68.8	66.1
20-Mar-20	0:59	64.1	67.1	67.8	66.2
20-Mar-20	1:04	64.2	67.2	67.8	66.1
20-Mar-20	1:09	65.1	68.1	67.8	66.1
20-Mar-20	1:14	67.0	70.0	68.8	66.2
20-Mar-20	1:19	64.1	67.1	67.9	66.0
20-Mar-20	1:24	63.8	66.8	67.7	66.0
20-Mar-20	1:29	64.8	67.8	68.9	66.2
20-Mar-20	1:34	64.4	67.4	67.9	66.2
20-Mar-20	1:39	64.4	67.4	68.3	66.0
20-Mar-20	1:44	63.7	66.7	67.3	66.0
20-Mar-20	1:49	64.0	67.0	67.7	66.0
20-Mar-20	1:54	64.2	67.2	67.9	66.1
20-Mar-20	1:59	63.8	66.8	67.6	66.0
20-Mar-20	2:04	63.6	66.6	66.9	66.0
20-Mar-20	2:09	63.8	66.8	67.3	66.0
20-Mar-20	2:14	63.7	66.7	67.1	66.0
20-Mar-20	2:19	63.8	66.8	67.1	66.0
20-Mar-20	2:24	64.0	67.0	67.7	66.1
20-Mar-20	2:29	63.9	66.9	67.4	66.1
20-Mar-20	2:34	64.1	67.1	67.7	66.0
20-Mar-20	2:39	63.7	66.7	67.5	66.0
20-Mar-20	2:44	64.5	67.5	68.0	66.0
20-Mar-20	2:49	63.6	66.6	67.2	66.0
20-Mar-20	2:54	63.6	66.6	67.1	66.0
20-Mar-20	2:59	64.7	67.7	67.8	66.1
20-Mar-20	3:04	64.1	67.1	67.4	66.0
20-Mar-20	3:09	64.1	67.1	67.8	66.1
20-Mar-20	3:14	64.2	67.2	68.0	66.0
20-Mar-20	3:19	64.8	67.8	68.7	65.9
20-Mar-20	3:24	63.6	66.6	67.4	66.0
20-Mar-20	3:29	63.7	66.7	67.6	66.0
20-Mar-20	3:34	63.5	66.5	67.2	65.8
20-Mar-20	3:39	63.9	66.9	67.5	66.0
20-Mar-20	3:44	63.8	66.8	67.3	66.0
20-Mar-20	3:49	63.9	66.9	67.7	66.0
20-Mar-20	3:54	63.9	66.9	67.5	66.1
20-Mar-20	3:59	64.0	67.0	67.5	66.0

Date	Time	dB(A)			
		L _{eq}	L _{eq} with free field correction	L ₁₀	L ₉₀
20-Mar-20	4:04	64.0	67.0	67.8	66.1
20-Mar-20	4:09	63.8	66.8	67.5	66.1
20-Mar-20	4:14	63.7	66.7	67.4	66.0
20-Mar-20	4:19	63.9	66.9	67.4	66.0
20-Mar-20	4:24	64.1	67.1	67.7	66.0
20-Mar-20	4:29	65.0	68.0	67.9	66.1
20-Mar-20	4:34	64.4	67.4	68.0	66.0
20-Mar-20	4:39	64.5	67.5	67.9	66.0
20-Mar-20	4:44	64.6	67.6	68.3	66.1
20-Mar-20	4:49	63.8	66.8	67.5	66.0
20-Mar-20	4:54	64.1	67.1	67.9	66.1
20-Mar-20	4:59	64.0	67.0	67.2	66.0
20-Mar-20	5:04	64.1	67.1	68.0	66.0
20-Mar-20	5:09	63.9	66.9	67.6	66.1
20-Mar-20	5:14	64.6	67.6	67.8	66.1
20-Mar-20	5:19	64.1	67.1	67.8	66.0
20-Mar-20	5:24	64.0	67.0	67.8	66.1
20-Mar-20	5:29	65.2	68.2	69.4	66.2
20-Mar-20	5:34	66.3	69.3	70.9	66.1
20-Mar-20	5:39	65.2	68.2	69.9	66.1
20-Mar-20	5:44	65.4	68.4	69.9	66.1
20-Mar-20	5:49	64.2	67.2	67.9	66.1
20-Mar-20	5:54	65.2	68.2	70.5	66.1
20-Mar-20	5:59	64.3	67.3	68.4	66.1
20-Mar-20	6:04	66.1	69.1	69.9	66.2
20-Mar-20	6:09	65.3	68.3	69.7	66.2
20-Mar-20	6:14	65.4	68.4	70.1	66.1
20-Mar-20	6:19	66.1	69.1	69.7	66.2
20-Mar-20	6:24	67.5	70.5	72.9	66.2
20-Mar-20	6:29	66.5	69.5	70.8	66.1
20-Mar-20	6:34	67.2	70.2	72.9	66.2
20-Mar-20	6:39	65.8	68.8	71.2	66.2
20-Mar-20	6:44	66.5	69.5	72.3	66.3
20-Mar-20	6:49	69.0	72.0	74.5	67.3
20-Mar-20	6:54	67.4	70.4	73.3	66.4
20-Mar-20	6:59	67.2	70.2	72.4	66.4
20-Mar-20	23:04	66.3	69.3	70.8	68.0
20-Mar-20	23:09	66.2	69.2	70.8	67.7
20-Mar-20	23:14	66.7	69.7	71.6	67.6
20-Mar-20	23:19	66.2	69.2	70.9	67.4
20-Mar-20	23:24	67.1	70.1	71.7	68.1
20-Mar-20	23:29	66.0	69.0	69.9	67.8
20-Mar-20	23:34	66.0	69.0	70.5	67.4
20-Mar-20	23:39	66.0	69.0	70.2	67.4
20-Mar-20	23:44	65.9	68.9	70.1	67.3
20-Mar-20	23:49	66.1	69.1	70.6	67.5
20-Mar-20	23:54	65.9	68.9	70.8	67.1
20-Mar-20	23:59	66.1	69.1	70.1	67.4
		Mean	68.0	69.2	66.3
		Maximum	72.0	74.5	68.1
		Minimum	66.5	66.9	65.8

Date	Time	dB(A)			
		L _{eq}	L _{eq} with free field correction	L ₁₀	L ₉₀
21-Mar-20	0:04	66.1	69.1	70.5	67.2
21-Mar-20	0:09	65.4	68.4	69.7	67.1
21-Mar-20	0:14	65.8	68.8	69.9	67.3
21-Mar-20	0:19	67.1	70.1	71.6	67.3
21-Mar-20	0:24	65.8	68.8	69.9	67.2
21-Mar-20	0:29	66.0	69.0	70.0	67.4
21-Mar-20	0:34	66.6	69.6	70.7	68.1
21-Mar-20	0:39	66.6	69.6	71.2	67.4
21-Mar-20	0:44	65.8	68.8	69.8	67.2
21-Mar-20	0:49	66.9	69.9	71.4	67.5
21-Mar-20	0:54	66.2	69.2	70.0	67.5
21-Mar-20	0:59	65.9	68.9	69.9	67.5
21-Mar-20	1:04	65.7	68.7	69.6	67.2
21-Mar-20	1:09	65.6	68.6	69.4	67.4
21-Mar-20	1:14	65.3	68.3	68.9	67.4
21-Mar-20	1:19	66.5	69.5	71.5	67.6
21-Mar-20	1:24	66.2	69.2	70.5	68.0
21-Mar-20	1:29	65.8	68.8	69.7	68.0
21-Mar-20	1:34	65.8	68.8	69.8	68.0
21-Mar-20	1:39	66.5	69.5	70.9	68.1
21-Mar-20	1:44	65.6	68.6	69.4	68.0
21-Mar-20	1:49	65.3	68.3	68.8	67.4
21-Mar-20	1:54	65.4	68.4	69.0	67.3
21-Mar-20	1:59	65.3	68.3	68.9	67.3
21-Mar-20	2:04	65.4	68.4	68.9	67.4
21-Mar-20	2:09	65.4	68.4	68.9	67.2
21-Mar-20	2:14	65.1	68.1	68.9	67.1
21-Mar-20	2:19	64.9	67.9	68.7	67.1
21-Mar-20	2:24	65.0	68.0	68.5	67.1
21-Mar-20	2:29	65.5	68.5	68.9	67.8
21-Mar-20	2:34	65.4	68.4	68.9	67.4
21-Mar-20	2:39	65.4	68.4	68.9	67.2
21-Mar-20	2:44	66.0	69.0	69.6	67.2
21-Mar-20	2:49	65.3	68.3	69.0	67.2
21-Mar-20	2:54	65.1	68.1	68.8	67.1
21-Mar-20	2:59	65.5	68.5	69.4	67.3
21-Mar-20	3:04	65.1	68.1	68.7	67.1
21-Mar-20	3:09	65.8	68.8	69.8	68.0
21-Mar-20	3:14	65.5	68.5	68.9	67.5
21-Mar-20	3:19	65.8	68.8	69.4	67.2
21-Mar-20	3:24	65.6	68.6	69.3	68.0
21-Mar-20	3:29	65.8	68.8	69.8	67.6
21-Mar-20	3:34	65.7	68.7	69.6	68.0
21-Mar-20	3:39	65.5	68.5	69.0	67.7
21-Mar-20	3:44	66.2	69.2	69.3	68.0
21-Mar-20	3:49	65.6	68.6	68.9	67.3
21-Mar-20	3:54	66.1	69.1	69.9	67.5
21-Mar-20	3:59	66.6	69.6	71.2	67.2

Date	Time	dB(A)			
		L _{eq}	L _{eq} with free field correction	L ₁₀	L ₉₀
21-Mar-20	4:04	65.8	68.8	70.0	67.8
21-Mar-20	4:09	65.2	68.2	69.3	67.1
21-Mar-20	4:14	65.2	68.2	68.9	67.3
21-Mar-20	4:19	65.7	68.7	69.8	67.2
21-Mar-20	4:24	66.1	69.1	70.1	67.2
21-Mar-20	4:29	65.3	68.3	68.9	67.1
21-Mar-20	4:34	65.4	68.4	69.0	67.1
21-Mar-20	4:39	65.8	68.8	69.7	67.6
21-Mar-20	4:44	65.1	68.1	68.7	67.1
21-Mar-20	4:49	65.4	68.4	69.1	67.2
21-Mar-20	4:54	66.1	69.1	70.3	67.4
21-Mar-20	4:59	66.0	69.0	70.1	67.6
21-Mar-20	5:04	65.5	68.5	68.9	67.4
21-Mar-20	5:09	65.8	68.8	69.5	68.0
21-Mar-20	5:14	66.0	69.0	69.9	68.0
21-Mar-20	5:19	65.9	68.9	69.3	68.0
21-Mar-20	5:24	66.2	69.2	70.5	68.0
21-Mar-20	5:29	66.0	69.0	70.1	68.0
21-Mar-20	5:34	65.9	68.9	69.6	67.2
21-Mar-20	5:39	67.3	70.3	71.6	68.0
21-Mar-20	5:44	66.8	69.8	70.7	68.0
21-Mar-20	5:49	68.4	71.4	72.2	67.4
21-Mar-20	5:54	67.1	70.1	71.5	67.4
21-Mar-20	5:59	66.6	69.6	70.7	68.0
21-Mar-20	6:04	66.8	69.8	70.9	68.1
21-Mar-20	6:09	66.8	69.8	71.3	68.1
21-Mar-20	6:14	67.6	70.6	71.7	68.1
21-Mar-20	6:19	68.5	71.5	72.0	68.1
21-Mar-20	6:24	68.5	71.5	73.8	68.1
21-Mar-20	6:29	68.3	71.3	72.9	68.1
21-Mar-20	6:34	68.1	71.1	73.1	68.1
21-Mar-20	6:39	67.9	70.9	72.7	68.2
21-Mar-20	6:44	68.8	71.8	74.2	68.3
21-Mar-20	6:49	68.2	71.2	72.8	68.2
21-Mar-20	6:54	69.2	72.2	74.5	68.4
21-Mar-20	6:59	68.9	71.9	73.4	68.9
21-Mar-20	23:04	65.1	68.1	69.9	66.1
21-Mar-20	23:09	65.8	68.8	69.8	66.1
21-Mar-20	23:14	64.6	67.6	68.7	66.1
21-Mar-20	23:19	64.7	67.7	68.9	66.1
21-Mar-20	23:24	66.1	69.1	68.8	66.1
21-Mar-20	23:29	64.5	67.5	69.6	66.1
21-Mar-20	23:34	69.4	72.4	76.6	66.3
21-Mar-20	23:39	64.0	67.0	67.7	66.1
21-Mar-20	23:44	65.0	68.0	69.4	66.1
21-Mar-20	23:49	64.7	67.7	69.3	66.1
21-Mar-20	23:54	66.3	69.3	72.4	66.2
21-Mar-20	23:59	64.2	67.2	68.2	66.1
		Mean	69.2	70.5	67.5
		Maximum	72.4	76.6	68.9
		Minimum	67.0	67.7	66.1

Date	Time	dB(A)			
		L _{eq}	L _{eq} with free field correction	L ₁₀	L ₉₀
22-Mar-20	0:04	64.1	67.1	68.3	66.1
22-Mar-20	0:09	64.2	67.2	68.2	66.1
22-Mar-20	0:14	64.2	67.2	67.9	66.1
22-Mar-20	0:19	64.0	67.0	68.1	66.1
22-Mar-20	0:24	64.2	67.2	68.0	66.1
22-Mar-20	0:29	63.8	66.8	67.3	66.1
22-Mar-20	0:34	64.2	67.2	67.9	66.1
22-Mar-20	0:39	67.7	70.7	67.8	66.1
22-Mar-20	0:44	66.5	69.5	67.9	66.1
22-Mar-20	0:49	64.1	67.1	67.9	66.1
22-Mar-20	0:54	64.0	67.0	67.8	66.1
22-Mar-20	0:59	65.0	68.0	67.9	66.1
22-Mar-20	1:04	64.3	67.3	68.1	66.2
22-Mar-20	1:09	64.8	67.8	68.7	66.3
22-Mar-20	1:14	64.6	67.6	67.9	66.1
22-Mar-20	1:19	64.6	67.6	68.0	66.2
22-Mar-20	1:24	64.8	67.8	68.6	66.6
22-Mar-20	1:29	64.4	67.4	67.9	66.5
22-Mar-20	1:34	64.6	67.6	68.0	66.8
22-Mar-20	1:39	64.7	67.7	67.9	66.6
22-Mar-20	1:44	64.9	67.9	68.6	67.0
22-Mar-20	1:49	64.7	67.7	68.3	67.0
22-Mar-20	1:54	64.6	67.6	67.9	67.0
22-Mar-20	1:59	65.1	68.1	68.4	67.1
22-Mar-20	2:04	64.5	67.5	67.9	67.0
22-Mar-20	2:09	64.6	67.6	67.9	67.0
22-Mar-20	2:14	64.5	67.5	67.9	67.0
22-Mar-20	2:19	65.1	68.1	68.2	67.0
22-Mar-20	2:24	66.1	69.1	67.9	67.0
22-Mar-20	2:29	64.5	67.5	67.9	67.0
22-Mar-20	2:34	64.6	67.6	67.9	67.0
22-Mar-20	2:39	64.6	67.6	67.9	67.1
22-Mar-20	2:44	65.5	68.5	68.0	67.1
22-Mar-20	2:49	64.8	67.8	68.2	67.1
22-Mar-20	2:54	64.7	67.7	67.9	67.1
22-Mar-20	2:59	65.0	68.0	67.9	67.1
22-Mar-20	3:04	65.3	68.3	68.4	67.1
22-Mar-20	3:09	65.0	68.0	68.0	67.1
22-Mar-20	3:14	64.8	67.8	68.3	67.1
22-Mar-20	3:19	65.0	68.0	68.5	67.1
22-Mar-20	3:24	64.6	67.6	67.9	67.1
22-Mar-20	3:29	64.5	67.5	67.9	67.0
22-Mar-20	3:34	64.7	67.7	68.1	67.0
22-Mar-20	3:39	64.8	67.8	68.2	67.0
22-Mar-20	3:44	64.4	67.4	67.9	67.0
22-Mar-20	3:49	64.4	67.4	67.9	66.4
22-Mar-20	3:54	64.4	67.4	67.9	66.9
22-Mar-20	3:59	64.4	67.4	67.9	66.8

Date	Time	dB(A)			
		L _{eq}	L _{eq} with free field correction	L ₁₀	L ₉₀
22-Mar-20	4:04	64.6	67.6	67.9	66.6
22-Mar-20	4:09	64.5	67.5	67.9	66.5
22-Mar-20	4:14	64.6	67.6	67.9	66.8
22-Mar-20	4:19	65.1	68.1	68.6	66.9
22-Mar-20	4:24	64.3	67.3	67.9	66.3
22-Mar-20	4:29	64.2	67.2	67.9	66.2
22-Mar-20	4:34	64.1	67.1	67.8	66.0
22-Mar-20	4:39	63.7	66.7	67.4	65.3
22-Mar-20	4:44	63.7	66.7	67.4	65.3
22-Mar-20	4:49	63.3	66.3	66.9	65.2
22-Mar-20	4:54	63.6	66.6	67.6	65.2
22-Mar-20	4:59	65.4	68.4	67.9	65.5
22-Mar-20	5:04	64.0	67.0	67.7	66.0
22-Mar-20	5:09	64.5	67.5	68.0	66.0
22-Mar-20	5:14	65.1	68.1	67.9	66.0
22-Mar-20	5:19	64.0	67.0	67.9	65.6
22-Mar-20	5:24	63.3	66.3	66.9	65.1
22-Mar-20	5:29	63.2	66.2	66.9	64.8
22-Mar-20	5:34	63.5	66.5	67.6	64.5
22-Mar-20	5:39	63.2	66.2	66.9	65.1
22-Mar-20	5:44	63.4	66.4	67.0	65.2
22-Mar-20	5:49	63.5	66.5	67.0	65.2
22-Mar-20	5:54	65.4	68.4	70.4	65.3
22-Mar-20	5:59	63.7	66.7	67.7	65.2
22-Mar-20	6:04	64.7	67.7	68.1	65.3
22-Mar-20	6:09	63.8	66.8	67.9	65.2
22-Mar-20	6:14	63.8	66.8	67.8	65.2
22-Mar-20	6:19	63.6	66.6	67.8	65.1
22-Mar-20	6:24	63.8	66.8	67.9	65.1
22-Mar-20	6:29	64.2	67.2	68.8	65.1
22-Mar-20	6:34	64.3	67.3	68.6	65.1
22-Mar-20	6:39	64.5	67.5	69.2	65.4
22-Mar-20	6:44	65.8	68.8	70.6	66.5
22-Mar-20	6:49	64.7	67.7	70.0	65.4
22-Mar-20	6:54	64.6	67.6	69.5	65.3
22-Mar-20	6:59	63.8	66.8	68.1	65.1
22-Mar-20	23:04	66.3	69.3	70.2	68.0
22-Mar-20	23:09	66.2	69.2	69.7	68.0
22-Mar-20	23:14	65.6	68.6	69.0	67.5
22-Mar-20	23:19	66.8	69.8	70.9	68.2
22-Mar-20	23:24	66.7	69.7	69.4	68.0
22-Mar-20	23:29	65.9	68.9	69.7	68.1
22-Mar-20	23:34	65.7	68.7	69.7	67.9
22-Mar-20	23:39	65.9	68.9	69.8	67.8
22-Mar-20	23:44	65.8	68.8	69.8	67.6
22-Mar-20	23:49	66.5	69.5	70.7	67.6
22-Mar-20	23:54	65.9	68.9	69.6	67.7
22-Mar-20	23:59	65.9	68.9	69.9	67.5
		Mean	67.8	68.4	66.5
		Maximum	70.7	70.9	68.2
		Minimum	66.2	66.9	64.5

Date	Time	dB(A)			
		L _{eq}	L _{eq} with free field correction	L ₁₀	L ₉₀
23-Mar-20	0:04	65.4	68.4	69.1	67.4
23-Mar-20	0:09	66.0	69.0	70.0	67.4
23-Mar-20	0:14	65.3	68.3	68.9	67.2
23-Mar-20	0:19	65.4	68.4	68.9	67.4
23-Mar-20	0:24	65.6	68.6	69.1	68.0
23-Mar-20	0:29	66.0	69.0	69.5	67.6
23-Mar-20	0:34	65.4	68.4	68.9	67.7
23-Mar-20	0:39	65.5	68.5	69.1	67.5
23-Mar-20	0:44	65.5	68.5	68.9	67.5
23-Mar-20	0:49	65.5	68.5	69.2	67.3
23-Mar-20	0:54	65.1	68.1	68.9	67.2
23-Mar-20	0:59	65.3	68.3	68.9	67.2
23-Mar-20	1:04	65.3	68.3	68.9	67.1
23-Mar-20	1:09	65.6	68.6	69.3	67.5
23-Mar-20	1:14	65.6	68.6	69.5	67.4
23-Mar-20	1:19	66.0	69.0	68.9	67.2
23-Mar-20	1:24	65.3	68.3	68.9	67.2
23-Mar-20	1:29	65.2	68.2	68.8	67.2
23-Mar-20	1:34	65.0	68.0	68.8	67.2
23-Mar-20	1:39	65.1	68.1	68.8	67.2
23-Mar-20	1:44	65.1	68.1	68.8	67.1
23-Mar-20	1:49	65.2	68.2	68.9	67.1
23-Mar-20	1:54	65.4	68.4	69.0	67.1
23-Mar-20	1:59	65.3	68.3	69.0	67.2
23-Mar-20	2:04	65.0	68.0	68.7	67.1
23-Mar-20	2:09	64.8	67.8	68.4	67.1
23-Mar-20	2:14	65.4	68.4	68.9	67.2
23-Mar-20	2:19	64.9	67.9	68.3	67.1
23-Mar-20	2:24	65.8	68.8	68.8	67.1
23-Mar-20	2:29	65.4	68.4	68.8	67.1
23-Mar-20	2:34	64.8	67.8	68.2	67.1
23-Mar-20	2:39	64.6	67.6	67.9	67.1
23-Mar-20	2:44	64.7	67.7	68.3	67.1
23-Mar-20	2:49	65.1	68.1	68.7	67.1
23-Mar-20	2:54	64.8	67.8	68.2	67.1
23-Mar-20	2:59	64.7	67.7	68.4	67.1
23-Mar-20	3:04	65.2	68.2	68.3	67.1
23-Mar-20	3:09	65.5	68.5	69.4	67.3
23-Mar-20	3:14	65.0	68.0	68.7	67.1
23-Mar-20	3:19	64.8	67.8	68.6	67.1
23-Mar-20	3:24	65.5	68.5	69.2	67.2
23-Mar-20	3:29	65.1	68.1	68.7	67.1
23-Mar-20	3:34	65.1	68.1	69.1	67.1
23-Mar-20	3:39	65.6	68.6	69.6	67.2
23-Mar-20	3:44	65.1	68.1	68.8	67.1
23-Mar-20	3:49	64.9	67.9	68.7	67.1
23-Mar-20	3:54	64.9	67.9	68.8	67.1
23-Mar-20	3:59	64.8	67.8	68.6	67.0

Date	Time	dB(A)			
		L _{eq}	L _{eq} with free field correction	L ₁₀	L ₉₀
23-Mar-20	4:04	64.4	67.4	67.9	66.9
23-Mar-20	4:09	65.9	68.9	68.9	67.1
23-Mar-20	4:14	66.1	69.1	69.0	67.1
23-Mar-20	4:19	65.0	68.0	68.8	67.1
23-Mar-20	4:24	65.0	68.0	68.9	67.1
23-Mar-20	4:29	64.9	67.9	68.8	67.1
23-Mar-20	4:34	65.0	68.0	68.8	67.1
23-Mar-20	4:39	65.0	68.0	68.8	67.1
23-Mar-20	4:44	65.3	68.3	68.9	67.2
23-Mar-20	4:49	64.9	67.9	68.7	67.1
23-Mar-20	4:54	65.2	68.2	68.8	67.2
23-Mar-20	4:59	64.9	67.9	68.7	67.1
23-Mar-20	5:04	65.4	68.4	68.9	67.2
23-Mar-20	5:09	65.3	68.3	69.1	67.1
23-Mar-20	5:14	65.0	68.0	68.7	67.1
23-Mar-20	5:19	65.5	68.5	69.3	67.2
23-Mar-20	5:24	65.5	68.5	68.9	67.1
23-Mar-20	5:29	65.6	68.6	69.4	67.2
23-Mar-20	5:34	66.0	69.0	69.8	67.7
23-Mar-20	5:39	66.1	69.1	69.6	67.4
23-Mar-20	5:44	68.0	71.0	73.1	67.4
23-Mar-20	5:49	66.7	69.7	71.5	67.8
23-Mar-20	5:54	66.6	69.6	69.9	68.0
23-Mar-20	5:59	66.9	69.9	70.8	68.1
23-Mar-20	6:04	66.7	69.7	70.8	68.1
23-Mar-20	6:09	66.6	69.6	70.7	68.2
23-Mar-20	6:14	68.3	71.3	73.2	68.1
23-Mar-20	6:19	67.1	70.1	71.5	68.0
23-Mar-20	6:24	67.7	70.7	71.6	68.1
23-Mar-20	6:29	67.0	70.0	72.0	68.0
23-Mar-20	6:34	68.2	71.2	73.5	68.1
23-Mar-20	6:39	68.9	71.9	74.5	68.1
23-Mar-20	6:44	68.7	71.7	72.8	68.4
23-Mar-20	6:49	68.6	71.6	73.8	68.3
23-Mar-20	6:54	68.7	71.7	74.1	68.9
23-Mar-20	6:59	68.6	71.6	73.7	68.5
23-Mar-20	23:04	59.3	62.3	65.8	52.7
23-Mar-20	23:09	62.1	65.1	65.1	53.5
23-Mar-20	23:14	59.9	62.9	65.5	51.1
23-Mar-20	23:19	58.0	61.0	65.1	50.6
23-Mar-20	23:24	59.6	62.6	66.5	51.6
23-Mar-20	23:29	55.7	58.7	61.7	52.6
23-Mar-20	23:34	57.3	60.3	64.0	52.0
23-Mar-20	23:39	59.0	62.0	65.7	53.0
23-Mar-20	23:44	58.5	61.5	65.2	52.3
23-Mar-20	23:49	62.7	65.7	68.2	52.4
23-Mar-20	23:54	55.8	58.8	61.6	52.1
23-Mar-20	23:59	59.5	62.5	65.5	52.0

Mean 68.4 69.5 66.8
Maximum 71.9 74.5 68.9
Minimum 58.7 61.6 50.6

Summary of Night Time Noise Level at Location CKL1 - Flat 121 Cha Kwo Ling Village			
	L _{eq}	L ₁₀	L ₉₀
Mean	67.7	68.8	65.8
Maximum	74.1	76.6	73.0
Minimum	53.6	55.1	49.2

Night Time Noise Level at Location CKL2 - Flat 103 Cha Kwo Ling Village

Date	Time	dB(A)			
		L _{eq}	L _{eq} with free field correction	L ₁₀	L ₉₀
10-Mar-20	0:04	60.6	63.6	65.6	48.9
10-Mar-20	0:09	58.4	61.4	63.9	51.1
10-Mar-20	0:14	57.5	60.5	65.1	50.3
10-Mar-20	0:19	55.3	58.3	59.4	49.3
10-Mar-20	0:24	59.5	62.5	65.8	49.7
10-Mar-20	0:29	57.9	60.9	62.9	51.4
10-Mar-20	0:34	54.6	57.6	58.8	48.2
10-Mar-20	0:39	58.8	61.8	65.0	48.4
10-Mar-20	0:44	59.7	62.7	65.6	49.1
10-Mar-20	0:49	58.4	61.4	65.5	49.1
10-Mar-20	0:54	52.5	55.5	57.3	47.3
10-Mar-20	0:59	59.8	62.8	66.5	47.4
10-Mar-20	1:04	52.3	55.3	57.4	45.7
10-Mar-20	1:09	55.7	58.7	62.0	46.3
10-Mar-20	1:14	59.7	62.7	64.7	48.4
10-Mar-20	1:19	58.2	61.2	65.2	46.6
10-Mar-20	1:24	51.0	54.0	55.8	46.0
10-Mar-20	1:29	53.6	56.6	57.8	47.1
10-Mar-20	1:34	60.0	63.0	64.6	47.2
10-Mar-20	1:39	55.4	58.4	61.0	48.0
10-Mar-20	1:44	56.6	59.6	61.4	47.9
10-Mar-20	1:49	54.9	57.9	60.6	48.5
10-Mar-20	1:54	56.3	59.3	61.1	47.2
10-Mar-20	1:59	54.2	57.2	58.7	46.3
10-Mar-20	2:04	53.8	56.8	59.4	46.7
10-Mar-20	2:09	53.5	56.5	55.5	46.8
10-Mar-20	2:14	55.5	58.5	61.4	47.5
10-Mar-20	2:19	55.4	58.4	60.5	47.1
10-Mar-20	2:24	52.7	55.7	57.9	46.7
10-Mar-20	2:29	52.8	55.8	58.5	49.3
10-Mar-20	2:34	53.6	56.6	56.6	47.2
10-Mar-20	2:39	54.2	57.2	59.2	47.0
10-Mar-20	2:44	53.9	56.9	57.7	46.6
10-Mar-20	2:49	56.0	59.0	61.9	45.9
10-Mar-20	2:54	56.9	59.9	60.1	46.0
10-Mar-20	2:59	55.5	58.5	61.8	46.1
10-Mar-20	3:04	57.1	60.1	63.0	47.9
10-Mar-20	3:09	56.2	59.2	61.3	46.4
10-Mar-20	3:14	54.1	57.1	58.5	46.2
10-Mar-20	3:19	51.5	54.5	55.2	46.0
10-Mar-20	3:24	54.1	57.1	55.1	49.3
10-Mar-20	3:29	58.9	61.9	65.7	49.4
10-Mar-20	3:34	57.9	60.9	61.6	48.2
10-Mar-20	3:39	58.9	61.9	61.7	47.3
10-Mar-20	3:44	51.0	54.0	51.9	46.4
10-Mar-20	3:49	52.6	55.6	57.9	46.6
10-Mar-20	3:54	56.7	59.7	61.8	45.5
10-Mar-20	3:59	60.9	63.9	66.8	46.2

Date	Time	dB(A)			
		L _{eq}	L _{eq} with free field correction	L ₁₀	L ₉₀
10-Mar-20	4:04	53.7	56.7	56.0	46.4
10-Mar-20	4:09	54.1	57.1	57.7	45.5
10-Mar-20	4:14	55.9	58.9	61.1	45.4
10-Mar-20	4:19	59.2	62.2	64.4	45.7
10-Mar-20	4:24	57.2	60.2	59.7	47.1
10-Mar-20	4:29	55.4	58.4	61.2	46.2
10-Mar-20	4:34	54.5	57.5	59.4	45.7
10-Mar-20	4:39	57.4	60.4	61.5	45.2
10-Mar-20	4:44	54.8	57.8	56.1	44.7
10-Mar-20	4:49	54.2	57.2	59.3	45.2
10-Mar-20	4:54	54.6	57.6	59.7	45.4
10-Mar-20	4:59	53.8	56.8	58.3	45.2
10-Mar-20	5:04	56.2	59.2	61.3	44.9
10-Mar-20	5:09	56.0	59.0	59.8	45.2
10-Mar-20	5:14	56.5	59.5	60.6	45.9
10-Mar-20	5:19	56.7	59.7	62.3	45.4
10-Mar-20	5:24	59.5	62.5	65.6	45.0
10-Mar-20	5:29	57.1	60.1	63.3	46.2
10-Mar-20	5:34	59.8	62.8	64.2	44.6
10-Mar-20	5:39	59.4	62.4	64.1	44.8
10-Mar-20	5:44	56.5	59.5	59.6	44.8
10-Mar-20	5:49	60.0	63.0	65.5	46.2
10-Mar-20	5:54	60.7	63.7	67.9	45.5
10-Mar-20	5:59	59.3	62.3	65.6	46.3
10-Mar-20	6:04	60.7	63.7	68.2	46.9
10-Mar-20	6:09	59.8	62.8	66.5	47.7
10-Mar-20	6:14	60.3	63.3	68.0	47.3
10-Mar-20	6:19	61.3	64.3	67.7	48.2
10-Mar-20	6:24	59.9	62.9	68.0	47.7
10-Mar-20	6:29	61.8	64.8	69.0	48.6
10-Mar-20	6:34	63.3	66.3	70.1	50.2
10-Mar-20	6:39	69.9	72.9	74.8	51.9
10-Mar-20	6:44	67.7	70.7	74.1	51.1
10-Mar-20	6:49	66.2	69.2	74.3	51.0
10-Mar-20	6:54	64.4	67.4	71.8	53.5
10-Mar-20	6:59	66.0	69.0	73.4	54.3
10-Mar-20	23:04	65.9	68.9	68.3	65.2
10-Mar-20	23:09	66.5	69.5	70.4	65.4
10-Mar-20	23:14	63.8	66.8	67.5	65.1
10-Mar-20	23:19	64.6	67.6	68.4	65.3
10-Mar-20	23:24	64.1	67.1	68.0	65.2
10-Mar-20	23:29	64.2	67.2	68.7	65.2
10-Mar-20	23:34	65.0	68.0	69.3	65.2
10-Mar-20	23:39	64.4	67.4	68.1	65.3
10-Mar-20	23:44	63.7	66.7	67.5	65.3
10-Mar-20	23:49	63.8	66.8	67.6	65.3
10-Mar-20	23:54	63.5	66.5	66.9	65.2
10-Mar-20	23:59	64.4	67.4	68.6	65.7
		Mean	63.4	65.9	56.8
		Maximum	72.9	74.8	65.7
		Minimum	54.0	51.9	44.6

Date	Time	dB(A)			
		L _{eq}	L _{eq} with free field correction	L ₁₀	L ₉₀
11-Mar-20	0:04	64.1	67.1	68.3	65.6
11-Mar-20	0:09	63.7	66.7	67.5	65.6
11-Mar-20	0:14	64.4	67.4	68.8	65.4
11-Mar-20	0:19	64.5	67.5	68.7	66.0
11-Mar-20	0:24	64.2	67.2	68.4	65.7
11-Mar-20	0:29	63.7	66.7	67.4	65.5
11-Mar-20	0:34	63.9	66.9	67.7	66.0
11-Mar-20	0:39	64.4	67.4	68.0	66.0
11-Mar-20	0:44	64.1	67.1	67.9	66.0
11-Mar-20	0:49	64.1	67.1	68.0	65.9
11-Mar-20	0:54	64.0	67.0	67.2	65.8
11-Mar-20	0:59	64.2	67.2	68.2	66.0
11-Mar-20	1:04	64.2	67.2	68.0	66.0
11-Mar-20	1:09	63.7	66.7	67.1	66.0
11-Mar-20	1:14	65.2	68.2	69.2	66.0
11-Mar-20	1:19	64.3	67.3	68.2	66.0
11-Mar-20	1:24	64.1	67.1	67.8	66.0
11-Mar-20	1:29	64.2	67.2	67.8	66.0
11-Mar-20	1:34	63.9	66.9	67.6	66.0
11-Mar-20	1:39	63.5	66.5	66.9	66.0
11-Mar-20	1:44	66.3	69.3	68.8	66.0
11-Mar-20	1:49	64.6	67.6	68.1	66.0
11-Mar-20	1:54	64.2	67.2	67.7	66.1
11-Mar-20	1:59	63.9	66.9	67.3	66.0
11-Mar-20	2:04	64.6	67.6	67.9	66.0
11-Mar-20	2:09	63.8	66.8	67.4	66.0
11-Mar-20	2:14	63.8	66.8	67.4	66.0
11-Mar-20	2:19	64.1	67.1	67.8	66.1
11-Mar-20	2:24	64.1	67.1	67.8	66.1
11-Mar-20	2:29	63.9	66.9	67.1	66.0
11-Mar-20	2:34	64.0	67.0	67.5	66.1
11-Mar-20	2:39	63.9	66.9	67.5	66.1
11-Mar-20	2:44	64.2	67.2	67.5	66.1
11-Mar-20	2:49	64.0	67.0	67.5	66.1
11-Mar-20	2:54	64.1	67.1	67.4	66.1
11-Mar-20	2:59	63.9	66.9	67.0	66.0
11-Mar-20	3:04	64.2	67.2	66.9	66.0
11-Mar-20	3:09	64.1	67.1	67.4	66.1
11-Mar-20	3:14	64.0	67.0	67.6	66.0
11-Mar-20	3:19	64.8	67.8	67.9	66.1
11-Mar-20	3:24	65.0	68.0	67.7	66.1
11-Mar-20	3:29	64.6	67.6	68.7	66.1
11-Mar-20	3:34	65.1	68.1	68.5	66.1
11-Mar-20	3:39	63.8	66.8	67.1	66.1
11-Mar-20	3:44	63.8	66.8	67.4	66.1
11-Mar-20	3:49	64.1	67.1	67.7	66.1
11-Mar-20	3:54	64.0	67.0	67.4	66.1
11-Mar-20	3:59	64.0	67.0	67.6	66.1

Date	Time	dB(A)			
		L _{eq}	L _{eq} with free field correction	L ₁₀	L ₉₀
11-Mar-20	4:04	64.2	67.2	67.8	66.1
11-Mar-20	4:09	64.3	67.3	67.4	66.1
11-Mar-20	4:14	64.7	67.7	68.2	66.1
11-Mar-20	4:19	64.6	67.6	67.6	66.1
11-Mar-20	4:24	64.2	67.2	67.7	66.1
11-Mar-20	4:29	63.8	66.8	66.9	66.1
11-Mar-20	4:34	64.4	67.4	67.8	66.1
11-Mar-20	4:39	64.4	67.4	67.9	66.1
11-Mar-20	4:44	64.6	67.6	68.3	66.1
11-Mar-20	4:49	64.3	67.3	67.9	66.1
11-Mar-20	4:54	64.1	67.1	67.7	66.1
11-Mar-20	4:59	64.7	67.7	68.0	66.1
11-Mar-20	5:04	64.4	67.4	67.8	66.1
11-Mar-20	5:09	63.8	66.8	67.4	66.1
11-Mar-20	5:14	64.8	67.8	67.9	66.1
11-Mar-20	5:19	64.2	67.2	67.6	66.1
11-Mar-20	5:24	65.2	68.2	69.9	66.1
11-Mar-20	5:29	64.7	67.7	68.3	66.1
11-Mar-20	5:34	65.4	68.4	70.1	66.1
11-Mar-20	5:39	65.2	68.2	69.2	66.1
11-Mar-20	5:44	65.3	68.3	68.7	66.1
11-Mar-20	5:49	65.2	68.2	68.7	66.1
11-Mar-20	5:54	64.8	67.8	69.0	66.1
11-Mar-20	5:59	65.4	68.4	69.7	66.1
11-Mar-20	6:04	66.0	69.0	70.5	66.1
11-Mar-20	6:09	65.3	68.3	69.9	66.1
11-Mar-20	6:14	66.0	69.0	71.3	66.2
11-Mar-20	6:19	65.6	68.6	70.4	67.0
11-Mar-20	6:24	66.5	69.5	72.0	67.0
11-Mar-20	6:29	67.5	70.5	72.8	67.0
11-Mar-20	6:34	67.8	70.8	73.9	66.7
11-Mar-20	6:39	66.6	69.6	71.6	66.4
11-Mar-20	6:44	67.6	70.6	73.4	66.2
11-Mar-20	6:49	66.5	69.5	72.3	66.3
11-Mar-20	6:54	68.4	71.4	74.4	66.6
11-Mar-20	6:59	68.1	71.1	74.1	66.6
11-Mar-20	23:04	59.5	62.5	65.7	53.7
11-Mar-20	23:09	60.4	63.4	66.6	53.9
11-Mar-20	23:14	60.3	63.3	66.8	53.9
11-Mar-20	23:19	58.9	61.9	63.9	53.8
11-Mar-20	23:24	58.5	61.5	66.3	53.8
11-Mar-20	23:29	60.1	63.1	68.0	54.4
11-Mar-20	23:34	59.1	62.1	66.9	53.9
11-Mar-20	23:39	59.2	62.2	65.5	54.3
11-Mar-20	23:44	57.0	60.0	63.0	53.9
11-Mar-20	23:49	59.1	62.1	66.5	54.0
11-Mar-20	23:54	59.0	62.0	65.5	54.5
11-Mar-20	23:59	56.7	59.7	63.5	54.0
		Mean	67.4	68.7	65.6
		Maximum	71.4	74.4	67.0
		Minimum	59.7	63.0	53.7

Date	Time	dB(A)			
		L _{eq}	L _{eq} with free field correction	L ₁₀	L ₉₀
12-Mar-20	0:04	56.2	59.2	61.3	54.1
12-Mar-20	0:09	61.1	64.1	68.5	54.6
12-Mar-20	0:14	58.7	61.7	65.6	54.4
12-Mar-20	0:19	58.2	61.2	66.0	54.0
12-Mar-20	0:24	56.7	59.7	62.7	54.2
12-Mar-20	0:29	58.2	61.2	65.0	54.1
12-Mar-20	0:34	59.7	62.7	65.9	54.4
12-Mar-20	0:39	56.7	59.7	62.8	53.8
12-Mar-20	0:44	59.2	62.2	66.2	53.9
12-Mar-20	0:49	56.1	59.1	61.4	53.4
12-Mar-20	0:54	57.9	60.9	64.5	53.5
12-Mar-20	0:59	59.1	62.1	65.8	54.0
12-Mar-20	1:04	56.6	59.6	61.9	54.0
12-Mar-20	1:09	54.6	57.6	59.9	53.2
12-Mar-20	1:14	54.6	57.6	60.8	53.1
12-Mar-20	1:19	56.3	59.3	63.5	53.3
12-Mar-20	1:24	56.8	59.8	63.6	53.1
12-Mar-20	1:29	57.5	60.5	62.2	53.2
12-Mar-20	1:34	56.2	59.2	61.9	53.2
12-Mar-20	1:39	61.9	64.9	66.9	52.6
12-Mar-20	1:44	55.2	58.2	61.2	53.0
12-Mar-20	1:49	54.3	57.3	57.7	52.4
12-Mar-20	1:54	54.7	57.7	57.4	52.6
12-Mar-20	1:59	54.2	57.2	56.9	52.4
12-Mar-20	2:04	57.8	60.8	64.2	53.0
12-Mar-20	2:09	56.5	59.5	62.2	53.2
12-Mar-20	2:14	56.9	59.9	57.7	53.1
12-Mar-20	2:19	56.2	59.2	61.2	53.1
12-Mar-20	2:24	54.2	57.2	59.0	53.1
12-Mar-20	2:29	52.8	55.8	57.0	53.1
12-Mar-20	2:34	55.3	58.3	60.6	53.1
12-Mar-20	2:39	56.1	59.1	61.7	53.1
12-Mar-20	2:44	59.7	62.7	65.3	53.2
12-Mar-20	2:49	58.0	61.0	63.4	53.3
12-Mar-20	2:54	55.1	58.1	60.5	53.1
12-Mar-20	2:59	58.1	61.1	63.1	53.0
12-Mar-20	3:04	56.4	59.4	60.8	53.1
12-Mar-20	3:09	53.8	56.8	57.4	53.0
12-Mar-20	3:14	56.7	59.7	62.7	53.2
12-Mar-20	3:19	51.4	54.4	55.6	53.0
12-Mar-20	3:24	57.0	60.0	61.2	53.1
12-Mar-20	3:29	55.0	58.0	58.6	53.0
12-Mar-20	3:34	54.2	57.2	57.4	53.1
12-Mar-20	3:39	56.5	59.5	61.0	53.1
12-Mar-20	3:44	54.0	57.0	56.3	53.1
12-Mar-20	3:49	55.1	58.1	60.9	53.2
12-Mar-20	3:54	53.5	56.5	58.0	53.2
12-Mar-20	3:59	55.5	58.5	60.8	53.3

Date	Time	dB(A)			
		L _{eq}	L _{eq} with free field correction	L ₁₀	L ₉₀
12-Mar-20	4:04	57.1	60.1	62.5	53.2
12-Mar-20	4:09	57.9	60.9	62.9	53.2
12-Mar-20	4:14	56.5	59.5	60.3	53.2
12-Mar-20	4:19	55.0	58.0	59.9	53.3
12-Mar-20	4:24	56.1	59.1	60.8	53.2
12-Mar-20	4:29	54.5	57.5	57.1	53.1
12-Mar-20	4:34	59.4	62.4	63.8	53.3
12-Mar-20	4:39	53.4	56.4	58.1	53.2
12-Mar-20	4:44	56.7	59.7	62.9	53.2
12-Mar-20	4:49	53.7	56.7	58.2	53.2
12-Mar-20	4:54	56.1	59.1	63.3	53.2
12-Mar-20	4:59	57.5	60.5	64.5	53.2
12-Mar-20	5:04	57.0	60.0	63.1	53.2
12-Mar-20	5:09	52.9	55.9	57.7	53.1
12-Mar-20	5:14	57.0	60.0	60.6	53.2
12-Mar-20	5:19	56.0	59.0	61.0	53.2
12-Mar-20	5:24	57.1	60.1	64.0	53.5
12-Mar-20	5:29	60.3	63.3	67.3	53.5
12-Mar-20	5:34	60.2	63.2	66.5	53.5
12-Mar-20	5:39	58.0	61.0	64.6	53.8
12-Mar-20	5:44	60.2	63.2	67.5	53.8
12-Mar-20	5:49	60.8	63.8	68.0	54.5
12-Mar-20	5:54	60.5	63.5	66.1	55.4
12-Mar-20	5:59	60.5	63.5	67.6	55.6
12-Mar-20	6:04	60.3	63.3	68.3	55.2
12-Mar-20	6:09	59.3	62.3	66.7	55.5
12-Mar-20	6:14	61.5	64.5	69.1	56.9
12-Mar-20	6:19	61.1	64.1	67.8	57.8
12-Mar-20	6:24	60.1	63.1	68.0	54.2
12-Mar-20	6:29	65.9	68.9	73.0	55.1
12-Mar-20	6:34	62.6	65.6	69.7	58.5
12-Mar-20	6:39	64.9	67.9	72.3	59.0
12-Mar-20	6:44	65.5	68.5	71.8	58.7
12-Mar-20	6:49	66.1	69.1	73.0	57.4
12-Mar-20	6:54	65.7	68.7	72.6	56.5
12-Mar-20	6:59	65.1	68.1	72.5	58.3
12-Mar-20	23:04	59.8	62.8	66.6	53.6
12-Mar-20	23:09	59.7	62.7	65.4	53.2
12-Mar-20	23:14	60.6	63.6	66.9	53.1
12-Mar-20	23:19	57.8	60.8	63.2	52.9
12-Mar-20	23:24	61.0	64.0	67.2	54.2
12-Mar-20	23:29	56.5	59.5	63.0	53.2
12-Mar-20	23:34	59.2	62.2	64.4	53.3
12-Mar-20	23:39	57.8	60.8	63.7	52.7
12-Mar-20	23:44	56.5	59.5	62.5	52.5
12-Mar-20	23:49	58.5	61.5	64.1	52.9
12-Mar-20	23:54	57.7	60.7	63.2	52.7
12-Mar-20	23:59	63.3	66.3	68.5	53.2
		Mean	62.1	65.5	54.1
		Maximum	69.1	73.0	59.0
		Minimum	54.4	55.6	52.4

Date	Time	dB(A)			
		L _{eq}	L _{eq} with free field correction	L ₁₀	L ₉₀
13-Mar-20	0:04	58.9	61.9	65.1	52.8
13-Mar-20	0:09	59.8	62.8	65.8	52.9
13-Mar-20	0:14	61.5	64.5	64.7	53.1
13-Mar-20	0:19	57.3	60.3	63.6	52.5
13-Mar-20	0:24	57.1	60.1	63.5	52.1
13-Mar-20	0:29	56.6	59.6	62.4	52.3
13-Mar-20	0:34	60.7	63.7	64.2	52.2
13-Mar-20	0:39	58.3	61.3	64.7	52.1
13-Mar-20	0:44	53.7	56.7	56.5	51.9
13-Mar-20	0:49	58.9	61.9	64.9	52.3
13-Mar-20	0:54	58.1	61.1	63.1	52.2
13-Mar-20	0:59	55.9	58.9	62.0	52.3
13-Mar-20	1:04	53.8	56.8	58.3	52.1
13-Mar-20	1:09	55.2	58.2	61.0	51.9
13-Mar-20	1:14	59.7	62.7	66.3	52.3
13-Mar-20	1:19	58.8	61.8	63.0	52.0
13-Mar-20	1:24	58.8	61.8	64.7	52.1
13-Mar-20	1:29	58.9	61.9	62.9	52.4
13-Mar-20	1:34	55.8	58.8	60.9	51.9
13-Mar-20	1:39	55.3	58.3	60.4	52.0
13-Mar-20	1:44	56.0	59.0	61.5	52.4
13-Mar-20	1:49	56.5	59.5	61.8	52.4
13-Mar-20	1:54	56.9	59.9	62.2	52.3
13-Mar-20	1:59	56.1	59.1	58.9	52.2
13-Mar-20	2:04	56.0	59.0	59.7	52.1
13-Mar-20	2:09	54.8	57.8	60.1	52.0
13-Mar-20	2:14	56.3	59.3	62.3	52.1
13-Mar-20	2:19	57.9	60.9	61.4	52.2
13-Mar-20	2:24	50.1	53.1	53.4	51.4
13-Mar-20	2:29	52.4	55.4	57.0	51.9
13-Mar-20	2:34	54.5	57.5	58.8	51.7
13-Mar-20	2:39	54.2	57.2	56.9	51.7
13-Mar-20	2:44	55.6	58.6	59.1	51.6
13-Mar-20	2:49	55.8	58.8	60.6	52.1
13-Mar-20	2:54	55.3	58.3	60.0	51.9
13-Mar-20	2:59	56.1	59.1	60.7	52.0
13-Mar-20	3:04	52.7	55.7	56.9	52.1
13-Mar-20	3:09	55.7	58.7	60.3	52.2
13-Mar-20	3:14	55.7	58.7	60.4	52.2
13-Mar-20	3:19	56.1	59.1	56.1	52.1
13-Mar-20	3:24	52.9	55.9	57.0	52.2
13-Mar-20	3:29	56.6	59.6	61.4	52.0
13-Mar-20	3:34	56.5	59.5	61.0	52.0
13-Mar-20	3:39	56.6	59.6	61.6	52.0
13-Mar-20	3:44	54.1	57.1	53.9	51.6
13-Mar-20	3:49	52.5	55.5	56.7	51.8
13-Mar-20	3:54	62.2	65.2	63.8	52.0
13-Mar-20	3:59	55.6	58.6	57.4	52.0

Date	Time	dB(A)			
		L _{eq}	L _{eq} with free field correction	L ₁₀	L ₉₀
13-Mar-20	4:04	56.3	59.3	60.6	52.2
13-Mar-20	4:09	55.3	58.3	59.9	52.2
13-Mar-20	4:14	53.1	56.1	55.8	52.1
13-Mar-20	4:19	52.2	55.2	54.3	52.0
13-Mar-20	4:24	56.1	59.1	58.4	52.3
13-Mar-20	4:29	58.1	61.1	62.0	52.7
13-Mar-20	4:34	59.0	62.0	61.1	52.2
13-Mar-20	4:39	53.4	56.4	57.6	52.2
13-Mar-20	4:44	56.6	59.6	61.4	52.1
13-Mar-20	4:49	55.7	58.7	59.6	52.1
13-Mar-20	4:54	54.5	57.5	56.5	52.0
13-Mar-20	4:59	54.0	57.0	57.0	52.0
13-Mar-20	5:04	54.9	57.9	55.4	52.1
13-Mar-20	5:09	57.2	60.2	62.7	52.8
13-Mar-20	5:14	58.1	61.1	62.5	52.4
13-Mar-20	5:19	57.1	60.1	61.8	52.3
13-Mar-20	5:24	59.7	62.7	65.9	52.6
13-Mar-20	5:29	58.0	61.0	63.7	52.0
13-Mar-20	5:34	58.9	61.9	65.8	52.1
13-Mar-20	5:39	60.0	63.0	65.1	52.0
13-Mar-20	5:44	58.9	61.9	64.4	52.0
13-Mar-20	5:49	59.4	62.4	63.2	51.6
13-Mar-20	5:54	59.8	62.8	66.5	52.2
13-Mar-20	5:59	61.2	64.2	67.4	53.2
13-Mar-20	6:04	61.8	64.8	69.2	52.6
13-Mar-20	6:09	58.3	61.3	64.4	51.6
13-Mar-20	6:14	63.0	66.0	69.9	56.6
13-Mar-20	6:19	62.0	65.0	68.2	56.7
13-Mar-20	6:24	64.7	67.7	70.1	56.6
13-Mar-20	6:29	63.0	66.0	69.2	53.8
13-Mar-20	6:34	64.9	67.9	72.9	53.4
13-Mar-20	6:39	68.3	71.3	72.0	54.0
13-Mar-20	6:44	66.5	69.5	73.5	54.5
13-Mar-20	6:49	64.5	67.5	71.9	55.2
13-Mar-20	6:54	66.4	69.4	73.2	56.4
13-Mar-20	6:59	65.1	68.1	72.3	54.2
13-Mar-20	23:04	66.0	69.0	71.0	65.6
13-Mar-20	23:09	64.1	67.1	68.0	65.4
13-Mar-20	23:14	66.2	69.2	68.6	65.5
13-Mar-20	23:19	66.9	69.9	70.8	65.7
13-Mar-20	23:24	64.1	67.1	67.8	65.4
13-Mar-20	23:29	64.9	67.9	68.7	65.6
13-Mar-20	23:34	64.4	67.4	68.3	65.5
13-Mar-20	23:39	64.5	67.5	69.0	65.5
13-Mar-20	23:44	65.3	68.3	69.7	65.5
13-Mar-20	23:49	64.7	67.7	68.4	65.6
13-Mar-20	23:54	63.6	66.6	67.4	65.2
13-Mar-20	23:59	63.7	66.7	67.5	65.2
		Mean	63.7	65.8	57.8
		Maximum	71.3	73.5	65.7
		Minimum	53.1	53.4	51.4

Date	Time	dB(A)			
		L _{eq}	L _{eq} with free field correction	L ₁₀	L ₉₀
14-Mar-20	0:04	63.4	66.4	66.8	65.1
14-Mar-20	0:09	64.3	67.3	68.5	65.6
14-Mar-20	0:14	64.0	67.0	68.2	65.5
14-Mar-20	0:19	63.6	66.6	67.4	65.5
14-Mar-20	0:24	64.3	67.3	68.7	65.3
14-Mar-20	0:29	64.4	67.4	68.6	65.9
14-Mar-20	0:34	64.1	67.1	68.3	65.6
14-Mar-20	0:39	63.6	66.6	67.3	65.4
14-Mar-20	0:44	63.8	66.8	67.6	65.9
14-Mar-20	0:49	64.3	67.3	67.9	65.9
14-Mar-20	0:54	64.0	67.0	67.8	65.9
14-Mar-20	0:59	64.0	67.0	67.9	65.8
14-Mar-20	1:04	63.9	66.9	67.1	65.7
14-Mar-20	1:09	64.1	67.1	68.1	65.9
14-Mar-20	1:14	64.1	67.1	67.9	65.9
14-Mar-20	1:19	63.6	66.6	67.0	65.9
14-Mar-20	1:24	65.1	68.1	69.1	65.9
14-Mar-20	1:29	64.2	67.2	68.1	65.9
14-Mar-20	1:34	64.0	67.0	67.7	65.9
14-Mar-20	1:39	64.1	67.1	67.7	65.9
14-Mar-20	1:44	63.8	66.8	67.5	65.9
14-Mar-20	1:49	63.4	66.4	66.8	65.9
14-Mar-20	1:54	66.2	69.2	68.7	65.9
14-Mar-20	1:59	64.5	67.5	68.0	65.9
14-Mar-20	2:04	64.1	67.1	67.6	66.0
14-Mar-20	2:09	63.8	66.8	67.2	65.9
14-Mar-20	2:14	64.5	67.5	67.8	65.9
14-Mar-20	2:19	63.7	66.7	67.3	65.9
14-Mar-20	2:24	63.7	66.7	67.3	65.9
14-Mar-20	2:29	64.0	67.0	67.7	66.0
14-Mar-20	2:34	64.0	67.0	67.7	66.0
14-Mar-20	2:39	63.8	66.8	67.0	65.9
14-Mar-20	2:44	64.3	67.3	67.8	66.4
14-Mar-20	2:49	64.2	67.2	67.8	66.4
14-Mar-20	2:54	64.5	67.5	67.8	66.4
14-Mar-20	2:59	64.3	67.3	67.8	66.4
14-Mar-20	3:04	64.4	67.4	67.7	66.4
14-Mar-20	3:09	64.2	67.2	67.3	66.3
14-Mar-20	3:14	64.5	67.5	67.2	66.3
14-Mar-20	3:19	64.4	67.4	67.7	66.4
14-Mar-20	3:24	64.3	67.3	67.9	66.3
14-Mar-20	3:29	65.1	68.1	68.2	66.4
14-Mar-20	3:34	65.3	68.3	68.0	66.4
14-Mar-20	3:39	64.9	67.9	69.0	66.4
14-Mar-20	3:44	65.4	68.4	68.8	66.4
14-Mar-20	3:49	64.1	67.1	67.4	66.4
14-Mar-20	3:54	64.1	67.1	67.7	66.4
14-Mar-20	3:59	64.4	67.4	68.0	66.4

Date	Time	dB(A)			
		L _{eq}	L _{eq} with free field correction	L ₁₀	L ₉₀
14-Mar-20	4:04	64.3	67.3	67.7	66.4
14-Mar-20	4:09	64.3	67.3	67.9	66.4
14-Mar-20	4:14	64.5	67.5	68.1	66.4
14-Mar-20	4:19	64.6	67.6	67.7	66.4
14-Mar-20	4:24	65.0	68.0	68.5	66.4
14-Mar-20	4:29	64.9	67.9	67.9	66.4
14-Mar-20	4:34	64.5	67.5	68.0	66.4
14-Mar-20	4:39	64.1	67.1	67.2	66.4
14-Mar-20	4:44	64.7	67.7	68.1	66.4
14-Mar-20	4:49	64.7	67.7	68.2	66.4
14-Mar-20	4:54	64.9	67.9	68.6	66.4
14-Mar-20	4:59	64.6	67.6	68.2	66.4
14-Mar-20	5:04	64.4	67.4	68.0	66.4
14-Mar-20	5:09	65.0	68.0	68.3	66.4
14-Mar-20	5:14	64.7	67.7	68.1	66.4
14-Mar-20	5:19	64.1	67.1	67.7	66.4
14-Mar-20	5:24	65.1	68.1	68.2	66.4
14-Mar-20	5:29	64.5	67.5	67.9	66.4
14-Mar-20	5:34	65.5	68.5	70.3	66.4
14-Mar-20	5:39	65.0	68.0	68.6	66.4
14-Mar-20	5:44	65.7	68.7	70.5	66.4
14-Mar-20	5:49	65.5	68.5	69.6	66.4
14-Mar-20	5:54	65.6	68.6	69.0	66.4
14-Mar-20	5:59	65.5	68.5	69.0	66.4
14-Mar-20	6:04	65.1	68.1	69.3	66.4
14-Mar-20	6:09	65.7	68.7	70.1	66.4
14-Mar-20	6:14	66.3	69.3	70.9	66.4
14-Mar-20	6:19	65.6	68.6	70.3	66.4
14-Mar-20	6:24	66.3	69.3	71.7	66.5
14-Mar-20	6:29	65.9	68.9	70.8	67.3
14-Mar-20	6:34	66.9	69.9	72.4	67.3
14-Mar-20	6:39	67.9	70.9	73.2	67.3
14-Mar-20	6:44	68.2	71.2	74.3	67.0
14-Mar-20	6:49	67.0	70.0	72.0	66.7
14-Mar-20	6:54	68.0	71.0	73.8	66.5
14-Mar-20	6:59	66.9	69.9	72.7	66.6
14-Mar-20	23:04	59.2	62.2	66.6	53.8
14-Mar-20	23:09	58.6	61.6	65.1	53.8
14-Mar-20	23:14	59.8	62.8	66.0	54.0
14-Mar-20	23:19	60.7	63.7	66.9	54.2
14-Mar-20	23:24	60.6	63.6	67.1	54.2
14-Mar-20	23:29	59.2	62.2	64.2	54.1
14-Mar-20	23:34	58.8	61.8	66.6	54.1
14-Mar-20	23:39	60.4	63.4	68.3	54.7
14-Mar-20	23:44	59.4	62.4	67.2	54.2
14-Mar-20	23:49	59.5	62.5	65.8	54.6
14-Mar-20	23:54	57.3	60.3	63.3	54.2
14-Mar-20	23:59	59.4	62.4	66.8	54.3
		Mean	67.5	68.7	65.7
		Maximum	71.2	74.3	67.3
		Minimum	60.3	63.3	53.8

Date	Time	dB(A)			
		L _{eq}	L _{eq} with free field correction	L ₁₀	L ₉₀
15-Mar-20	0:04	57.6	60.6	65.7	51.6
15-Mar-20	0:09	57.8	60.8	64.9	51.9
15-Mar-20	0:14	57.7	60.7	63.0	51.5
15-Mar-20	0:19	58.5	61.5	63.5	51.4
15-Mar-20	0:24	58.9	61.9	65.2	51.6
15-Mar-20	0:29	55.3	58.3	61.4	51.5
15-Mar-20	0:34	59.9	62.9	66.4	52.4
15-Mar-20	0:39	55.5	58.5	61.1	51.3
15-Mar-20	0:44	56.2	59.2	63.5	51.2
15-Mar-20	0:49	57.8	60.8	63.6	51.6
15-Mar-20	0:54	55.2	58.2	60.0	51.2
15-Mar-20	0:59	59.4	62.4	62.3	51.0
15-Mar-20	1:04	56.2	59.2	63.1	51.4
15-Mar-20	1:09	58.4	61.4	65.2	52.3
15-Mar-20	1:14	58.1	61.1	62.0	52.4
15-Mar-20	1:19	57.1	60.1	63.5	52.0
15-Mar-20	1:24	57.2	60.2	63.6	51.3
15-Mar-20	1:29	55.4	58.4	61.6	51.2
15-Mar-20	1:34	57.4	60.4	64.0	51.2
15-Mar-20	1:39	58.4	61.4	58.9	50.1
15-Mar-20	1:44	57.7	60.7	64.2	50.9
15-Mar-20	1:49	57.5	60.5	62.5	51.3
15-Mar-20	1:54	53.5	56.5	58.1	51.1
15-Mar-20	1:59	57.0	60.0	62.1	50.3
15-Mar-20	2:04	54.5	57.5	61.2	50.1
15-Mar-20	2:09	54.0	57.0	57.2	50.5
15-Mar-20	2:14	55.2	58.2	59.2	51.0
15-Mar-20	2:19	57.8	60.8	62.0	50.0
15-Mar-20	2:24	55.3	58.3	58.0	49.8
15-Mar-20	2:29	52.5	55.5	55.3	49.9
15-Mar-20	2:34	55.4	58.4	59.9	50.1
15-Mar-20	2:39	56.6	59.6	63.3	51.0
15-Mar-20	2:44	59.0	62.0	61.3	50.3
15-Mar-20	2:49	56.0	59.0	61.3	49.8
15-Mar-20	2:54	54.2	57.2	54.1	49.4
15-Mar-20	2:59	57.7	60.7	58.7	49.8
15-Mar-20	3:04	58.2	61.2	61.1	49.9
15-Mar-20	3:09	57.1	60.1	61.8	49.9
15-Mar-20	3:14	55.8	58.8	61.1	49.8
15-Mar-20	3:19	57.1	60.1	62.1	50.4
15-Mar-20	3:24	53.8	56.8	60.4	50.2
15-Mar-20	3:29	50.4	53.4	52.8	49.8
15-Mar-20	3:34	54.5	57.5	60.7	49.8
15-Mar-20	3:39	56.2	59.2	62.2	49.5
15-Mar-20	3:44	50.0	53.0	52.9	49.5
15-Mar-20	3:49	53.4	56.4	57.2	49.8
15-Mar-20	3:54	51.9	54.9	56.4	49.8
15-Mar-20	3:59	51.5	54.5	54.0	49.9

Date	Time	dB(A)			
		L _{eq}	L _{eq} with free field correction	L ₁₀	L ₉₀
15-Mar-20	4:04	54.5	57.5	60.1	50.3
15-Mar-20	4:09	55.7	58.7	57.7	50.5
15-Mar-20	4:14	54.0	57.0	57.8	50.4
15-Mar-20	4:19	58.1	61.1	63.6	50.2
15-Mar-20	4:24	53.1	56.1	57.0	50.2
15-Mar-20	4:29	55.1	58.1	61.9	50.5
15-Mar-20	4:34	54.5	57.5	58.0	50.3
15-Mar-20	4:39	54.7	57.7	55.9	50.0
15-Mar-20	4:44	50.9	53.9	54.1	50.2
15-Mar-20	4:49	53.4	56.4	60.4	50.4
15-Mar-20	4:54	56.4	59.4	61.8	50.5
15-Mar-20	4:59	58.0	61.0	63.9	51.1
15-Mar-20	5:04	54.3	57.3	57.6	50.6
15-Mar-20	5:09	57.9	60.9	62.8	50.7
15-Mar-20	5:14	58.7	61.7	62.5	50.6
15-Mar-20	5:19	56.5	59.5	63.7	50.7
15-Mar-20	5:24	55.3	58.3	61.5	51.0
15-Mar-20	5:29	57.0	60.0	63.7	50.6
15-Mar-20	5:34	58.6	61.6	65.3	51.4
15-Mar-20	5:39	55.3	58.3	62.0	51.0
15-Mar-20	5:44	54.5	57.5	58.6	50.8
15-Mar-20	5:49	56.6	59.6	60.9	51.3
15-Mar-20	5:54	61.4	64.4	67.6	52.6
15-Mar-20	5:59	59.4	62.4	65.8	53.2
15-Mar-20	6:04	61.1	64.1	66.4	52.6
15-Mar-20	6:09	60.7	63.7	67.5	53.1
15-Mar-20	6:14	59.6	62.6	66.4	52.6
15-Mar-20	6:19	58.8	61.8	66.0	52.2
15-Mar-20	6:24	59.4	62.4	64.8	53.1
15-Mar-20	6:29	61.1	64.1	67.4	58.6
15-Mar-20	6:34	61.6	64.6	68.5	53.3
15-Mar-20	6:39	61.4	64.4	67.8	54.2
15-Mar-20	6:44	61.9	64.9	69.1	55.6
15-Mar-20	6:49	60.4	63.4	67.5	51.7
15-Mar-20	6:54	60.8	63.8	68.0	52.3
15-Mar-20	6:59	58.7	61.7	66.0	51.6
15-Mar-20	23:04	58.2	61.2	65.8	52.4
15-Mar-20	23:09	59.1	62.1	65.3	53.1
15-Mar-20	23:14	57.9	60.9	64.7	53.7
15-Mar-20	23:19	57.2	60.2	63.9	52.3
15-Mar-20	23:24	61.4	64.4	64.0	52.3
15-Mar-20	23:29	58.3	61.3	65.1	54.0
15-Mar-20	23:34	56.3	59.3	62.8	52.7
15-Mar-20	23:39	56.9	59.9	64.1	52.2
15-Mar-20	23:44	56.5	59.5	64.2	51.2
15-Mar-20	23:49	63.9	66.9	67.0	51.3
15-Mar-20	23:54	57.8	60.8	63.2	51.3
15-Mar-20	23:59	59.2	62.2	66.8	52.4
		Mean	60.7	63.5	51.5
		Maximum	66.9	69.1	58.6
		Minimum	53.0	52.8	49.4

Date	Time	dB(A)			
		L _{eq}	L _{eq} with free field correction	L ₁₀	L ₉₀
16-Mar-20	0:04	55.8	58.8	62.5	52.1
16-Mar-20	0:09	59.4	62.4	66.6	51.1
16-Mar-20	0:14	53.8	56.8	59.9	50.6
16-Mar-20	0:19	56.3	59.3	63.9	51.7
16-Mar-20	0:24	55.7	58.7	61.4	51.3
16-Mar-20	0:29	59.3	62.3	64.5	51.2
16-Mar-20	0:34	54.0	57.0	60.0	50.7
16-Mar-20	0:39	55.2	58.2	61.8	50.8
16-Mar-20	0:44	56.6	59.6	62.3	51.3
16-Mar-20	0:49	55.7	58.7	61.9	50.9
16-Mar-20	0:54	52.6	55.6	57.2	51.0
16-Mar-20	0:59	56.1	59.1	60.9	51.3
16-Mar-20	1:04	56.4	59.4	62.0	50.4
16-Mar-20	1:09	55.4	58.4	61.3	50.0
16-Mar-20	1:14	55.5	58.5	62.3	50.1
16-Mar-20	1:19	57.7	60.7	59.5	50.3
16-Mar-20	1:24	54.5	57.5	59.9	52.2
16-Mar-20	1:29	54.2	57.2	60.0	51.1
16-Mar-20	1:34	51.3	54.3	55.6	51.0
16-Mar-20	1:39	52.1	55.1	56.6	51.0
16-Mar-20	1:44	53.9	56.9	58.8	50.3
16-Mar-20	1:49	55.6	58.6	63.2	50.3
16-Mar-20	1:54	54.9	57.9	60.1	50.0
16-Mar-20	1:59	54.8	57.8	61.4	49.9
16-Mar-20	2:04	55.9	58.9	55.7	50.0
16-Mar-20	2:09	51.3	54.3	53.9	50.0
16-Mar-20	2:14	55.2	58.2	59.5	49.9
16-Mar-20	2:19	50.8	53.8	52.1	49.3
16-Mar-20	2:24	55.9	58.9	59.4	49.5
16-Mar-20	2:29	55.5	58.5	55.5	50.1
16-Mar-20	2:34	53.4	56.4	56.8	50.2
16-Mar-20	2:39	52.0	55.0	54.9	49.7
16-Mar-20	2:44	49.8	52.8	52.6	49.7
16-Mar-20	2:49	54.4	57.4	57.2	50.2
16-Mar-20	2:54	54.5	57.5	58.1	49.8
16-Mar-20	2:59	50.4	53.4	52.2	49.4
16-Mar-20	3:04	56.2	59.2	57.2	49.4
16-Mar-20	3:09	54.3	57.3	57.2	49.7
16-Mar-20	3:14	52.8	55.8	56.0	49.7
16-Mar-20	3:19	49.5	52.5	53.7	50.2
16-Mar-20	3:24	57.5	60.5	62.4	51.0
16-Mar-20	3:29	55.9	58.9	56.2	50.4
16-Mar-20	3:34	52.0	55.0	55.3	49.7
16-Mar-20	3:39	56.8	59.8	64.1	50.5
16-Mar-20	3:44	53.8	56.8	57.9	50.3
16-Mar-20	3:49	53.3	56.3	57.0	50.2
16-Mar-20	3:54	52.2	55.2	56.4	50.3
16-Mar-20	3:59	54.4	57.4	59.2	50.6

Date	Time	dB(A)			
		L _{eq}	L _{eq} with free field correction	L ₁₀	L ₉₀
16-Mar-20	4:04	52.3	55.3	55.3	50.4
16-Mar-20	4:09	53.0	56.0	55.7	50.2
16-Mar-20	4:14	59.3	62.3	64.6	50.3
16-Mar-20	4:19	55.5	58.5	57.0	50.3
16-Mar-20	4:24	56.7	59.7	62.4	50.4
16-Mar-20	4:29	51.7	54.7	53.8	50.4
16-Mar-20	4:34	51.8	54.8	55.4	51.2
16-Mar-20	4:39	53.8	56.8	55.4	50.6
16-Mar-20	4:44	54.7	57.7	55.0	50.3
16-Mar-20	4:49	54.5	57.5	57.9	50.2
16-Mar-20	4:54	52.4	55.4	52.3	49.5
16-Mar-20	4:59	50.8	53.8	51.5	49.4
16-Mar-20	5:04	56.1	59.1	61.7	50.2
16-Mar-20	5:09	56.0	59.0	60.1	50.2
16-Mar-20	5:14	54.8	57.8	59.4	50.3
16-Mar-20	5:19	57.1	60.1	61.9	50.2
16-Mar-20	5:24	57.4	60.4	62.8	49.5
16-Mar-20	5:29	59.0	62.0	66.7	50.3
16-Mar-20	5:34	57.3	60.3	64.7	50.3
16-Mar-20	5:39	58.9	61.9	64.3	51.0
16-Mar-20	5:44	63.8	66.8	70.5	51.6
16-Mar-20	5:49	61.0	64.0	68.0	50.8
16-Mar-20	5:54	59.3	62.3	65.1	52.7
16-Mar-20	5:59	61.0	64.0	67.6	54.5
16-Mar-20	6:04	59.8	62.8	66.1	53.9
16-Mar-20	6:09	61.8	64.8	68.1	54.8
16-Mar-20	6:14	65.5	68.5	71.1	53.8
16-Mar-20	6:19	62.6	65.6	70.3	54.5
16-Mar-20	6:24	61.9	64.9	68.8	52.5
16-Mar-20	6:29	63.6	66.6	70.7	59.2
16-Mar-20	6:34	65.8	68.8	73.4	59.5
16-Mar-20	6:39	66.4	69.4	73.8	58.4
16-Mar-20	6:44	66.0	69.0	73.1	54.6
16-Mar-20	6:49	67.0	70.0	74.3	54.4
16-Mar-20	6:54	65.0	68.0	72.5	56.2
16-Mar-20	6:59	64.9	67.9	71.6	57.1
16-Mar-20	23:04	59.7	62.7	65.1	52.4
16-Mar-20	23:09	60.6	63.6	65.3	52.8
16-Mar-20	23:14	62.8	65.8	68.4	49.3
16-Mar-20	23:19	56.7	59.7	64.4	47.9
16-Mar-20	23:24	59.1	62.1	66.5	48.5
16-Mar-20	23:29	59.1	62.1	65.8	50.8
16-Mar-20	23:34	56.9	59.9	63.1	50.1
16-Mar-20	23:39	59.0	62.0	65.5	50.5
16-Mar-20	23:44	58.8	61.8	66.0	50.3
16-Mar-20	23:49	59.5	62.5	65.2	50.0
16-Mar-20	23:54	56.7	59.7	62.2	48.7
16-Mar-20	23:59	58.1	61.1	63.5	49.1
		Mean	61.9	65.2	51.8
		Maximum	70.0	74.3	59.5
		Minimum	52.5	51.5	47.9

Date	Time	dB(A)			
		L _{eq}	L _{eq} with free field correction	L ₁₀	L ₉₀
17-Mar-20	0:04	57.6	60.6	63.1	50.5
17-Mar-20	0:09	60.5	63.5	66.9	51.1
17-Mar-20	0:14	57.9	60.9	65.6	50.4
17-Mar-20	0:19	59.0	62.0	65.5	50.1
17-Mar-20	0:24	58.3	61.3	65.8	50.8
17-Mar-20	0:29	57.8	60.8	61.8	50.4
17-Mar-20	0:34	57.7	60.7	64.6	50.3
17-Mar-20	0:39	55.1	58.1	61.8	50.3
17-Mar-20	0:44	56.1	59.1	62.5	50.2
17-Mar-20	0:49	58.2	61.2	62.5	50.4
17-Mar-20	0:54	57.5	60.5	63.2	50.3
17-Mar-20	0:59	57.1	60.1	63.2	50.3
17-Mar-20	1:04	59.3	62.3	65.7	50.2
17-Mar-20	1:09	55.5	58.5	62.5	49.7
17-Mar-20	1:14	60.0	63.0	67.0	50.2
17-Mar-20	1:19	57.8	60.8	64.7	50.0
17-Mar-20	1:24	57.8	60.8	64.1	49.6
17-Mar-20	1:29	56.2	59.2	62.8	49.6
17-Mar-20	1:34	57.6	60.6	64.0	49.5
17-Mar-20	1:39	59.1	62.1	62.5	49.2
17-Mar-20	1:44	59.7	62.7	64.5	49.2
17-Mar-20	1:49	61.0	64.0	65.0	49.3
17-Mar-20	1:54	56.8	59.8	63.2	49.2
17-Mar-20	1:59	56.3	59.3	62.2	49.3
17-Mar-20	2:04	56.1	59.1	62.9	49.5
17-Mar-20	2:09	52.3	55.3	55.0	49.2
17-Mar-20	2:14	54.6	57.6	59.5	49.0
17-Mar-20	2:19	58.8	61.8	61.3	49.1
17-Mar-20	2:24	56.3	59.3	57.9	49.2
17-Mar-20	2:29	56.4	59.4	62.6	49.2
17-Mar-20	2:34	54.5	57.5	57.1	49.0
17-Mar-20	2:39	55.6	58.6	62.2	49.2
17-Mar-20	2:44	55.7	58.7	60.3	49.2
17-Mar-20	2:49	52.8	55.8	57.5	49.1
17-Mar-20	2:54	53.9	56.9	56.0	49.0
17-Mar-20	2:59	58.1	61.1	61.0	49.1
17-Mar-20	3:04	51.7	54.7	51.8	49.0
17-Mar-20	3:09	56.3	59.3	58.5	49.0
17-Mar-20	3:14	52.0	55.0	57.5	49.1
17-Mar-20	3:19	55.7	58.7	61.0	49.1
17-Mar-20	3:24	55.5	58.5	58.7	49.1
17-Mar-20	3:29	56.5	59.5	56.4	49.3
17-Mar-20	3:34	54.1	57.1	58.5	49.3
17-Mar-20	3:39	55.4	58.4	59.1	49.0
17-Mar-20	3:44	56.4	59.4	62.4	49.1
17-Mar-20	3:49	54.9	57.9	57.8	49.2
17-Mar-20	3:54	55.7	58.7	59.4	49.2
17-Mar-20	3:59	54.6	57.6	60.5	49.1

Date	Time	dB(A)			
		L _{eq}	L _{eq} with free field correction	L ₁₀	L ₉₀
17-Mar-20	4:04	56.7	59.7	59.5	49.2
17-Mar-20	4:09	53.3	56.3	57.0	49.2
17-Mar-20	4:14	53.4	56.4	53.4	49.1
17-Mar-20	4:19	59.6	62.6	62.4	49.2
17-Mar-20	4:24	59.0	62.0	59.5	49.3
17-Mar-20	4:29	55.2	58.2	57.2	49.1
17-Mar-20	4:34	55.9	58.9	60.6	49.3
17-Mar-20	4:39	58.7	61.7	62.6	49.4
17-Mar-20	4:44	55.3	58.3	61.0	49.7
17-Mar-20	4:49	53.7	56.7	58.0	49.5
17-Mar-20	4:54	53.7	56.7	55.7	49.2
17-Mar-20	4:59	60.3	63.3	65.6	49.4
17-Mar-20	5:04	54.8	57.8	59.3	49.2
17-Mar-20	5:09	57.1	60.1	58.8	50.0
17-Mar-20	5:14	53.5	56.5	55.2	49.1
17-Mar-20	5:19	58.6	61.6	65.2	49.2
17-Mar-20	5:24	59.4	62.4	65.5	49.4
17-Mar-20	5:29	61.6	64.6	67.9	49.8
17-Mar-20	5:34	60.0	63.0	67.8	50.2
17-Mar-20	5:39	61.3	64.3	67.4	50.0
17-Mar-20	5:44	55.4	58.4	60.8	49.7
17-Mar-20	5:49	61.3	64.3	68.3	50.5
17-Mar-20	5:54	60.7	63.7	67.4	51.1
17-Mar-20	5:59	61.3	64.3	69.4	50.9
17-Mar-20	6:04	60.4	63.4	68.6	52.2
17-Mar-20	6:09	59.9	62.9	67.5	51.0
17-Mar-20	6:14	64.7	67.7	70.7	52.7
17-Mar-20	6:19	59.5	62.5	66.1	52.2
17-Mar-20	6:24	64.9	67.9	72.3	56.7
17-Mar-20	6:29	62.9	65.9	70.3	58.1
17-Mar-20	6:34	64.6	67.6	71.9	57.1
17-Mar-20	6:39	65.2	68.2	72.7	57.2
17-Mar-20	6:44	64.9	67.9	71.5	55.1
17-Mar-20	6:49	66.5	69.5	74.3	56.2
17-Mar-20	6:54	66.6	69.6	73.9	56.7
17-Mar-20	6:59	66.4	69.4	73.3	57.2
17-Mar-20	23:04	58.1	61.1	64.9	53.7
17-Mar-20	23:09	61.8	64.8	67.7	54.1
17-Mar-20	23:14	62.5	65.5	68.6	54.1
17-Mar-20	23:19	58.3	61.3	65.5	54.0
17-Mar-20	23:24	60.0	63.0	66.5	54.0
17-Mar-20	23:29	59.2	62.2	65.4	53.9
17-Mar-20	23:34	61.2	64.2	67.2	53.6
17-Mar-20	23:39	60.7	63.7	67.5	54.3
17-Mar-20	23:44	57.2	60.2	63.8	53.3
17-Mar-20	23:49	61.1	64.1	66.6	53.4
17-Mar-20	23:54	58.2	61.2	64.9	54.0
17-Mar-20	23:59	57.5	60.5	63.6	53.3
		Mean	62.5	65.9	51.6
		Maximum	69.6	74.3	58.1
		Minimum	54.7	51.8	49.0

Date	Time	dB(A)			
		L _{eq}	L _{eq} with free field correction	L ₁₀	L ₉₀
18-Mar-20	0:04	58.6	61.6	64.7	53.4
18-Mar-20	0:09	57.3	60.3	63.6	53.6
18-Mar-20	0:14	59.0	62.0	65.3	53.3
18-Mar-20	0:19	61.2	64.2	66.9	53.6
18-Mar-20	0:24	57.7	60.7	64.1	53.2
18-Mar-20	0:29	55.8	58.8	62.3	53.1
18-Mar-20	0:34	58.3	61.3	64.9	53.2
18-Mar-20	0:39	59.2	62.2	66.0	54.3
18-Mar-20	0:44	57.3	60.3	63.5	53.4
18-Mar-20	0:49	53.6	56.6	57.7	52.6
18-Mar-20	0:54	55.6	58.6	62.1	52.6
18-Mar-20	0:59	56.7	59.7	60.2	52.5
18-Mar-20	1:04	53.5	56.5	56.0	52.5
18-Mar-20	1:09	54.8	57.8	58.6	52.6
18-Mar-20	1:14	60.0	63.0	65.7	53.0
18-Mar-20	1:19	57.3	60.3	63.5	52.7
18-Mar-20	1:24	55.4	58.4	61.5	53.0
18-Mar-20	1:29	55.8	58.8	61.2	52.6
18-Mar-20	1:34	55.4	58.4	60.3	52.7
18-Mar-20	1:39	57.0	60.0	64.0	52.5
18-Mar-20	1:44	53.8	56.8	56.7	52.5
18-Mar-20	1:49	59.6	62.6	64.6	52.8
18-Mar-20	1:54	54.7	57.7	59.8	52.8
18-Mar-20	1:59	56.5	59.5	62.7	52.7
18-Mar-20	2:04	55.1	58.1	58.1	52.4
18-Mar-20	2:09	54.0	57.0	55.1	52.3
18-Mar-20	2:14	54.1	57.1	58.4	52.4
18-Mar-20	2:19	54.8	57.8	56.2	52.3
18-Mar-20	2:24	55.1	58.1	59.1	52.3
18-Mar-20	2:29	53.5	56.5	57.0	52.3
18-Mar-20	2:34	55.3	58.3	58.9	52.3
18-Mar-20	2:39	53.7	56.7	57.4	52.7
18-Mar-20	2:44	53.5	56.5	56.6	52.3
18-Mar-20	2:49	54.3	57.3	56.8	52.4
18-Mar-20	2:54	55.3	58.3	61.0	52.8
18-Mar-20	2:59	54.2	57.2	57.5	52.7
18-Mar-20	3:04	59.7	62.7	60.7	52.8
18-Mar-20	3:09	57.3	60.3	57.1	52.7
18-Mar-20	3:14	58.1	61.1	59.1	52.5
18-Mar-20	3:19	55.1	58.1	59.7	52.5
18-Mar-20	3:24	54.9	57.9	59.6	53.0
18-Mar-20	3:29	56.5	59.5	62.4	53.1
18-Mar-20	3:34	56.6	59.6	59.7	52.9
18-Mar-20	3:39	56.4	59.4	60.3	52.7
18-Mar-20	3:44	57.4	60.4	60.5	52.8
18-Mar-20	3:49	54.1	57.1	56.4	52.5
18-Mar-20	3:54	54.6	57.6	58.8	52.6
18-Mar-20	3:59	57.2	60.2	61.0	53.1

Date	Time	dB(A)			
		L _{eq}	L _{eq} with free field correction	L ₁₀	L ₉₀
18-Mar-20	4:04	57.7	60.7	63.8	53.0
18-Mar-20	4:09	55.6	58.6	58.7	52.8
18-Mar-20	4:14	53.8	56.8	57.5	53.0
18-Mar-20	4:19	55.5	58.5	60.0	53.0
18-Mar-20	4:24	58.6	61.6	62.6	53.0
18-Mar-20	4:29	54.5	57.5	59.4	53.0
18-Mar-20	4:34	57.5	60.5	62.8	53.2
18-Mar-20	4:39	57.6	60.6	61.5	53.1
18-Mar-20	4:44	58.4	61.4	65.0	53.1
18-Mar-20	4:49	57.3	60.3	63.1	53.2
18-Mar-20	4:54	57.1	60.1	61.3	53.2
18-Mar-20	4:59	55.9	58.9	59.9	53.1
18-Mar-20	5:04	58.0	61.0	61.8	53.4
18-Mar-20	5:09	56.4	59.4	61.5	53.2
18-Mar-20	5:14	53.5	56.5	57.5	53.1
18-Mar-20	5:19	56.5	59.5	61.9	53.1
18-Mar-20	5:24	55.1	58.1	57.8	53.1
18-Mar-20	5:29	60.4	63.4	65.2	53.2
18-Mar-20	5:34	60.3	63.3	66.4	53.3
18-Mar-20	5:39	55.9	58.9	60.8	53.1
18-Mar-20	5:44	61.4	64.4	68.9	53.4
18-Mar-20	5:49	60.5	63.5	66.8	53.2
18-Mar-20	5:54	60.0	63.0	67.6	54.0
18-Mar-20	5:59	59.5	62.5	66.5	53.3
18-Mar-20	6:04	59.4	62.4	65.9	53.6
18-Mar-20	6:09	61.7	64.7	69.4	53.7
18-Mar-20	6:14	58.2	61.2	64.4	54.7
18-Mar-20	6:19	61.3	64.3	68.3	54.6
18-Mar-20	6:24	61.2	64.2	68.0	54.3
18-Mar-20	6:29	64.4	67.4	71.7	59.5
18-Mar-20	6:34	62.6	65.6	69.6	58.4
18-Mar-20	6:39	61.1	64.1	68.3	54.8
18-Mar-20	6:44	66.3	69.3	73.0	56.1
18-Mar-20	6:49	67.0	70.0	74.2	56.3
18-Mar-20	6:54	66.6	69.6	73.6	57.7
18-Mar-20	6:59	64.7	67.7	72.0	55.9
18-Mar-20	23:04	57.9	60.9	64.7	54.9
18-Mar-20	23:09	61.1	64.1	66.7	56.1
18-Mar-20	23:14	56.9	59.9	64.0	54.0
18-Mar-20	23:19	60.2	63.2	66.5	54.3
18-Mar-20	23:24	56.0	59.0	61.6	54.1
18-Mar-20	23:29	57.4	60.4	63.2	54.0
18-Mar-20	23:34	57.5	60.5	58.7	53.4
18-Mar-20	23:39	60.0	63.0	65.7	53.7
18-Mar-20	23:44	58.7	61.7	64.5	55.3
18-Mar-20	23:49	60.0	63.0	67.3	53.3
18-Mar-20	23:54	57.7	60.7	62.3	53.4
18-Mar-20	23:59	60.8	63.8	65.3	54.0
		Mean	61.9	65.0	53.7
		Maximum	70.0	74.2	59.5
		Minimum	56.5	55.1	52.3

Date	Time	dB(A)			
		L _{eq}	L _{eq} with free field correction	L ₁₀	L ₉₀
19-Mar-20	0:04	59.3	62.3	65.2	54.2
19-Mar-20	0:09	58.0	61.0	63.5	54.3
19-Mar-20	0:14	62.2	65.2	67.3	55.0
19-Mar-20	0:19	61.3	64.3	67.7	54.4
19-Mar-20	0:24	59.7	62.7	66.0	54.0
19-Mar-20	0:29	58.8	61.8	64.8	53.3
19-Mar-20	0:34	53.6	56.6	57.6	53.0
19-Mar-20	0:39	57.7	60.7	63.1	54.0
19-Mar-20	0:44	60.3	63.3	66.6	53.7
19-Mar-20	0:49	61.0	64.0	66.3	53.2
19-Mar-20	0:54	54.2	57.2	59.2	53.3
19-Mar-20	0:59	58.7	61.7	61.9	53.2
19-Mar-20	1:04	59.5	62.5	64.6	54.0
19-Mar-20	1:09	55.9	58.9	58.5	53.3
19-Mar-20	1:14	57.3	60.3	61.3	53.1
19-Mar-20	1:19	60.6	63.6	65.6	53.1
19-Mar-20	1:24	59.1	62.1	65.9	53.2
19-Mar-20	1:29	56.7	59.7	62.1	53.0
19-Mar-20	1:34	55.7	58.7	57.0	53.0
19-Mar-20	1:39	57.2	60.2	63.0	53.1
19-Mar-20	1:44	57.1	60.1	59.4	53.1
19-Mar-20	1:49	58.9	61.9	64.8	53.2
19-Mar-20	1:54	53.7	56.7	58.1	53.1
19-Mar-20	1:59	53.8	56.8	56.9	53.1
19-Mar-20	2:04	55.8	58.8	59.4	53.2
19-Mar-20	2:09	55.3	58.3	58.0	53.1
19-Mar-20	2:14	54.6	57.6	57.6	53.1
19-Mar-20	2:19	53.8	56.8	56.4	53.0
19-Mar-20	2:24	54.1	57.1	57.4	53.0
19-Mar-20	2:29	57.1	60.1	59.5	53.1
19-Mar-20	2:34	57.1	60.1	62.0	54.0
19-Mar-20	2:39	57.3	60.3	60.9	53.2
19-Mar-20	2:44	59.6	62.6	63.9	53.2
19-Mar-20	2:49	54.1	57.1	58.8	53.1
19-Mar-20	2:54	52.6	55.6	54.8	53.0
19-Mar-20	2:59	57.6	60.6	58.7	53.1
19-Mar-20	3:04	55.0	58.0	55.6	53.1
19-Mar-20	3:09	55.8	58.8	60.0	53.0
19-Mar-20	3:14	58.6	61.6	62.3	53.1
19-Mar-20	3:19	53.5	56.5	57.4	53.0
19-Mar-20	3:24	55.4	58.4	56.5	53.0
19-Mar-20	3:29	58.5	61.5	61.2	53.0
19-Mar-20	3:34	59.2	62.2	61.7	52.8
19-Mar-20	3:39	58.2	61.2	62.6	53.0
19-Mar-20	3:44	53.7	56.7	55.6	52.5
19-Mar-20	3:49	50.3	53.3	53.9	52.4
19-Mar-20	3:54	56.7	59.7	59.8	53.0
19-Mar-20	3:59	59.6	62.6	63.7	52.9

Date	Time	dB(A)			
		L _{eq}	L _{eq} with free field correction	L ₁₀	L ₉₀
19-Mar-20	4:04	59.8	62.8	64.9	52.8
19-Mar-20	4:09	58.7	61.7	62.3	53.0
19-Mar-20	4:14	56.7	59.7	59.0	52.8
19-Mar-20	4:19	54.2	57.2	58.0	52.9
19-Mar-20	4:24	59.2	62.2	63.5	53.2
19-Mar-20	4:29	55.4	58.4	55.7	53.0
19-Mar-20	4:34	53.7	56.7	57.8	53.0
19-Mar-20	4:39	55.8	58.8	61.3	53.1
19-Mar-20	4:44	57.9	60.9	63.8	53.1
19-Mar-20	4:49	56.3	59.3	61.2	52.6
19-Mar-20	4:54	54.4	57.4	58.9	52.6
19-Mar-20	4:59	57.4	60.4	62.7	52.6
19-Mar-20	5:04	57.5	60.5	62.9	53.0
19-Mar-20	5:09	52.1	55.1	53.9	52.3
19-Mar-20	5:14	59.2	62.2	65.5	52.7
19-Mar-20	5:19	56.6	59.6	62.5	53.3
19-Mar-20	5:24	61.4	64.4	68.3	54.2
19-Mar-20	5:29	58.8	61.8	64.5	53.3
19-Mar-20	5:34	60.1	63.1	66.5	54.0
19-Mar-20	5:39	60.3	63.3	65.9	53.7
19-Mar-20	5:44	58.5	61.5	63.9	53.4
19-Mar-20	5:49	60.7	63.7	66.8	53.3
19-Mar-20	5:54	59.5	62.5	65.6	53.2
19-Mar-20	5:59	62.3	65.3	68.6	53.2
19-Mar-20	6:04	60.6	63.6	68.1	54.0
19-Mar-20	6:09	61.6	64.6	68.6	54.4
19-Mar-20	6:14	61.6	64.6	67.4	54.9
19-Mar-20	6:19	63.5	66.5	69.4	54.4
19-Mar-20	6:24	64.2	67.2	71.6	54.9
19-Mar-20	6:29	61.3	64.3	68.2	54.1
19-Mar-20	6:34	64.3	67.3	71.8	56.1
19-Mar-20	6:39	63.7	66.7	70.9	56.0
19-Mar-20	6:44	64.0	67.0	71.7	54.5
19-Mar-20	6:49	64.7	67.7	71.9	57.2
19-Mar-20	6:54	64.3	67.3	71.5	57.3
19-Mar-20	6:59	64.0	67.0	70.8	56.2
19-Mar-20	23:04	60.4	63.4	68.0	53.1
19-Mar-20	23:09	56.3	59.3	62.8	51.9
19-Mar-20	23:14	60.6	63.6	67.4	51.2
19-Mar-20	23:19	56.9	59.9	64.0	51.4
19-Mar-20	23:24	55.3	58.3	59.7	51.2
19-Mar-20	23:29	59.4	62.4	64.6	52.1
19-Mar-20	23:34	59.6	62.6	65.8	51.3
19-Mar-20	23:39	59.6	62.6	62.3	51.6
19-Mar-20	23:44	61.4	64.4	66.6	51.5
19-Mar-20	23:49	61.9	64.9	67.7	52.1
19-Mar-20	23:54	59.1	62.1	65.4	51.9
19-Mar-20	23:59	59.7	62.7	66.4	52.2
		Mean	62.3	65.2	53.4
		Maximum	67.7	71.9	57.3
		Minimum	53.3	53.9	51.2

Date	Time	dB(A)			
		L _{eq}	L _{eq} with free field correction	L ₁₀	L ₉₀
20-Mar-20	0:04	58.5	61.5	64.9	52.8
20-Mar-20	0:09	57.4	60.4	63.6	53.4
20-Mar-20	0:14	58.5	61.5	65.3	53.8
20-Mar-20	0:19	55.6	58.6	58.2	53.4
20-Mar-20	0:24	57.2	60.2	63.3	53.6
20-Mar-20	0:29	55.9	58.9	61.7	52.3
20-Mar-20	0:34	55.0	58.0	60.2	51.2
20-Mar-20	0:39	57.1	60.1	60.9	51.4
20-Mar-20	0:44	59.3	62.3	66.4	51.2
20-Mar-20	0:49	58.2	61.2	63.0	51.2
20-Mar-20	0:54	59.2	62.2	64.8	51.4
20-Mar-20	0:59	52.7	55.7	57.3	50.4
20-Mar-20	1:04	58.3	61.3	62.3	51.0
20-Mar-20	1:09	54.6	57.6	58.4	51.4
20-Mar-20	1:14	59.7	62.7	64.6	51.3
20-Mar-20	1:19	56.7	59.7	62.6	52.0
20-Mar-20	1:24	55.2	58.2	59.9	51.3
20-Mar-20	1:29	62.9	65.9	66.1	51.7
20-Mar-20	1:34	53.9	56.9	58.5	51.0
20-Mar-20	1:39	57.2	60.2	64.2	51.1
20-Mar-20	1:44	54.6	57.6	58.7	51.0
20-Mar-20	1:49	55.8	58.8	60.8	51.1
20-Mar-20	1:54	55.9	58.9	60.8	51.2
20-Mar-20	1:59	53.4	56.4	57.1	51.0
20-Mar-20	2:04	51.9	54.9	54.6	51.2
20-Mar-20	2:09	51.5	54.5	54.5	50.5
20-Mar-20	2:14	52.2	55.2	55.5	50.6
20-Mar-20	2:19	53.1	56.1	56.4	50.5
20-Mar-20	2:24	56.0	59.0	61.4	50.4
20-Mar-20	2:29	53.9	56.9	54.1	50.2
20-Mar-20	2:34	55.4	58.4	59.1	50.3
20-Mar-20	2:39	54.1	57.1	56.2	50.4
20-Mar-20	2:44	58.4	61.4	62.9	50.5
20-Mar-20	2:49	53.5	56.5	56.1	50.3
20-Mar-20	2:54	51.6	54.6	55.7	50.4
20-Mar-20	2:59	58.1	61.1	57.3	50.2
20-Mar-20	3:04	54.8	57.8	55.7	50.2
20-Mar-20	3:09	55.9	58.9	59.9	51.0
20-Mar-20	3:14	58.9	61.9	65.3	51.1
20-Mar-20	3:19	58.5	61.5	61.1	50.2
20-Mar-20	3:24	51.6	54.6	56.2	50.7
20-Mar-20	3:29	55.8	58.8	61.1	53.5
20-Mar-20	3:34	54.4	57.4	58.9	51.1
20-Mar-20	3:39	55.5	58.5	60.7	50.3
20-Mar-20	3:44	53.6	56.6	57.0	50.2
20-Mar-20	3:49	55.7	58.7	60.2	50.4
20-Mar-20	3:54	54.1	57.1	58.2	50.4
20-Mar-20	3:59	54.8	57.8	57.3	50.2

Date	Time	dB(A)			
		L _{eq}	L _{eq} with free field correction	L ₁₀	L ₉₀
20-Mar-20	4:04	55.7	58.7	61.6	50.5
20-Mar-20	4:09	53.5	56.5	57.4	50.3
20-Mar-20	4:14	54.0	57.0	59.0	50.4
20-Mar-20	4:19	54.8	57.8	58.4	50.5
20-Mar-20	4:24	55.0	58.0	57.8	50.4
20-Mar-20	4:29	58.6	61.6	62.7	50.4
20-Mar-20	4:34	56.1	59.1	61.4	50.4
20-Mar-20	4:39	57.2	60.2	62.4	50.4
20-Mar-20	4:44	58.1	61.1	63.2	50.9
20-Mar-20	4:49	54.0	57.0	56.3	51.0
20-Mar-20	4:54	55.6	58.6	61.6	51.4
20-Mar-20	4:59	55.7	58.7	59.5	51.3
20-Mar-20	5:04	56.6	59.6	62.6	51.0
20-Mar-20	5:09	55.3	58.3	60.5	51.1
20-Mar-20	5:14	55.8	58.8	57.8	50.4
20-Mar-20	5:19	56.2	59.2	61.8	50.4
20-Mar-20	5:24	54.4	57.4	59.1	50.3
20-Mar-20	5:29	60.3	63.3	67.1	51.5
20-Mar-20	5:34	61.0	64.0	66.7	51.7
20-Mar-20	5:39	60.0	63.0	66.8	51.4
20-Mar-20	5:44	59.9	62.9	66.8	50.9
20-Mar-20	5:49	57.1	60.1	63.7	51.3
20-Mar-20	5:54	58.8	61.8	65.6	52.1
20-Mar-20	5:59	57.4	60.4	63.6	51.4
20-Mar-20	6:04	65.3	68.3	68.0	52.5
20-Mar-20	6:09	60.5	63.5	67.7	52.8
20-Mar-20	6:14	60.2	63.2	66.7	52.5
20-Mar-20	6:19	62.3	65.3	68.2	52.3
20-Mar-20	6:24	62.8	65.8	70.4	52.3
20-Mar-20	6:29	63.4	66.4	70.1	52.8
20-Mar-20	6:34	64.3	67.3	70.7	59.2
20-Mar-20	6:39	62.7	65.7	69.9	52.7
20-Mar-20	6:44	64.3	67.3	71.1	53.9
20-Mar-20	6:49	65.9	68.9	73.1	56.0
20-Mar-20	6:54	65.4	68.4	72.7	55.1
20-Mar-20	6:59	65.1	68.1	71.8	56.1
20-Mar-20	23:04	60.2	63.2	67.4	52.4
20-Mar-20	23:09	60.8	63.8	68.3	53.5
20-Mar-20	23:14	61.9	64.9	69.7	53.5
20-Mar-20	23:19	59.8	62.8	66.0	54.1
20-Mar-20	23:24	62.4	65.4	69.7	55.4
20-Mar-20	23:29	59.2	62.2	66.0	52.7
20-Mar-20	23:34	59.9	62.9	67.7	53.2
20-Mar-20	23:39	60.6	63.6	68.1	53.9
20-Mar-20	23:44	61.0	64.0	68.9	52.2
20-Mar-20	23:49	61.4	64.4	68.9	51.8
20-Mar-20	23:54	63.5	66.5	71.3	52.3
20-Mar-20	23:59	61.2	64.2	68.7	52.1
		Mean	62.2	65.4	52.1
		Maximum	68.9	73.1	59.2
		Minimum	54.5	54.1	50.2

Date	Time	dB(A)			
		L _{eq}	L _{eq} with free field correction	L ₁₀	L ₉₀
21-Mar-20	0:04	61.3	64.3	68.7	52.2
21-Mar-20	0:09	59.6	62.6	66.7	52.4
21-Mar-20	0:14	60.7	63.7	67.8	52.7
21-Mar-20	0:19	61.1	64.1	68.6	52.6
21-Mar-20	0:24	60.2	63.2	67.6	53.4
21-Mar-20	0:29	60.9	63.9	67.4	53.4
21-Mar-20	0:34	61.2	64.2	68.4	53.9
21-Mar-20	0:39	62.3	65.3	68.8	53.3
21-Mar-20	0:44	60.3	63.3	66.9	53.3
21-Mar-20	0:49	62.2	65.2	68.4	52.5
21-Mar-20	0:54	60.6	63.6	67.5	52.3
21-Mar-20	0:59	59.0	62.0	65.9	51.4
21-Mar-20	1:04	58.6	61.6	66.0	51.4
21-Mar-20	1:09	58.1	61.1	65.9	52.0
21-Mar-20	1:14	56.0	59.0	61.5	52.1
21-Mar-20	1:19	62.2	65.2	69.7	52.8
21-Mar-20	1:24	61.0	64.0	68.3	53.1
21-Mar-20	1:29	57.1	60.1	63.4	52.1
21-Mar-20	1:34	58.5	61.5	64.7	51.9
21-Mar-20	1:39	60.2	63.2	67.6	52.6
21-Mar-20	1:44	57.7	60.7	65.1	51.1
21-Mar-20	1:49	51.8	54.8	55.5	51.0
21-Mar-20	1:54	56.3	59.3	62.6	51.1
21-Mar-20	1:59	57.4	60.4	63.6	51.2
21-Mar-20	2:04	54.3	57.3	58.8	50.4
21-Mar-20	2:09	57.8	60.8	63.8	51.1
21-Mar-20	2:14	56.1	59.1	62.2	50.5
21-Mar-20	2:19	56.2	59.2	62.3	50.5
21-Mar-20	2:24	56.2	59.2	62.3	50.5
21-Mar-20	2:29	55.6	58.6	61.7	50.4
21-Mar-20	2:34	55.6	58.6	59.7	50.6
21-Mar-20	2:39	55.8	58.8	62.1	50.3
21-Mar-20	2:44	59.9	62.9	66.2	50.2
21-Mar-20	2:49	57.1	60.1	64.0	50.2
21-Mar-20	2:54	54.5	57.5	55.2	50.2
21-Mar-20	2:59	58.2	61.2	65.6	50.6
21-Mar-20	3:04	57.4	60.4	63.8	50.5
21-Mar-20	3:09	58.3	61.3	65.4	51.3
21-Mar-20	3:14	55.6	58.6	56.7	51.1
21-Mar-20	3:19	58.9	61.9	65.0	51.0
21-Mar-20	3:24	57.3	60.3	64.0	51.5
21-Mar-20	3:29	59.2	62.2	66.0	51.7
21-Mar-20	3:34	58.6	61.6	65.8	51.3
21-Mar-20	3:39	54.8	57.8	60.2	51.3
21-Mar-20	3:44	59.5	62.5	64.4	53.3
21-Mar-20	3:49	58.9	61.9	61.3	56.3
21-Mar-20	3:54	60.1	63.1	66.8	54.4
21-Mar-20	3:59	63.5	66.5	70.3	58.2

Date	Time	dB(A)			
		L _{eq}	L _{eq} with free field correction	L ₁₀	L ₉₀
21-Mar-20	4:04	59.8	62.8	66.4	55.7
21-Mar-20	4:09	60.2	63.2	66.9	55.3
21-Mar-20	4:14	56.5	59.5	61.7	52.4
21-Mar-20	4:19	59.2	62.2	67.0	51.4
21-Mar-20	4:24	60.6	63.6	68.7	51.3
21-Mar-20	4:29	57.0	60.0	64.2	50.5
21-Mar-20	4:34	57.7	60.7	64.6	52.0
21-Mar-20	4:39	57.2	60.2	63.0	51.6
21-Mar-20	4:44	57.1	60.1	63.0	50.1
21-Mar-20	4:49	57.5	60.5	64.2	51.8
21-Mar-20	4:54	60.4	63.4	68.0	52.0
21-Mar-20	4:59	57.5	60.5	62.0	50.7
21-Mar-20	5:04	54.4	57.4	58.3	49.4
21-Mar-20	5:09	57.8	60.8	64.6	49.6
21-Mar-20	5:14	59.1	62.1	66.7	49.6
21-Mar-20	5:19	58.3	61.3	62.6	49.5
21-Mar-20	5:24	61.0	64.0	68.8	50.5
21-Mar-20	5:29	59.8	62.8	67.6	50.2
21-Mar-20	5:34	59.5	62.5	66.4	50.1
21-Mar-20	5:39	61.9	64.9	69.9	50.0
21-Mar-20	5:44	61.6	64.6	68.9	50.1
21-Mar-20	5:49	65.0	68.0	71.7	50.1
21-Mar-20	5:54	62.7	65.7	69.7	49.6
21-Mar-20	5:59	61.2	64.2	68.7	50.2
21-Mar-20	6:04	61.7	64.7	68.9	50.3
21-Mar-20	6:09	62.2	65.2	69.5	50.9
21-Mar-20	6:14	65.1	68.1	71.5	52.2
21-Mar-20	6:19	63.8	66.8	69.2	52.8
21-Mar-20	6:24	66.0	69.0	73.0	58.8
21-Mar-20	6:29	64.9	67.9	72.0	51.4
21-Mar-20	6:34	65.5	68.5	73.0	50.8
21-Mar-20	6:39	65.3	68.3	71.8	55.3
21-Mar-20	6:44	66.1	69.1	73.6	53.4
21-Mar-20	6:49	64.6	67.6	71.7	56.7
21-Mar-20	6:54	66.9	69.9	74.3	55.6
21-Mar-20	6:59	65.1	68.1	72.4	56.7
21-Mar-20	23:04	61.0	64.0	68.4	52.0
21-Mar-20	23:09	61.3	64.3	66.4	51.5
21-Mar-20	23:14	61.7	64.7	65.5	52.0
21-Mar-20	23:19	59.1	62.1	66.5	51.4
21-Mar-20	23:24	60.2	63.2	67.1	51.3
21-Mar-20	23:29	59.0	62.0	66.7	52.0
21-Mar-20	23:34	65.7	68.7	73.2	54.2
21-Mar-20	23:39	55.6	58.6	61.4	51.7
21-Mar-20	23:44	55.9	58.9	61.2	51.4
21-Mar-20	23:49	60.0	63.0	65.9	52.4
21-Mar-20	23:54	64.3	67.3	71.4	52.8
21-Mar-20	23:59	57.4	60.4	63.8	51.3
		Mean	63.8	67.7	52.4
		Maximum	69.9	74.3	58.8
		Minimum	54.8	55.2	49.4

Date	Time	dB(A)			
		L _{eq}	L _{eq} with free field correction	L ₁₀	L ₉₀
22-Mar-20	0:04	57.4	60.4	65.5	51.4
22-Mar-20	0:09	57.6	60.6	64.7	51.7
22-Mar-20	0:14	57.5	60.5	62.8	51.3
22-Mar-20	0:19	58.3	61.3	63.3	51.2
22-Mar-20	0:24	58.7	61.7	65.0	51.4
22-Mar-20	0:29	55.1	58.1	61.2	51.3
22-Mar-20	0:34	59.7	62.7	66.2	52.2
22-Mar-20	0:39	55.3	58.3	60.9	51.1
22-Mar-20	0:44	56.0	59.0	63.3	51.0
22-Mar-20	0:49	57.6	60.6	63.4	51.4
22-Mar-20	0:54	55.0	58.0	59.8	51.0
22-Mar-20	0:59	59.2	62.2	62.1	50.8
22-Mar-20	1:04	56.0	59.0	62.9	51.2
22-Mar-20	1:09	58.2	61.2	65.0	52.1
22-Mar-20	1:14	57.9	60.9	61.8	52.2
22-Mar-20	1:19	56.9	59.9	63.3	51.8
22-Mar-20	1:24	57.0	60.0	63.4	51.1
22-Mar-20	1:29	55.2	58.2	61.4	51.0
22-Mar-20	1:34	57.2	60.2	63.8	51.0
22-Mar-20	1:39	58.2	61.2	58.7	49.9
22-Mar-20	1:44	57.5	60.5	64.0	50.7
22-Mar-20	1:49	57.3	60.3	62.3	51.1
22-Mar-20	1:54	53.7	56.7	58.3	51.3
22-Mar-20	1:59	57.3	60.3	62.4	50.5
22-Mar-20	2:04	54.7	57.7	61.5	50.3
22-Mar-20	2:09	54.2	57.2	57.4	50.7
22-Mar-20	2:14	55.4	58.4	59.4	51.2
22-Mar-20	2:19	58.1	61.1	62.3	50.2
22-Mar-20	2:24	55.5	58.5	58.2	50.0
22-Mar-20	2:29	52.7	55.7	55.5	50.1
22-Mar-20	2:34	55.6	58.6	60.2	50.3
22-Mar-20	2:39	56.8	59.8	63.6	51.2
22-Mar-20	2:44	59.3	62.3	61.6	50.5
22-Mar-20	2:49	56.2	59.2	61.6	50.0
22-Mar-20	2:54	54.4	57.4	54.3	49.6
22-Mar-20	2:59	58.0	61.0	58.9	50.0
22-Mar-20	3:04	58.5	61.5	61.4	50.1
22-Mar-20	3:09	57.4	60.4	62.1	50.1
22-Mar-20	3:14	56.0	59.0	61.4	50.0
22-Mar-20	3:19	57.4	60.4	62.4	50.6
22-Mar-20	3:24	54.0	57.0	60.7	50.4
22-Mar-20	3:29	50.6	53.6	53.0	50.0
22-Mar-20	3:34	54.7	57.7	61.0	50.0
22-Mar-20	3:39	56.4	59.4	62.5	49.7
22-Mar-20	3:44	50.2	53.2	53.1	49.7
22-Mar-20	3:49	53.6	56.6	57.4	50.0
22-Mar-20	3:54	52.1	55.1	56.6	50.0
22-Mar-20	3:59	51.7	54.7	54.2	50.1

Date	Time	dB(A)			
		L _{eq}	L _{eq} with free field correction	L ₁₀	L ₉₀
22-Mar-20	4:04	54.3	57.3	59.9	50.1
22-Mar-20	4:09	55.5	58.5	57.5	50.3
22-Mar-20	4:14	53.8	56.8	57.6	50.2
22-Mar-20	4:19	57.9	60.9	63.4	50.0
22-Mar-20	4:24	52.9	55.9	56.8	50.0
22-Mar-20	4:29	54.9	57.9	61.7	50.3
22-Mar-20	4:34	54.3	57.3	57.8	50.1
22-Mar-20	4:39	54.5	57.5	55.7	49.8
22-Mar-20	4:44	50.7	53.7	53.9	50.0
22-Mar-20	4:49	53.2	56.2	60.2	50.2
22-Mar-20	4:54	56.2	59.2	61.6	50.3
22-Mar-20	4:59	57.8	60.8	63.7	50.9
22-Mar-20	5:04	54.1	57.1	57.4	50.4
22-Mar-20	5:09	57.7	60.7	62.6	50.5
22-Mar-20	5:14	58.5	61.5	62.3	50.4
22-Mar-20	5:19	56.3	59.3	63.5	50.5
22-Mar-20	5:24	55.1	58.1	61.3	50.8
22-Mar-20	5:29	56.8	59.8	63.5	50.4
22-Mar-20	5:34	58.4	61.4	65.1	51.2
22-Mar-20	5:39	55.1	58.1	61.8	50.8
22-Mar-20	5:44	54.3	57.3	58.4	50.6
22-Mar-20	5:49	56.4	59.4	60.7	51.1
22-Mar-20	5:54	61.2	64.2	67.4	52.4
22-Mar-20	5:59	59.2	62.2	65.6	53.0
22-Mar-20	6:04	60.9	63.9	66.2	52.4
22-Mar-20	6:09	60.5	63.5	67.3	52.9
22-Mar-20	6:14	59.4	62.4	66.2	52.4
22-Mar-20	6:19	58.6	61.6	65.8	52.0
22-Mar-20	6:24	59.2	62.2	64.6	52.9
22-Mar-20	6:29	60.9	63.9	67.2	58.4
22-Mar-20	6:34	61.4	64.4	68.3	53.1
22-Mar-20	6:39	61.2	64.2	67.6	54.0
22-Mar-20	6:44	61.7	64.7	68.9	55.4
22-Mar-20	6:49	60.7	63.7	67.8	51.9
22-Mar-20	6:54	61.1	64.1	68.3	52.5
22-Mar-20	6:59	59.0	62.0	66.3	51.8
22-Mar-20	23:04	58.0	61.0	65.6	52.2
22-Mar-20	23:09	58.9	61.9	65.1	52.9
22-Mar-20	23:14	57.7	60.7	64.5	53.5
22-Mar-20	23:19	57.0	60.0	63.7	52.1
22-Mar-20	23:24	61.2	64.2	63.8	52.1
22-Mar-20	23:29	58.1	61.1	64.9	53.8
22-Mar-20	23:34	56.1	59.1	62.6	52.5
22-Mar-20	23:39	56.7	59.7	63.9	52.0
22-Mar-20	23:44	56.3	59.3	64.0	51.0
22-Mar-20	23:49	63.7	66.7	66.8	51.1
22-Mar-20	23:54	57.6	60.6	63.0	51.1
22-Mar-20	23:59	59.0	62.0	66.6	52.2
		Mean	60.6	63.4	51.5
		Maximum	66.7	68.9	58.4
		Minimum	53.2	53.0	49.6


Date	Time	dB(A)			
		L _{eq}	L _{eq} with free field correction	L ₁₀	L ₉₀
23-Mar-20	0:04	55.6	58.6	62.3	51.9
23-Mar-20	0:09	59.2	62.2	66.4	50.9
23-Mar-20	0:14	53.6	56.6	59.7	50.4
23-Mar-20	0:19	56.1	59.1	63.7	51.5
23-Mar-20	0:24	55.5	58.5	61.2	51.1
23-Mar-20	0:29	59.1	62.1	64.3	51.0
23-Mar-20	0:34	53.8	56.8	59.8	50.5
23-Mar-20	0:39	55.0	58.0	61.6	50.6
23-Mar-20	0:44	56.4	59.4	62.1	51.1
23-Mar-20	0:49	55.5	58.5	61.7	50.7
23-Mar-20	0:54	52.4	55.4	57.0	50.8
23-Mar-20	0:59	55.9	58.9	60.7	51.1
23-Mar-20	1:04	56.2	59.2	61.8	50.2
23-Mar-20	1:09	55.6	58.6	61.6	50.2
23-Mar-20	1:14	55.7	58.7	62.6	50.3
23-Mar-20	1:19	58.0	61.0	59.7	50.5
23-Mar-20	1:24	54.7	57.7	60.2	52.4
23-Mar-20	1:29	54.4	57.4	60.3	51.3
23-Mar-20	1:34	51.5	54.5	55.8	51.2
23-Mar-20	1:39	52.3	55.3	56.8	51.2
23-Mar-20	1:44	54.1	57.1	59.0	50.5
23-Mar-20	1:49	55.8	58.8	63.5	50.5
23-Mar-20	1:54	55.1	58.1	60.4	50.2
23-Mar-20	1:59	55.0	58.0	61.7	50.1
23-Mar-20	2:04	56.1	59.1	55.9	50.2
23-Mar-20	2:09	51.5	54.5	54.1	50.2
23-Mar-20	2:14	55.4	58.4	59.7	50.1
23-Mar-20	2:19	51.0	54.0	52.3	49.5
23-Mar-20	2:24	56.1	59.1	59.6	49.7
23-Mar-20	2:29	55.7	58.7	55.7	50.3
23-Mar-20	2:34	53.2	56.2	56.6	50.0
23-Mar-20	2:39	51.8	54.8	54.7	49.5
23-Mar-20	2:44	49.6	52.6	52.4	49.5
23-Mar-20	2:49	54.2	57.2	57.0	50.0
23-Mar-20	2:54	54.3	57.3	57.9	49.6
23-Mar-20	2:59	50.2	53.2	52.0	49.2
23-Mar-20	3:04	56.0	59.0	57.0	49.2
23-Mar-20	3:09	54.1	57.1	57.0	49.5
23-Mar-20	3:14	52.6	55.6	55.8	49.5
23-Mar-20	3:19	49.3	52.3	53.5	50.0
23-Mar-20	3:24	57.3	60.3	62.2	50.8
23-Mar-20	3:29	55.7	58.7	56.0	50.2
23-Mar-20	3:34	51.8	54.8	55.1	49.5
23-Mar-20	3:39	56.6	59.6	63.9	50.3
23-Mar-20	3:44	53.6	56.6	57.7	50.1
23-Mar-20	3:49	53.1	56.1	56.8	50.0
23-Mar-20	3:54	52.0	55.0	56.2	50.1
23-Mar-20	3:59	54.2	57.2	59.0	50.4

Date	Time	dB(A)			
		L _{eq}	L _{eq} with free field correction	L ₁₀	L ₉₀
23-Mar-20	4:04	52.1	55.1	55.1	50.2
23-Mar-20	4:09	52.8	55.8	55.5	50.0
23-Mar-20	4:14	59.1	62.1	64.4	50.1
23-Mar-20	4:19	55.3	58.3	56.8	50.1
23-Mar-20	4:24	56.5	59.5	62.2	50.2
23-Mar-20	4:29	51.5	54.5	53.6	50.2
23-Mar-20	4:34	51.6	54.6	55.2	51.0
23-Mar-20	4:39	53.6	56.6	55.2	50.4
23-Mar-20	4:44	54.5	57.5	54.8	50.1
23-Mar-20	4:49	54.3	57.3	57.7	50.0
23-Mar-20	4:54	52.2	55.2	52.1	49.3
23-Mar-20	4:59	50.6	53.6	51.3	49.2
23-Mar-20	5:04	55.9	58.9	61.5	50.0
23-Mar-20	5:09	55.8	58.8	59.9	50.0
23-Mar-20	5:14	54.6	57.6	59.2	50.1
23-Mar-20	5:19	56.9	59.9	61.7	50.0
23-Mar-20	5:24	57.2	60.2	62.6	49.3
23-Mar-20	5:29	58.8	61.8	66.5	50.1
23-Mar-20	5:34	57.6	60.6	65.0	50.5
23-Mar-20	5:39	59.2	62.2	64.6	51.2
23-Mar-20	5:44	64.1	67.1	70.8	51.8
23-Mar-20	5:49	61.3	64.3	68.3	51.0
23-Mar-20	5:54	59.6	62.6	65.4	52.9
23-Mar-20	5:59	61.3	64.3	67.9	54.7
23-Mar-20	6:04	60.1	63.1	66.4	54.1
23-Mar-20	6:09	62.1	65.1	68.4	55.0
23-Mar-20	6:14	65.8	68.8	71.4	54.0
23-Mar-20	6:19	62.9	65.9	70.6	54.7
23-Mar-20	6:24	62.2	65.2	69.1	52.7
23-Mar-20	6:29	63.9	66.9	71.0	59.4
23-Mar-20	6:34	66.1	69.1	73.7	59.7
23-Mar-20	6:39	66.7	69.7	74.1	58.6
23-Mar-20	6:44	66.3	69.3	73.4	54.8
23-Mar-20	6:49	67.3	70.3	74.6	54.6
23-Mar-20	6:54	65.3	68.3	72.8	56.4
23-Mar-20	6:59	65.2	68.2	71.9	57.3
23-Mar-20	23:04	59.5	62.5	64.9	52.2
23-Mar-20	23:09	60.4	63.4	65.1	52.6
23-Mar-20	23:14	62.6	65.6	68.2	49.1
23-Mar-20	23:19	56.5	59.5	64.2	47.7
23-Mar-20	23:24	58.9	61.9	66.3	48.3
23-Mar-20	23:29	58.9	61.9	65.6	50.6
23-Mar-20	23:34	56.7	59.7	62.9	49.9
23-Mar-20	23:39	58.8	61.8	65.3	50.3
23-Mar-20	23:44	58.6	61.6	65.8	50.1
23-Mar-20	23:49	59.3	62.3	65.0	49.8
23-Mar-20	23:54	56.5	59.5	62.0	48.5
23-Mar-20	23:59	57.9	60.9	63.3	48.9
		Mean	62.0	65.4	51.9
		Maximum	70.3	74.6	59.7
		Minimum	52.3	51.3	47.7

Summary of Night Time Noise Level at Location CKL2 - Flat 103 Cha Kwo Ling Village			
	L _{eq}	L ₁₀	L ₉₀
Mean	63.6	66.1	58.6
Maximum	72.9	74.8	67.3
Minimum	52.3	51.3	44.6

**APPENDIX B5
GRAPHICAL PRESENTATION OF
BASELINE NOISE LEVELS**

Noise Level at Location CKL1 - Flat 121 Cha Kwo Ling Village




Title Kai Tak Development – Trunk Road T2 and Infrastructure Works at the Former South Apron
Graphical Presentation of Baseline Noise Levels at Location CKL1 - Flat 121 Cha Kwo Ling Village

Date	Mar-20	Project No.	MA20003
		Appendix	B5



Noise Level at Location CKL2 - Flat 103 Cha Kwo Ling Village



Title

Kai Tak Development – Trunk Road T2 and Infrastructure Works at the Former South Apron

Graphical Presentation of Baseline Noise Levels at Location CKL2 - Flat 103 Cha Kwo Ling Village

Date

Mar-20

Project

No.

MA20003

Appendix

B5

CINOTECH

**APPENDIX C
WEATHER CONDITIONS AND WIND
DATA DURING BASELINE MONITORING
PERIOD**

Appendix C - Weather Conditions During Baseline Monitoring Period

(From 10/3/2020 to 23/3/2020)

Date	Weather Condition	Mean Air Temperature (°C)	Mean Relative Humidity (%)	Precipitation (mm)
10	Fine	23.4	67	Trace
11	Fine	19.2	72	Trace
12	Cloudy	19.2	89	Trace
13	Cloudy	21.4	91	0.0
14	Fine	21.6	78	0.4
15	Fine	20.2	70	0.0
16	Fine	20.3	75	0.0
17	Fine	20.3	79	0.0
18	Cloudy	20.5	86	10.7
19	Cloudy	21.1	88	0.8
20	Fine	21.2	87	0.4
21	Sunny	21.2	94	0.2
22	Sunny	24.2	84	0.0
23	Sunny	24.6	81	0.0

* The nearest monitoring stations with available meteorological data should be adopted as the weather data for all air and noise monitoring. The above information was extracted from the Daily Extract of Meteorological Observations of the Hong Kong Observatory Manned Weather Station, which is the nearest station with available data for this baseline monitoring.

** Trace = rainfall less than 0.05 mm.

*** The level of precipitation indicates the total amount of rainfall for each date (24 hours) for the entire Hong Kong area.

Appendix C - Wind Data

Date	Time	Wind Speed (m/s)	Wind Direction (°)
9-Mar-20	0:00	0.4	NNW
9-Mar-20	1:00	0.4	ESE
9-Mar-20	2:00	0.9	ESE
9-Mar-20	3:00	0.4	ESE
9-Mar-20	4:00	0.4	ESE
9-Mar-20	5:00	0.0	WNW
9-Mar-20	6:00	1.3	ENE
9-Mar-20	7:00	0.9	WNW
9-Mar-20	8:00	1.3	E
9-Mar-20	9:00	1.8	ENE
9-Mar-20	10:00	1.3	N
9-Mar-20	11:00	0.9	NW
9-Mar-20	12:00	0.4	NNW
9-Mar-20	13:00	0.9	N
9-Mar-20	14:00	0.9	N
9-Mar-20	15:00	0.9	N
9-Mar-20	16:00	0.4	N
9-Mar-20	17:00	0.9	ENE
9-Mar-20	18:00	0.9	E
9-Mar-20	19:00	0.9	ESE
9-Mar-20	20:00	0.4	W
9-Mar-20	21:00	0.9	ENE
9-Mar-20	22:00	0.9	N
9-Mar-20	23:00	0.4	NW
10-Mar-20	0:00	0.4	NNW
10-Mar-20	1:00	0.0	NW
10-Mar-20	2:00	0.4	N
10-Mar-20	3:00	0.4	NNE
10-Mar-20	4:00	0.0	NNE
10-Mar-20	5:00	0.0	NNE
10-Mar-20	6:00	0.0	N
10-Mar-20	7:00	0.4	NW
10-Mar-20	8:00	0.4	NW
10-Mar-20	9:00	0.0	NNW
10-Mar-20	10:00	0.4	NW
10-Mar-20	11:00	0.4	NW
10-Mar-20	12:00	0.4	NW
10-Mar-20	13:00	0.4	NW
10-Mar-20	14:00	0.4	WSW
10-Mar-20	15:00	0.4	NW
10-Mar-20	16:00	0.4	NW
10-Mar-20	17:00	0.4	NNW
10-Mar-20	18:00	0.4	NW
10-Mar-20	19:00	0.4	NNW
10-Mar-20	20:00	0.0	NNW

Appendix C - Wind Data

Date	Time	Wind Speed (m/s)	Wind Direction (°)
10-Mar-20	21:00	0.4	NW
10-Mar-20	22:00	0.4	NNW
10-Mar-20	23:00	0.9	NW
11-Mar-20	0:00	0.4	NNW
11-Mar-20	1:00	0.4	NNW
11-Mar-20	2:00	0.9	NW
11-Mar-20	3:00	0.9	NW
11-Mar-20	4:00	0.9	NNW
11-Mar-20	5:00	0.9	NNW
11-Mar-20	6:00	0.9	NNW
11-Mar-20	7:00	1.8	NW
11-Mar-20	8:00	0.9	NW
11-Mar-20	9:00	2.7	NW
11-Mar-20	10:00	2.2	NNW
11-Mar-20	11:00	1.3	NNW
11-Mar-20	12:00	0.4	NNW
11-Mar-20	13:00	0.4	NW
11-Mar-20	14:00	0.4	NW
11-Mar-20	15:00	0.4	NW
11-Mar-20	16:00	1.8	NW
11-Mar-20	17:00	3.1	NW
11-Mar-20	18:00	3.1	NW
11-Mar-20	19:00	2.2	NW
11-Mar-20	20:00	1.8	NW
11-Mar-20	21:00	1.3	NW
11-Mar-20	22:00	1.8	NW
11-Mar-20	23:00	1.8	NW
12-Mar-20	0:00	2.7	NW
12-Mar-20	1:00	2.2	NW
12-Mar-20	2:00	1.8	NW
12-Mar-20	3:00	1.3	NW
12-Mar-20	4:00	0.9	NW
12-Mar-20	5:00	0.4	NW
12-Mar-20	6:00	0.4	NW
12-Mar-20	7:00	0.4	NW
12-Mar-20	8:00	0.4	NW
12-Mar-20	9:00	0.4	NW
12-Mar-20	10:00	0.9	NW
12-Mar-20	11:00	0.9	NW
12-Mar-20	12:00	0.9	NW
12-Mar-20	13:00	0.9	NW
12-Mar-20	14:00	1.3	NW
12-Mar-20	15:00	0.9	NNW
12-Mar-20	16:00	1.8	NW
12-Mar-20	17:00	1.8	NW

Appendix C - Wind Data

Date	Time	Wind Speed (m/s)	Wind Direction (°)
12-Mar-20	18:00	1.3	NW
12-Mar-20	19:00	1.3	NW
12-Mar-20	20:00	1.3	NW
12-Mar-20	21:00	0.4	NW
12-Mar-20	22:00	0.4	NW
12-Mar-20	23:00	0.9	NW
13-Mar-20	0:00	0.4	NW
13-Mar-20	1:00	0.0	N
13-Mar-20	2:00	0.0	N
13-Mar-20	3:00	0.0	N
13-Mar-20	4:00	0.0	NNE
13-Mar-20	5:00	0.4	NNW
13-Mar-20	6:00	0.9	NW
13-Mar-20	7:00	0.4	NNE
13-Mar-20	8:00	0.4	NNE
13-Mar-20	9:00	0.9	NW
13-Mar-20	10:00	0.9	N
13-Mar-20	11:00	0.4	NNE
13-Mar-20	12:00	0.4	N
13-Mar-20	13:00	0.9	NW
13-Mar-20	14:00	1.3	NW
13-Mar-20	15:00	4.0	NW
13-Mar-20	16:00	3.6	NW
13-Mar-20	17:00	3.6	NW
13-Mar-20	18:00	4.5	NW
13-Mar-20	19:00	1.8	NW
13-Mar-20	20:00	0.4	NW
13-Mar-20	21:00	0.4	NW
13-Mar-20	22:00	0.0	NW
13-Mar-20	23:00	0.0	NW
14-Mar-20	0:00	0.4	NW
14-Mar-20	1:00	0.0	SE
14-Mar-20	2:00	0.0	SE
14-Mar-20	3:00	0.0	W
14-Mar-20	4:00	0.0	NNW
14-Mar-20	5:00	0.0	N
14-Mar-20	6:00	0.0	NW
14-Mar-20	7:00	0.0	NNE
14-Mar-20	8:00	0.0	N
14-Mar-20	9:00	0.0	N
14-Mar-20	10:00	0.0	NE
14-Mar-20	11:00	0.0	NNW
14-Mar-20	12:00	0.4	NW
14-Mar-20	13:00	3.1	NW
14-Mar-20	14:00	3.1	NNW

Appendix C - Wind Data

Date	Time	Wind Speed (m/s)	Wind Direction (°)
14-Mar-20	15:00	1.8	NNW
14-Mar-20	16:00	0.9	NW
14-Mar-20	17:00	0.4	NW
14-Mar-20	18:00	0.4	NW
14-Mar-20	19:00	0.4	NW
14-Mar-20	20:00	0.4	NW
14-Mar-20	21:00	0.0	NW
14-Mar-20	22:00	0.0	WSW
14-Mar-20	23:00	0.0	SE
15-Mar-20	0:00	0.0	WSW
15-Mar-20	1:00	0.0	WSW
15-Mar-20	2:00	0.0	NW
15-Mar-20	3:00	0.0	NW
15-Mar-20	4:00	0.0	NW
15-Mar-20	5:00	0.0	WNW
15-Mar-20	6:00	0.0	NW
15-Mar-20	7:00	0.0	NNW
15-Mar-20	8:00	0.0	NNW
15-Mar-20	9:00	0.0	W
15-Mar-20	10:00	0.4	W
15-Mar-20	11:00	0.4	W
15-Mar-20	12:00	0.9	NNW
15-Mar-20	13:00	1.8	NW
15-Mar-20	14:00	1.8	NW
15-Mar-20	15:00	1.3	NNW
15-Mar-20	16:00	0.9	NNW
15-Mar-20	17:00	0.9	NNW
15-Mar-20	18:00	1.3	NNW
15-Mar-20	19:00	1.8	NNW
15-Mar-20	20:00	0.9	WNW
15-Mar-20	21:00	0.9	NNW
15-Mar-20	22:00	1.3	WNW
15-Mar-20	23:00	0.9	WNW
16-Mar-20	0:00	0.9	WNW
16-Mar-20	1:00	0.9	WNW
16-Mar-20	2:00	0.4	ESE
16-Mar-20	3:00	0.9	WNW
16-Mar-20	4:00	0.9	NW
16-Mar-20	5:00	0.9	NNW
16-Mar-20	6:00	0.9	NNW
16-Mar-20	7:00	1.3	NNW
16-Mar-20	8:00	1.3	WNW
16-Mar-20	9:00	1.3	NNW
16-Mar-20	10:00	1.3	NNW
16-Mar-20	11:00	1.3	NNW

Appendix C - Wind Data

Date	Time	Wind Speed (m/s)	Wind Direction (°)
16-Mar-20	12:00	1.8	NNW
16-Mar-20	13:00	1.3	WNW
16-Mar-20	14:00	1.3	NNW
16-Mar-20	15:00	1.3	NNW
16-Mar-20	16:00	0.9	NNW
16-Mar-20	17:00	1.8	NNW
16-Mar-20	18:00	2.2	NNW
16-Mar-20	19:00	2.7	NNW
16-Mar-20	20:00	2.7	NNW
16-Mar-20	21:00	1.8	NNW
16-Mar-20	22:00	1.3	NNW
16-Mar-20	23:00	1.3	NNW
17-Mar-20	0:00	0.9	NNW
17-Mar-20	1:00	0.9	NNW
17-Mar-20	2:00	0.9	NNW
17-Mar-20	3:00	0.4	WNW
17-Mar-20	4:00	0.4	E
17-Mar-20	5:00	0.4	N
17-Mar-20	6:00	0.4	ENE
17-Mar-20	7:00	0.9	NNW
17-Mar-20	8:00	0.9	NNW
17-Mar-20	9:00	0.9	NNW
17-Mar-20	10:00	0.4	N
17-Mar-20	11:00	0.9	NNW
17-Mar-20	12:00	0.9	ESE
17-Mar-20	13:00	0.4	NW
17-Mar-20	14:00	0.9	NW
17-Mar-20	15:00	0.4	NE
17-Mar-20	16:00	0.9	NW
17-Mar-20	17:00	0.4	NW
17-Mar-20	18:00	0.9	NE
17-Mar-20	19:00	1.3	NW
17-Mar-20	20:00	1.3	NW
17-Mar-20	21:00	1.8	NW
17-Mar-20	22:00	1.8	NW
17-Mar-20	23:00	2.2	NW
18-Mar-20	0:00	1.3	NW
18-Mar-20	1:00	2.7	NW
18-Mar-20	2:00	2.2	NW
18-Mar-20	3:00	2.2	NW
18-Mar-20	4:00	1.3	NW
18-Mar-20	5:00	0.9	ENE
18-Mar-20	6:00	1.8	NW
18-Mar-20	7:00	1.8	NW
18-Mar-20	8:00	1.3	NW

Appendix C - Wind Data

Date	Time	Wind Speed (m/s)	Wind Direction (°)
18-Mar-20	9:00	1.3	NW
18-Mar-20	10:00	1.8	NW
18-Mar-20	11:00	1.3	NW
18-Mar-20	12:00	0.9	NW
18-Mar-20	13:00	0.4	NW
18-Mar-20	14:00	0.4	NW
18-Mar-20	15:00	0.9	N
18-Mar-20	16:00	0.0	NNW
18-Mar-20	17:00	0.4	NNW
18-Mar-20	18:00	0.9	NW
18-Mar-20	19:00	0.4	NNW
18-Mar-20	20:00	0.9	NW
18-Mar-20	21:00	0.9	NW
18-Mar-20	22:00	0.9	NW
18-Mar-20	23:00	1.3	NW
19-Mar-20	0:00	2.2	NW
19-Mar-20	1:00	2.7	NW
19-Mar-20	2:00	1.3	NNE
19-Mar-20	3:00	1.3	NW
19-Mar-20	4:00	1.8	NW
19-Mar-20	5:00	1.3	NW
19-Mar-20	6:00	1.3	NW
19-Mar-20	7:00	0.9	NW
19-Mar-20	8:00	0.9	NW
19-Mar-20	9:00	0.4	NW
19-Mar-20	10:00	0.0	NW
19-Mar-20	11:00	0.4	NW
19-Mar-20	12:00	0.0	NW
19-Mar-20	13:00	0.4	NW
19-Mar-20	14:00	0.4	NW
19-Mar-20	15:00	0.4	NW
19-Mar-20	16:00	0.4	NW
19-Mar-20	17:00	1.3	NNW
19-Mar-20	18:00	1.3	NNW
19-Mar-20	19:00	1.8	NNW
19-Mar-20	20:00	2.2	NNW
19-Mar-20	21:00	1.8	NNW
19-Mar-20	22:00	1.8	NNW
19-Mar-20	23:00	1.3	NNW
20-Mar-20	0:00	0.9	NNW
20-Mar-20	1:00	1.3	NNW
20-Mar-20	2:00	1.3	NNW
20-Mar-20	3:00	1.3	NNW
20-Mar-20	4:00	1.8	NNW
20-Mar-20	5:00	2.2	NNW

Appendix C - Wind Data

Date	Time	Wind Speed (m/s)	Wind Direction (°)
20-Mar-20	6:00	0.9	NNW
20-Mar-20	7:00	1.8	NNW
20-Mar-20	8:00	1.8	NNW
20-Mar-20	9:00	1.3	NNW
20-Mar-20	10:00	0.9	NNW
20-Mar-20	11:00	0.0	NW
20-Mar-20	12:00	0.9	NW
20-Mar-20	13:00	0.9	NNW
20-Mar-20	14:00	0.9	NE
20-Mar-20	15:00	1.8	NNW
20-Mar-20	16:00	1.8	NNW
20-Mar-20	17:00	1.3	NNW
20-Mar-20	18:00	1.8	NNW
20-Mar-20	19:00	1.3	NNW
20-Mar-20	20:00	2.2	NNW
20-Mar-20	21:00	1.3	NNW
20-Mar-20	22:00	0.9	NNW
20-Mar-20	23:00	0.4	ENE
21-Mar-20	0:00	0.4	NE
21-Mar-20	1:00	0.4	NE
21-Mar-20	2:00	0.0	NNE
21-Mar-20	3:00	0.4	NNE
21-Mar-20	4:00	0.4	NNE
21-Mar-20	5:00	0.4	NNE
21-Mar-20	6:00	0.0	NE
21-Mar-20	7:00	0.0	N
21-Mar-20	8:00	0.4	NE
21-Mar-20	9:00	0.0	NE
21-Mar-20	10:00	0.9	N
21-Mar-20	11:00	0.4	N
21-Mar-20	12:00	0.9	NNW
21-Mar-20	13:00	1.3	SE
21-Mar-20	14:00	1.3	SE
21-Mar-20	15:00	1.8	SE
21-Mar-20	16:00	1.3	SE
21-Mar-20	17:00	2.7	SE
21-Mar-20	18:00	1.3	SE
21-Mar-20	19:00	1.8	SE
21-Mar-20	20:00	1.8	SE
21-Mar-20	21:00	0.4	SE
21-Mar-20	22:00	0.9	SE
21-Mar-20	23:00	0.4	SE
22-Mar-20	0:00	0.0	SE
22-Mar-20	1:00	0.0	SE
22-Mar-20	2:00	0.0	SE

Appendix C - Wind Data

Date	Time	Wind Speed (m/s)	Wind Direction (°)
22-Mar-20	3:00	0.4	SE
22-Mar-20	4:00	0.0	SE
22-Mar-20	5:00	0.0	SE
22-Mar-20	6:00	0.0	SE
22-Mar-20	7:00	0.0	SE
22-Mar-20	8:00	0.0	SE
22-Mar-20	9:00	0.0	SE
22-Mar-20	10:00	0.9	SE
22-Mar-20	11:00	1.3	SE
22-Mar-20	12:00	0.9	SE
22-Mar-20	13:00	1.3	SE
22-Mar-20	14:00	1.8	SE
22-Mar-20	15:00	0.9	NNW
22-Mar-20	16:00	1.3	NNW
22-Mar-20	17:00	1.3	WNW
22-Mar-20	18:00	1.3	NNW
22-Mar-20	19:00	1.3	NNW
22-Mar-20	20:00	1.3	NNW
22-Mar-20	21:00	1.8	NNW
22-Mar-20	22:00	1.3	WNW
22-Mar-20	23:00	1.3	NNW
23-Mar-20	0:00	1.3	NNW
23-Mar-20	1:00	1.3	NNW
23-Mar-20	2:00	0.4	NNW
23-Mar-20	3:00	0.4	NNW
23-Mar-20	4:00	0.4	WNW
23-Mar-20	5:00	0.0	SE
23-Mar-20	6:00	0.4	NNW
23-Mar-20	7:00	0.9	NW
23-Mar-20	8:00	0.0	NW
23-Mar-20	9:00	0.4	NNW
23-Mar-20	10:00	0.9	NNW
23-Mar-20	11:00	1.8	NNW
23-Mar-20	12:00	1.3	NNW
23-Mar-20	13:00	2.2	NNW
23-Mar-20	14:00	2.7	NNW
23-Mar-20	15:00	2.7	NNW
23-Mar-20	16:00	1.3	NNW
23-Mar-20	17:00	1.8	NNW
23-Mar-20	18:00	1.3	NNW
23-Mar-20	19:00	0.9	NNW
23-Mar-20	20:00	0.4	NNW
23-Mar-20	21:00	0.4	N
23-Mar-20	22:00	0.9	NNW
23-Mar-20	23:00	0.9	NNW

**APPENDIX D
BASELINE ENVIRONMENTAL
MONITORING SCHEDULE**

Contract No. ED/2018/04
Kai Tak Development - Trunk Road T2 and Infrastructure Works at the Former South Apron
Baseline Air Quality, Noise Monitoring Schedule

Sunday	Monday	Tuesday	Wednesday	Thursday	Friday	Saturday
1-Mar	2-Mar	3-Mar	4-Mar	5-Mar	6-Mar	7-Mar
8-Mar	9-Mar	10-Mar	11-Mar	12-Mar	13-Mar	14-Mar
		1 hr TSP ×3 24 hr TSP Noise	1 hr TSP ×3 24 hr TSP Noise	1 hr TSP ×3 24 hr TSP Noise	1 hr TSP ×3 24 hr TSP Noise	1 hr TSP ×3 24 hr TSP Noise
15-Mar	16-Mar	17-Mar	18-Mar	19-Mar	20-Mar	21-Mar
1 hr TSP ×3 24 hr TSP Noise	1 hr TSP ×3 24 hr TSP Noise	1 hr TSP ×3 24 hr TSP Noise	1 hr TSP ×3 24 hr TSP Noise	1 hr TSP ×3 24 hr TSP Noise	1 hr TSP ×3 24 hr TSP Noise	1 hr TSP ×3 24 hr TSP Noise
22-Mar	23-Mar	24-Mar	25-Mar	26-Mar	27-Mar	28-Mar
1 hr TSP ×3 24 hr TSP Noise	1 hr TSP ×3 24 hr TSP Noise					
29-Mar	30-Mar	31-Mar				

The schedule may be changed due to unforeseen circumstances (adverse weather, etc)

Air Quality Monitoring Station

CKL1 - Flat 121 Cha Kwo Ling Village
 CKL2 - Flat 103 Cha Kwo Ling Village

Noise Monitoring Station

CKL1 - Flat 121 Cha Kwo Ling Village
 CKL2 - Flat 103 Cha Kwo Ling Village